



Godina XIX - Broj 1

ZENICA, četvrtak, 30.01.2014.

SKUPŠTINA

Član 2.

(Značenje pojedinih izraza)

1.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj dana 23.12.2013. godine, donosi:

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Zakonom o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona uređuju se:

- a) Načela za plansko uređenje, korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom, organizacija sistema prostornog uređenja, vrste i sadržaj, način izrade i postupak donošenja planskih dokumenata, način provođenja planskih dokumenata, vršenje inspekcijaskog nadzora nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za prostorno uređenje;
- b) Uslovi projektovanja, građenja, upotrebe i održavanja građevine, tehnička svojstva i drugi uslovi koje moraju zadovoljavati građevine, građevinski materijali, proizvodi i oprema koji se grade ili ugrađuju u toku izgradnje objekata na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), te sadržaj investiciono tehničke dokumentacije, uslovi za obavljanje poslova izgradnje, nadzora, te postupci izdavanja odobrenja za građenje i za upotrebu, kao i obaveze i nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije (u daljem tekstu: inspekcija).

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedeća značenja:

- 1) **Prostor** je sastav fizičkih struktura na površini zemlje, odnosno na, iznad i ispod površine tla i vode dokle dopiru neposredni uticaji ljudske djelatnosti.
- 2) **Prostorni razvoj** podrazumijeva trajne promjene prostora koje su rezultat ljudskih aktivnosti.
- 3) **Prostorno uređenje** je planiran razmještaj djelatnosti i objekata na određenom području.
- 4) **Plansko prostorno uređenje** podrazumijeva korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom u cilju održivog razvoja na osnovu cjelovitog pristupa u planiranju prostora.
- 5) **Održivi razvoj** je obezbjeđenje takvog korištenja prostora, koji uz očuvanje životne sredine, prirode i trajnog korištenja prirodnih dobara, te zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i drugih prirodnih vrijednosti, zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, bez ugrožavanja jednakih mogućnosti za zadovoljavanje potreba budućih generacija.
- 6) **Prostorno planiranje** kao interdisciplinarna djelatnost je institucionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se, na osnovu procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja posebnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora i očuvanja kvaliteta okolice, određuju namjene prostora i površina, uslovi za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uslovi za poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja, te uslovi za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.
- 7) **Naselje** je nastanjen, izgrađen, prostorno i funkcionalno objedinjen dio naseljenog mjesta.

- 8) **Naseljeno mjesto** je teritorijalna jedinica koja, po pravilu, obuhvata jedno ili više naselja, sa područjem koje pripada tom naseljenom mjestu. Naseljena mjesta mogu biti gradskog, mješovitog i seoskog karaktera.
- 9) **Selo** je naselje čije se stanovništvo pretežno bavi poljoprivrednom djelatnosti.
- 10) **Građevinsko zemljište** je neizgrađeno i izgrađeno zemljište u gradskim, mješovitim i seoskim naseljima, koje je prostornim i urbanističkim planovima namijenjeno za izgradnju građevina i druge zahvate u prostoru, u skladu sa odredbama ovog zakona.
- 11) **Uređeno građevinsko zemljište** je zemljište na kome su obavljani radovi na pripremi i opremanju zemljišta prema planskim dokumentima i programu uređenja građevinskog zemljišta.
- 12) **Građenje** je materijalizacija neke građevinsko-tehničke zamisli u prostoru, a obuhvata izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-zanatske radove), ugradnju i montažu opreme, te druge zahvate u prostoru. Građenjem se smatraju i radovi rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, sanacije, rehabilitacije, konzervacije, izgradnje privremenih građevina i uklanjanje građevina.
- 13) **Pripremni radovi** su radovi na pripremi gradilišta, odnosno radnje vezane za postavljanje ograde, izvođenje radova i građenje pomoćnih građevina privremene-nog karaktera koji se izvode za potrebe organizovanja gradilišta i primjene odgovarajuće tehnologije građe-nja, pripremu odgovarajućeg prostora za skladištenje građevinskog materijala, te organizovanje saobraćajne komunikacije unutar gradilišta i pristupnih puteva, izrada gradilišnih instalacija i njihovih priključaka.
- 14) **Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih prepreka** podrazumijeva stvaranje uslova za nesmetano kretanje, boravak i rad osoba sa umanjnim tjelesnim mogućnostima pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.
- 15) **Održavanjem građevine** smatra se praćenje stanja građevine i izvođenje radova nužnih za funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost građevine, život i zdravlje ljudi, te za očuvanje bitnih tehničkih svojstava i drugih uslova propisanih za predmetnu građevinu.
- 16) **Rekonstrukcijom** se smatra izvođenje radova na postojećoj građevini, kojima se: mijenjaju konstruktivni elementi koji bi mogli uticati na stabilnost građevine ili njenih dijelova; uvode nove instalacije ili ugrađuje nova oprema u građevinu; mijenja namjena, tehnološki proces ili vanjski izgled građevine, te mijenjaju uslovi pod kojima je, na osnovu građevinske dozvole, izgrađena građevina. Ne smatraju se rekonstrukcijom radovi na zamjeni instalacija i opreme koji se izvode prema uslovima utvrđenim u odobrenju za građenje. Rekonstrukcijom građevine smatraju se i radovi kojima se oštećena građevina, čije oštećenje prelazi 70%, dovodi u stanje prije oštećenja, ako je oštećenje nastalo kao posljedica starosti građevine ili kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja.
- 17) **Sanacijom** se smatraju građevinski i drugi radovi na oštećenim građevinama kojima se građevina dovodi u stanje prije oštećenja. Radovi redovnog održavanja i sanacije oštećene građevine, koji se mogu smatrati radovima tekućeg održavanja, podrazumijevaju radove koji ne utiču na konstrukciju građevine, zaštitu okolice, namjenu, promjenu dimenzija i vanjskog izgleda odnosno kojima se ne mijenjaju uslovi utvrđeni urbanističkom saglasnosti i odobrenjem za građenje (manji popravci, malterisanje, bojenje fasada i njihovo dovodenje u prvobitno stanje, zamjena i bojenje građevinske stolarije, zastakljivanje postojećih otvora, zamjena pokrova, manjih dijelova krovne konstrukcije, zidanje pregradnih zidova, zamjena i popravka oštećenih instalacija, zidanje porušenih dimnjaka i sl.).
- 18) **Konzervacijom građevine** smatra se izvođenje radova kojima se oštećena ili nedovršena građevina zaštićuje od daljeg propadanja, a do sticanja uslova za njenu sanaciju, rekonstrukciju ili dovršenje radova na nezavršenoj građevini.
- 19) **Rehabilitacija** podrazumijeva vraćanje oštećenog ili uništenog dobra graditeljskog naslijeđa u stanje u kojem je to dobro bilo prije oštećenja i uništenja, kao i ponovno građenje (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku i dimenzijama, od istog ili istovrsnog materijala kao što je bilo prije rušenja uz korištenje iste tehnologije građenja, u mjeri u kojoj je to moguće.
- 20) **Zaštita** podijeljena prema vrsti i karakteru, s obzirom na to da su potpuno drugačiji principi tretiranja, ako se radi o pojedinačnom spomeniku arhitekture ili prirodnom fenomenu, urbanoj ili ruralnoj cjelini ili arheološkom lokalitetu, podrazumijeva sljedeće postupke:

- **konzervaciju** koja podrazumijeva očuvanje fizičkih ostataka spomenika i njegovog okruženja, uz sistem stalne fizičke brige koja zabranjuje bilo kakvu mogućnost izgradnje novog na istom lokalitetu, te zaštitu od uništenja nalaza i preuređenja koje bi ugrozilo autentičnost spomenika;
 - **restauraciju** koja podrazumijeva precizno očuvanje raritetne, autentične vrijednosti spomenika sa svim njegovima estetskim, umjetničkim i historijskim vrijednostima, uz poštivanje upotrebe tradicionalnih vještina i građevinskih materijala (moguća samo kada postoji dokumentacija za sve vrste intervencija);
 - **reprodukciju** (replika) koja podrazumijeva kopiranje direktnog izgleda originala, strukture i estetičnosti spomenika u cilju prezentacije kulturnog ili tradicijskog fenomena;
 - **iluminaciju** koja podrazumijeva poduzimanje intervencija na spomeniku, ili u njegovom neposrednom okruženju radi ugradnje sistema električne rasvjete u cilju prezentiranja spomeničkih vrijednosti podrazumijevajući takve zahvate koji ni na koji način ne smiju oštetiti dobro, ili ugroziti njegovu ukupnu vrijednost.
- 21) **Dograđnjom** se smatra svako proširenje postojeće građevine kojim se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na tu građevinu, ako dograđeni dio čini građevinsku i funkcionalnu cjelinu sa građevinom uz koju se dograđuje, a kojom se mijenjaju uslovi iz urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje.
- 22) **Nadograđnjom** se smatra izgradnja jedne ili više etaža, kao i preuređenje krovišta, odnosno potkrovlja na postojećim građevinama, kojim se dobija novi stambeni, poslovni ili drugi korisni prostor.
- 23) **Promjenom namjene građevine** smatra se promjena stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru, ako takva promjena uvjetuje izmjenu konstruktivnih elemenata građevine ili bitno mijenja uslove korištenja te građevine, okolnih građevina i prostora, odvijanja saobraćaja i uvjete očuvanja okoline.
- 24) **Uklanjanjem građevine** smatra se rušenje ili demontaža građevine ili njenog dijela, zbrinjavanje otpadnog materijala nastalog rušenjem, zatečenog materijala, opreme i drugih elemenata i dovođenje građevinske parcele ili njenog djela u uredno stanje. Uklanjanje građevine vrši se zbog fizičke dotrajalosti ili većih oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja. Uklanjanje građevine u smislu ovog zakona smatra se i rušenje građevine radi privođenja zemljišta konačnoj namjeni.
- 25) **Građevinom** se smatra građevinski objekt trajno povezan sa tlom koji se sastoji od građevinskog sklopa i ugrađene opreme, koji u okviru tehnološkog procesa zajedno čine tehnološku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom. Pod građevinom se podrazumijevaju:
- građevine trajno povezane sa tlom koje se sastoje od građevinskog sklopa ili od građevinskog sklopa i ugrađene opreme, kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom;
 - saobraćajne, vodoprivredne i energetske građevine i površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacijske građevine, oprema i instalacije, građevine i instalacije komunalne infrastrukture;
 - proizvodne i druge privredne građevine i postrojenja, skladišta, sajmišta i slične građevine;
 - objekti na vodnim površinama (ribogojilišta, plutajuće platforme i sl.);
 - trgovi, javne površine, javne zelene površine, igrališta, sportske građevine, groblja, deponije otpadaka, javne pijace, skloništa i slične građevine.
- 26) **Složena građevina** je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina.
- 27) **Građevinskim dijelom** složene građevine smatra se dio građevine izgrađen od građevinskih materijala i proizvoda, uključujući građevinske instalacije, građevinsko-završne radove i opremu koji skupa čine jednu cjelinu.
- 28) **Dijelovi** (etaže), visina i gabariti građevine:
- **Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj tački uz fasadu građevine, ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda sprata ili krova).
 - **Suteren (S)** je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren i da je najmanje jednom svojom fasadom izvan uređenog terena.
 - **Podrum (Po)** je dio građevine potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

- **Sprat** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,
 - **Potkrovlje (Pk)** je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.
 - **Visina građevine** mjeri se od konačno zaravnano i uređenog terena uz fasadu građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg sprata, odnosno do vrha nadzida potkrovlja.
 - **Ukupna visina građevine** mjeri se od konačno zaravnano i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz fasadu građevine do najviše tačke krova (sljemena).
- 29) **Opremom** se smatraju postrojenja, uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi koji su u sklopu tehnološkog procesa ugrađeni u građevinski dio/strukturu.
- 30) **Građevinski proizvodi** su proizvedeni građevinski materijali, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije koji su namijenjeni za građenje.
- 31) **Privremena građevina** je građevina montažno-demontažne izvedbe postavljena privremeno na određenoj lokaciji za potrebe gradilišta i za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja. Privremenom građevinom, u smislu ovog zakona, smatra se i građevinski objekt izgrađen ili postavljen u svrhu organiziranja sajмова, javnih manifestacija, te radovi kojima se privremeno zauzima prostor i mijenjaju uslovi korištenja istog (istraživanje, eksploatacija mineralnih sirovina, šljunka, voda itd.).
- 32) **Stambeni objekat** je građevina stambene namjene na posebnoj građevinskoj parceli.
- 33) **Stambeno-poslovni objekat** je građevina stambene i poslovne namjene na posebnoj građevinskoj parceli.
- 34) **Porodičnom kućom**, u smislu ovog zakona, smatra se građevina sa jednom ili dvije nadzemne etaže bruto razvijene površine do 400 m² (u površinu ulaze maksimalno dva stana sa pomoćnim prostorijama) namijenjena isključivo stanovanju na posebnoj katastarskoj čestici.
- 35) **Vikend kućom**, u smislu ovog zakona, smatra se građevina sa jednom ili dvije nadzemne etaže bruto razvijene površine do 120 m² (u površinu ulaze pomoćne prostorije) namijenjena isključivo povremenom i privremenom boravku ljudi.
- 36) **Pomoćni objekti** su: garaže za osobna vozila, nadstrešnice, ljetne kuhinje, šupe za smještaj ogrjeva i alata, ostave i slični objekti.
- 37) **Iskolčavanje** građevine podrazumijeva geodetski prenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevinske parcele. Zapisnik iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način kojim su stabilizirane tačke planirane građevine.
- 38) **Građevinska parcela** je zemljište na kojem se nalazi građevina i uređene površine koje služe toj građevini, ili zemljište na kojem je predviđeno građenje građevine i uređenje površina koje će služiti toj građevini koje ima pristup na saobraćajnicu u skladu sa uslovima iz planskog dokumenta.
- 39) **Regulaciona linija** je planska linija definirana grafički i numerički detaljnim planskim dokumentom kojom se utvrđuju pojedinačne građevinske parcele ili koja odvaja zemljište planirano za javne površine od zemljišta planiranog za druge namjene.
- 40) **Građevinska linija** je planska linija koja se utvrđuje grafički i numerički detaljnim planskim dokumentom i označava liniju prema kojoj se gradi, odnosno iskolčava građevina, ili liniju koju građevina ili gabarit građevine ne smije preći.
- 41) **Zaštitni pojas i zaštitna zona** su površine zemljišta, vodne površine ili zračni prostori, koji su definisani planskim dokumentima ili na osnovu planskih dokumenata numerički i grafički i namijenjeni su za zaštitu života i zdravlja ljudi, bezbjednost i funkciju građevina, površina ili prostora, u skladu sa odredbama zakona i posebnih propisa donesenih na osnovu tih zakona.
- 42) **Javne površine** su sve površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uslovima (javne ceste, ulice, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovske i zelene površine u naselju, rekreacione površine i sl.)
- 43) **Urbana oprema (mobilijar)** su objekti, oprema i uređaji koji služe za trajno uređenje naselja, odnosno građevina i javnih površina u naseljima, ili se privremeno u skladu sa odlukom o komunalnom redu odobrava njihovo postavljanje na javnim površinama koje nisu privedene namjeni utvrđenoj planskim dokumentom. U urbanu opremu spadaju: komunalni objekti i uređaji u općoj upotrebi (javni satovi, telefonske govornice, fontane, skulpture, spomenici,

planovi grada, javni nužnici, poštanski sandučići, klupe, žardinjere, korpe za smeće i dr.), javna rasvjeta, reklame, natpisi, panoji, izlozi, ograde, ljetne bašte, tende, rashladni uređaji, montažni objekti tipa ”kiosk” u kojima se privremeno obavlja poslovna djelatnost, tezge za prodaju štampe, knjiga, cvijeća, ukrasnih predmeta i sl., stajališta javnog prevoza i dr.

- 44) **Zelene i rekreacione površine** podrazumijevaju: javne zelene površine (park-šume, parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz saobraćajnice i sl.); zelene zone, odnosno pojasevi, kojima se sprječava neplanirano širenje naselja i koje imaju različite rekreacione i zaštitne namjene; zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina; zelene površine posebne namjene (grobља, botanički i zoološki vrtovi, sl.); površine za rekreaciju i masovni sport na otvorenom prostoru (igrališta, izletišta, šetališta, sportski tereni, kupališta, vježbališta, strelišta, kros i trim staze i sl.); zelene površine uz obale rijeka i jezera.
- 45) **Gradilištem** se smatra zemljište, uključujući i privremeno zauzeto zemljište, kao i zemljište potrebno za omogućavanje primjene odgovarajuće tehnologije građenja, zajedno s objektom koji se gradi.

DIO DRUGI - SISTEM PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA

POGLAVLJE I. OSNOVNA NAČELA PROSTORNOG PLANIRANJA

Član 3. (Principi prostornog planiranja)

Cjelovit pristup prostornom planiranju i uređenju prostora obuhvata:

- istraživanje, provjeru i ocjenu mogućnosti zahvata na prostoru Kantona;
- korištenje, zaštitu i način upravljanja prostorom;
- praćenje stanja u prostoru, te izradu i donošenje planskih dokumenata;
- provođenje i praćenje provođenja planskih dokumenata.

Član 4. (Načela prostornog planiranja)

Prostorno planiranje temelji se na načelima:

- usaglašenosti prostornog uređenja Kantona s prostornim uređenjem šireg područja,

- ravnomjernog privrednog, društvenog i kulturnog razvoja Kantona uz poštovanje i razvijanje

- regionalnih prostornih specifičnosti,

- zaštita i racionalno korištenje prostora u skladu sa principima održivog humanog razvoja,

- zaštite integralnih vrijednosti prostora i zaštita i unapređenje stanja okoline,

- zaštite graditeljskog i prirodnog naslijeđa,

- usaglašavanje interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od značaja za Kanton,

- usaglašavanje privatnog i javnog interesa,

- usaglašavanje prostornog uređenja općina međusobno i sa prostornim uređenjem Kantona,

- usaglašavanje prostornog uređenja Kantona sa prostornim uređenjem susjednih kantona i Federacije, kao i sa prostornim uređenjem Republike Srpske, odnosno njenih dijelova koji graniče sa Kantom,

- javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno planiranje i uređenje u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima,

- uspostavljanja jedinstvenog sistema informacija o prostoru Kantona u svrhu planiranja, korištenja i zaštite prostora Kantona.

Član 5. (Namjena površina)

- S ciljem planskog uređenja i izgradnje naselja, stvaranja povoljnih uslova za život, rad i zdravlje čovjeka, zaštite i dugoročnog upravljanja prirodnim dobrima, u prostoru se utvrđuje:

- građevinsko zemljište,
- poljoprivredno zemljište,
- šumsko zemljište,
- vodne površine,
- zaštićena i rekreacijska područja,
- infrastrukturni sistemi,
- eksploataciona polja,
- neprodno zemljište i ostala zemljišta.

- Površine zemljišta iz stava (1) ovog člana utvrđuju se na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i planskih dokumenata.

POGLAVLJE II. UREĐENJE PROSTORA

Član 6. (Urbano i uže urbano područje)

- (1) Radi usmjeravanja građenja, odgovarajućim planskim dokumentima utvrđuju se granice urbanog i užeg urbanog područja.
- (2) Urbano područje utvrđuje se za jedno ili više naselja koja predstavljaju prostorno funkcionalnu urbanu cjelinu ili za prostorno funkcionalnu međusobno povezanu cjelinu koja, na osnovu planskih pretpostavki, ima uslove za dalji razvoj.
- (3) Urbano područje obuhvata izgrađene i neizgrađene površine namijenjene za stanovanje rad, odmor i rekreaciju, urbanu opremu i infrastrukturu, te površine za posebnu namjenu i zelene površine, kao i površine rezervirane za budući razvoj. Osim građevinskog zemljišta, granicama urbanog područja mogu biti obuhvaćena i druga zemljišta.
- (4) Ako postoji potreba utvrđivanja posebnih uslova građenja u centrima ili intenzivno izgrađenim dijelovima urbanih područja, utvrđuje se uže urbano područje.
- (5) Uže urbano područje obuhvata dio naselja koje je intenzivno izgrađeno ili je planom predviđeno da tako bude izgrađeno i obrazuje se u svrhu utvrđivanja režima građenja, posebnih uslova pri izdavanju lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti, odobrenja za gradnju i sl.

Član 7. (Građenje naselja)

- (1) Građenje naselja shodno odredbama člana 2. alineja 7) ovog zakona, vrši se na osnovu detaljnih planskih dokumenata.
- (2) Rekonstrukcija postojećih dijelova naselja vrši se isključivo na osnovu usvojenih detaljnih planskih dokumenata.

Član 8. (Režimi građenja)

Intenzitet i karakter građenja na pojedinim područjima određuje se prema utvrđenom javnom interesu, potrebama i mogućnostima korisnika i drugim lokalnim ograničenjima, tako da se kroz planske dokumente mogu uvesti slijedeći režimi građenja:

a) režim zabrane građenja - za područja od značaja za budući razvoj Kantona ili općina na kojima se ne dozvoljava nikakva izgradnja, osim tekućeg održavanja i građevinskih zahvata s ciljem osnovnih higijenskih uslova, promjene namjene unutar postojećih gabarita građevina i uređaja koji podržavaju postojeću funkciju tih područja (objekti neophodne infrastrukture, neophodni javni objekti, objekti za opskrbu i sl.),

b) režim građenja prvog stepena – predviđa se za sva područja za koja je planskim dokumentom šireg područja utvrđena obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata - zoning plana, regulacionog plana ili urbanističkog projekta, na urbanom području na kojem se planira građenje, rekonstrukcija ili sanacija, na dijelovima područja sa zaštićenim kulturno-historijskim i prirodnim nasljedom, turističkim naseljima, sportskim, rekreacijskim i zdravstvenim područjima na kojima se planira građenje; na privrednim zonama većim od 5 ha, za koje se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na temelju zoning plana, regulacionog plana, odnosno urbanističkog projekta izgrađenog na temelju regulacionog plana, te na manjim dijelovima užeg urbanog područja koje je već građeno i na kome ne postoji intenzivno građenje, rekonstrukcija ili sanacija za koje se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na temelju urbanističkog projekta, ako nije donesen regulacioni plan;

c) režim građenja drugog stepena – predviđa se za sva područja za koja je prostornim planom Kantona ili općina utvrđena obaveza izrade urbanističkog plana, i za koja se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na osnovu prostornog plana, urbanističkog plana i plana parcelacije;

d) režim građenja trećeg stepena – na urbanim područjima izvan granica urbanističkog plana za koja se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na osnovu prostornog plana i plana parcelacije;

e) režim građenja četvrtog stepena – na područjima za koja nije utvrđena obaveza donošenja plana parcelacije, a za koja se uslovi za odobravanje građenja vrše po postupku koji je utvrđen ovim zakonom.

Član 9. (Građenje izvan građevinskog zemljišta)

- (1) Građenje naselja i građevina može se odvijati samo na građevinskom zemljištu.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, izvan granica urbanog područja, odnosno građevinskog

zemljišta može se, odobriti građenje koje, s obzirom na svoje karakteristike, zauzima prostore izvan urbanog područja, odnosno građevinskog zemljišta, a naročito:

- a) infrastrukturne koridore, građevine i oprema (saobraćajna, energetska, vodoprivredna, telekomunikacijska i dr);
- b) zdravstvene, rekreacijske i sportske građevine;
- c) građevine za potrebe odbrane;
- d) stambene i privredne građevine poljoprivrednog proizvođača za potrebe poljoprivredne proizvodnje ili seoskog turizma, uključujući melioracione sisteme i sisteme navodnjavanja;
- e) istraživanje, iskorištavanje i uređivanje prostora prirodnih dobara (mineralne sirovine, šume, vode, poljoprivredno zemljište i dr);
- f) komunalne i druge slične građevine (deponije komunalnog otpada, centri za upravljanje otpadom, groblja, spomen obilježja i sl.);
- g) objekti na vodenim površinama (ribogojilišta, plutajuće platforme i sl.).

Član 10. (Zabrana građenja)

- (1) Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona), odnosno općinsko vijeće mogu zabraniti građenje na određenim dijelovima područja kada je to neophodno za budući razvoj naselja, izgradnju saobraćajnica, uređenje voda, zaštitu prirodnog i graditeljskog naslijeđa i sl., kao i kod donošenja odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni detaljnih planskih dokumenata.
- (2) Zabranom građenja na područjima iz stava (1) se ne dozvoljava nikakva izgradnja, osim tekućeg održavanja i građevinskih zahvata s ciljem osiguranja osnovnih higijenskih uslova, promjene namjene unutar postojećih gabarita građevina, a samo izuzetno se dozvoljava podizanje novih građevina i uređaja koji podržavaju postojeću funkciju tih područja (objekti neophodne infrastrukture, neophodni javni objekti, objekti za opskrbu i sl.).
- (3) Zabrana građenja iz stava (1) ovog člana traje do usvajanja odgovarajućeg planskog dokumenta, ali ne duže od dvije godine.

Član 11. (Građenje na eksploatacionim poljima)

- (1) Građenje na eksploatacionim poljima se odobrava u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu.

- (2) Građevinska zemljišta unutar granica eksploatacionog polja mogu se definisati prostornim planom, odnosno urbanističkim planom, ali uz pribavljanje mišljenja rudnika koji vrši eksploataciju energetske ili mineralne sirovine, u skladu sa Zakonom o rudarstvu.

Član 12. (Naselja za privremeni smještaj)

- (1) Prilikom izgradnje kompleksnih infrastrukturnih, Industrijskih i sličnih građevina, kao i u svrhu otklanjanja posljedica od elementarnih nepogoda, tehničkih katastrofa, ratnih razaranja i sl., mogu se graditi naselja za privremeni smještaj.
- (2) Naselje u smislu stava (1) ovog člana, planira se i gradi tako da, po prestanku okolnosti koje su zahtijevale njegovu izgradnju, bude uklonjeno u roku od šest mjeseci, a prostor doveden u prvobitno stanje od strane investitora ili organa koji je donio odluku o izgradnji privremenog naselja, ili da preraste u naselje koje odgovara budućem razvoju tog područja u skladu sa važećim planskim dokumentima.
- (3) Ukoliko naselje odgovara budućem razvoju tog područja, može se naknadno izdati urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje.

Član 13. (Groblja)

- (1) Površine namijenjene za sahranjivanje utvrđuju se prostornim planom općine ili urbanističkim planom, odnosno Odlukom o provođenju istih.
- (2) Planskim dokumentima iz stava (1) ovog člana može da se utvrdi obaveza izrade detaljnog planskog dokumenta radi izgradnje i uređenja groblja.
- (3) Održavanje i korištenje groblja uređuje davalac komunalne usluge u skladu sa kantonalnim Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Član 14. (Zone budućeg razvoja)

- (1) Razvojnim planskim dokumentima utvrđuju se površine i koridori rezervisani za budući razvoj, na kojima nije dozvoljeno građenje do izrade odgovarajućeg detaljnog planskog dokumenta.
- (2) Na utvrđenim površinama iz stava (1) ovog člana, mogu se odobriti slijedeće privremene namjene: zelene i rekreacione površine, igrališta, obavljanje poljoprivredne djelatnosti, površine za parkiranje i dr., a u skladu sa odlukom o provođenju razvojnih planskih dokumenata.

Član 15. (Gradnja infrastrukturnih sistema)

Gradnja infrastrukturnih sistema i građevina vodne, saobraćajne, energetske, komunalne i druge infrastrukture vrši se u skladu sa planskim dokumentima Općine, Kantona, odnosno Federacije i planovima odgovarajućih institucija i javnih preduzeća, te u skladu sa planskom dokumentacijom propisanom drugim zakonima (o vodama, cestama i dr.).

Član 16. (Zaštitni pojasevi)

- (1) S ciljem obezbjeđenja infrastrukturnih sistema i građevina za funkciju kojoj su namijenjeni, utvrđuju se i uređuju zaštitni infrastrukturni pojasevi duž trasa infrastrukturnih građevina. Zaštitni infrastrukturni pojasevi su:
 - a) zaštitni putni pojas,
 - b) zaštitni pružni pojas,
 - c) zaštitni aerodromski pojas,
 - d) zaštitni dalekovodni pojas,
 - e) zaštitna zona izvorišta vode i vodoprivrednih građevina,
 - f) drugi zaštitni pojasevi (žičare svih namjena, cjevovodi industrijske vode, toplovodi, šljakovodi, naftovodi, plinovodi i dr.).
- (2) Posebnim zakonima, provedbenim propisima i općim aktima nadležnih organa (za puteve, željeznice, energetiku, vode i drugo) bliže se određuju odgovarajući zaštitni pojasevi.
- (3) Širina pojaseva utvrđenih planskim dokumentom ne može biti manja od širine pojaseva utvrđenih posebnim zakonom, provedbenim propisima i općim aktima nadležnih organa.
- (4) Na prostoru obuhvaćenom zaštitnim infrastrukturnim pojasom ne mogu se graditi građevine ili vršiti radovi suprotno namjeni zbog koje je uspostavljen pojas. Ukoliko takve građevine postoje, na njih se primjenjuje režim zabrane građenja, ako posebnim propisom nije drugačije predviđeno.
- (5) Građenje u zaštitnim pojasevima infrastrukturnih sistema koji prolaze kroz naselja i drugim zaštitnim pojasevima, mora se regulisati detaljnom planskom dokumentacijom, uz poštovanje odredbi relevantnih zakona koji se odnose na zaštitne pojaseve.

Član 17. (Zaštita poljoprivrednog zemljišta)

- (1) Upotrebna vrijednost poljoprivrednog zemljišta podijeljena je u tri podklase, i to:
 - a) agrozona 1 (I, II, III i IVa bonitetna kategorija) - zemljište namijenjeno isključivo za poljoprivredu,
 - b) agrozona 2 (IVb, V i VI bonitetna kategorija) - zemljište koje se može koristiti za građenje uz promjenu namjene,
 - c) agrozona 3 (VII i VIII bonitetna kategorija) - zemljište koje se manje ili nikako ne može koristiti kao poljoprivredno.
- (2) Posebno kvalitetno poljoprivredno zemljište agrozone 1 (I, II, III i IVa bonitetne kategorije) neophodno je zaštititi od promjene namjene i od izgradnje trajnih objekata, a sve razvojne programe korištenja ovog zemljišta, unaprjeđenja i zaštite donositi u okviru nadležnih institucija na nivou Kantona i općina.
- (3) Izuzetno od prethodnog stava, uz zadovoljenje posebnih okolinskih uslova, na poljoprivrednom zemljištu III i IVa bonitetne kategorije može se planirati gradnja stambenih i privrednih građevina koje su u funkciji poljoprivredne djelatnosti, kao i objekti infrastrukture i građevine za potrebe istraživanja i iskorištavanja mineralnih sirovina.
- (4) Površinski sloj plodnog i potencijalno plodnog tla u područjima građevinskog zemljišta, i to na površinama koje će biti trajno zauzete dopuštenim građevinskim objektima ili zahvatima u prostoru, skida se i odvozi na posebnu lokaciju gdje se predaje operatoru banke-deponije plodnog zemljišta, uz naknadu.
- (5) Za privremeno zauzimanje zemljišne površine, plodni i potencijalno plodni sloj zemljišta može se skinuti i zaštititi na privremenoj deponiji, pa nakon okončanja privremenog korištenja zemljišta, vratiti na isto mjesto radi rekultivacije, uz očuvanje njegovog prirodnog sastava, strukture i fizičkog stanja.

Član 18. (Zaštita šumskog zemljišta)

- (1) Visoko vrijedna šumska zemljišta neophodno je zaštititi od promjene namjene, u skladu sa kantonalnim šumsko-razvojnim planom koji se izrađuje svakih deset godina za sve šume i šumsko zemljište bez obzira na vlasništvo.
- (2) Šumsko-privredne osnove moraju biti usaglašene sa

prostornim planovima, planom upravljanja vodama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa i planovima upravljanja mineralnim sirovinama.

- (3) U šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura i građevine potrebne za gospodarenje šumama u skladu sa važećom šumsko-privrednom osnovom, kao i lovno-uzgojne i lovno-tehničke građevine, u skladu sa važećom lovno-privrednom osnovom.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, mogu se graditi građevine ili izvoditi zahvati u šumi i na šumskom zemljištu ako su planirani važećim planskim dokumentima.
- (5) Na šumskom zemljištu mogu se graditi i građevine sa posebnom namjenom za turizam, sport i rekreaciju i pripadajuća infrastruktura, uz zadovoljavanje posebnih okolinskih uslova.
- (6) Na šumskom zemljištu mogu se vršiti radovi istraživanja i iskorištavanja mineralnih sirovina, te izgradnje građevina i infrastrukture za te svrhe, pod uslovom prethodne izrade cjelovite studije opravdanosti, uključujući i studiju utjecaja na okoliš, kojima se potvrđuje opravdanost.
- (7) Investitor dopuštene građevine ili zahvata u prostoru na šumskom zemljištu čija namjena će zbog toga biti trajno promijenjena, ili čija će vegetacija biti uništena, dužan je da izvrši zamjensku sadnju drveća i druge vegetacije na dijelu šumskog zemljišta koji odredi Kantonalna uprava za šumarstvo.

Član 19.

(Zaštićena područja)

- (1) Planski dokumenti izrađuju se uz puno uvažavanje područja koji predstavljaju vrijedno prirodno i graditeljsko naslijeđe, tj. područja koja su proglašena zaštićenim zonama.
- (2) Dijelovi prirodnog i izgrađenog područja koji se, u smislu ovog zakona, stavljaju pod posebnu zaštitu su:
 - a) područja i pojedinačne vrijednosti nepokretnog prirodnog naslijeđa,
 - b) područja, cjeline i pojedinačne vrijednosti graditeljskog naslijeđa,
 - c) ambijentalne cjeline.

- (3) Ako prirodno ili graditeljsko naslijeđe iz stava (2) ovog člana posjeduje nesumnjive vrijednosti, zaštićuje se u smislu ovog zakona, iako nije evidentirano i zaštićeno odredbama zakona o zaštiti tog naslijeđa.

POGLAVLJE III. ORGANIZACIJA SISTEMA PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA

Član 20.

(Djelotvornost prostornog planiranja)

- (1) Djelotvornost prostornog planiranja i uređenje prostora Kantona obezbjeđuju Skupština Kantona i Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), te općine donošenjem planskih dokumenata i drugih dokumenata određenih ovim zakonom.
- (2) Stručnu osnovanost dokumenata iz stava (1) ovog člana osigurava Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje u sastavu Ministarstva, kao i drugi nadležni kantonalni i općinski organi osnovani radi obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja, te pravna lica registrovana za izradu tih dokumenata.

Član 21.

(Izrada planskih dokumenata)

- (1) Stručne poslove izrade planskih dokumenata obezbjeđuju kantonalni organi uprave, odnosno nadležne općinske službe, putem upravnih organizacija kojima su zakonom ili odlukom o osnivanju povjereni poslovi izrade planskih dokumenata.
- (2) Ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz stava (1) ovog člana, izbor nosioca izrade planskog dokumenta, nosilac pripreme može izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 22.

(Nadležnosti)

- (1) Vlada Kantona putem Ministarstva je nadležna za pripremu planskih dokumenata od značaja za Kanton, kao i za njihovo provođenje, dok su jedinice lokalne samouprave – općine, odnosno općinski načelnik putem službe za prostorno uređenje nadležne za pripremu planskih dokumenata od značaja za tu općinu.
- (2) Ako jedinica lokalne samouprave ne izvršava svoje obaveze na izradi, usvajanju i provođenju planskih

dokumenata u svojoj nadležnosti i ako bi usljed toga mogle nastupiti štetne posljedice za sredinu i prostor, te biti ugrožen život i zdravlje ljudi, Ministarstvo je dužno preuzeti obavezu pripreme i usvajanja potrebnih planskih dokumenata i utvrditi mjere za njihovo provođenje.

(3) Prije preuzimanja aktivnosti iz prethodnog stava ovog člana, Ministarstvo je dužno pismeno zahtijevati od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da u propisanom roku preduzme sve neophodne radnje na prevenciji ugrožavanja sredine i prostora, kao i zdravlja i života ljudi.

(4) Ukoliko nadležni organ jedinice lokalne samouprave ne preduzme sve aktivnosti zahtijevane u prethodnom stavu, Vlada Kantona donosi odluku kojom Ministarstvo privremeno preuzima poslove uređenja prostora iz nadležnosti te jedinice, a svi troškovi pokrивaju se iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

POGLAVLJE IV. PLANSKI DOKUMENTI

Član 23. (Ciljevi)

Planskim dokumentima određuje se svrsishodno organizovanje, korištenje i namjena prostora, te mjere i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.

Član 24. (Vrste planskih dokumenata)

(1) Planski dokumenti su:

A) Razvojni planovi:

- 1) prostorni plan Kantona,
- 2) prostorni plan područja posebnih obilježja Kantona,
- 3) prostorni plan općina i prostorni plan područja posebnih obilježja općina,
- 4) urbanistički plan.

B) Detaljni planski dokumenti:

- 1) zoning plan,
- 2) regulacioni plan,
- 3) urbanistički projekat.

C) Drugi planski dokumenti:

- 1) plan parcelacije.

(2) Razvojni planovi su strateški dugoročni planski dokumenti kojima se definišu osnovna načela planskog

uređenja prostora, ciljevi prostornog razvoja uređenja kao i zaštita, korištenje i namjena prostora. Rade se za vremenski period od najviše 20 godina.

(3) Detaljni planski dokumenti su tehničko-regulativni provedbeni planski dokumenti kojima se reguliše korištenje zemljišta, izgradnja i uređenje prostora. Rade se za vremenski period od najmanje 5 godina.

(4) Period za koji se donose planski dokumenti definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta.

Član 25. (Razvojni planovi)

(1) Obavezna je izrada i donošenje slijedećih razvojnih planova:

- a) za teritoriju Kantona – prostorni plan Kantona,
- b) za područja od značaja za Kanton – prostorni plan područja posebnih obilježja,
- c) za područje općine – prostorni plan općine, i prostorni plan područja posebnih obilježja ako je takva obaveza utvrđena prostornim planom općine,
- d) za urbano područje u kome je smješteno sjedište Kantona – urbanistički plan,
- e) za urbano područje u kome je smješteno sjedište općine – urbanistički plan, ako je takva obaveza utvrđena prostornim planom općine,
- f) za naseljena područja unutar područja posebnih obilježja – urbanistički plan, ako je takva obaveza utvrđena prostornim planom područja posebnih obilježja.

(2) U slučaju da susjedne općine nemaju mogućnost da same rade razvojne planove (prostorni plan ili urbanistički plan), mogu odlučiti da rade zajednički razvojni plan za dvije ili više općina.

Član 26. (Detaljni planski dokumenti)

(1) Detaljni planski dokumenti se izrađuju na osnovu obaveze utvrđene razvojnim planovima i to:

- a) zoning plan, za urbana područja općine - na osnovu prostornog i urbanističkog plana općine,
- b) regulacioni plan ili urbanistički projekat, za dijelove urbanih područja na kojima predstoji intenzivna izgradnja, rekonstrukcija ili urbana sanacija - na osnovu Prostornog plana Kantona ili općine, ili urbanističkog plana ili zoning plana,

- c) regulacioni plan, za vanurbana područja koje treba zaštititi i uređivati u skladu sa članom 9. ovog zakona – na osnovu prostornog plana Kantona, prostornog plana područja posebnih obilježja Kantona ili prostornog plana općine,
 - d) urbanistički projekat, za posebno značajne cjeline u urbanim područjima koje traže kreativna rješenja uređenja prostora – na osnovu prostornog plana općine, urbanističkog plana, zoning plana ili regulacionog plana.
- (2) U slučaju da općine nemaju mogućnost da same rade detaljne planske dokumente, mogu odlučiti da rade zajednički detaljan planski dokument ukoliko isti zahvata područje dvije ili više općina.

Član 27.

(Planski dokumenti)

- (1) Planski dokumenti baziraju se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora.
 - (2) Planski dokumenti se rade na osnovu Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.
 - (3) Planski dokumenti se međusobno usklađuju. Planski dokumenti užeg područja moraju biti u skladu sa planskim dokumentima šireg područja, a ako to nije slučaj, primjenjuju se planski dokumenti šireg područja.
 - (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, planski dokumenti užeg područja primjenjivat će se ako se tim planom ne mijenja osnovna koncepcija prostornog uređenja šireg područja, te uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.
 - (5) Sastavni dijelovi planskih dokumenata su odluka o usvajanju (donošenju) i odluka o provođenju planskog dokumenta.
- a) osnovnu namjenu prostora (poljoprivredno, šumsko, građevinsko zemljište, vodne i druge površine),
 - b) sistem naselja po značaju, karakteru i dominantnoj privrednoj djelatnosti,
 - c) urbana i ruralna područja sa režimima građenja,
 - d) razvoj naselja i povezivanje sa sjedištem Kantona,
 - e) osnovu prostornog razvoja vanurbanih područja (poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo, industrijske zone, turizam, i dr.),
 - f) građevine i koridore magistralne i druge infrastrukture od značaja za Federaciju, Kanton i općine, sa zaštitnim infrastrukturnim pojasevima (saobraćajna, vodoprivredna, energetska, telekomunikaciona i druga infrastruktura),
 - g) drugu infrastrukturu od značaja za Federaciju, Kanton i općine (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport, uprava, turizam, bankarstvo, usluge, snabdijevanje i itd.),
 - h) prostorno definiranje ležišta mineralnih i ostalih sirovina i mogućnosti njihovog korištenja,
 - i) mjere zaštite okoline sa razmještajem građevina i postrojenja koje mogu značajnije ugroziti okolinu,
 - j) mjere zaštite kulturno-historijskog, graditeljskog i prirodnog naslijeđa,
 - k) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih, nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja,
 - l) obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja uređenja manjih prostornih cjelina unutar Kantona (prostorni plan općine, područja posebnog obilježja, urbanistički plan i dr.),
 - lj) obaveze u pogledu sanacije devastiranih površina (podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina),
 - m) uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora.

Član 28.

(Prostorni plan Kantona)

- (1) Prostorni plan Kantona preuzima, prilagođava, razrađuje i dopunjava planska opredjeljenja iz Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koja se odnose na prostor Kantona. Uz potpuno uvažavanje prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti, Prostorni plan Kantona utvrđuje osnovna načela planskog uređenja prostora, ciljeve prostornog razvoja, te zaštitu, korištenje i namjenu prostora, a naročito:
- (2) Odluka o provođenju prostornog plana Kantona i program mjera i aktivnosti za provođenje plana sastavni su dijelovi plana.
 - (3) Prostorni plan Kantona može sadržavati i druge elemente od značaja za Kanton, na osnovu ovog zakona.
 - (4) Prostorni plan Kantona donosi Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona za period od najviše dvadeset godina i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

(5) Prije utvrđivanja prijedloga Prostornog plana Kantona, Ministarstvo je dužno pribaviti mišljenje nadležnog Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), kao i mišljenja općinskih vijeća.

(6) Općinsko vijeće je dužno dostaviti mišljenje u roku od 60 dana od dana dostave Prostornog plana Kantona, a u slučaju da mišljenje nije dostavljeno, smatrat će se da je dato pozitivno mišljenje, odnosno da nema primjedbi na predloženi dokument.

Član 29.

(Izvještaj o stanju u prostoru)

(1) Ministarstvo i nadležne općinske službe vode dokumentaciju potrebnu za praćenje stanja u prostoru, izradu i praćenje provedbe planskih dokumenata.

(2) Izvještaj o stanju u prostoru na području Kantona i općina radi Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje, svake dvije godine od donošenja Prostornog plana Kantona, odnosno prostornog plana općine.

(3) Izvještaj o stanju u prostoru sadrži analizu provođenja planskih dokumenata i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na planskom korištenju prostora, na zaštiti vrijednosti prostora i okoline, te druge elemente od značaja za plansko uređenje prostora Kantona i općina.

Član 30.

(Program mjera i aktivnosti za unaprjeđenje stanja u prostoru)

(1) Skupština Kantona, na osnovu Izvještaja o stanju u prostoru donosi četverogodišnji Program mjera i aktivnosti za unaprjeđenje stanja u prostoru Kantona.

(2) Program mjera sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere i aktivnosti od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

(3) Programom mjera može se utvrditi potreba uređenja prostora od značaja za Kanton, izvori finansiranja uređenja, te rokovi uređenja za planiranu namjenu.

(4) Programom mjera u dijelu koji se odnosi na područja posebnih obilježja, utvrđuju se i druge mjere za provođenje politike prostornog uređenja prostora i izrade planskih dokumenata.

Član 31.

(Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Kanton)

(1) Prostorni plan područja posebnih obilježja Kantona donosi se za područja od posebnog značaja za Kanton ako se ta obaveza utvrdi Prostornim planom Kantona i ako to područje nije utvrđeno kao područje od značaja za Federaciju BiH.

(2) Područja posebnog obilježja Kantona utvrđuju se za:

a) područja koja imaju izrazit prirodni, graditeljski ili kulturno-historijski značaj i kao takva su utvrđena Prostornim planom Kantona,

b) slivno područje hidroakumulacija za potrebe regionalnog snabdijevanja vodom dvije ili više općina, u uslovima kada dvije ili više općina nisu osigurale mogućnost zajedničkog snabdijevanja,

c) područje zaštite i/ili eksploatacije mineralnih sirovina, izvorišta mineralnih, termomineralnih i pitkih voda,

d) područja za potrebe održavanja sportskih manifestacija, rekreativne površine i banjska lječilišta, od značaja za dvije ili više općina.

(3) Prostorni plan područja posebnih obilježja utvrđuje, s obzirom na zajednička prirodna, kulturna, historijska, privredna i druga obilježja, osnovnu organiziranost prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite tog područja sa aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unaprjeđenje i zaštitu okoline, a po potrebi se određuje obaveza izrade urbanističkih i detaljnih planskih dokumenata uređenja za uža područja unutar prostornog plana područja posebnih obilježja.

(4) Prostorni plan posebnih obilježja od značaja za Kanton donosi Skupština Kantona i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

(5) Prije utvrđivanja prijedloga prostornog plana iz stava (4) ovog člana Kanton je dužan pribaviti mišljenje općina koje obuhvata taj planski dokument.

Član 32.

(Finansijska sredstva)

Sredstva za pripremu, izradu i praćenje provođenja prostornog plana Kantona i prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Kanton osiguravaju se iz budžeta Kantona.

Član 33.
(Prostorni plan općine)

- (1) Prostorni plan općine preuzima, prilagođava, razrađuje i dopunjava planska opredjeljenja iz Prostornog plana Kantona koja se odnose na prostor te općine. Prostorni plan općine utvrđuje osnovna načela planskog uređenja prostora, ciljeve prostornog razvoja, te zaštitu, korištenje i namjenu prostora, a naročito:
- a) osnovnu namjenu prostora (poljoprivredno, zemljište za podzemnu i površinsku eksploataciju mineralnih i drugih sirovina, šumsko, građevinsko zemljište, vodne i druge površine),
 - b) sistem naselja po značaju, karakteru i dominantnoj privrednoj djelatnosti,
 - c) urbana i ruralna područja sa režimima građenja,
 - d) razvoj naselja i povezivanje sa centrom općine,
 - e) osnovu prostornog razvoja vanurbanih područja (poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo, industrijske zone, turizam, i dr.),
 - f) građevine i koridore magistralne i druge infrastrukture od značaja za Federaciju, Kanton i općinu, sa zaštitnim infrastrukturnim pojasevima (saobraćajna, vodoprivredna, energetska, telekomunikaciona i druga infrastruktura),
 - g) drugu infrastrukturu od značaja za Federaciju, Kanton i općinu (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport, uprava, turizam, bankarstvo, usluge, snabdijevanje i itd.),
 - h) prostorno definiranje ležišta energetskih, mineralnih i ostalih sirovina i mogućnosti njihovog korištenja,
 - i) mjere zaštite okoline sa razmještajem građevina i postrojenja koje mogu značajnije ugroziti okolinu,
 - j) mjere zaštite kulturno-historijskog, graditeljskog i prirodnog naslijeđa,
 - k) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja,
 - l) obaveze u pogledu izrade prostornih planova područja posebnih obilježja od značaja za općinu, urbanističkih planova i detaljnijeg planiranja uređenja manjih prostornih cjelina unutar općine (zoning plan, regulacioni plan, urbanistički projekat, plan parcelacije),
 - lj) obaveze u pogledu sanacije devastiranih površina (podzemna i površinska eksploatacija energetskih i mineralnih sirovina),

- m) uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora,
- n) uslovi građenja za područja za koja se ne donose detaljni planski dokumenti (veličina građevinskih parcela za individualnu stambenu izgradnju, odstojanje objekata od susjednih, visina objekata, uslovi izgradnje pristupa javnim objektima i saobraćajnicama i drugi urbanističko-tehnički uslovi).

- (2) Izvod iz Prostornog plana Kantona i Odluka o provođenju prostornog plana općine, sastavni su dijelovi prostornog plana općine.
- (3) Prostorni plan općine može sadržavati i druge elemente koji nisu u suprotnosti sa Prostornim planom Kantona.
- (4) Prostorni plan općine donosi općinsko vijeće za period od dvadeset godina i objavljuje se u službenom glasniku općine.
- (5) Prije donošenja Prostornog plana, općina je dužna pribaviti saglasnost Ministarstva, kojom se potvrđuje da je prostorni plan općine usaglašen sa Prostornim planom Kantona i da je urađen u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i ovim zakonom.

Član 34.
(Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za općinu)

- (1) Prostorni plan područja posebnih obilježja može donijeti i općina ako to područje nije utvrđeno kao područje od značaja za Federaciju ili Kanton.
- (2) Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za općinu, definiše se detaljno režim zaštite i korištenja prirodnih dobara, izvorišta mineralnih, termomineralnih i pitkih voda, šuma, tla, rekreacionih područja itd.
- (3) Dvije ili više općina mogu donijeti prostorni plan područja posebnih obilježja kao jedinstven plan kada se to područje nalazi na prostorima tih općina, ako za njegovo donošenje postoji zajednički interes dviju ili više općina.
- (4) Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za općinu, dvije ili više općina donosi općinsko vijeće, odnosno općinska vijeća tih općina, i objavljuje se u službenom glasniku općine, odnosno općina.

Član 35.
(Urbanistički plan)

- (1) Urbanistički planovi se donose za urbana područja, kako je to definisano u članu 26. ovog zakona. Granice područja za koje se izrađuju urbanistički planovi definišu se Prostornim planom Kantona, odnosno općine.
- (2) Urbanističkim planovima detaljnije se razrađuju opredjeljenja iz Prostornog plana Kantona, odnosno općine, a naročito:
 - a) osnovna organizacija prostora,
 - b) korištenje i namjena zemljišta sa prijedlogom dinamike njihovog uređenja (granice građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta),
 - c) namjena zemljišta za potrebe stanovanja, rada, rekreacije, sporta, turizma i posebne namjene,
 - d) zone saobraćajne, vodne, energetske i komunalne infrastrukture,
 - e) zone obnove i sanacije,
 - f) privredne zone,
 - g) objekti društvene infrastrukture (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport i dr.),
 - h) zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa,
 - i) mjere za unaprjeđenje i zaštitu okoline,
 - j) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja,
 - k) mjere zaštite osoba sa umanjnim tjelesnim mogućnostima,
 - l) zaštitne zone,
 - lj) uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite zemljišta u urbanom području,
 - m) druge elemente od važnosti za područje za koje se planski dokument donosi.
- (3) Urbanističkim planom utvrđuje se obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata unutar prostornog obuhvata tog plana.
- (4) Sastavni dijelovi urbanističkog plana su izvod iz plana šireg područja i odluka o provođenju urbanističkog plana.
- (5) Urbanistički plan donosi općinsko vijeće i objavljuje se u službenom glasniku općine.

- (6) Prije donošenja urbanističkog plana, općina je dužna pribaviti saglasnost Ministarstva, kojom se potvrđuje da je urbanistički plan usaglašen sa prostornim planom Kantona i da je urađen u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

Član 36.
(Zoning plan)

- (1) Zoning plan je detaljni planski dokument koji se donosi za područja u granici urbanističkog plana rezervisana za budući razvoj ili područja posebne namjene u granici urbanističkog plana, kao i za urbana područja izvan granica urbanističkog plana utvrđena prostornim planovima. Granice područja za koje se izrađuje zoning plan definišu se razvojnim planskim dokumentima.
- (2) Zoning plan definiše namjene pojedinih površina i propisuje uslove projektovanja i izgradnje novih, odnosno rekonstrukcije postojećih građevina. Ovim planom se utvrđuju lokacijski i urbanističko-tehnički uslovi, na osnovu dozvoljenih granica odgovarajućih parametara i urbanističkih standarda, za dozvoljene i uslovno dozvoljene namjene, što služi za pripremu glavnog projekta i pribavljanje odobrenja za građenje.
- (3) Zoning plan je detaljni planski dokument sa periodom za koji se donosi vezanim za ukupnu realizaciju planiranih namjena.
- (4) Period iz stava (3) ovog člana ne može biti duži od perioda za koji je donesen plan šireg područja, a na osnovu kojeg se donosi zoning plan.
- (5) Zoning plan mora sadržavati:
 - a) definicije pojedinih termina,
 - b) zoning kartu (sa granicama zona određene namjene građevinskom linijom zone i građevinskim parcelama unutar tih zona),
 - c) službenu kartu (označene javne građevine i infrastruktura, granice infrastrukturnih sistema sa uključenim zaštitnim zonama ili pojasevima),
 - d) listu načina korištenja zemljišta - namjena sa popisom zona u kojima je svaka od tih namjena dozvoljena ili uslovno dozvoljena,
 - e) urbanističke standarde za svaku pojedinu zonu (dozvoljena gustina naseljenosti, minimalni i maksimalni koeficijent izgrađenosti za zonu i za pojedinačne parcele - lokacije, definisani tipovi građevine,

minimalna i maksimalna veličina parcele, maksimalna visina/spratnost građevine, maksimalni gabarit građevine, minimalna udaljenost ivica građevine od granice parcele, pristup mjestima javnih okupljanja i parkovima, potreban broj parking prostora, uslovi uređenja vanjskih površina, uslovi koji se moraju zadovoljiti zbog zaštite okolice - buka, vibracije, izduvni gasovi, režimi rada, skladištenje otpadnog materijala i sl., uslovi i arhitektonskog oblikovanja i primjene materijala, drugi parametri u zavisnosti od specifičnosti zone),

- f) jasno definisane procedure i kriterije odobravanja zahtjeva za uslovno dozvoljene namjene u nadležnim organima općine,
 - g) jasno označena područja za koja se mora uraditi urbanistički projekt ili raspisati konkurs u cilju što kvalitetnijeg uređenja posebnih urbanih i drugih prostornih cjelina sa naročitim značajem (zone specijalne namjene),
 - h) jasno definisane procedure i razloge - kriterije zbog kojih se može odobriti proces izmjene zoning plana,
 - i) jasno definisane zabrane i ograničenja namjena na plavnom području, u skladu sa Zakonom o vodama.
- (6) Lista dozvoljenih i uslovno dozvoljenih namjena u svim definisanim zonama zoning plana mora uključiti sve namjene potrebne da se zadovolje zdravstvene, sigurnosne i socijalne potrebe stanovnika urbanog područja općine za koje se radi zoning plan.
- (7) Uсловно dozvoljena namjena može biti odobrena jedino ako ne ugrožava susjedne građevine i susjedno zemljište.
- (8) Postojeće građevine legalno izgrađene prije usvajanja zoning plana se nastavljaju koristiti i po usvajanju plana, i ako njihova namjena nije u skladu sa zoning planom. Ako se podnese zahtjev za promjenu namjene ili rekonstrukciju postojeće građevine, primjenjivaće se odredbe zoning plana.
- (9) Na područjima za koja se planira izrada regulacionog plana, odnosno urbanističkog projekta, odredbe zoning plana ostaju na snazi, a tim planskim dokumentom dodaju se nove odredbe koje moraju biti u saglasnosti sa zoning planom.
- (10) Zoning plan sadrži grafički i tekstualni dio, čiji je sastavni dio odluka o provođenju zoning plana.
- (11) Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata detaljnije se reguliše i utvrđuje postupak pripreme, izrade i sadržaj zoning plana.

(12) Zoning plan donosi Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće, u zavisnosti od nivoa nadležnosti za donošenje tog planskog dokumenta.

(13) Zoning plan sa odlukom o usvajanju (donošenju) i odlukom o provođenju istog, objavljuje se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, odnosno službenom glasniku općine.

Član 37.

(Regulacioni plan i urbanistički projekat)

- (1) Obaveza izrade i donošenja regulacionog plana i urbanističkog projekta utvrđuje se planskim dokumentima šireg područja.
- (2) Regulacionim planom i urbanističkim projektom se određuju lokacijski uslovi koji definišu namjenu, položaj, funkciju, veličinu i oblikovanje građevina.
- (3) Radi što kvalitetnijeg uređenja posebnih urbanih i drugih prostornih cjelina sa naročitim značajem, detaljni plan - urbanistički projekat se radi na osnovu najboljeg rješenja odabranog kroz instituciju javnog konkursa. Programski uslovi za raspisivanje konkursa moraju biti saglasni sa odredbama plana šireg područja.
- (4) Sadržaj i postupak pripreme i izrade, kao i način donošenja regulacionog plana i urbanističkog projekta utvrđuje se Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.
- (5) Regulacioni plan i urbanistički projekt utvrđuju:
 - a) tačan obim područja za koji se radi detaljni plan,
 - b) detaljnu namjenu površina,
 - c) gustinu naseljenosti,
 - d) koeficijent izgrađenosti,
 - e) regulacionu i građevinsku liniju,
 - f) nivelacione podatke,
 - g) uređenje prostora,
 - h) način opremanja zemljišta saobraćajnom, komunalnom, energetskom, telekomunikacionom i drugom infrastrukturom sa uslovima i obavezama priključivanja na istu,
 - i) uslove za građenje i druge zahvate u prostoru,
 - j) programske uslove za raspisivanje javnog konkursa za određene lokalitete,
 - k) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od

prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja,

- l) mjere zaštite prava osoba sa umanjnim tjelesnim mogućnostima,
 - lj) mjere za zaštitu okoline, očuvanje prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa,
 - m) plan parcelacije sa prikazom parcela i podacima o namjeni i vlasničkom statusu zemljišta,
 - n) uslove uređenja građevinskog zemljišta,
 - nj) druge elemente od značaja za područje za koje se planski dokument donosi.
- (6) Regulacionim planom se može na značajnijim lokacijama odrediti obaveza raspisivanja javnog konkursa za usvajanje projektnih rješenja za pojedine planirane građevine.
- (7) Detaljne planske dokumente donosi Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće, u zavisnosti od nivoa nadležnosti za donošenje tog planskog dokumenta.
- (8) Detaljni planski dokument sa odlukom o usvajanju (donošenju) i odlukom o provođenju istog, objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", odnosno službenom glasniku općine.

Član 38.

(Usaglašavanje planskih dokumenata)

- (1) Planski dokument užeg područja usaglašava se sa planskim dokumentom šireg područja, a u slučaju njihove neusaglašenosti primjenjuje se planski dokument šireg područja.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, planski dokument užeg područja primjenjuje se ukoliko se njime ne mijenja osnovna koncepcija planskog uređenja prostora utvrđena planskim dokumentom šireg područja, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva nadležnog za provođenje planskog dokumenta šireg područja.
- (3) Usaglašavanje planskih dokumenata osigurava se, po pravilu, u postupku izrade dokumenata.

Član 39.

(Finansijska sredstva za pripremu, izradu i praćenje provođenja planskih dokumenata)

- (1) Sredstva za pripremu, izradu i praćenje provođenja prostornog plana, urbanističkog plana ili detaljnih planskih dokumenata na području općine, obezbjeđuju se iz budžeta općine. Ukoliko se radi zajednički

planski dokument za područje dvije ili više općina, sredstva se obezbjeđuju iz budžeta tih općina.

- (2) Izuzetno od stava (2) ovog člana, investitor koji ima poseban interes za izradu detaljnog planskog dokumenta za određeno područje, može svojim sredstvima finansirati izradu detaljnog planskog dokumenta, bez prava nametanja zahtjeva i rješenja koja nisu u skladu sa urbanističkim, odnosno prostornim planom. Iznos finansijskog ulaganja biće uzet u obzir kod utvrđivanja naknade za uređenje zemljišta.
- (3) Sredstva potrebna za pripremu, izradu i praćenje provođenja detaljnih planskih dokumenata za područja od značaja za Kanton, obezbjeđuju se iz budžeta Kantona i iz drugih izvora.

Član 40.

(Plan parcelacije)

- (1) Plan parcelacije kao poseban dokument donosi se za područja na kojima je utvrđen režim građenja trećeg stepena shodno članu 8. ovog zakona, a nosilac izrade ovog dokumenta može biti i služba za prostorno uređenje jedinice lokalne samouprave.
- (2) Plan parcelacije je i sastavni dio detaljnog planskog dokumenta čiji je nosilac izrade definiran članom 21. i članom 45. ovog zakona.
- (3) Ako se kasni sa izradom detaljnog planskog dokumenta, a potrebe zahtijevaju hitnost rješavanja, plan parcelacije se donosi kao pomoćni plan namijenjen za definisanje pojedinačnih građevinskih parcela, u skladu sa prostornim ili urbanističkim planom, i isti će se smatrati obaveznim sastavnim dijelom detaljnog planskog dokumenta za odnosno područje.
- (4) Plan parcelacije izrađuje se na ažuriranim geodetsko-katastarskim planovima u analognom i digitalnom obliku ovjerenim od nadležne općinske službe.
- (5) Planom parcelacije utvrđuje se: veličina, oblik i položaj parcele, pristup parcelama, regulacione i građevinske linije i površine za javne namjene.
- (6) Plan parcelacije mora da sadrži: situacioni plan sa regulacionim i građevinskim linijama, granicama parcela (starih i novih), podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima građevinskog zemljišta sa oznakama katastarskih parcela i obračunom površina, kao i planove saobraćaja, komunalne, energetske i telekomunikacione infrastrukture.

- (7) Veličine i položaj parcela definišu se na osnovu odredaba urbanističkog ili prostornog plana. Svaka parcela mora imati izlaz na put i riješene priključke na komunalnu i drugu infrastrukturu.
- (8) Plan parcelacije se, po pravilu, donosi za prostornu cjelinu na kojoj se vrši građenje. Ako plan parcelacije ne pokriva potpuno jednu prostornu cjelinu, parcelacija se mora izvršiti tako da se na preostalom dijelu omogućí obrazovanje drugih građevinskih parcela.
- (9) Sredstva za pripremu, izradu i praćenje provođenja plana parcelacije obezbjeđuju se iz budžeta općine.
- (10) Plan parcelacije kao poseban akt, ili u sastavu detaljnog planskog dokumenta donosi općinsko vijeće.

POGLAVLJE V. PRIPREMA, IZRADA I USVAJANJE PLANSKIH DOKUMENATA

Član 41.

(Priprema, izrada i usvajanje planskih dokumenata)

- (1) Priprema, izrada i usvajanje (donošenje) planskih dokumenata vrši se u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Postupak pripreme, izrada i sadržaj planskih dokumenata utvrđen je Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

Član 42.

(Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata)

- (1) Prije pristupanja izradi ili izmjeni planskih dokumenata Skupština Kantona ili općinsko vijeće, zavisno od nadležnosti, donosi Odluku o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata.
- (2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži:
- a) vrstu planskog dokumenta čijoj se izradi ili izmjeni pristupa,
 - b) granice područja za koji se dokument radi ili mijenja,
 - c) vrstu planskog dokumenta višeg reda (šireg područja) na osnovu kojeg se pristupa izradi planskog dokumenta,
 - d) vremenski period za koji se planski dokument donosi,
 - e) smjernice za izradu ili izmjenu planskog dokumenta,
 - f) optimalni rok izrade,

- g) sadržaj planskog dokumenta,
 - h) odredbe o sudjelovanju javnosti - javnoj raspravi i javnom uvidu,
 - i) način osiguranja sredstava za izradu ili izmjenu planskog dokumenta,
 - j) nosioca pripreme za izradu ili izmjenu planskog dokumenta,
 - k) nosioca izrade ili izmjene planskog dokumenta,
 - l) druge elemente u ovisnosti od specifičnosti područja za koje se planski dokument radi.
- (3) Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, može se utvrditi režim zabrane građenja na prostoru ili dijelu prostora za koji se izrađuje, do donošenja istog, a najduže u trajanju od dvije godine.
- (4) Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta, zavisno od nivoa nadležnosti, objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", odnosno u Službenom glasniku općine.

- (5) Postupak izmjene planskog dokumenta vrši se po postupku i na način predviđen za izradu i donošenje tog planskog dokumenta.
- (6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, izmjena planskog dokumenta može se vršiti po skraćenom postupku, ako se izmjenom planskog dokumenta bitno ne mijenja osnovna koncepcija prostornog uređenja i izgradnje istog.
- (7) Nositelj pripreme plana, u smislu odredbe stava (6) ovog člana, podnosi Skupštini Kantona, odnosno općinskom vijeću, prijedlog izmjene planskog dokumenta.

Član 43.

(Nositelj pripreme planskog dokumenta)

- (1) Nositelj pripreme planskih dokumenata za čije donošenje je nadležna Skupština Kantona je Vlada Kantona putem Ministarstva, a za planske dokumente za čije donošenje je nadležno općinsko vijeće, nositelj pripreme je općinski načelnik putem službe za poslove prostornog uređenja.
- (2) Ako su za donošenje planskih dokumenata nadležne dvije ili više općina, nositelj pripreme utvrđuje se sporazumno.
- (3) Nositelj pripreme pokreće inicijativu za izradu planskih dokumenata, na osnovu svog programa rada.

- (4) Prema potrebi, obimu i vrsti planskog dokumenta, nosilac pripreme može posebnom odlukom formirati savjet plana radi stručnog praćenja izrade planskog dokumenta i stručne rasprave o svim fazama izrade, utvrđivanja osnovne koncepcije prostornog razvoja, te usaglašavanja stavova i interesa. Savjet plana sačinjavaju istaknuti stručnjaci iz oblasti prostornog planiranja: urbanizma, arhitekture, građevinarstva, saobraćaja, energetike, okoline, ekonomije i drugih oblasti.

Član 44.

(Obaveze nosioca pripreme)

- (1) Nosilac pripreme dužan je odmah po donošenju odluke o pristupanju izradi planskog dokumenta, a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti nosiocu izrade svu raspoloživu dokumentaciju, neophodnu za izradu plana, a naročito:
- a) plan višeg reda odnosno šireg područja,
 - b) važeće detaljne planske dokumente, uključujući njihove izmjene i dopune,
 - c) strategiju zaštite okoline,
 - d) planove razvoja vodoprivrede, privrede, poljoprivrede, i dr.,
 - e) podatke o geološkoj podlozi, energetske, mineralnim i drugim resursima,
 - f) katastarske i geodetske podloge, i dr.
- (2) Nosilac pripreme dužan je osigurati saradnju i usaglašavanje stavova, te koordinirati aktivnosti svih zainteresovanih strana u procesu prostornog planiranja, kao što su vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređivanju, te organi uprave, upravne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okoliša, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti, organi nadležni za odbranu, organi unutrašnjih poslova, privredne komore, predstavnici vjerskih zajednica i drugi subjekti.
- (3) Zainteresovane strane dužne su da u roku od 30 dana po isteku javnog oglašavanja o pristupanju izradi planskog dokumenta dostave tražene podatke, podloge i relevantne informacije, te svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom. Vlasnici zemljišta i objekata na

njima dužni su da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine.

- (4) Ako organ, organizacija ili drugo pravno ili fizičko lice ne dostavi svoje sugestije ili prijedloge za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti, smatraće se da nemaju nikakvih posebnih zahtjeva.
- (5) Nosilac pripreme plana dužan je da odmah proslijedi dobivene podatke, podloge, informacije, prijedloge i sugestije iz stava (3) ovog člana nosiocu izrade planskog dokumenta.

Član 45.

(Nosilac izrade planskog dokumenta)

- (1) S ciljem racionalnog organizovanja kvalitetne, sistemske i kontinuirane aktivnosti prostornog i urbanističkog planiranja za cijelo područje Kantona, te izrade planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave - općine u Kantonu, Skupština Kantona osnovala je upravnu organizaciju – Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje, čije su nadležnosti utvrđene Zakonom o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave. Nosilac pripreme prvenstveno povjerava poslove nosioca izrade planskih dokumenata ovoj upravnoj organizaciji (u daljem tekstu: nosilac izrade).
- (2) Nosilac izrade može fazu izrade planskog dokumenta ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti, uz saglasnost nosioca pripreme. Pravno lice je dužno obezbijediti za pojedine faze planskog dokumenta stručno lice odgovarajuće struke koje ima formalne i stručne reference.
- (3) Nosilac izrade planskog dokumenta dužan je pravnom licu iz stava (2) ovog člana staviti na raspolaganje dokumentaciju neophodnu za izradu planskog dokumenta, a naročito analitičko-dokumentacionu osnovu planskog dokumenta.
- (4) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, nosilac pripreme može izradu detaljnog planskog dokumenta – zoning plana, regulacionog plana ili urbanističkog projekta povjeriti pravnom licu, kao nosiocu izrade planskog dokumenta, putem javnog konkursa u skladu s Zakonom o javnim nabavkama, iz reda pravnih lica koja su registrovana za djelatnost izrade planskih dokumenata.
- (5) Nosilac izrade je dužan da svaku fazu izrade planskog dokumenta, uradi u skladu sa ovim zakonom, propi-

sima donesenim na osnovu ovog zakona i odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, kao i svim dokumentima dostavljenim od strane nosioca pripreme.

- (6) Nosioc izrade mora naročito osigurati usklađenost planskog dokumenta koji izrađuje sa planskim dokumentom šireg područja i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

Član 46.

(Prednacrt i nacrt planskog dokumenta)

- (1) Nosioc izrade obavezan je nosiocu pripreme predati prednacrt planskog dokumenta, sa svim dijelovima koje odgovarajući dokumenti treba da sadrže.
- (2) Prije utvrđivanja nacrt, prednacrt planskog dokumenta razmatra Savjet plana.
- (3) Na prednacrt plana nosioc pripreme plana i članovi Savjeta plana daju eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženi dokument, zauzima se stav i formulišu zaključci sa preporukama koji se dostavljaju nosiocu izrade.
- (4) Nosioc izrade razmatra primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt, a one izmjene koje smatra opravdanim, ugrađuje u nacrt planskog dokumenta i dostavlja ga nosiocu pripreme, uz odgovarajuće obrazloženje.
- (5) Nacrt planskog dokumenta sadrži grafički i tekstualni dio, a za potrebe rasprave na javnim skupovima i sjednicama Skupštine Kantona, odnosno općinskog vijeća, posebno se izrađuje skraćeni nacrt sa najvažnijim grafičkim i tekstualnim prilogima koji su dovoljno detaljni i informativni.

Član 47.

(Javni uvid i javna rasprava)

- (1) Nosioc izrade je dužan da predstavi nacrt planskog dokumenta nosiocu pripreme i Savjetu plana (ako je formiran) i nakon diskusije o njemu, nacrt se prihvata zaključkom nosioca pripreme i prosljeđuje Skupštini Kantona, odnosno općinskom vijeću, u zavisnosti od nivoa nadležnosti za donošenje određenog dokumenta, na razmatranje i usvajanje. U suprotnom, nacrt se vraća nosiocu izrade sa primjedbama, sugestijama i rokom za doradu, nakon čega se ponavlja prethodna procedura.
- (2) Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće razmatra nacrt planskog dokumenta i stavlja ga na javni uvid i

javnu raspravu pod uslovima i u trajanju utvrđenom u Odluci o pristupanju izradi planskog dokumenta.

- (3) O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrt planskog dokumenta na javni uvid, javnost se obavještava oglasom koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja najmanje tri puta, s tim da se prva obavijest objavljuje 8 dana prije početka javnog uvida, a druge dvije dva dana uzastopno, neposredno pred početak javnog uvida.
- (4) Obavijest iz stava (3) ovog člana sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u planski dokument, mjesto i datum jedne ili više prezentacija i rasprava na javnim skupovima te na sjednicama Skupštine Kantona, odnosno općinskog vijeća, te rok do kojeg se mogu poslati pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt dokumenta.
- (5) Dužina javne rasprave ovisi o vrsti dokumenta i definisana je odlukom iz člana 42. ovog zakona. Javni uvid za planske dokumente iz nadležnosti Kantona ne može trajati kraće od 60 niti duže od 90 dana. Javni uvid za planske dokumente iz nadležnosti općina može trajati: za prostorni plan i urbanistički plan najmanje 30, a najviše 60 dana, a za detaljne planske dokumente do 30 dana.
- (6) Nacrt planskog dokumenta izlaže se na javni uvid u integralnoj formi na prikladan način u odgovarajućim prostorijama po lokalnim centrima i uz dežurstvo stručnih lica koja mogu dati određena obavještenja, a prvenstveno je namijenjen vlasnicima zemljišta i zakonitim korisnicima prostora u tom lokalnom području obuhvaćenom planom, dok se skraćeni nacrt službeno dostavlja ostalim zainteresovanim stranama – organima i organizacijama iz člana 44. stav (2) ovog zakona, kao sudionicima planiranja. Nacrt planskog dokumenta u elektronskoj formi treba postaviti i na web-stranici nadležnog organa – nosioca pripreme. Organizacija javnog uvida i rasprava, te prateća tehnička pitanja su obaveza i odgovornost nosioca pripreme.
- (7) Javne rasprave za nacрте planskih dokumenata od važnosti za Kanton organizuju se u svim općinama u sastavu Kantona.
- (8) Kada se na javni uvid stavlja nacrt prostornog plana općine i urbanističkog plana, njegovo izlaganje se vrši u prostorijama mjesnih zajednica i u sjedištu općine koje taj plan obuhvata.
- (9) Na nacrt prostornog plana općine i urbanističkog plana može da se pribavi saglasnost Ministarstva koja mora biti dostavljena u roku od 30 dana od dana prijema

planskog dokumenta. Ako Ministarstvo ne dostavi svoju saglasnost kojom potvrđuje usaglašenost planskog dokumenta sa Prostornim planom Kantona, smatraće se da nema primjedbi.

(10) O nacrtu detaljnog planskog dokumenta čiji je nosilac izrade odabran u skladu sa stavom (4) člana 45. ovog zakona, nosilac pripreme mora da pribavi saglasnost Ministarstva da je plan usklađen sa važećim planskim dokumentima šireg područja. Saglasnost mora biti dostavljena u roku od 30 dana od dana prijema plana. Ako Ministarstvo ne dostavi saglasnost u propisanom roku, smatraće se da je ista data, odnosno da nema primjedbi na nacrt plana.

(11) Nacrt detaljnog planskog dokumenta se izlaže na fizički pristupačan, tehnički i informativno adekvatan način, uz dežurstvo stručnog lica:

- a) u prostorijama općine, odnosno nosioca pripreme planskog dokumenta,
- b) u prostorijama nosioca izrade plana,
- c) u prostorijama u kojima se održavaju sjednice Skupštine Kantona, odnosno općinskog vijeća ili drugih prostorija,
- d) u prostorijama odgovarajućih mjesnih zajednica na koje se plan odnosi.

Obavezno se organizuju javni skupovi sa raspravom o nacrtu detaljnog plana u svakoj mjesnoj zajednici (ili dijelu mjesne zajednice) obuhvaćenoj planom.

(12) Nosilac pripreme detaljnog planskog dokumenta dužan je blagovremeno, obavijestiti javnim oglasom vlasnike nekretnina i druge zakonite korisnike prostora na području za koje se donosi detaljni plan i pozvati ih da izvrše uvid u nacrt detaljnog plana, te da se uključe u javnu raspravu učestvovanjem na javnim skupovima ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga nosiocu pripreme. Ukoliko se pozvani ni na koji način ne odazovu na javnu raspravu u predviđenom roku, smatraće se da su saglasni sa datim nacrtom detaljnog plana i da ne mogu naknadno postavljati bilo kakve primjedbe i uvjete u procesu odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu sa detaljnom planom i općim urbanističkim pravilima.

(13) Nosilac pripreme plana obavezan je da na svakom mjestu na kojem je izložen nacrt plana, obavijesti javnost da se detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedbi mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade ili kod dežurnog stručnog lica na mjestu izlaganja.

(14) Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o nacrtu plana upisuju se u svesku sa numeriranim stranama, koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrt izlaže ili se dostavljaju poštom u pisanom obliku nosiocu pripreme. Nosilac pripreme je dužan da otvori mogućnost dostavljanja primjedbi na nacrt putem elektronske pošte.

Član 48.

(Prijedlog planskog dokumenta)

(1) Prijedlog planskog dokumenta utvrđuje se na osnovu nacrtu koji je uspješno prošao fazu javnog uvida i rasprave i na osnovu stava nosioca pripreme o primjedbama, sugestijama i mišljenjima na taj nacrt. U prijedlogu planskog dokumenta ne mogu se mijenjati planska rješenja iz nacrtu plana, osim onih na koji je bila stavljena osnovana i prihvaćena primjedba, sugestija ili mišljenje. Po održanoj javnoj raspravi predviđenoj ovim zakonom, nosilac izrade završava prijedlog planskog dokumenta i uz odgovarajuće obrazloženje dostavlja ga nosiocu pripreme.

(2) Po održanoj stručnoj raspravi nosioca pripreme i savjeta plana, nosilac pripreme zauzima stav u pogledu dostavljenih primjedbi, sugestija i mišljenja, sa obrazloženjem i razlozima zbog kojih pojedine primjedbe, sugestije i mišljenja nisu prihvaćene, i dostavlja ga nosiocu izrade.

(3) Nosilac izrade dužan je u tekstualnom i grafičkom dijelu prijedloga planskog dokumenta izvršiti izmjene u skladu sa prihvaćenim primjedbama na nacrt planskog dokumenta, te isti dostaviti nosiocu pripreme.

(4) Nosilac pripreme utvrđuje prijedlog planskog dokumenta i kompletan materijal dostavlja Skupštini Kantona, odnosno općinskom vijeću.

(5) Prijedlog planskog dokumenta razmatra i usvaja Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće.

(6) Usvojeni planski dokument je javni dokument, ima karakter zakonskog akta i stavlja se na stalni javni uvid kod organa nadležnog za poslove prostornog uređenja.

(7) Elektronska verzija usvojenog planskog dokumenta postavlja se na web-stranici Kantona ili općine u cilju informisanja zainteresovanih subjekata i javnosti.

Član 49.

(Donošenja planova u vanrednim uslovima i okolnostima)

(1) S ciljem stvaranja planskog osnova za obnovu i izgradnju naselja za neodložno zbrinjavanje stanov-

ništva sa razrušenog, poplavljenog i drugog ugroženog područja detaljni planski dokument se može raditi i donositi i po skraćenom postupku.

- (2) Način i postupak pripreme, izrade i donošenje planskog dokumenta po skraćenom postupku definiše se Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta.

Član 50.

(Izmjena i dopuna planskih dokumenata)

- (1) Izmjene i dopune planskog dokumenta vrše se po postupku i na način predviđen za izradu i donošenje tog planskog dokumenta. U postupku za donošenje planskih dokumenata shodno se primjenjuju odredbe kojima je regulisan postupak i način donošenja zakona.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, izmjena i dopuna planskog dokumenta može se vršiti po skraćenom postupku, ako se tom izmjenom i dopunom bitno ne mijenja osnovna koncepcija tog planskog dokumenta.
- (3) Nositelj pripreme planskog dokumenta, u smislu stava (2) ovog člana, podnosi Skupštini Kantona, odnosno općinskom vijeću, prijedlog izmjene i dopune planskog dokumenta koji čini tekstualno obrazloženje sa grafičkim prikazom na odgovarajućem broju tematskih karata iz planskog dokumenta za koji se predlaže izmjena i dopuna. Ako se radi o planskom dokumentu užeg područja, nositelj pripreme mora prethodno pribaviti saglasnost Ministarstva o usaglašenosti izmjene i dopune sa planskim dokumentom šireg područja.
- (4) Nakon provedene procedure i usvajanja izmjena i dopuna od strane Skupštine Kantona, odnosno općinskog vijeća, iste se objavljuju u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, odnosno službenom glasniku općine i ugrađuju u planski dokument.

Član 51.

(Inicijativa za izmjenu ili dopunu planskih dokumenata)

- (1) Inicijativu za izmjenu ili dopunu planskog dokumenta može pokrenuti :
- a) Skupština Kantona ili općinsko vijeće,
 - b) Vlada Kantona ili općinski načelnik,
 - c) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba,

- d) upravne organizacije i javna preduzeća,
- e) privredne i strukovne komore,
- f) savjeti mjesnih zajednica,
- g) vlasnici zemljišta i građevina na njemu,
- h) potencijalni investitori u razvojne projekte,
- i) nevladine organizacije i udruženja građana.

- (2) Inicijativa za izmjenu ili dopunu planskog dokumenta mora biti stručno i detaljno obrazložena. Subjekti navedeni u stavu (1) ovog člana ne mogu kao razlog za pokretanje inicijative koristiti svoju nepažnju ili nesudjelovanje u fazi pripreme i donošenja tog dokumenta.

- (3) Najraniji rok za pokretanje inicijative za izmjenu planskog dokumenta je dvije godine od dana stupanja na snagu planskog dokumenta čija se izmjena ili dopuna predlaže.

- (4) Inicijativa se upućuje Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi koji dalje postupaju po propisanoj proceduri.

POGLAVLJE VI. SISTEM INFORMACIJA O STANJU U PROSTORU

Član 52.

(Jedinstveni informacioni sistem)

- (1) S ciljem prikupljanja, obrade i korištenja podataka od značaja za planiranje, uređenje, korištenje i zaštitu prostora, Ministarstvo, u saradnji sa drugim ministarstvima i općinama, uspostavlja i održava jedinstveni informacioni sistem u oblasti prostornog planiranja i uređenja (GIS – geografski informacioni sistem).
- (2) Jedinstveni informacioni sistem obuhvata oblast podataka i informacija za cijeli prostor Kantona.
- (3) Svi subjekti jedinstvenog informacionog sistema na kantonalnom i općinskom nivou moraju raditi u skladu sa Uredbom o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije, koje propisuje Vlada Federacije BiH.
- (4) Sredstva za uspostavu i održavanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja obezbjeđuju se iz budžeta Kantona i budžeta općina.

Član 53.**(Sadržaj jedinstvenog informacionog sistema)**

1. U okviru jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a) vodi se i održava jedinstvena evidencija koja obuhvata podatke o:
 - a) ažurnim digitalnim, geodetsko-topografsko-kartografskim podlogama u državnom koordinatnom sistemu,
 - b) satelitske snimke Kantona,
 - c) o prostornim planovima Kantona,
 - d) o prostornim i urbanističkim planovima općina,
 - e) o detaljnim planskim dokumentima,
 - f) katastarske podatke o zemljištu,
 - g) prirodnim resursima sa kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima i sl.,
 - h) stanovništvu,
 - i) infrastrukturnim sistemima,
 - j) privredi,
 - k) građevinskom zemljištu,
 - l) graditeljskom i prirodnom naslijeđu i posebno zaštićenim prostorima,
 - lj) ugrožavanju okoline (bespravno građenje, zagađenje tla, vode, zraka i sl),
 - m) područjima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja posebno izražena (seizmičke karakteristike terena, poremećaji u stabilnosti tla, plavna područja, područja ugrožena mogućnošću izbijanja požara, područja izložena mogućem uticaju tehničkih katastrofa i prekomjernom zagađenju zbog havarije u pogonima i sl.),
 - n) društvenim djelatnostima,
 - nj) turizmu,
 - o) komunalnim djelatnostima,
 - p) kadrovima i pravnim licima koja se bave poslovima u oblasti planskog uređenja prostora,
 - r) druge podatke koji su od značaja za planiranje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema GIS- a.

Član 54.**(Obaveza dostavljanja podataka)**

- (1) Općinske službe nadležne za poslove prostornog uređenja vode jedinstvenu evidenciju podataka i informacija o stanju prostora u odgovarajućim bazama i dužne su svake godine do 15. januara tekuće godine dostaviti Ministarstvu godišnji izvještaj o stanju prostora kao i o provođenju planskih dokumenata na nivou općine za proteklu godinu, sa popunjenim jedinstvenim obrascima.
- (2) Javna preduzeća, agencije i drugi subjekti koji posjeduju, prikupljaju, izrađuju ili obrađuju podatke potrebne za formiranje i ažuriranje jedinstvenog informacionog sistema iz člana 52. ovog zakona dužni su podatke i dokumentaciju redovno, a najkasnije do 5. januara tekuće godine za proteklu godinu, dostavljati nadležnoj općinskoj službi za prostorno uređenje.
- (3) Na zahtjev Ministarstva i općinskih službi za prostorno uređenje, pravna lica i druge organizacije dužne su u određenom roku da dostavljaju podatke iz člana 53.

POGLAVLJE VII. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U URBANIM PODRUČJIMA**Član 55.****(Uređenje građevinskog zemljišta)**

- (1) Pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta u urbanim područjima (u daljem tekstu: uređenje građevinskog zemljišta) obuhvata izgradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture koja je potrebna za izgradnju i korištenje građevina i zahvata u prostoru koji su planirani planskim dokumentima.
- (2) Izgradnja građevina vrši se na uređenom građevinskom zemljištu.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, izgradnja građevina može se vršiti i na neuređenom građevinskom zemljištu, pod uvjetom da se njegovo uređenje izvrši u toku građenja građevine, a najkasnije do tehničkog prijema završene građevine.
- (4) Uređenje građevinskog zemljišta je obaveza općine. Na nivou općine vrši se prikupljanje sredstava, finansiranje i koordinacija aktivnosti planiranja, programiranja, projektovanja građevinsko-tehničkih sistema i izvođenje uređenja građevinskog zemljišta. Neke od navedenih faza aktivnosti, općina može povjeriti javnim komunalnim preduzećima koje je

osnovala za te poslove, ili ustupiti drugim institucijama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

- (5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, u slučaju da građevinsko zemljište nije uređeno u momentu podnošenja zahtjeva za odobrenje za građenje, investitor građevine ili drugog zahvata u prostoru na toj lokaciji uložiti će svoja sredstva u izgradnju komunalne infrastrukture prema usvojenom planskom dokumentu i projektima, a to ulaganje će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta.
- (6) U slučaju iz stava (5) ovog člana investitor, odnosno nadležne općinske službe ugovorom definišu obim radova, potrebna finansijska sredstva, te obaveze i međusobne odnose između investitora, nadležnog organa i javnog preduzeća nadležnog za određenu infrastrukturu.
- (7) Za pripremu i opremanje građevinskog zemljišta po potrebi se izdaje odobrenje za građenje za pripremne radove.

Član 56.

(Pripremanje građevinskog zemljišta)

1. Pripremanje građevinskog zemljišta za gradnju obuhvata:
 - a) rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina,
 - b) donošenje planskog dokumenta koji je osnov za odobravanje građenja na određenom prostoru,
 - c) parcelaciju zemljišta,
 - d) uklanjanje postojećih građevina, premještanje nadzemnih i podzemnih instalacija u skladu sa planskim dokumentom,
 - e) inženjersko-geološka ispitivanja, eventualna sanacija klizišta, drenaže, regulacija vodotoka, ravnanje zemljišta i sl.,
 - f) izradu dokumentacije i obavljanje radova na zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremanju zemljišta,
 - g) i sve druge radnje u skladu sa planskim dokumentom.

Član 57.

(Opremanje i uređenje građevinskog zemljišta)

- (1) Opremanje građevinskog zemljišta obuhvata:

- a) građenje saobraćajnica uključujući kolovoze, pločnike i pješačke prijelaze, trgove i javna parkirališta i dr.,
- b) izgradnju pristupa građevinama javnog karaktera kojim se obezbjeđuje nesmetano kretanje osoba sa umanjnim tjelesnim mogućnostima,
- c) podizanje objekata javne rasvjete, vertikalne saobraćajne signalizacije i semafora,
- d) uređenje javnih zelenih površina, rekreativnih terena, parkova, igrališta, pješačkih staza, nasada, travnjaka, terena za dječja igrališta, objekata javne higijene,
- e) izgradnju uređaja za odvod površinskih i otpadnih voda, te uređaja i postrojenja za njihovo prečišćavanje,
- f) izgradnju građevina za potrebe snabdijevanja vodom, distribuciju električne, plinske i druge energije, telekomunikacijske objekte i uređaje,
- g) uređenje sanitarnih deponija i građenje građevina za preradu i uništavanje otpada,
- h) regulaciju vodotoka i uređenje obala voda i vodnih površina.

- (2) Minimum uređenja građevinskog zemljišta treba da osigura:

- a) snabdijevanje pitkom vodom i rješenje otpadnih voda,
- b) kolski prilaz građevinskoj parceli i potreban broj parking mjesta,
- c) snabdijevanje električnom energijom.

Član 58.

(Program uređenja građevinskog zemljišta)

- (1) Uređenje građevinskog zemljišta vrši se na osnovu programa uređenja zemljišta, kojim se usklađuje izgradnja građevina i komunalne infrastrukture, detaljnije se određuju rokovi za izgradnju komunalne infrastrukture, utvrđuju uslovi za priključenje na istu, i drugo.
- (2) Program uređenja građevinskog zemljišta usvaja općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.
- (3) Program uređenja zemljišta priprema i provodi nadležna općinska služba.
- (4) Prilikom uređenja pojedinih dijelova građevinskog zemljišta ili građenja novih građevina mora se voditi računa o redoslijedu uređenja tako da se omogući

usklađenost i funkcionalna povezanost infrastrukturnih sistema.

- (5) Nove građevine i nova komunalna infrastruktura ili njeni novi dijelovi ne mogu biti priključeni na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture koje kapacitetom ne zadovoljavaju potrebama novih građevina ili novih dijelova komunalne infrastrukture.
- (6) Javna komunalna i druga preduzeća nadležna za održavanje, rad i pružanje servisa pojedinih komunalnih i drugih usluga odgovorna su za kvalitetnu i efikasnu realizaciju projekata nove infrastrukture koji su im povjereni i moraju usaglašavati svoje planove i strategije sa nadležnom općinskom službom.

Član 59.

(Finansiranje uređenja građevinskog zemljišta)

- (1) Uređenje građevinskog zemljišta finansira se iz budžeta općine, naknada za uređenje, korištenje i pogodnost građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu i iz drugih izvora.
- (2) Nadležna općinska služba, u funkciji nosioca odgovornosti za uređenje građevinskog zemljišta i izvršioca finansijskog plana, podnosi općinskom vijeću izvještaj o stanju realizacije programa uređenja građevinskog zemljišta i njegovim finansijskim efektima najmanje jednom godišnje.

Član 60.

(Naknada za uređenje građevinskog zemljišta)

- (1) Naknada za troškove uređenja građevinskog zemljišta regulisana je Zakonom o građevinskom zemljištu i obračunava se na osnovu stvarno uložених sredstava za pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentom i programom uređenja građevinskog zemljišta.
- (2) Iznos naknade troškova uređenja građevinskog zemljišta za svaki pojedinačan slučaj utvrđuje se posebnim aktom koji donosi nadležna općinska služba.
- (3) Iznos iz stava (2) ovog člana investitor uplaćuje nakon što je utvrđeno da ispunjava sve druge uslove za odobrenje za građenje, o čemu ga službeno obavještava Ministarstvo ili nadležna općinska služba.
- (4) Izuzetno, nadležna općinska služba i investitor mogu ugovorom regulisati plaćanje iznosa u ratama, pri čemu cjelokupna suma mora biti uplaćena prije izdavanja odobrenja za upotrebu i početka korištenja objekta, ali ne duže od tri godine od dana izdavanja odobrenja za građenje.

Član 61.

(Finansiranje vlastitim sredstvima)

- (1) Za namjeravanu gradnju za koju nadležni organi ocijene da se odobravanje može provesti jedino na osnovu detaljnog planskog dokumenta koji još nije izrađen, investitor može da snosi troškove izrade toga plana, koji će se uzeti u obzir kao dio troškova uređenja građevinskog zemljišta.
- (2) Investitoru koji je uložio vlastita sredstva za uređenje građevinskog zemljišta na određenoj lokaciji na kojoj je naknadno predviđeno građenje za potrebe drugih investitora, priznat će se pravo na povrat dijela uložених sredstava.
- (3) Iznos povrata uložених sredstava iz stava (2) ovog člana biće umanjen za iznos koji se računa za izgrađenu korisnu površinu objekta. Povrat ovih sredstava obaviće se kroz umanj enje ili oslobođanje od obaveze uplate naknade za korištenje građevinskog zemljišta za određeni vremenski period.

DIO TREĆI - PROVOĐENJE PLANSKIH DOKUMENATA POGLAVLJE I. NAČELA

Član 62.

(Utvrđivanje preduslova za odobravanje promjena u prostoru)

- (1) Sve promjene u prostoru izazvane građevinskim radovima i drugim intervencijama koje podrazumijevaju određeno korištenje zemljišta moraju biti saglasne općim načelima prostornog uređenja i odredbama važećih planskih dokumenata.
- (2) U ravnopravnoj su upotrebi, saglasno ovom zakonu, dva postupka određivanja preduslova za odobravanje promjena u prostoru:
 - a) izrada lokacijske informacije o preduslovima za odobravanje u skladu sa važećim detaljnim planskim dokumentima,
 - b) izrada urbanističke saglasnosti u slučaju nepostojanja detaljnih planskih dokumenata.
- (3) Zainteresovano lice dužno je da podnese Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi za prostorno uređenje zahtjev za definisanje preduslova za odobravanje planirane promjene u prostoru na određenoj lokaciji.
- (4) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba je dužna da zahtjev riješi najkasnije u roku od 10 dana za

lokacijsku informaciju, odnosno urbanističku saglasnost, računajući od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

- (5) Prije podnošenja zahtjeva, zainteresovano lice može provjeriti koji su planski dokumenti usvojeni za predmetnu lokaciju. Nadležni organ je dužan da svakom zainteresovanom licu omogući uvid u važeće planske dokumente, radi prethodnog informisanja o uslovima korištenja zemljišta na predmetnoj lokaciji.

Član 63.

(Organi nadležni za određivanje preduslova za odobravanje planirane promjene u prostoru)

- (1) Preduslove za odobravanje planirane promjene u prostoru utvrđuje nadležna općinska služba na čijem se području zahtijeva građenje ili drugi zahvati u prostoru.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana Ministarstvo, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja, sa izvodom iz planskog dokumenta, nadležne općinske službe o mogućnosti odobravanja planirane promjene u prostoru na osnovu donesenog planskog dokumenta, utvrđuje preduslove za odobravanje planirane promjene u prostoru u slučajevima izgradnje i vršenja zahvata:
- a) građevina i izvođenja zahvata u prostoru koji će se odvijati na području dvije ili više općina,
 - b) građevina i izvođenja zahvata koji su od značaja za Kanton shodno stavu (2) u članu 31. Ovog zakona i građevina i zahvata koje u cjelosti finansira Vlada Kantona,
 - c) izgradnju građevina i vršenje djelatnosti i zahvata koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Kantona i šire.
- (3) Građevine i zahvate iz stava (2) ovog člana, na prijedlog Ministarstva, utvrđuje Vlada Kantona provedbenim propisom.
- (4) Izvod iz stava (2) ovog člana izdaje nadležna općinska služba na čijem se području namjerava provesti zahvat u prostoru, najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Izvod se izdaje na osnovu planskog dokumenta i obavezno sadrži:
- a) naziv planskog dokumenta, te naziv i broj službenog glasila u kojem je objavljena odluka o njegovom donošenju, kao i sve izmjene i dopune,
 - b) tekstualni i grafički dio planskog dokumenta kojim su određeni uslovi za namjeravano građenje ili zahvat u prostoru,

- c) dio planskog dokumenta koji sadrži druge podatke značajne za provedbu namjeravanog zahvata u prostoru.

Član 64.

(Urbanističko-tehnički uslovi)

Urbanističko-tehnički uslovi, u zavisnosti od vrste građevine, odnosno zahvata u prostoru, utvrđuju:

- a) namjenu građevine, odnosno zahvata u prostoru,
- b) veličinu i oblik parcele;
- c) regulacionu i građevinsku liniju;
- d) koeficijent izgrađenosti parcele, kao i procenat izgrađenosti parcele gdje je to potrebno,
- e) tehničke pokazatelje građevine,
- f) visinu i odstojanje građevine od susjednih parcela,
- g) nivelacione kote poda prizemlja građevine u odnosu na javni put,
- h) uslove za arhitektonsko oblikovanje građevine,
- i) prostorno organizovanje građevinske parcele uključujući rješenje internog saobraćaja,
- j) površine za parkiranje odnosno garažiranje vozila (za stanovanje: 1 stan - jedno parking odnosno garažno mjesto; za poslovne, odnosno proizvodne prostore i dr. namjene: broj parking mjesta utvrditi prema urbanističkim normativima u zavisnosti od vrste djelatnosti),
- k) uslove za uređenje građevinske parcele i zelenih površina,
- l) način i uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu,
- lj) način i uslove priključenja na javni put,
- m) obaveze koje se moraju ispoštovati u odnosu na susjedne objekte,
- n) uslove vezane za zaštitu okoline,
- nj) uslove za omogućavanje slobodnog pristupa osobama sa umanjanim tjelesnim mogućnostima,
- o) uslove za zaštitu od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja,
- p) inženjersko - geološke uslove,
- r) i druge elemente i uslove važne za planiranu građevinu, odnosno planirani zahvat u prostoru prema posebnim propisima.

Član 65.
(Posebni uslovi zaštite okoline)

- (1) U slučaju kada namjena građevine ili drugi zahvat u prostoru može imati značajan uticaj na okolinu i kada se nalazi na spisku objekata za koju je potrebno dobiti okolinsku dozvolu od nadležnog Ministarstva na osnovu odgovarajućeg propisa, pri definisanju preduslova za odobravanje promjene u prostoru zainteresovano lice se obavještava da je dužno podnijeti zahtjev za okolinsku dozvolu nadležnom Ministarstvu i priložiti dokumentaciju definisanu posebnim zakonom koji tretira zaštitu okoline.
- (2) Okolinska dozvola se izdaje u postupku izrade glavnog projekta, a prilaže se uz zahtjev za odobrenje za građenje, osim u slučajevima kada je potrebna izrada procjene uticaja na okoliš.
- (3) Za objekte i postrojenja za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš, okolinska dozvola se izdaje u postupku izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti.
- (4) Pogoni, postrojenja i zahvati u prirodi za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš definisani su okolinskim propisima.

POGLAVLJE II. LOKACIJSKA INFORMACIJA

Član 66.
(Lokacijska informacija)

- (1) Lokacijska informacija je upravni akt po skraćenom postupku koji izdaje Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba, kojim se investitoru u pismenoj formi daju urbanističko-tehnički uslovi za projektovanje kao i drugi preduslovi za odobravanje buduće promjene u prostoru na nekoj lokaciji, a koji se utvrđuju na osnovu važećih detaljnih planskih dokumenata, ovog zakona i posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona.
- (2) Kao osnov za izdavanje lokacijske informacije koriste se usvojeni detaljni planski dokumenti: zoning plan, regulacioni plan i urbanistički projekat.
- (3) Zainteresovano lice uz zahtjev za lokacijsku informaciju prilaže:
 - a) kopiju katastarskog plana, sa naznakom korisnika predmetne i susjednih parcela,
 - b) idejno rješenje građevine sa opisom namjene i funkcije planirane građevine ili zahvata u prostoru, sa osnovnim tehničkim pokazateljima,

- c) opis predviđene tehnologije rada - ako se radi o proizvodnom objektu.
- d) dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse.

Član 67.
(Sadržaj lokacijske informacije)

- (1) U slučaju da je područje buduće izgradnje obuhvaćeno regulacionim planom ili urbanističkim projektom, lokacijska informacija se sastoji od ovjerenog izvoda iz odgovarajućeg detaljnog planskog dokumenta, opisa lokacije, urbanističko-tehničkih uslova i drugih podataka koji se odnose na mogućnosti priključenja na infrastrukturne sisteme.
- (2) Ako je područje budućeg građenja obuhvaćeno zoning planom, lokacijska informacija sadrži ovjereni izvod iz zoning plana, izvještaj o usklađenosti gabarita i položaja planirane građevine i njene namjene sa odredbama zoning plana (zadovoljenje urbanističko-tehničkih uslova), kao i dodatne uslove koje treba zadovoljiti u procesu projektovanja, te podatke o mogućnostima priključenja na infrastrukturne sisteme.
- (3) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba, u postupku utvrđivanja ostalih preduslova po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje sa svim potrebnim podacima i tehničkim specifikacijama.
- (4) Lokacijska informacija sadrži i obavještenje o roku njenog važenja, te mogućnosti njene izmjene u slučaju izmjene postojećeg ili izrade novog detaljnog plana.
- (5) Lokacijska informacija se izdaje za cijelu građevinsku parcelu koja je namijenjena za gradnju građevine ili drugi zahvat u prostoru.

Član 68.
(Važenje lokacijske informacije)

- (1) Lokacijska informacija važi do izmjene važećeg ili donošenja novog detaljnog planskog dokumenta.
- (2) Ako zainteresovano lice nije podnijelo zahtjev za odobrenje za građenje u roku od godinu dana od dana prijema lokacijske informacije, dužno je pismeno tražiti uvjerenje od nadležne općinske službe da izdana lokacijska informacija nije promijenjena, prije podnošenja zahtjeva za odobrenje za građenje.
- (3) Protiv rješenja nadležne općinske službe stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu.
- (4) Protiv rješenja Ministarstva može se izjaviti žalba Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Vlade Kantona.

- (5) Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana dostave rješenja stranci.

stičke saglasnosti može izdati rješenje kao da je tražena saglasnost data (prešutna saglasnost).

POGLAVLJE III. URBANISTIČKA SAGLASNOST

Član 69.

(Urbanistička saglasnost)

- (1) Urbanistička saglasnost je upravni akt koji izdaje Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba, kojim se definišu preduslovi za projektovanje i odobravanje buduće promjene u prostoru kada ne postoji detaljan planski dokument za to područje.
- (2) Mišljenje sa izvodom iz planskog dokumenta u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti iz nadležnosti Ministarstva priprema nadležna općinska služba u skladu sa planskim dokumentima i uslovima propisanim članom 63. stav (4) ovog zakona.
- (3) Osnov za definisanje preduslova u urbanističkoj saglasnosti su: prostorni plan Kantona, prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Kanton ili općinu, prostorni plan općina i urbanistički plan, te izuzetno plan parcelacije.
- (4) Urbanističko-tehničke i druge uslove koji nisu utvrđeni planskim dokumentima iz stava (3) ovog člana ili odlukom o njihovom provođenju, a propisani su zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, utvrđuje Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba.
- (5) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba, u postupku utvrđivanja ostalih preduslova iz urbanističke saglasnosti po službenoj dužnosti pribavlja saglasnost javnih preduzeća i drugih nadležnih institucija, a troškove izdavanja saglasnosti snosi zainteresovano lice.
- (6) Javna preduzeća i druge nadležne institucije, obavezni su dostaviti organu koji provodi postupak donošenja urbanističke saglasnosti traženu saglasnost u roku 10 dana od dana prijema službenog zahtjeva.
- (7) U slučaju da javna preduzeća i druge nadležne institucije ne izdaju potrebno mišljenje, odnosno saglasnost, ili ih ne izdaju u roku iz stava (6) ovog člana, odgovorna su investitoru i/ili trećim licima za na ovaj način prouzrokovanu materijalnu štetu prema opštim pravilima o odgovornosti preduzeća i drugih pravnih lica shodno Zakonu o obligacionim odnosima FBiH, a organ koji vodi postupak izdavanja urbani-

- (8) Službeno lice organa koji vodi postupak izdavanja urbanističke saglasnosti treba da izađe na lice mjesta i neposredno provjeri da li su prava susjeda, utemeljena na vlasništvu parcela koje neposredno graniče sa predmetnom parcelom, a koja se tiču važećih urbanističkih standarda, zaštićena s obzirom na planiranu gradnju ili zahvat u prostoru, o čemu se sačinjava službena zabilješka koja se prilaže uz spis.

Član 70.

(Načelna urbanistička saglasnost)

- (1) Za parcelu gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini koja se namjerava dodijeliti na korištenje radi građenja na osnovu javnog konkursa, odnosno putem neposredne pogodbe prethodno se donosi načelna urbanistička saglasnost, po službenoj dužnosti.
- (2) Urbanističkom saglasnošću iz stava (1) ovog člana utvrđuju se osnovni preduslovi za odobravanje građenja na predmetnom zemljištu. Zainteresovano lice koje je steklo pravo korištenja radi građenja, zatražit će dopunu rješenja o urbanističkoj saglasnosti sa svim potrebnim podacima koji su relevantni za odobravanje građenja.

Član 71.

(Prilozi uz zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti)

- (1) Zainteresovano lice uz zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti prilaže:
- a) kopiju katastarskog plana, sa naznakom korisnika predmetne i susjednih parcela,
 - b) idejno rješenje građevine,
 - c) opis predviđene tehnologije rada, ako se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru,
 - d) druge podatke ili dokumente koje u skladu sa važećim propisima Ministarstvo ili nadležna općinska služba utvrdi kao relevantne za pripremu i izradu urbanističke saglasnosti,
 - e) okolinska dozvola u skladu sa članom 65. stav (2), (3) i (4),
 - f) dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse.
- (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana, umjesto dokumentacije koju izdaje ili o kojoj evidenciju vodi

nadležan organ za vođenje postupka, zahtjev može sadržavati dovoljno podataka na osnovu kojih je moguće potrebnu dokumentaciju pribaviti po službenoj dužnosti.

Član 72.

(Sudjelovanje zainteresovanih strana u postupku)

- (1) Prije izdavanja urbanističke saglasnosti, nadležni organ dužan je strankama u postupku omogućiti uvid u idejno rješenje.
- (2) Stranka u smislu stava (1) ovog člana je podnosilac zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje urbanistička saglasnost i nosilac drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje urbanistička saglasnost.
- (3) Ministarstvo ili nadležna općinska služba će pismenim pozivom pozvati zainteresovane strane da u roku od 8 dana izvrše uvid u idejno rješenje.
- (4) Ako zainteresovana strana u postupku ne pristupi uvidu u idejno rješenje u roku iz stava (2) ovog člana, smatrat će se da joj je pružena mogućnost uvida u idejno rješenje.
- (5) Zainteresovana strana u postupku može svoje pravo uvida u idejno rješenje ostvariti na licu mjesta, prilikom izlaska službenog lica Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe za izdavanje urbanističke saglasnosti na lokaciju na kojoj je predviđeno građenje, a o stavu zainteresovane strane se sastavlja službena zabilješka koja se ulaže u spis.
- (6) Ako je investitor uz zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti priložio pismeno izjašnjenje - izjavu pojedinih zainteresovanih strana u postupku ovjerenu od strane nadležnih organa, nadležni organ te subjekte neće pozivati.

Član 73.

(Sadržaj urbanističke saglasnosti)

- (1) Rješenje o urbanističkoj saglasnosti sadrži:
 - a) granice pripadajućeg zemljišta – građevinske parcele,
 - b) podatke o namjeni, položaju i oblikovanju građevine, odnosno zahvata u prostoru,
 - c) izvod iz plana, odnosno iz stručne ocjene, na osnovu kojih se utvrđuje urbanistička saglasnost,
 - d) urbanističko-tehničke uslove,

- e) mišljenja s podacima i saglasnostima nadležnih javnih preduzeća i drugih nadležnih subjekata,
- f) posebne uslove i obaveze u vezi sa zaštitom okoliše, ukoliko je to predviđeno drugim propisima,
- g) obaveze u pogledu ispitivanja inženjersko-geoloških i geomehaničkih uslova tla,
- h) uslove u vezi sa zaštitom prava susjeda s obzirom na važeće urbane standarde,
- i) uslove u vezi sa uređenjem građevinskog zemljišta,
- j) druge podatke i uslove od značaja za odobravanje promjene u prostoru.

- (2) Urbanistička saglasnost se izdaje za pripadajuću građevinsku parcelu namijenjenu građenju ili drugom zahvatu u prostoru.

- (3) Ukoliko Ministarstvo odnosno nadležna općinska služba u postupku prikupljanja podataka i uslova za konkretnu lokaciju utvrdi da predložena zamisao o korištenju zemljišta nije u skladu s planskim dokumentima, ili nije dobiveno pozitivno mišljenje nadležnih sudionika u procesu donošenja urbanističke saglasnosti, u slučajevima kada nije donesen detaljni planski dokument, rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti.

Član 74.

(Važenje urbanističke saglasnosti)

- (1) Urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana njene pravosnažnosti i u tom se periodu mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.
- (2) Važenje urbanističke saglasnosti može se izuzetno produžiti za još jednu godinu, stavljanjem klauzule o produženju važenja rješenja, samo nakon izvršene provjere.
- (3) Provjera iz stava (2) ovog člana podrazumijeva obavezu organa koji je izdao urbanističku saglasnost da utvrdi eventualne izmjene urbanističko-tehničkih uslova i prostorno-planske dokumentacije i poduzme odgovarajuće radnje utvrđene ovim zakonom i Zakonom o upravnom postupku.

Član 75.

(Žalba na rješenje o urbanističkoj saglasnosti)

- (1) Protiv rješenja o urbanističkoj saglasnosti nadležne općinske službe, stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

- (2) Protiv rješenja Ministarstva stranka može izjaviti žalbu Komisiji za drugostepeno rješavanje Vlade Kantona u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 76.

(Urbanistička saglasnost za privremene građevine i zahvate u prostoru)

- (1) Urbanistička saglasnost za privremene građevine shodno članu 2. stav (1) tačka 31) ovog zakona ili za privremene namjene na građevinskom zemljištu koje nije privedeno konačnoj namjeni utvrđenoj u planskim dokumentima izdaje se samo izuzetno i s ograničenim rokom važenja, odnosno, najdalje do privođenja zemljišta konačnoj namjeni.
- (2) Urbanistička saglasnost mora sadržavati obavezu investitora da, po isteku roka iz stava (1) ovog člana privremenu građevinu mora ukloniti, a zemljište mora dovesti u prethodno stanje o svom trošku i bez prava na naknadu.
- (3) Ukoliko investitor ne izvrši obavezu iz stava (2) ovog člana, nadležni urbanističko-građevinski inspektor naredit će uklanjanje privremene građevine, te dovođenje zemljišta u prvobitno stanje na teret investitora.
- (4) U slučaju da zbog ranijeg privođenja zemljišta trajnoj namjeni, nastane potreba da se privremena građevina ukloni prije isteka roka utvrđenog u urbanističkoj saglasnosti shodno stavu (1) ovog člana, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba, dužna je po izdavanju urbanističke saglasnosti za trajnu građevinu pravovremeno obavijestiti investitora privremene građevine o potrebi i novom roku njenog uklanjanja.

Član 77.

(Urbanistička saglasnost za započete i sagrađene građevine)

- (1) Urbanistička saglasnost za započete i sagrađene građevine izdaje se samo izuzetno, ako je građevina započeta i/ili sagrađena u skladu sa planskim dokumentima i uslovima propisanim ovim zakonom.
- (2) Izuzetak od stava (1) ovog člana su zahvati u prostoru i građevine čija je gradnja uzrokovana prirodnim i ljudskim djelovanjem izazvanim nepogodama i katastrofama i ratnim dejstvima i građevine za zbrinjavanje lica pogođenih tim nepogodama (klizišta, ekološke katastrofe i sl.).
- (3) Za građevine i zahvate u prostoru iz stava (2) ovog člana potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje

urbanističke saglasnosti u vremenu od dva mjeseca od dana kada se desila nepogoda ili katastrofa.

Član 78.

(Urbanistička saglasnost za neurbanizovana naselja)

Za izgradnju građevina i vršenje drugih zahvata u prostoru na građevinskim zemljištima izvan urbanih područja u naseljima mješovitog i seoskog tipa za koje se ne radi urbanistički plan, urbanistička saglasnost se utvrđuje na osnovu uslova iz prostornog plana Kantona ili općine.

DIO ČETVRTI -PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I VRŠENJE DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU POGLAVLJE I. NAČELA

Član 79.

(Principi planskog uređenja prostora)

- (1) Plansko uređenje i korištenje prostora u svrhu izgradnje građevina i vršenja drugih zahvata u prostoru je u nadležnosti Kantona i općina, a bazira se na politici korištenja zemljišta definiranoj Prostornim planom Kantona i Federacije.
- (2) Plansko uređenje prostora obuhvata:
- a) građenje i uređivanje naselja i okolnog prostora,
 - b) upotrebu i zaštitu prirodnih i izgrađenih resursa,
 - c) obavljanje drugih zahvata u prostoru u skladu sa planskim dokumentima i drugim propisanim uslovima iz ovog zakona.

POGLAVLJE II. OBAVEZNA TEHNIČKA SVOJSTVA GRAĐEVINA

Član 80.

(Bitne osobine građevina)

- (1) Sve građevine moraju biti projektovane i izgrađene u skladu sa planskim dokumentima.
- (2) Obezbjedenje usklađenosti građevine sa planskim dokumentima, sigurnost i evidentiranost građevina je u javnom interesu.
- (3) Usklađenost građevine sa planskim dokumentima obezbjeđuje se projektovanjem u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima iz lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti, u postupku izdavanja odobrenja za građenje, izvođenjem

radova, u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu, te pravilnim korištenjem i održavanjem građevine.

- (4) Građevina mora biti projektovana i izgrađena na način da se postigne sigurnost građevine u cjelini, kao i u svakom njenom dijelu.
- (5) Sigurnost, u smislu ovog zakona, je sposobnost građevine da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi, te da zadrži sva bitna tehnička svojstva tokom predviđenog vremena trajanja, a to su:
- a) mehanička otpornost i stabilnost,
 - b) bezbjednost u slučaju požara,
 - c) zaštita života i zdravlja ljudi,
 - d) pristupačnost,
 - e) zaštita korisnika od ozljeda,
 - f) zaštita od buke i vibracija,
 - g) ušteda energije i toplinska zaštita,
 - h) otpornost na vanjske uticaje i zaštita od djelovanja na okolicu.
- (6) Građenjem i korištenjem građevine ne smije se ugroziti sigurnost drugih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu, saobraćajne površine, komunalne i druge instalacije i dr.
- (7) Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da se do svih mjernih uređaja za isporučenu vodu i energente (struja, grijanje plin) za posebne dijelove građevine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) može doći iz zajedničkog dijelova građevine, bez ulaska u posebne dijelove građevine.

Član 81.

(Mehanička otpornost i stabilnost)

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da, tokom građenja i upotrebe, predvidiva djelovanja ne prouzrokuju:

- a) rušenje građevine ili njenog dijela,
- b) deformacije nedopuštenog stepena,
- c) oštećenja građevinskog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
- d) nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Član 82.

(Zaštita od požara)

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da se u slučaju požara:

- a) očuva nosivost konstrukcije tokom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom,
- b) spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,
- c) spriječi širenje vatre na susjedne objekte,
- d) omogući bezbjedno izmještanje korisnika,
- e) omogući odgovarajuću zaštitu spasitelja.

Član 83.

(Zaštita života i zdravlja)

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da udovoljava uslovima zaštite života i zdravlja ljudi, te da ne ugrožava radnu i životnu okolicu, posebno zbog:

- a) oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagađivanje zraka),
- b) opasnih zračenja,
- c) udara struje,
- d) eksplozija,
- e) zagađivanja voda i tla,
- f) neodgovarajućeg zbrinjavanja krutog otpada,
- g) neodgovarajuće odvodnje otpadnih voda, drugog tekućeg otpada ili dima,
- h) sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na unutarnjim površinama,
- i) mehanički pokretne opreme i dijelova unutar i oko građevine.

Član 84.

(Zaštita od ozljeda)

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da se tokom njenog korištenja izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od pokliznuća, pada, sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije.

Član 85.

(Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih prepreka)

- (1) Građevine sa više stambenih jedinica, javni objekti, te uslužni i privredni objekti moraju biti projektovani i izgrađeni tako da je licima sa umanjenim tjelesnim

sposobnostima trajno osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

- (2) Uslovi iz stava (1) ovog člana definisani su Uredbom o prostornim standardima, arhitektonsko-tehničkim uslovima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima.
- (3) U građevinama iz stava (1) ovog člana za koje je izdato odobrenje za građenje ili koje su izgrađene prije donošenja ovog zakona, arhitektonske barijere koje onemogućavaju pristup i kretanje licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ukloniti će se u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (4) Za uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno omogućavanje slobodnog pristupa građevini i kretanja u građevini licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, odgovoran je vlasnik građevine, odnosno investitor. Uklanjanje arhitektonskih barijera će se izvesti o trošku vlasnika građevine.

Član 86.

(Zaštita od buke i vibracija)

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da nivoi buke u građevini i njenoj okolini ne prelaze dopuštene vrijednosti za njenu namjenu, određene posebnim propisom.

Član 87.

(Ušteda energije i toplinska zaštita)

- (1) Građevina i njezini uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje moraju biti projektovani i izgrađeni u skladu sa tehničkim standardima, a na način da, u odnosu na lokalne klimatske prilike, potrošnja energije bude optimalna, odnosno ispod propisanog nivoa, te da se u skladu sa poznatim dostignućima struke, osigura ušteda energije. Pri tome u građevini moraju biti osigurani zadovoljavajući toplinski uslovi.
- (2) Uslovi iz stava (1) ovog člana definisani su federalnim propisom - Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu građevina i racionalnu upotrebu energije.

Član 88.

(Otpornost na vanjske uticaje i zaštita od djelovanja na okolicu)

- (1) Građevina mora biti projektovana, izgrađena i održavana tako da se zaštiti od destruktivnog djelovanja

vanjskih utjecaja (klimatsko-meteorološki, antropogeni i sl.), odnosno da se osigura željeni vijek trajanja građevine.

- (2) Zaštita od djelovanja na okolicu podrazumijeva da su pri projektovanju građevine primijenjena najbolja tehnička saznanja koja osiguravaju da će pri izgradnji i upotrebi građevine uticaj na okolicu biti u skladu sa propisanim kriterijima.

Član 89.

(Odstupanje od tehničkih svojstava građevine)

- (1) U slučaju rekonstrukcije ili sanacije građevine koja je spomenik kulture, može se odstupiti od nekih tehničkih svojstava, ukoliko takvo odstupanje ne utiče negativno na život i zdravlje ljudi.
- (2) Saglasnost za odstupanje, na zahtjev investitora, daje Ministarstvo uz prethodnu saglasnost institucije nadležne za zaštitu kulturne i prirodne baštine.
- (3) Saglasnost iz stava (2) ovog člana neće se izdati ako tehničkim rješenjem ili drugom mjerom nije na odgovarajući način riješeno odstupanje od bitnih tehničkih svojstava za građevinu.

Član 90.

(Posebni propisi)

Kod utvrđivanja tehničkih svojstava građevine primjenjuju se tehnički propisi uz primjenu standarda koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i uz uvažavanje evropskih standarda, a u skladu sa međunarodnim načelima harmonizacije tehničkog zakonodavstva.

Član 91.

(Građevinski proizvodi i oprema)

- (1) Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihov kvalitet dokazan dokumentom proizvođača ili certifikatom o usklađenosti s utvrđenim posebnim propisima, normativima i standardima.
- (2) Građevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije donesen odgovarajući propis ili norma, mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo na osnovu potvrde ovlaštene institucije za certifikaciju da građevinski proizvod ili oprema unutar granica svoje namjene zadovoljava zahtjeve u pogledu osiguranja tehničkih svojstava bitnih za građevinu.

POGLAVLJE III. SUDIONICI U PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU

Član 92.

(Sudionici u projektovanju i građenju)

- (1) Sudionici u projektovanju i građenju su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzor.
- (2) Odnosi između investitora i drugih sudionika u projektovanju i građenju iz stava (1) ovog člana uređuju se ugovorom.

Član 93. (Investitor)

- (1) Investitor je pravno ili fizičko lice u čije ime se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru u skladu sa odredbama ovog zakona.
- (2) Projektovanje, reviziju projekata, građenje i stručni nadzor nad građenjem investitor je dužan povjeriti pravnim licima registrovanim za obavljanje tih djelatnosti.
- (3) Investitor je dužan osigurati stručni nadzor nad građenjem najkasnije do dana otpočinjanja pripremnih radova.
- (4) Investitor je dužan povjeriti projektantu glavnog projekta projektantski nadzor građenja građevine, ako je takav nadzor predviđen glavnim projektom.
- (5) Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uslove za obavljanje stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu.
- (6) Investitor je dužan imenovati glavnog nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja, u slučaju izvođenja više vrsta radova na određenoj građevini i kada nadzorni organ ima i druge nadzorne inženjere odgovarajuće struke za te radove.
- (7) Investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova ako u gradnji sudjeluje dva izvođača ili više njih.
- (8) Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati zapisnik iskolčavanja građevine i izvršeno iskolčavanje na terenu. Kopiju zapisnika o iskolčavanju investitor je dužan dostaviti nadležnom organu i nadležnoj inspekciji.

(9) Investitor je dužan Ministarstvu ili nadležnoj općinskoj službi koji su mu izdali odobrenje za građenje i nadležnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji, najkasnije 8 dana prije planiranog početka radova, prijaviti početak građenja.

(10) U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere osiguranja građevine i susjednih građevina i površina. Ako prekid radova traje duže od 3 mjeseca investitor je dužan ponovo prijaviti početak radova 8 dana prije početka.

(11) Ako se u toku građenja promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora obavijestiti Ministarstvo, odnosno nadležnu općinsku službu u roku od 8 dana od nastale promjene.

Član 94. (Projektant)

- (1) Projektant, prema ovom zakonu, je pravno lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja.
- (2) Projektovanjem građevina i drugih zahvata u prostoru može se baviti pravno lice, registrovano za tu djelatnost ako pored općih uslova ispunjava i uslov da u radnom odnosu ima najmanje po jednog diplomiranog inženjera sa položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva odgovarajuće struke, za svaku vrstu projekta koji radi (arhitektonski, građevinski, mašinski, elektro, itd.)
- (3) Pravno lice koje nema uposlene projektante za svaku vrstu projekta koje radi, mora osigurati angažovanje projektanata, diplomiranih inženjera sa položenim stručnim ispitom i odgovarajućim stažom, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizičkim i pravnim licima registrovanim za obavljanja djelatnosti projektovanja.
- (4) Projektant, diplomirani inženjer sa položenim stručnim ispitom, može po osnovu sklopljenog poslovnog ugovora sa pravnim licima registrovanim za obavljanja djelatnosti projektovanja, obavljati poslove projektovanja iz oblasti za koje ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit.
- (5) Pravno lice koje projektuje, imenuje jednog ili više projektanata koji su odgovorni za ispravnost i kvalitet projekta ili dijela projekta. Projektant je odgovoran da projekat ili dio projekta za čiju je izradu imenovan, zadovoljava uslove iz ovoga zakona, posebnih zakona, propisa donesenih na osnovu zakona, tehničkih normi i standarda, kao i svih propisanih uslova iz datih saglasnosti, što će potvrditi svojom izjavom.

- (6) Ako u izradi glavnog, izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja građevine učestvuje više projektanata, pravno lice kojem je povjerena izrada projekta, imenuje projektanta voditelja. Projektant voditelj može istodobno biti i projektant određene vrste projekta.
- (7) Projektant voditelj odgovoran je za kompletnost projektne dokumentacije i međusobnu usklađenost projekata, što potvrđuje svojim potpisom i odgovarajućom potvrdom.
- (8) Ako u izradi projekta učestvuju dva ili više pravnih lica, investitor je dužan imenovati koordinatora projekta, odnosno odrediti osobu koja će imenovati tog koordinatora. Na koordinatora projekta odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz stava (7) ovog člana.

Član 95. (Revident)

- (1) Reviziju projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekat, projekat izvedenog stanja) vrši pravno lice registrovano za poslove projektovanja.
- (2) Reviziju određene faze – dijela projekta može obavljati samo diplomirani inženjer odgovarajuće struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, zaposlen kod pravnog lica iz stava (1) ovog člana.
- (3) Pravno lice iz stava (1) ovog člana koje nema zaposlene diplomirane inženjere koji mogu biti revidenti za sve dijelove projekta, mora osigurati poslovnim ugovorima, angažiranje revidenata koji ispunjavaju propisane uslove.
- (4) Pravno lice iz stava (1) ovog člana je dužno imenovati odgovornog revidenta, koji je odgovoran za koordinaciju kontrole pojedinih faza ili dijelova glavnog, odnosno izvedbenog projekta.
- (5) Revident je dužan vršiti reviziju projekta u skladu sa odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i posebnih zakona.
- (6) Odgovorni revident iz stava (4) ovog člana mora biti stručno lice s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koje se istaklo u projektovanju složenih građevina ili njenih dijelova ili je na drugi način dao doprinos tehničkoj struci i ima položen odgovarajući stručni ispit.
- (7) Odgovorni revident organizuje izradu završnog izvještaja o reviziji ukupne projektne dokumentacije, na osnovu pojedinačnih izvještaja o reviziji pojedinih

faza ili dijelova projekta, koji se prilažu uz završni izvještaj.

- (8) Odgovorni revident i revident ne može biti lice koje je u cjelosti ili djelimično učestvovalo u izradi projektne dokumentacije ili ako je taj projekat u cjelosti ili djelomično izrađen ili nostrificiran kod pravnog lica u kojem je zaposlen.

Član 96. (Izvođač)

- (1) Građenjem građevina i vršenjem drugih zahvata u prostoru može se baviti pravno i fizičko lice registrovano za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: izvođač).
- (2) Građenjem građevina mogu se baviti pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti ako u radnom odnosu imaju zaposlenog najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitektonske ili građevinske struke sa najmanje tri godine radnog iskustva i najmanje petnaest kvalifikovanih radnika građevinske, arhitektonske, elektro i mašinske struke.
- (3) Građenjem građevina mogu se baviti fizička lica registrovana za obavljanje te djelatnosti, i to za stambene i stambeno-poslovne objekte bruto razvijene površine do 400 m² i za zahvate u prostoru u skladu sa odredbama u članu 111. ovog zakona.
- (4) Građenje porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata bruto razvijene površine do 200 m² i zahvate u prostoru u skladu sa odredbama u članu 111. ovog zakona, može vršiti investitor neposredno.
- (5) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati glavnog izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.
- (6) Izvođač je dužan:
- a) graditi u skladu s izdatim odobrenjem za građenje, ovim zakonom i drugim propisima,
 - b) izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektну dokumentaciju i ukazati na detalje koji nisu u skladu sa tehničkim, tehnološkim i ostalim sposobnostima izvođača (prihvatanjem projektne dokumentacije izvođač potvrđuje da je sposoban izvoditi radove prema istoj). Radovi se mogu izvoditi samo prema ovjerenim nacrtima za izvođenje i kotiranim dimenzijama. U slučaju izmjene projektne dokumentacije bez pismene saglasnosti projektanta, izvođač snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za sve nastale posljedice. Svi nacrti, kao i ostali dijelovi projektne

- dokumentacije koji se nalaze na gradilištu, moraju biti ovjereni pečatom i potpisima projekatana. Izvođač je obavezan detaljno kontrolisati sve dimenzije neophodne za izvođenje. Za sve izvedbene detalje, sheme, pozicije i materijale obavezno dostaviti detaljne radioničke nacрте projektantu na usvajanje.
- c) radove izvoditi tako da tehnička svojstva građevine (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, zaštita života i zdravlja, pristupačnost, zaštita korisnika od ozljeda, zaštita od buke i vibracija, ušteda energije i toplinska zaštita, zaštita od štetnog djelovanja okoliša i na okoliš) odgovaraju utvrđenim uslovima za odnosnu građevinu,
- d) ugrađivati materijale, opremu i proizvode u skladu sa standardima i normativima definisanih projektom,
- e) osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa odredbama ovog zakona i zahtjevima iz projekta,
- f) poduzeti mjere za sigurnost građevine, radova, opreme i materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih građevina, u skladu sa važećim zakonskim propisima,
- g) obavijestiti instituciju nadležnu za zaštitu kulturne i prirodne baštine kada u toku građenja ili izvođenja drugih zahvata u prostoru naiđe na građevine koje mogu imati obilježje prirodnog ili kulturno-historijskog nasljeđa i preduzme mjere zaštite nalazišta,
- h) urediti, opremiti i stalno održavati gradilište u skladu sa propisima,
- i) u toku građenja voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,
- j) izvođač radova dužan je pismeno izvijestiti organ koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnu građevinsku inspekciju tri dana prije namjeravanja prekovremenog rada i rada u neradne dane sa tačno naznačenim vremenom izvođenja radova i faze radova koja se u tom periodu ima namjeru izvoditi.
- k) prilikom građenja povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova radnicima koji ispunjavaju propisane uslove nomenklature zanimanja za izvođenje tih radova, odnosno obavljanja tih poslova,
- l) sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o načinu održavanja građevine, odnosno zahvata u prostoru.
- lj) fizičko prisustvo voditelja građenja je obavezno na gradilištu tokom redovnog i vanrednog radnog vremena prilikom izvođenja radova.
- (7) Izvođač imenuje voditelja građenja, a u slučaju da izvodi samo pojedine radove imenuje voditelja tih radova. Voditelj građenja, odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu uslova iz stava (5) ovog člana.
- (8) Voditelj građenja i voditelj pojedinih radova mora biti diplomirani inženjer sa najmanje 3 godine radnog iskustva ili inženjer sa najmanje 5 godine radnog iskustva na poslovima građenja i položenim položenim stručnim ispitom, zaposlen u radnom odnosu sa punim radnim vremenom kod izvođača.
- (9) Izuzetno od odredbi prethodnog stava, kada je investitor fizičko lice koje gradi za svoje potrebe građevinu, voditelj građenja za stambeni ili stambeno-poslovni objekat bruto razvijene površine do 400 m², može biti i lice sa višom ili srednjom stručnom spremom i pet godina radnog iskustva na poslovima građenja ili nadzora, te sa položenim stručnim ispitom.

Član 97. (Nadzor)

- (1) Nadzor nad građenjem u ime investitora, može obavljati pravno lice registrovano za poslove projektovanja i/ili građenja, uz uslov da za svaku vrstu radova na konkretnom objektu ima u radnom odnosu zaposleno najmanje po jednog diplomiranog inženjera sa najmanje 5 godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom, za svaku vrstu radova za koje obavlja nadzor (građevinsko-zanatski, konstruktivni, elektro, mašinski, itd.).
- (2) Pravno lice iz stava (1) ovog člana koje nema zaposlene diplomirane inženjere za sve vrste radova za koje obavlja nadzor, mora obezbijediti angažovanje diplomiranih inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora sa pravnim ili fizičkim licima registrovanim za poslove projektovanja i/ili građenja.
- (3) Pravno lice iz stava (1) ovog člana imenuje nadzorne inženjere za konkretni projekat koji moraju ispunjavati uvjete iz stava (1) i (2) ovog člana.
- (4) Nadzorni inženjer je lice ovlašteno za provedbu nadzora nad građenjem, koji se provodi u ime investitora.
- (5) Ovisno o složenosti građevine pravno lice koje obavlja nadzor nad građenjem u ime investitora, može formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih inženjera i odgovoran je za usklađivanje rada nadzornog tima.

- (6) Akt o imenovanju nadzornog tima i koordinatora, pravno lice je dužno dostaviti Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi.
- (7) Nadzor nad građenjem investitor ne može provjeriti istom pravnom licu kojem je povjerio građenje svoje građevine.

Član 98.

(Obaveze nadzornog inženjera)

- (1) U provođenju nadzora nadzorni inženjer dužan je:
- a) utvrditi usklađenost iskolčenja građevine sa zapisnikom o iskolčenju građevine i projektom,
 - b) provjeriti i utvrditi gradi li se u skladu sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom i ovim zakonom,
 - c) provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, uslovima propisanim ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima, važećim tehničkim propisima i standardima te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima,
 - d) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugrađenog materijala kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa građevine,
 - e) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, te kontrolisati građevinsku knjigu i sve eventualne izmjene u tehničkoj dokumentaciji,
 - f) napisati izvještaj investitoru o obavljenom nadzoru nad građenjem građevine.
- (2) Nadzorni inženjer, ako nisu ispunjeni zahtijevani uslovi, odgovoran je za provedbu potrebnih mjera. Nadzorni inženjer dužan je pravovremeno obavijestiti investitora o svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči tokom građenja.
- (3) Nadzorni inženjer dužan je pravovremeno obavijestiti Urbanističko-građevinskog inspektora o svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje je uočio tokom građenja, a koje investitor ili izvođač radova nisu htjeli otkloniti na osnovu njegovog upozorenja.

Član 99.

(Stručni ispit)

Inženjeri iz oblasti urbanizma, arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja koji obavljaju poslove projektovanja, revizije projekta, građenja, nadzora

nad građenjem i održavanju građevine, moraju imati položen stručni ispit u skladu sa federalnim propisom.

POGLAVLJE IV. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA GRAĐEVINE ILI ZAHVATA U PROSTORU

Član 100.

(Tehnička dokumentacija)

Tehnička dokumentacija građevine ili zahvata u prostoru, prema redoslijedu izrade dijeli se na slijedeće vrste projekata:

- a) idejni projekat ili idejno rješenje
- b) glavni projekat,
- c) izvedbeni projekat i
- d) projekat izvedenog stanja.

Član 101.

(Idejni projekat, idejno rješenje)

- (1) Idejni projekat je skup međusobno usklađenih nacrti a drugih priloga kojima se daju najvažnija oblikovno-funkcionalna rješenja građevine, te prikaz smještaja građevine u prostoru.
- (2) Idejni projekat sadrži tehnički opis sa dokaznicom površina, situaciono rješenje građevine u prostoru, odgovarajuću grafičku dokumentaciju za razradu tehničke dokumentacije, te po potrebi i grubi predmjer radova, materijala i opreme.
- (3) Idejni projekt, ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine, može sadržavati i druge nacрте i priloge ako su oni značajni za utvrđivanje urbanističko-tehničkih uslova za područja građenja koja nisu obuhvaćena odgovarajućim detaljnim planskim dokumentom, kao i drugih uslova za izradu glavnog projekta (opis tehnološkog procesa, tehnološki nacrti, opis primjene određene tehnologije građenja, procjena troškova, preliminarna procjena uticaja na okolicu i sl.).
- (4) Idejno rješenje je skup međusobno usklađenih nacrti kojima se daju osnove, presjeci i gabariti građevine, te prikaz smještaja građevine u prostoru.
- (5) Idejno rješenje sadrži situaciono rješenje; crteže koji određuju objekat u prostoru (osnovne karakteristične presjeke, izgled); namjenu objekta; tehnički opis i planiranu investicionu vrijednost objekta.
- (6) Idejno rješenje zavisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine, može sadržavati i podatke o:

makrolokaciji objekta; opštoj dispoziciji objekta; tehničko-tehnološkoj koncepciji objekta; načinu obezbjeđenja infrastrukture; mogućim varijantama prostornih i tehničkih rješenja sa stanovišta uklapanja u prostor; prirodnim uslovima; procjeni uticaja na životnu sredinu; inženjerskogeološkim-geotehničkim karakteristikama terena sa aspekta utvrđivanja generalne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta; istražnim radnjama za izradu idejnog projekta; zaštiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; funkcionalnosti i racionalnosti rješenja.

- (7) Idejnim rješenjem mora se dokazati opravdanost izbora lokacije i projektovanja građevine tekstualnom i grafičkom prezentacijom u mjerilu prema izboru projektanta.

Član 102. (Glavni projekat)

- (1) Glavni projekat je skup međusobno usklađenih faza projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine, prikaz smještaja građevine u prostoru, dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, drugih zahtjeva predviđenih zakonom, posebnim propisima, normama i tehničkim standardima.
- (2) Na osnovu glavnog projekta izdaje se odobrenje za građenje, izvođači radova, vrši inspeksijski nadzor, tehnički pregled, te izdaje odobrenje za upotrebu građevine.
- (3) Glavni projekat, zavisno od tehničke strukture građevine, može biti izrađen iz jednog ili više dijelova – faza i obavezno sadrži:
- a) naziv i registraciju pravnog lica koje vrši projektovanje,
 - b) popise odgovornih projekatara za sve dijelove projekta,
 - c) projektni zadatak ovjeren od strane investitora,
 - d) opće i posebne uslove, standarde, norme i propise za objekat ili zahvat,
 - e) tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina,
 - f) predmjer i predračun radova, materijala i opreme,
 - g) arhitektonski projekat,
 - h) građevinski projekat,
 - i) projekat hidro instalacija,
 - j) projekat elektro instalacije,
 - k) mašinski projekat,

- l) tehnološki projekat,
- lj) projekat vanjskog uređenja,
- m) projekat zaštite prirodne sredine, ako se radi o namjeni građevine koja je posebnim pravilnikom definisana kao djelatnost koja može ugroziti okolicu,
- n) elaborat o geomehaničkim istraživanjima nosivosti temeljnog tla,
- nj) elaborat zaštite od požara,
- o) elaborat zaštite na radu,
- p) elaborat zbrinjavanja otpada, ako se radi o otpadu za koji su posebnim zakonom propisane mjere odlaganja,
- r) i drugo zavisno od vrste građevine.

- (4) Arhitektonski projekat iz stava (3) ovog člana, osim navedenog, sadrži i:
- a) situaciono rješenje,
 - b) sve osnove/tlocrte objekta,
 - c) karakteristične presjeke,
 - d) sve fasade objekta,
 - e) šeme stolarije i bravarije,
 - f) karakteristične detalje,
 - g) ostale potrebne nacрте.
- (5) Za predfabricirane dijelove građevine i opreme, koji imaju sertifikat ili atest o usklađenosti ili za koje je na neki drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema važećim standardima, to nije potrebno ponovo dokazivati u glavnom projektu. Navedeni dokaz kao prilog je sastavni dio projekta.
- (6) Glavni projekat na osnovu kojeg je izgrađena određena građevina, može se upotrijebiti za građenje takve građevine na drugoj lokaciji ako su s time saglasni investitor i projektant koji je izradio taj projekat pod uslovom prilagođavanja tog projekta urbanističko-tehničkim uslovima, građevinskoj parceli, priključcima na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i geomehaničkom izvještaju za drugu lokaciju, uz poštivanje autorskih prava regulisanih posebnim zakonom.
- (7) Glavni projekat se radi u mjerilu 1:100 (izuzetno zbog veličine građevine ili zahvata u primjerenom mjerilu 1:200 ili 1:50).

Član 103. **(Izvedbeni projekat)**

- (1) Izvedbeni projekat je skup međusobno usklađenih projekata kojima se detaljnije razrađuje i dopunjuje izvedbenim detaljima odobreni glavni projekat u svrhu izvođenja radova.
- (2) Izvedbeni projekat mora biti izrađen u skladu sa glavnim projektom i uslovima za građenje datim u odobrenju za građenje, te mora sadržavati detaljne crteže i njihove tekstualne opise, čime se građevina potpuno definiše za gradnju.
- (3) Na osnovu izvedbenog projekta pristupa se građenju građevine, vrši se inspekcijska kontrola građenja, tehnički pregled izvedenih radova, te izdavanje odobrenje za upotrebu građevine.
- (4) Ukoliko izvedbeni projekat ne radi projektant glavnog projekta, investitor je dužan projektantu glavnog projekta dostaviti izvedbeni projekat radi ovjere njegove usklađenosti s glavnim projektom i uslovima datim u odobrenju za građenje.
- (5) Projektant glavnog projekta dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pismeno obavijestiti inspekciju da izvedbeni projekat koji mu je dostavljen na ovjeru, nije izrađen u skladu sa odredbama ovoga zakona, posebnim propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke.
- (6) Izvedbeni projekat mora biti pregledan i od strane izvođača i od strane nadzora, koji su direktno, zajedno sa projektantom izvedbenog projekta, odgovorni za njegovu usklađenost sa glavnim projektom i odobrenjem za građenje.
- (7) Izvedbeni projekat radi se u mjerilu 1:50 , a nacrti detalja u mjerilu 1:20, 1:10, 1:5, u zavisnosti od obuhvata i vrste detalja.

Član 104. **(Projekat izvedenog stanja)**

- (1) Projekat izvedenog stanja je skup međusobno usklađenih projekata koji se rade kada se u toku izvođenja radova na građevini vrše izmjene i to za one radove i dijelove građevine na kojima je došlo do izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni projekat.
- (2) Projekat izvedenog stanja sadrži sve što i izvedbeni projekat uz dodatak izmjena, kao i dijelove građevine na kojima je došlo do izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni projekat.

(3) U slučaju da se tokom građenja nisu dogodile nikakve izmjene u odnosu na glavni, odnosno izvedbeni projekat, izvođač i nadzor potvrđuju i ovjeravaju na glavnom, odnosno izvedbenom projektu, da je izvedeno stanje identično sa projektovanim.

(4) Projekat izvedenog stanja radi se u istom mjerilu kao i izvedbeni projekat.

Član 105. **(Elaborat tehnologije i organizacije građenja)**

- (1) Elaborat tehnologije i organizacije građenja se izrađuje za obimne i složene građevine ili u slučaju posebnih uslova građenja.
- (2) Obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije građenja definiše se lokacijskom informacijom, odnosno urbanističkom saglasnošću. U tom slučaju, elaborat tehnologije izrađuje projektant uporedo sa glavnim projektom, a investitor prilaže oba projekta uz zahtjev za odobrenje za građenje. U slučaju da se posebno traži odobrenje za pripremne radove, onda se elaborat tehnologije i organizacije građenja prilaže uz odgovarajući zahtjev.
- (3) Izuzetno, obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije građenja može da se propiše odobrenjem za građenje, a provjeru postojanja i kontrolu sadržaja elaborata vrši nadležni urbanističko-građevinski inspektor prilikom prvog, obaveznog inspekcijskog pregleda na gradilištu.
- (4) Elaborat iz stava (3) ovog člana izrađuje odabrani izvođač radova. Izuzetno, tehnološka rješenja – tehnologiju građenja daje projektant glavnog projekta, ukoliko se radi o novoj odnosno specifičnoj tehnologiji.
- (5) Elaborat tehnologije i organizacije građenja sadrži:
 - a) analizu svih uslova građenja,
 - b) prijedlog mogućih tehnologija građenja,
 - c) specifikacije potrebnih resursa,
 - d) vremenski plan građenja,
 - e) elaborat tehničkog opremanja i uređenja gradilišta,
 - f) analizu rizika i elaborat zaštite na radu prilikom izgradnje,
 - g) procjenu uticaja i elaborat otklanjanja i smanjenja uticaja na okolicu prilikom izgradnje.

Član 106.
(Dokumentacija kontrole kvaliteta)

- (1) Dokumentaciju kontrole kvaliteta čine svi projekti i planovi kontrole kvaliteta materijala, kontrole montaže, kontrole utezanja i sl., atesti i certifikati ugrađenog materijala, rezultati završnih mjerenja i testova koji su provedeni u skladu sa posebnim tehničkim propisima i propisima donesenim na osnovu zakona, te u skladu sa važećim standardima.
- (2) Investitor je dužan dostaviti na uvid svu dokumentaciju kontrole kvaliteta komisiji prilikom tehničkog pregleda objekta.

Član 107.
(Označavanje i čuvanje tehničke dokumentacije)

- (1) Investiciono-tehnička dokumentacija mora imati:
 - a) naziv, naslov i registraciju pravnog lica koje vrši projektovanje,
 - b) naziv građevine,
 - c) podatke o investitoru,
 - d) oznaku ili broj projekta,
 - e) vrstu tehničke dokumentacije,
 - f) naziv nacrtu,
 - g) mjerilo u kojem je nacrt izrađen,
 - h) datum izrade,
 - i) ime i potpis odgovornog projektanta,
 - j) pečat i ovjeru od strane pravnog lica koje je izradilo investiciono-tehničku dokumentaciju,
 - k) dokaz o položenom stručnom ispitu projektanta voditelja i odgovornih projekatana pojedinih faza projekta
 - l) poseban akt sa potpisima odgovornih projekatana kao dokaz da je izvršeno usklađivanje svih faza projekta.
- (2) Ovjerom projekta iz stava (1) ovog člana pravno lice koje je izradilo projekat potvrđuje da je projekat kompletan, njegovi dijelovi međusobno usklađeni, kao i da je usklađen sa odredbama ovog zakona, te sa odredbama posebnih propisa i normi donesenih na osnovu drugih zakona i pravila struke.
- (3) Projekti i svi njegovi dijelovi moraju biti uvezani i numerisani po redoslijedu, na način da se onemoguću zamjena sastavnih dijelova.

- (4) U svaki projekt mora biti uvezan akt o registraciji pravnog lica koje je izradilo projekat, dokaz o položenom stručnom ispitu projektanta voditelja i odgovornih projekatana pojedinih faza projekta, te zbirni izvještaj o reviziji projekta.
- (5) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba koji izdaje odobrenje za građenje i odobrenje za upotrebu, dužan je da trajno, odnosno za vrijeme dok građevina postoji, čuva tehničku dokumentaciju na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje, sa ucrtanim svim izmjenama i dopunama koje su se dogodile u toku gradnje.
- (6) Investitor, odnosno njegov pravni sljedbenik, obavezan je čuvati kompletnu dokumentaciju sve dok građevina postoji.
- (7) Pravno lice koje je izradilo projekat obavezno je čuvati istu u vremenu od najmanje 10 godina nakon izgradnje građevine.

Član 108.
(Revizija projekta)

- (1) Revident koji vrši reviziju glavnog, odnosno izvedbenog projekta, ovisno o vrsti građevine, mora obaviti reviziju u pogledu:
 - a) saglasnosti s projektnim zadatkom,
 - b) formalne kompletnosti projekta,
 - c) kvalifikacija glavnog i ostalih projekatana,
 - d) usklađenosti projekta sa uslovima iz lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti,
 - e) mehaničke otpornosti i stabilnosti,
 - f) zaštite od buke i vibracija,
 - g) uštede energije i toplinske zaštite,
 - h) otpornosti na vanjske uticaje i zaštite od djelovanja na okolicu,
 - i) zaštite od požara i eksplozije,
 - j) zaštite na radu,
 - k) eliminisanje arhitektonskih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,
 - l) drugih aspekata koji su specifični za pojedine građevine.
- (2) Reviziju glavnog, odnosno izvedbenog projekta investitor može povjeriti samo revidentu koji ispunjava uslove predviđene ovim zakonom.

- (3) Samo pozitivna ocjena svih elemenata projekta koji su bili predmet revizije, omogućava prihvaćanje projekta i podnošenje zahtjeva za odobrenje za građenje, dok se, u suprotnom, projekat vraća projektantu na doradu, prema primjedbama i uputama revidenta. Projektant je obavezan postupiti po primjedbama i uputama revidenta i u tom smislu doraditi projekat u određenom roku.
- (4) Revizija glavnog, odnosno izvedbenog projekta nije potrebna ako se radi o građevinama i zahvatima u prostoru koji su definisani članom 111. stav (1) ovog zakona, kao i za stambene i jednostavne poljoprivredne objekte bruto razvijene površine do 400 m².

Član 109. (Nostrifikacija projekta)

- (1) Nostrifikacija projekta je postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta urađenog u inostranstvu s odredbama ovog zakona, tehničkim propisima, normama i pravilima struke iz područja građevinarstva.
- (2) Nostrifikaciju projekta vrši pravno lice registrovano za poslove projektovanja (u daljem tekstu ovlašteno pravno lice), koje mora imati u radnom odnosu zaposlene diplomirane inženjere za sve dijelove projekta s najmanje pet godina radnog iskustva na projektovanju istih ili sličnih građevina, s položenim stručnim ispitom.
- (3) Ovlašteno pravno lice koje nema zaposlene diplomirane inženjere za sve dijelove projekta iz stava (2) ovog člana, mora osigurati poslovnim ugovorima angažovanje pravnog lica registrovanog za obavljanje djelatnosti projektovanja koje ispunjavaju te uslove.
- (4) Ovlašteno pravno lice dužno je izvršiti prijevod projekta na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. Dopuštena je izrada dvojezičnih dijelova projekta, kako bi se mogao uporediti prijevod sa izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafičkih dijelova projekta.
- (5) Ovlašteno pravno lice u postupku nostrifikacije projekta izrađuje izvještaj o nostrifikaciji koji sadrži potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz stava (6) i (7) ovog člana.
- (6) Potvrda o nostrifikaciji je isprava kojom se potvrđuje da je projekat izrađen u inostranstvu usklađen sa zakonom i bosanskohercegovačkim propisima iz područja građevinarstva.
- (7) Ako se u projektu izrađenom u inostranstvu primjenjuju odredbe inostranih propisa i/ili normi, ovlašteno

pravno lice mora navesti i odgovarajuće bosanskohercegovačke propise i/ili norme.

- (8) Ako bosanskohercegovačkih propisa i/ili normi nema, ovlašteno pravno lice u izvještaju o nostrifikaciji mora priložiti upotrebljene inostrane propise i/ili norme, kao i njihov prijevod na bosanski, hrvatski ili srpski jezik.
- (9) Izvještaj o nostrifikaciji je sastavni dio projekta.
- (10) Ovlašteno pravno lice koje je izvršilo nostrifikaciju projekta, može izvršiti kontrolu ili dopunu istog.
- (11) Ovjerom projekta iz stava (1) ovlašteno pravno lice, odgovara za izvršenu nostrifikaciju projekta, odnosno usklađivanje projekta s ovim zakonom, posebnim zakonima i bosanskohercegovačkim propisima iz područja građevinarstva i drugih područja projekta.

POGLAVLJE V. ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

Član 110. (Odobrenje za građenje)

- (1) Investitor može pristupiti građenju nove građevine samo na osnovu odobrenja za građenje, osim u slučajevima iz člana 111. ovog zakona.
- (2) Odobrenje za građenje se izdaje za građenje cijele građevine, odnosno dijela građevine koja čini tehničko-tehnološku cjelinu.

Član 111. (Zahvati za koje nije potrebno odobrenje za građenje)

- (1) Odobrenje za građenje nije potrebno za:
- a) pomoćne građevine namijenjene redovnoj upotrebi porodičnog stambenog objekta, koje se grade na parceli za koju je izdato odobrenje za građenje, što podrazumijeva: garaže za osobna vozila, spremišta, drvarnice i nadstrešnice bruto površine do 20 m² i visine do 3m, ograda i potpornih zidova prema susjedima visine iznad 1,0 m do 3,0 m od nivoa tla, cisterne za vodu i septičke jame zapremine do 10,0 m³,
 - b) staklenik za bilje bruto površine do 30 m²,
 - c) montažne objekte i kioske bruto površine do 20 m²,
 - d) dječja igrališta i temelje stabilnih dječjih igračaka,
 - e) nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom saobraćaju,
 - f) reklamne panoe površine do 12 m²,

- g) kablovske i zračne priključke na niskonaponsku, PTT i CATV mrežu, kao i priključke građevina sa važećim odobrenjem za građenje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizacija, plin),
 - h) sportske terene bez tribina koji su cijelom svojom površinom oslonjeni na tlo (igrališta za tenis, nogomet, i slično),
 - i) radove na stubištima, hodnicima i sl., na promjeni pristupa građevini i unutar građevine radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini osobama s umanjenim tjelesnim sposobnostima,
 - j) radove na zamjeni i dopuni opreme, ako je to u skladu sa namjenom građevine,
 - k) spomen obilježja,
 - l) porodične stambene i stambeno-poslovne objekte čija građevinska bruto razvijena površina nije veća od 200 m² i građevine za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto razvijena površina nije veća od 400 m² i čija djelatnost u većoj mjeri ne utiče na čovjekovu okolinu.
- (2) Radovi iz stava (1) ovog člana mogu se izvoditi bez odobrenja za građenje jedino ako su prethodno riješeni imovinsko-pravni odnosi, dobivena lokacijska informacija, odnosno urbanistička saglasnost, plaćene obaveze prema općini po osnovu Zakona o građevinskom zemljištu, napravljen odgovarajući izvedbeni projekat sa zapisnikom o iskolčavanju građevine i drugog zahvata u prostoru, te izvršeno njegovo iskolčavanje od strane ovlaštenog organa.
- (3) Radovi iz stava (1) ovog člana podliježu pregledu izvedenih radova od strane nadležne općinske službe, na osnovu čega se izdaje rješenje o završenoj građevini.
- (4) Odobrenje za građenje, kao ni urbanistička saglasnost, odnosno lokacijska informacija nisu potrebni za slijedeće zahvate:
- a) radove na održavanju postojeće građevine, koji se mogu svrstati u radove tekućeg održavanja,
 - b) građenje individualne ili porodične grobnice, u skladu s propisanim lokalnim standardima,
 - c) uređenje okućnice porodičnog stambenog objekta za koji je izdato odobrenje za građenje, što podrazumijeva građenje: ograda prema susjedima i potpornih zidova visine do 1,0 m od nivoa tla, staza ili platoa, vrtnog bazena ili ribnjaka površine do 20 m², vrtnog ognjišta površine do 1,5 m² i visine do 3 m,
 - d) postavljanje plastenika namijenjenih isključivo poljoprivrednoj proizvodnji,
 - e) postavljanje solarnih panela čija površina ne prelazi površinu krova.
- (5) U građenju građevina i izvođenju radova iz stava (1) i (4) ovog člana investitor i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje.

Član 112.

(Posebni slučajevi građenja)

- (1) U slučaju neposredne opasnosti od velikih prirodnih nepogoda ili ratnih i drugih razaranja, tokom tih događaja, odnosno neposredno nakon njihovog prestanka, bez odobrenja za građenje mogu se graditi one građevine koje služe sprečavanju ili zaštiti od djelovanja tih pojava, odnosno otklanjanju štetnih posljedica.
- (2) Građevine iz stava (1) ovog člana moraju se ukloniti kada prestane potreba njihovog korištenja. Ako je potrebno da ta građevina ostane kao stalna, za nju se mora naknadno pribaviti odobrenje za građenje u roku od 6 mjeseci po prestanku potrebe njenog korištenja.
- (3) Kod obnove oštećenih građevina, stepen oštećenja svih građevina utvrđuje stručna komisija za procjenu štete koju čine stručna lica građevinske, arhitektonske, elektro i po potrebi mašinske struke, koju imenuje nadležna općinska služba ili se koristi nalaz vještaka odgovarajuće struke.
- (4) Izlaskom na lokaciju oštećene građevine, stručna komisija iz stava (3) ovog člana utvrđuje stručnim nalazom i mišljenjem stepen oštećenja građevine kao i potrebne radnje koje treba izvršiti prije sanacije građevine, uključujući i izradu tehničke dokumentacije.
- (5) U slučaju da konstruktivni elementi građevine zbog djelovanja iz stava (1) ovog člana nisu oštećeni, građevina se može vratiti u prvobitno stanje u skladu sa odobrenjem za građenje na osnovu kojeg je izgrađena.
- (6) Ukoliko stručna komisija utvrdi da se radi o većim oštećenjima konstruktivnih dijelova građevine, nadležni organ će od investitora zahtijevati da priloži tehničku dokumentaciju za sanaciju građevine i ateste o izvršenim ispitivanjima konstrukcije građevine. U tom slučaju nadležna općinska služba na osnovu priložene dokumentacije izdaje odobrenje za sanaciju, koje mora biti usklađeno sa odobrenjem za građenje na osnovu kojeg je građevina izgrađena.

- (7) U slučaju iz stava (6) ovog člana odobrenjem za građenje utvrditi će se i obaveza pribavljanja odobrenja za upotrebu sanirane građevine.
- (8) Kada se radi o građevinama koje su potpuno uništene, ponovno građenje iste građevine na istom lokalitetu može otpočeti po pribavljanju novog odobrenja za građenje, koje se izdaje na osnovu dokaza o vlasništvu uništene građevine, prvobitno izdanog odobrenja za građenje i glavnog projekta nove građevine.

Član 113.

(Odobrenje za rekonstrukciju građevine)

Investitor je dužan pribaviti odobrenje za građenje ako namjerava izvršiti rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju postojeće građevine.

Član 114.

(Organi nadležni za izdavanje odobrenja za građenje)

Odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba, koja je izdala lokacijsku informaciju, odnosno urbanističku saglasnost.

Član 115.

(Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje)

- (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje podnosi investitor Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi iz člana 114. ovog zakona.
- (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje prilaže se:
- lokacijska informacija, odnosno urbanistička saglasnost,
 - izvod iz katastra, za parcelu na kojoj se gradi objekat koji glasi na ime investitora,
 - dokaz o pravu građenja na predmetnoj lokaciji,
 - geodetski snimak – plan s ucrtanom situacijom buduće građevine,
 - dva primjerka glavnog projekta u analognoj formi i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih medija,
 - pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta, osim u slučajevima iz člana 108. stav (4),
 - pisani izvještaj i potvrdu o izvršenoj nostrifikaciji u slučajevima iz člana 109. ovog zakona,
 - okolinska dozvola u skladu sa članom 65. stav (2), (3) i (4),

- saglasnosti pribavljene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za građevinu,
- elaborati o istražnim radovima ako su podaci iz njih poslužili za izradu glavnog projekta, te tehnološki elaborat ako je potreban,
- dokaz o uplati administrativne takse,
- drugi prilozi određeni posebnim zakonima.

(3) Izuzetno od odredbe stava (2) tačka a) ovog člana, za građevine iz člana 66. stav (2) ovog zakona, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje ne prilaže se lokacijska informacija, ali se prilikom izrade glavnog projekta moraju ispoštovati urbanističko-tehnički uslovi propisani u detaljnom planskom dokumentu.

(4) Izuzetno od odredaba stava (2) ovog člana, umjesto dokumentacije koju izdaje ili o kojoj evidenciju vodi nadležan organ za vođenje postupka, zahtjev može sadržavati dovoljno podataka na osnovu kojih je moguće potrebnu dokumentaciju pribaviti po službenoj dužnosti.

Član 116.

(Dokaz o pravu građenja)

- (1) Dokazom o pravu građenja iz člana 115. stav (2) ovog zakona smatra se:
- izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list, za općine za koje nije uspostavljen zemljišno-knjižni ured,
 - ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva, ili odluka nadležnih organa na osnovu kojih je investitor stekao pravo građenja ili pravo korištenja,
 - ugovor o partnerstvu sklopljen sa vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,
 - pisana i ovjerena saglasnost za planiranu izgradnju svih suvlasnika nekretnine.
 - pisana i ovjerena suglasnost vlasnika nekretnine preko koje prelazi infrastrukturni objekat (plinovod, vodovod, kanalizacioni vod, elektro vod, ptt vod, ktv vod...) ili ovjerena izjava investitora da je na parcelama na kojima gradi infrastrukturni objekat (plinovod, vodovod, kanalizacioni vod, elektro vod, ptt vod, ktv vod...) riješio imovinsko-pravne odnose.
- (2) Ugovori i saglasnosti iz stava (1) ovog člana moraju biti ovjereni kod nadležnih organa.

Član 117.**(Postupak izdavanja odobrenja za građenje)**

- (1) U postupku izdavanja odobrenja za građenje u skladu sa ovim zakonom primjenjuje se i Zakon o upravnom postupku.
- (2) Odobrenje za građenje je upravni akt koji izdaje Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema potpuno zahtjeva, ako se utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, te uslovi iz lokacijske informacije, odnosno iz urbanističke saglasnosti.
- (3) Kada Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, dužno je o tome pismeno obavijestiti investitora, u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev dopuni.
- (4) U slučajevima kada u skladu sa odredbama ovog zakona, po članu 108. stav (4) revizija glavnog projekta nije obavezna, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba koji izdaju odobrenje za građenje dužni su utvrditi da li je projekat kompletan, urađen u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i od strane pravnog lica registrovanog za poslove projektovanja.
- (5) Prije izdavanja odobrenja za građenje, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba je dužna utvrditi da li je glavni projekat izrađen u skladu sa uslovima datim u lokacijskoj informaciji ili urbanističkoj saglasnosti, odnosno urbanističko-tehničkim uslovima propisanim zakonom.
- (6) U postupku izdavanja odobrenja za građenje, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba kao prethodno pitanje rješava naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, te naknadu za pogodnost i korištenje građevinskog zemljišta. Po prijemu kompletnog zahtjeva, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba je dužna utvrditi iznose spomenutih naknada i izdati rješenje investitoru u roku od 7 dana o obavezama i uslovima plaćanja tih naknada. Investitor je dužan da u roku od 10 dana po prijemu rješenja dostavi dokaze da su plaćeni troškovi uređenja građevinskog zemljišta, naknada za pogodnost i naknada za korištenje građevinskog zemljišta ili kopiju ugovora sa nadležnom općinskom službom o plaćanju iznosa na rate.

Član 118.**(Sadržaj odobrenja za građenje)**

- (1) Rješenje o odobrenju za građenje sadrži:
 - a) podatke o investitoru kojem se izdaje odobrenje (naziv, odnosno ime i prezime, sa sjedištem, odnosno adresom),
 - b) podatke o građevini za koje se izdaje odobrenje sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti građevine, sa oznakom lokacije (katastarske parcele),
 - c) naziv glavnog projekta sa nazivom pravnog lica koje je izradilo glavni projekat,
 - d) izjavu da je glavni projekat sastavni dio odobrenja,
 - e) period za koji odobrenje važi,
 - f) obavezu investitora da prijavi početak izvođenja radova organu koji izdaje odobrenje i nadležnoj građevinskoj inspekciji osam dana prije otpočinjanja radova,
 - g) druge podatke od značaja za specifičnu lokaciju i građevinu.
- (2) Nadležni organ dužan je poslati kopiju odobrenja za građenje nadležnoj inspekciji.
- (3) Kada Ministarstvo izdaje odobrenje za građenje, dužno je kopiju odobrenja dostaviti nadležnoj općinskoj službi na čijoj se teritoriji gradi građevina.
- (4) Glavni projekat je sastavni dio odobrenja za građenje, što na projektu mora biti naznačeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe koja je to odobrenje izdala.

Član 119.**(Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje)**

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje će se odbiti:

- a) ako investitor ne ispunjava propisane uslove za izdavanje odobrenja za građenje,
- b) ako se u postupku izdavanja odobrenja za građenje utvrdi da glavni projekat nije usklađen sa lokacijskom informacijom, odnosno urbanističkom saglasnošću,
- c) ako se uviđa da na terenu utvrdi da se stvarno stanje na građevinskoj parceli ne podudara sa glavnim projektom.

Član 120.**(Žalba na rješenje o odobrenju za građenje)**

- (1) Protiv rješenja o odobrenju za građenje nadležne općinske službe, stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
- (2) Protiv rješenja Ministarstva stranka može izjaviti žalbu Komisiji za drugostepeno rješavanje Vlade Kantona u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 121.**(Izmjena i/ili dopuna odobrenja za građenje)**

- (1) Investitor je dužan da podnese zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje ako tokom građenja namjerava da učini takve izmjene na građevini kojima se tehnički značajno odstupa od rješenja u glavnom projektu, na osnovu kojeg je izdano odobrenje za građenje, koje su u okvirima uslova datih u lokacijskoj informaciji, odnosno urbanističkoj saglasnosti.
- (2) Ukoliko planirane izmjene izlaze iz okvira uslova iz stava (1) ovog člana, postupak će se provesti na način propisan za izdavanje odobrenja za građenje.
- (3) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje obavezno se podnosi prije poduzimanja bilo kakvih radova i zahvata na samoj građevini/gradilištu. U suprotnom, zahtjev će se odbaciti, a izvedeni radovi i zahvati tretirat će se kao bespravni i u skladu s tim biće poduzete mjere uklanjanja i vraćanja u prvobitno stanje na teret investitora.
- (4) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje sadrži kopiju ranije izdanog odobrenja za građenje ili na obrascu zahtjeva obavezne naznake broja i datuma ranije izdanog odobrenja za građenje, projekat izmjene ili dopune na građevini, te odgovarajuće saglasnosti sudionika procesa odobravanja koje su relevantne za planiranu izmjenu ili dopunu.
- (5) Ako se u toku građenja promijeni investitor, novi investitor dužan je u roku od 30 dana podnijeti Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi zahtjev za izmjenu odobrenja za građenje.
- (6) Novi investitor dužan je uz zahtjev za izmjenu odobrenja za građenje priložiti:
 - a) važeće odobrenje za građenje,
 - b) dokaz o pravu građenja na navedenoj nekretnini, odnosno dokaz da je stekao pravo vlasništva na građevini koja je predmet izmjene odobrenja za građenje.

- (7) Promjena investitora može se zatražiti do izdavanja odobrenja za upotrebu.

Član 122.**(Načelno odobrenje za građenje za složenu građevinu i odobrenje za dijelove te građevine)**

- (1) Odobrenje za građenje izdaje se za građenje cijele građevine.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana na zahtjev investitora odobrenje za građenje može se izdati i za dijelove građevine koji predstavljaju funkcionalni ili tehnološki dio složene građevine.
- (3) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje prema odredbi stava (2) ovog člana, investitor je dužan dobiti načelno odobrenje za cijelu građevinu.
- (4) Načelnim odobrenjem, po zahtjevu investitora, određuju se dijelovi građevine za koje će se izdavati pojedinačna odobrenja za građenje te redoslijed njihovog izdavanja.
- (5) Uz zahtjev za izdavanje načelnog odobrenja za složenu građevinu prilaže se:
 - a) lokacijska informacija ili urbanistička saglasnost za cijelu složenu građevinu,
 - b) izvod iz katastarskog plana sa ucrtanom situacijom cijele složene građevine i susjednih građevina, odnosno za građevine koje se grade na većem području situacija se može prikazati na geodetskoj podlozi u odgovarajućem mjerilu,
 - c) tri primjerka idejnog projekta cijele složene građevine (dva primjerka projekta u analognoj formi, a jedan primjerak u digitalnoj formi),
 - d) popis dijelova građevine za koje će se izdavati pojedinačna odobrenja za građenje i redoslijed podnošenja zahtjeva,
 - e) okolinska dozvola, ako složena građevina spada u građevine i procese za koje je to propisano,
 - f) saglasnosti pribavljene u postupku izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti za predmetnu građevinu,
 - g) dokaz o uplati administrativne takse,
 - h) drugi nacrti i podaci u zavisnosti od složenosti građevine.
- (6) Idejni projekat cijele složene građevine iz stava (5) ovog člana pored dijelova iz člana 101. ovog zakona, treba da sadrži i šemu tehnološkog procesa sa naznakom opreme i njenim karakteristikama.

- (7) Idejni projekat iz stava (6) ovog člana sastavni je dio načelnog odobrenja što na njemu mora biti naznačeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe.
- (8) Uz zahtjev iz stava (5) ovog člana može se umjesto idejnog projekta priložiti Glavni projekat cijele složene građevine.
- (9) Na postupak izdavanja načelnog odobrenja za građenje službene građevine i dijela složene građevine primjenjuju se odredbe ovog zakona propisane za postupak izdavanja odobrenja za građenje.
- (10) Načelno odobrenje za složenu građevinu na osnovu koje se izdaju odobrenja za građenje za dijelove građevine, prestaje važiti u roku od 5 godina od njegove pravosnažnosti. Važenje načelnog odobrenja za građenje može se produžiti za još dvije godine ako se nisu promijenili urbanističko-tehnički uslovi i ako je za najmanje jedan dio složene građevine izdato odobrenje za upotrebu.
- (11) Odobrenje za građenje za dijelove složene građevine se izdaje na zahtjev investitora, uz koji se prilaže sljedeće:
- a) kopija načelnog odobrenja za građenje složene građevine,
 - b) geodetski snimak – plan s ucrtanom situacijom cijele složene građevine i naznakom dijela složene građevine za koju se traži odobrenje za građenje,
 - c) dokaz o pravu građenja,
 - d) tri primjerka glavnog projekta dijela složene građevine (dva primjerka projekta trebaju biti u analognoj formi, a jedan primjerak u digitalnoj formi),
 - e) pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta,
 - f) pisani izvještaj i potvrdu o izvršenoj o nostrifikaciji u slučajevima iz člana 109. ovog zakona,
 - g) dokaz o uplati administrativne takse za troškove postupka.
- izdavanje odobrenja za pripremne radove za potrebe tehničkog uređenja gradilišta prije nego što dobije odobrenje za građenje, za šta postoje sve potrebne pretpostavke.
- (2) Investitor ne smije otpočeti radove vezane za samu građevinu bez odobrenja za građenje.
- (3) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove, investitor je dužan priložiti:
- a) kopiju lokacijske informacije, odnosno pravosnažne urbanističke saglasnosti,
 - b) dokaz o pravu građenja u skladu sa članom 116. ovog zakona,
 - c) projekat tehnologije i organizacije građenja, u skladu sa članom 105. ovog zakona,
 - d) potrebne saglasnosti nadležnih institucija za privremene gradilišne priključke na komunalnu infrastrukturu i javni put,
 - e) odobrenje nadležnog organa za privremeno zauzimanje i korištenje javne površine, ukoliko se radi o takvom slučaju.
- (4) Rok za izdavanje odobrenja za pripremne radove na gradilištu je 30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva.
- (5) Odobrenjem za pripremne radove iz stava (5) ovog člana mora se odrediti rok u kome se građevine izgrađene na osnovu odobrenja za građenje za pripremne radove moraju ukloniti.
- (6) Obavljanje prethodnih radova istražnog karaktera (prethodne studije, geološka, geomehanička istraživanja, prikupljanje podataka za projektovanje i sl.) izvode se na osnovu lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti i dokaza o pravu građenja iz člana 116. ovog zakona.

Član 124.

(Odobrenje za građenje za privremene građevine)

- (1) U slučaju kompleksnih i dugotrajnih projekata izgradnje koji zahtijevaju obimne i složene pripreme, kao i u slučaju posebnih prostornih uslova i ograničenja, investitor može podnijeti zahtjev za
- (1) Građevine za potrebe sajmovi i javnih manifestacija, te privremeni montažni objekti koji će se koristiti duže od 90 dana od njihovog postavljanja, mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja za građenje za privremene građevine.
- (2) Odobrenjem za građenje iz stava (1) ovog člana investitoru se određuje rok u kojem je dužan o svom trošku ukloniti privremenu građevinu, a najduže u roku do tri godine.

Član 123.

(Odobrenje za pripremne radove)

- (3) Istekom roka iz stava (2) ovog člana općinska služba koja je izdala odobrenje za privremenu građevinu, nakon pismenog upozorenja stranci, pokreće postupak uklanjanja bespravne građevine.

Član 125.

(Prestanak važenja odobrenja za građenje)

- (1) Odobrenje za građenje prestaje važiti ako se sa radovima na građevini za koju je izdano odobrenje za građenje ne započne u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti odobrenja.
- (2) Važenje odobrenja za građenje može se posebnim rješenjem, po zahtjevu investitora, produžiti za još jednu godinu, stavljanjem klauzule o produženju važenja rješenja, ako se nisu promijenili uslovi prema kojima je izdano ranije odobrenje za građenje.
- (3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana investitor mora podnijeti Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi koja je izdala ranije odobrenje za građenje najmanje 15 dana prije prestanka važenja tog odobrenja.
- (4) Odobrenje za građenje prestaje važiti ukoliko investitor ne završi infrastrukturu i fasade objekta koji se gradi u urbanom području u roku od četiri godine od datuma izdavanja.
- (5) Nadležni organ prilikom izdavanja odobrenja za građenje dužan je navesti dužinu trajanja kao i obaveze investitora ukoliko se rješenje odnosi za objekte iz stava (4) ovog člana.

POGLAVLJE VI. GRADILIŠTE

Član 126.

(Prijava građenja)

- (1) Investitor je dužan da Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi, koja mu je izdala odobrenje za građenje, kao i nadležnoj inspekciji pismeno prijavi početak radova, najkasnije u roku od osam dana prije početka radova.
- (2) Nadležna inspekcija će po službenoj dužnosti izvršiti inspeksijski pregled na gradilištu kako bi provjerila ispunjavanje tehničkih i sigurnosnih uslova za odvijanje građenja.

Član 127.

(Iskolčavanje)

- (1) Prije početka građenja vrši se iskolčavanje građevine u skladu sa uslovima datim u odobrenju za građenje i na osnovu glavnog ili izvedbenog projekta.
- (2) Iskolčavanje građevine vrši organ nadležan za katastar, pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje geodetske djelatnosti. O iskoličavanju se sačinjava zapisnik sa skicom iskoličavanja, a originali se dostavljaju investitoru, koji je dužan po jedan primjerak dostaviti nadležnom organu i nadležnoj inspekciji.
- (3) Za štetu proisteklu iz pogrešnog iskolčavanja odgovara lice koje je izvršilo iskolčavanje, po općim pravilima o naknadi štete.
- (4) Nadzorni organ je dužan pratiti iskoličavanje objekta, te provjeriti da li je stvarni položaj građevine u prostoru u skladu sa zapisnikom o iskolčavanju i odobriti nastavak radova.
- (5) Nadzorni organ dužan je provjeriti da li je iskop temelja građevine urađen u skladu sa zapisnikom o iskoličavanju i odobriti nastavak radova.

Član 128.

(Uređenje gradilišta)

- (1) Uređenje gradilišta mora biti u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/09).
- (2) Konkretna rješenja tehničkog uređenja i opremanja gradilišta obrađuju se u sklopu projekta tehnologije i organizacije građenja.
- (3) Sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. izvođač mora ukloniti odmah po završetku građenja.
- (4) Investitor je obavezan da zemljište na području gradilišta kao i na prilazu gradilištu dovede u stanje u skladu sa uslovima iz lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, a najkasnije na dan izdavanja odobrenja za upotrebu.

Član 129.

(Dokumentacija na gradilištu)

Izvođač na gradilištu mora imati slijedeću dokumentaciju:

- a) rješenje o upisu u sudski registar,
- b) akt o imenovanju odgovorne osobe (voditelja gradnje, odnosno voditelja pojedinih radova)
- c) odobrenje za građenje i glavni projekat,
- d) ovjerene izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama, od strane projektanta i revizije, a ovjerom na koricama projekta sa navedenim brojem i datumom odobrenja za građenje i urbanističke saglasnosti, a samo urbanističke saglasnosti za objekte koji ne podliježu izdavanju odobrenja za građenje, od strane organa koji je izdao navedene akte, sa datumom potpisom i pečatom ovlaštenog lica u organu uprave,
- e) građevinski dnevnik,
- f) građevinsku knjigu,
- g) akt investitora o imenovanju nadzornog organa,
- h) dokaz o ispitivanju i kvalitetu ugrađenih materijala, proizvoda i opreme,
- i) zapisnik o iskolčavanju građevine,
- j) nacrt (šema) organizacije gradilišta,
- k) izjava izvođača radova o broju i kvalifikacionoj strukturi angažovanih radnika na gradilištu.

POGLAVLJE VII. ODOBRENJE ZA UPOTREBU

Član 130. (Odobrenje za upotrebu)

- (1) Svaka izgrađena građevina za koju se izdaje odobrenje za građenje smije se početi koristiti odnosno staviti u pogon nakon što nadležni organ izda dozvolu za njenu upotrebu (u daljem tekstu: odobrenje za upotrebu) na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda građevine i završenog pregleda urbanističko-građevinske inspekcije.
- (2) Izuzetno od prethodnog stava za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, te zahvate u prostoru definisane članom 111. ovog zakona izdaje se uvjerenje o završetku objekta nakon izvršenog tehničkog pregleda i završnog pregleda urbanističko-građevinske inspekcije.
- (3) Odobrenje za upotrebu može se na zahtjev investitora izdati i za dio građevine prije dovršetka građenja cijele građevine:

- a) kada je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje (npr.: korištenja mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za snabdijevanje energijom i dr.);
 - b) kada je u pitanju složena građevina;
 - c) kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine.
- (4) U slučaju složene građevine, pojedina odobrenja za upotrebu dijelova građevine se izdaju prema uslovima određenim načelnim odobrenjem, glavnim projektom i odobrenjem za građenje za taj dio građevine. Nakon završetka složene građevine po službenoj dužnosti izdaje se jedinstveno odobrenje za upotrebu za cijelu građevinu kojim se objedinjuju sva prethodno izdata odobrenja za upotrebu za dijelove složene građevine.
 - (5) Procedura izdavanja odobrenja za upotrebu, odnosno uvjerenja o završetku objekta se provodi prema Zakonu o upravnom postupku, a stranka u postupku je investitor.

Član 131.

(Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu)

- (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu, investitor podnosi Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi, koja je izdala odobrenje za građenje.
- (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana investitor prilaže:
 - a) kopiju odobrenja za građenje, uključujući i eventualne izmjene i dopune, a za građevine i zahvate uprostoru iz člana 111. ovog zakona zapisnik o inspekcijskom pregledu prije početka građenja,
 - b) geodetski snimak građevine i parcele izrađen na katastarskoj podlozi u analognom ili digitalnom obliku od strane ovlaštenog lica registrovanog za obavljanje geodetske djelatnosti,
 - c) pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima,
 - d) pisani izvještaj nadzora nad građenjem, sa potvrdom o kompletnosti radova.
- (3) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana, umjesto dokumentacije koju izdaje ili o kojoj evidenciju vodi nadležan organ za vođenje postupka, zahtjev treba sadržavati dovoljno podataka na osnovu kojih je moguće potrebnu dokumentaciju pribaviti po službenoj dužnosti.

Član 132.
(Tehnički pregled)

- (1) Tehničkim pregledom utvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje, tehničkim propisima i normativima, kao i uslovima za građevinu utvrđenim posebnim propisima.
 - (2) Tehnički pregled vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno nakon izvršenja svih radova predviđenih odobrenjem za građenje i glavnim, odnosno izvedbenim projektom.
 - (3) Ukoliko je u toku građenja došlo do manjih odstupanja koje ne podliježu izmjeni i/ili dopuni odobrenja za građenje, investitor je dužan da za tehnički pregled pripremi i projekat izvedenog stanja.
 - (4) Tehnički pregled mora se obaviti u roku od najviše 20 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu, ili najviše 8 dana od dana imenovanja komisije za tehnički pregled.
 - (5) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba najkasnije 8 dana prije tehničkog pregleda obavještava o mjestu i terminu tehničkog pregleda investitora, predsjednika i članove komisije.
 - (6) Predsjednik i članovi komisije za tehnički pregled o izvršenom tehničkom pregledu sastavljaju zapisnik u koji se unosi i mišljenje svakog člana da li se izgrađena građevina može koristiti ili se moraju otkloniti nedostaci, odnosno da se ne može izdati odobrenje za upotrebu. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi članovi komisije.
 - (7) Predsjednik, odnosno članovi komisije za tehnički pregled moraju obaviti tehnički pregled u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa.
 - (8) Troškove obavljanja tehničkog pregleda, koji se utvrđuje za svaki konkretan slučaj na osnovu kriterija iz posebne odluke Vlade Kantona, odnosno općinskog načelnika, snosi investitor.
- (2) Broj članova komisije zavisi od vrste i složenosti građevine i od vrsta radova koje komisija pregleda, odnosno komisija mora imati po jednog stručnog člana za svaku vrstu radova koje pregleda. Jedan od članova komisije je predsjednik komisije i on koordinira rad. Za manje složene građevine komisija može imati najviše tri člana.
 - (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana komisiju za tehnički pregled zahvata u prostoru definisanog članom 111. ovog zakona, sačinjavaju dva lica tehničke struke arhitektonskog ili građevinskog smjera zaposlena u organu koji je izdao odobrenje za građenje izuzev lica koja su učestvovala u postupku donošenja tog odobrenja.
 - (4) Članovi komisije mogu biti diplomirani inženjeri odgovarajuće struke sa pet godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom.
 - (5) U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica koja su učestvovala u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadležni inspektor koji je vršio nadzor nad gradnjom objekta.
 - (6) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba koja imenuje komisiju za tehnički pregled dužna je najmanje jednom u dvije godine objaviti javni oglas stručnim licima da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće u komisijama. Javni oglas mora biti objavljen najmanje u jednom dnevnom listu.
 - (7) Provjeru ispunjavanja uslova iz oglasa iz stava (6) ovog člana vrši stručna komisija koju imenuje odgovorno lice Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe i sastavlja listu kvalifikovanih stručnjaka.

Član 134.
(Dužnost investitora u postupku tehničkog pregleda)

Član 133.
(Komisija za tehnički pregled)

- (1) Tehnički pregled obavlja komisija iz reda kvalifikovanih stručnjaka koju rješenjem, u roku od najkasnije 8 dana od dana prijema potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu, imenuje Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba koja je izdala odobrenje za građenje.
- (1) Investitor je dužan osigurati prilikom tehničkog pregleda prisustvo svih sudionika u građenju, osigurati uslove za rad, te slobodan i neometan pristup svim dijelovima građevine uz potrebnu stručnu asistenciju nadzora i izvođača.
 - (2) Investitor je dužan, najkasnije 8 dana prije tehničkog prijema, komisiji za tehnički pregled dostaviti na uvid i raspolaganje tokom njenog rada dokumentaciju na osnovu koje je izgrađena građevina, odnosno izvedeni radovi :

- a) dokumentaciju iz člana 131.,
 - b) ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste građevine.
- (3) Dokumentaciju iz stava (2) ovog člana komisija za tehnički pregled mora uredno vratiti investitoru po okončanju svog rada.

Član 135.

(Izdavanje odobrenja za upotrebu)

- (1) Odobrenje za upotrebu se izdaje u formi rješenja prema Zakonu o upravnom postupku, na osnovu pozitivne ocjene iz zapisnika komisije za tehnički pregled najkasnije u roku od 7 dana od dana dostave zapisnika o tehničkom pregledu.
- (2) Predsjednik komisije za tehnički pregled dužan je da nakon obavljenog tehničkog pregleda zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi najkasnije u roku od 5 dana po izvršenom tehničkom pregledu.
- (3) Ukoliko je na osnovu zapisnika iz stava (2) ovog člana utvrđeno da ima nedostataka, Ministarstvo ili nadležna općinska služba donijet će zaključak kojim se utvrđuje rok za otklanjanje nedostataka, a najduže u roku do 90 dana.
- (4) Ako su zapisnikom komisije za tehnički pregled utvrđeni nedostaci na građevini, koje je potrebno otkloniti, a ti nedostaci ne utiču na tehničke karakteristike bitne za građevinu prema odredbama ovog zakona, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba može izdati privremeno odobrenje za upotrebu i odrediti rok u kojem se uočeni nedostaci moraju otkloniti. Rok i vrijeme trajanja privremenog odobrenja za upotrebu ne mogu biti duži od 90 dana.
- (5) Po ukklanjanju nedostataka iz stava (3) i (4) ovog člana, investitor je dužan obavijestiti nadležni organ, podnijeti dokaze o otklanjanju nedostataka i zahtijevati ponovni tehnički pregled.
- (6) U ponovnom tehničkom pregledu, koji može obaviti i jedan član komisije, pregledaju se samo oni radovi koje je trebalo popraviti ili doraditi, o čemu se sačinjava zapisnik. Ako su svi nedostaci otklonjeni, nadležni organ izdaje rješenje o odobrenju za upotrebu u roku od 7 dana od dostave zapisnika o ponovnom tehničkom pregledu.
- (7) Ukoliko se prilikom ponovnog tehničkog pregleda utvrdi i zapisnički konstatuje da nedostaci nisu otklonjeni, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska

služba u pismenoj formi obavještava investitora o novom roku za otklanjanje nedostataka i postupak se ponavlja. Ukoliko nedostaci nisu ponovo otklonjeni, donosi se rješenje o odbijanju izdavanja odobrenja za upotrebu i o tome obavještava nadležna inspekcija.

- (8) Ako se tehničkim pregledom utvrdi i zapisnički konstatuje da se nedostaci na građevini ne mogu otkloniti ili da postoji neotklonjiva opasnost po stabilnost građevine, život ili zdravlje ljudi, okolicu, saobraćaj ili susjedne objekte, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu i preporučiti će nadležnoj inspekciji da donese rješenje o ukklanjanju građevine.
- (9) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba je dužna poslati kopiju odobrenja za upotrebu sa zapisnikom komisije za tehnički pregled objekta, nadležnoj inspekciji.
- (10) Građevina za koju je izdano odobrenje za upotrebu, odnosno rješenje o završenoj građevini, upisuje se u zemljišne knjige.

Član 136.

(Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu)

- (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu odbit će se:
 - a) ako je građevina izgrađena bez odobrenja za građenje,
 - b) ako su tokom građenja izvršene izmjene i/ili dopune na građevini koje podliježu izmjeni i/ili dopuni odobrenja za građenje, a da prethodno nije zatražena izmjena i/ili dopuna odobrenja kod Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe,
 - c) ako zahtjev podnese lice na koga nije izdato odobrenje za građenje, a da prethodno nije izvršena izmjena odobrenja za građenje u smislu promjene imena investitora.
 - d) ako se po zapisniku o tehničkom pregledu u ostavljenom roku ne otklone nedostaci koji bitno utiču na stabilnost i sigurnost građevine,
 - e) ako se po zapisniku o tehničkom pregledu utvrdi da se nedostaci na građevini ne mogu otkloniti ili da postoji neotklonjiva opasnost po stabilnost građevine, život ili zdravlje ljudi, okolicu, saobraćaj ili susjedne objekte.
- (2) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba će o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu obavijestiti nadležnu inspekciju.

Član 137.
(Rješenje o završetku građevine)

Rješenje o završetku građevine ili zahvata u prostoru za koje nije potrebno izdavanje odobrenja za građenje prema članu 111. ovog zakona, izdaje se u skladu sa Zakonom o upravnom postupku najkasnije u roku od 7 dana od dana dostavljanja pozitivne ocjene od strane nadležne općinske službe u skladu sa članom 133. stav (3) ovog Zakona.

Član 138.
(Odobrenje za probni rad)

- (1) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba može na osnovu mišljenja komisije za tehnički pregled, za građevinu koja po svom tehnološkom procesu s obzirom na ugrađene instalacije, opremu i postrojenje, zahtijevati probni rad, izdati odobrenje za probni rad.
- (2) Odobrenje za probni rad može se izdati samo pod uslovom da je komisija za tehnički pregled utvrdila da je građevina sagrađena u skladu sa izdanim odobrenjem za građenje i da puštanje građevine u probni rad ne ugrožava život i zdravlje ljudi, okolicu i susjedne građevine.
- (3) Probni rad građevine iz stava (1) ovog člana može trajati najduže 12 mjeseci, a izuzetno, u posebno složenim tehnološkim procesima, probni rad se može produžiti za još 12 mjeseci.

Član 139.
(Odobrenje za upotrebu kod promjene namjene građevine)

- (1) Prije početka korištenja postojeće građevine kod promjene namjene potrebno je pribaviti odobrenje za upotrebu za novu namjenu. Za izdavanje odobrenja za upotrebu kod promjene namjene građevine shodno se primjenjuju članovi 130.do 136. ovog zakona.
- (2) Zahtjev za odobrenje za upotrebu kod promjene namjene građevine mora sadržavati:
 - a) kopiju urbanističke saglasnosti za promjenu namjene,
 - b) kopiju odobrenja za građenje koja obuhvata radove u vezi sa promjenom namjene,
 - c) pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima,
 - d) izvještaj nadzora nad građenjem, sa potvrdom o kompletnosti radova u vezi sa promjenom namjene.

- (3) Izuzetno od odredaba stava (2) ovog člana, umjesto dokumentacije koju izdaje ili o kojoj evidenciju vodi nadležan organ za vođenje postupka, zahtjev može sadržavati dovoljno podataka na osnovu kojih je moguće potrebnu dokumentaciju pribaviti po službenoj dužnosti.

Član 140.
(Žalbeni postupak)

- (1) Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu, odnosno rješenja o završetku građevine nadležne općinske službe, stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana.
- (2) Protiv rješenja Ministarstva stranka može izjaviti žalbu Komisiji za drugostepeno rješavanje Vlade Kantona u roku od 15 dana.

Član 141.
(Bespravno građenje)

- (1) Građenje građevine bez odobrenja za građenje nije dozvoljeno.
- (2) Za građevinu koja se gradi ili je izgrađena bez odobrenja za građenje ne smije se dati priključak na električnu mrežu, javni vodovod, kanalizaciju i drugu komunalnu infrastrukturu.

DIO PETI - UPOTREBA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Član 142.
(Korištenje i održavanje građevine)

- (1) Građevina se može koristiti samo na način koji je u skladu sa njenom namjenom.
- (2) Vlasnik građevine dužan je održavati građevinu na način da se u predviđenom vremenu njenog trajanja očuvaju tehnička svojstva bitna za građevinu definisana ovim zakonom, odnosno da se ne dozvoli narušavanje njenih spomeničkih svojstava, ako se radi o nacionalnom spomeniku, odnosno ako je ta građevina uvrštena u popis građevina kulturno-historijske baštine.
- (3) U slučaju oštećenja građevine koje ugrožava stabilnost same građevine ili njenog dijela, te ako postoji opasnost za susjedne građevine ili ljudsko zdravlje, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu kao opasnu do otklanjanja opasnosti.

- (4) Za građevine sa više vlasnika svi suvlasnici i vlasnici posebnih dijelova građevine snose po principu objektivne odgovornosti solidarno nastalu štetu trećim licima i ne mogu pojedinačno preduzimati zamjene i popravak zajedničkih dijelova i uređaja zgrade suprotno odredbama Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u Zeničko-dobojskom kantonu.
- (5) Fasade, krovovi objekata kao i olučne vertikale i slivnici zgrada u svim urbanim gradski područjima moraju se urediti u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, uz prethodno dobivenu saglasnost nađežne općinske službe, a finansiranje navedenih fasaderskih radova pada na teret vlasnika odnosno suvlasnika objekata, stanova i poslovnih prostora u zgradama kolektivnog stanovanja, primjenom odredbi Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.
- (6) Svi vlasnici ili suvlasnici koji ne postupe u skladu sa odredbama stava (5) ovog člana, a čiji objekti ugrožavaju sigurnost i zdravlje ljudi, čine prekršaj iz člana 184. stav (1) alineja b. ovog zakona.

Član 143. (Uklanjanje građevine)

- (1) Vlasnik građevine može pristupiti uklanjanju građevine ili njenog dijela, ako se ne radi o uklanjanju na osnovu inspekcijskog rješenja, samo na osnovu odobrenja za uklanjanje.
- (2) Odobrenje za uklanjanje izdaje Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba na zahtjev vlasnika građevine.
- (3) Uz zahtjev za uklanjanje građevine vlasnik prilaže:
- a) kopiju katastarskog plana sa podacima o korisnicima predmetne i susjednih parcela,
 - b) dokaz o pravu vlasništva građevine,
 - c) tri primjerka projekta uklanjanja građevine,
 - d) saglasnosti nadležnih institucija ili drugih pravnih lica za uklanjanje ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni interes (zaštita spomenika kulture, zaštita komunalnih i drugih instalacija i dr.) materijalna dobra, život i zdravlje ljudi, okolica,
 - e) procjena uticaja na okolicu u skladu sa posebnim zakonom ili odgovarajuća okolinska dozvola,
 - f) dokaz o uplati administrativne takse.
- (4) Projekat uklanjanja građevine sadrži:

- a) tehnički opis načina uklanjanja građevine, postupka s građevinskim otpadom i opis konačnog uređenja parcele,
 - b) sve potrebne nacрте građevine, uključujući planove i šeme za uklanjanje po fazama, proračune stabilnosti konstrukcije ili njenih dijelova tokom uklanjanja, odnosno demontaže,
 - c) tehnička rješenja osiguranja stabilnosti okolnih objekata i zemljišta,
 - d) elaborat zaštite na radu prilikom uklanjanja građevine,
 - e) elaborat o mjerama za otklanjanje i smanjenje uticaja na okolicu prilikom uklanjanja,
 - f) plan upravljanja građevinskim otpadom.
- (5) Projekat uklanjanja mogu da rade lica ovlaštena za izradu tehničke dokumentacije.
- (6) Kod uklanjanja građevine ili njenog dijela stručni nadzor za te radove je obavezan.

Član 144. (Postupak izdavanja odobrenja za uklanjanje)

- (1) U postupku izdavanja odobrenja za uklanjanje građevine primjenjuje se Zakon o upravnom postupku. Stranka u postupku je vlasnik građevine a zainteresirana strana, pored općine, može biti i vlasnik
- (1) ili zakupac nekretnine koja neposredno graniči sa građevinom (parcelom) za koju se izdaje odobrenje za uklanjanje.
- (2) Odobrenje za uklanjanje je upravni akt koji izdaje nadležni organ u roku od 30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva, ako se utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.
- (3) Kada nadležni organ utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje, dužan je o tome pismeno izvijestiti podnosioca zahtjeva, najkasnije u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev dopuni.
- (4) Ukoliko podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pismene obavijesti ne ispuní sve uslove ili pismeno ne obavijesti Ministarstvo, odnosno nadležnu općinsku službu o nemogućnosti ispunjavanja potrebnih uslova u zadanom roku, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba će zaključkom odbaciti zahtjev.

(5) Prije izdavanja odobrenja, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba je dužna da izvrši uvid na licu mjesta, zajedno sa nadležnim inspektorom i da provjeri saglasnost postavki iz projekta za uklanjanje sa stvarnim stanjem, da utvrdi eventualne rizike koji bi se mogli pojaviti prilikom uklanjanja, te da ustanovi mogući uticaj na zainteresirane strane. O svim zapažanjima se pravi službena zabilješka i ulaže u spis.

Član 145.

(Sadržaj odobrenja za uklanjanje)

- (1) Rješenje o odobrenju za uklanjanje građevine sadrži:
- podatke o stranci kojoj se izdaje odobrenje (naziv, odnosno ime sa sjedištem odnosno adresom),
 - podatke o građevini za koju se izdaje odobrenje za uklanjanje sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti građevine, sa oznakom lokacije (katastarske parcele),
 - naziv projekta sa nazivom pravnog lica koje je izradilo projekat uklanjanja,
 - izjavu u dispozitivu rješenja da je projekat uklanjanja sastavni dio odobrenja,
 - period za koji odobrenje važi,
 - obavezu stranke da prijavi početak izvođenja radova Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi koji izdaje odobrenje i nadležnoj inspekciji osam dana prije otpočinjanja radova,
 - druge podatke od značaja za specifičnu lokaciju i građevinu.
- (2) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba dužan je poslati kopiju odobrenja za uklanjanje nadležnoj inspekciji.
- (3) Kada Ministarstvo izdaje odobrenje za građenje, dužno je kopiju odobrenja dostaviti nadležnoj inspekciji u općini na čijoj se teritoriji gradi građevina.
- (4) Projekat uklanjanja je sastavni dio odobrenja za uklanjanje, što na projektu mora biti naznačeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe koja je izdala to odobrenje.

Član 146.

(Žalbeni postupak)

- (1) Protiv rješenja općinske službe za prostorno uređenje u postupku izdavanja odobrenja za uklanjanje, stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana.

(2) Protiv rješenja Ministarstva donesenog u postupku izdavanja odobrenja za uklanjanje stranka može izjaviti žalbu Komisiji za drugostepeno rješavanje Vlade Kantona u roku od 15 dana.

Član 147.

(Uklanjanje građevine zbog fizičke dotrajalosti ili oštećenja)

- (1) Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba po službenoj dužnosti, a na prijedlog nadležnog inspektora, rješenjem određuje uklanjanje građevine ili dijela građevine za koje se utvrdi da zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i većih oštećenja ne može dalje da služi svojoj namjeni ili da predstavlja opasnost po život ili zdravlje ljudi, okolne objekte i saobraćaj, kao i uslove i mjere koje je potrebno sprovesti, odnosno obezbijediti pri uklanjanju građevine ili dijela građevine.
- (2) Postupak iz stava (1) smatra se hitnim. Stranka u postupku je vlasnik građevine iz stava (1) ovog člana, a zainteresovana strana je nadležni inspektor.
- (3) Žalba protiv rješenja iz stava (1) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja. Žalbu podnosi vlasnik ili drugi zakoniti korisnik građevine Ministarstvu, odnosno Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Vlade Kantona, u roku od 15 dana.
- (4) Organizacija uklanjanja i pripadajući troškovi su obaveza vlasnika građevine. Ukoliko je vlasnik nepoznat ili odsutan, onda organizaciju i troškove preuzima Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba. Vlasnici takvih građevina nemaju pravo na naknadu štete zbog uklanjanja.
- (5) Ako se u postupku donošenja rješenja o uklanjanju građevine ili dijela građevine utvrdi da se opasnost po život ili zdravlje ljudi, okolne građevine i saobraćaj može ukloniti i rekonstrukcijom građevine ili njenog dijela, na zahtjev vlasnika može se prema odredbama ovog zakona odobriti rekonstrukcija građevine ili njenog dijela, pod uslovom da se izvede u roku koji odredi Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba.

DIO ŠESTI - NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA I INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 148.

(Opći principi)

- (1) Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

- (2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona obavlja urbanističko-građevinska inspekcija.
- (3) Poslove urbanističke inspekcije u oblasti planiranja obavlja urbanistički inspektor.
- (4) Poslove građevinske inspekcije u oblasti građenja obavlja građevinski inspektor.
- (5) Subjekt nadzora je dužan postupiti po rješenju urbanističko-građevinskog inspektora.

Član 149.

(Urbanističko - građevinski inspektori)

- (1) Za kantonalnog i općinskog urbanističkog inspektora postavlja se diplomirani inženjer arhitektonske ili građevinske struke struke sa 5 godina radnog iskustva u struci nakon ploženog stručnog ispita propisanim članom 99. ovog zakona, od čega najmanje 3 godine na poslovima prostornog planiranja.
- (2) Za kantonalnog i općinskog građevinskog inspektora postavlja se diplomirani inženjer arhitektonske ili građevinske struke struke sa 5 godina radnog iskustva u struci nakon ploženog stručnog ispita propisanim članom 99. ovog zakona.

Član 150.

(Obuhvat inspekcijskog nadzora)

- (1) Inspekcijskim nadzorom, prema ovom zakonu, obavlja se kontrola nad radom subjekata prostornog planiranja i uređenja, sudionika projektovanja i građenja, subjekata i sudionika korištenja, održavanja i uklanjanja građevina, kontrola dokumentacije o kvalitetu materijala i proizvoda koji se ugrađuju u građevine.
- (2) Pri izvršenju obaveza iz stava (1) ovog člana, kontroliše se izrada prostorno planske dokumentacije, usklađenosti planova užeg područja sa planom šireg područja, usaglašenosti lokacijske informacije odnosno urbanističke saglasnosti sa detaljnim planskim dokumentom ili planom šireg područja, nadzor nad radom sudionika u građenju, korištenju, održavanju i uklanjanju građevine, i kontrola kvaliteta materijala građevinskih proizvoda.
- (3) Svoju obavezu inspekcija vrši kroz inspekcijski nadzor.
- (4) U izvršenju poslova inspekcijskog nadzora mogu se, angažovati ovlaštene institucije koje su specijalizovane za pojedina tehnička područja, naročito s obzirom na ispitivanje i ocjenu kvaliteta.

Član 151.

(Preventivno djelovanje inspekcije)

- (1) S ciljem suzbijanja bespravnog korištenja zemljišta, odnosno građenja i drugih zahvata u prostoru, nadležna inspekcija je dužna da djeluje u skladu sa zakonom.
- (2) Lokalni organi (mjesne zajednice, služba civilne zaštite) planirat će javne tribine sa ciljem informisanja o procesu zakonitog građenja, davanja konkretnih savjeta i podsticanja poštivanja propisa, u saradnji sa nadležnim inspektorom.

Član 152.

(Inspekcijski nadzor)

- (1) Inspekcijski nadzor obavlja se po službenoj dužnosti i po nalogu izdatom od strane ovlaštenog lica nadležne inspekcije, u skladu sa zakonom.
- (2) Subjekti, sudionici, aktivnosti i rezultati u oblasti prostornog planiranja i uređenja, kao i provođenja planskih dokumenata se kontrolišu redovnim pregledima u procesu izrade i provođenja planskih dokumenata.
- (3) Subjekti i sudionici u oblasti projektovanja, izgradnje građevine i vršenja drugih zahvata u prostoru, se kontrolišu redovnim inspekcijskim nadzorom i na zahtjev drugog nadležnog organa ili ovlaštenog sudionika, odnosno zainteresovane strane u tom procesu.
- (4) Učesnici u građenju, vlasnik odnosno korisnik građevine dužni su nadležnom inspektoratu omogućiti provođenje nadzora te dati na uvid svu dokumentaciju, omogućiti pregled građevine i proizvoda kao i obavljanje drugih radnji u vezi sa nadzorom.
- (5) Kod kompleksnih i obimnih građevina, ovlašteno lice nadležne inspekcije formira tim inspektora različitih specijalnosti koji će timski vršiti preglede na gradilištu.

Član 153.

(Nadležnosti inspektora)

- (1) Kantonalni inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad:
 - a) izradom planskih dokumenata koje donosi Skupština Kantona i dokumenata za koje Ministarstvo daje svoju saglasnost prije njihovog usvajanja,
 - b) ostvarivanjem i provedbom Prostornog plana Kantona i Prostornog plana područja posebnih obilježja Kantona,
 - c) stručnom ocjenom na osnovu koje se donose urbanističko-tehnički uslovi za građevine za koje je nadležno Ministarstvo,

- d) usaglašenošću lokacijske informacije odnosno urbanističke saglasnosti sa planskim dokumentima i stručnom ocjenom za građevine za koje Ministarstvo izdaje lokacijsku informaciju odnosno urbanističku saglasnost,
- e) primjenom urbanističko-tehničkih građevinskih normativa i propisa,
- f) izgradnjom i korištenjem građevina i drugih zahvata u prostoru za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo,
- g) kvalitetom ugrađenih građevinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u građevinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadležnosti.

(2) Općinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad:

- a) izradom planskih dokumenata na nivou općine,
- b) ostvarivanjem i provođenjem planskih dokumenata na nivou općine,
- c) stručnom ocjenom na osnovu koje se donose urbanističko-tehnički uslovi za građevine za koje je nadležna općinska služba;
- d) usaglašenosti lokacijske informacije odnosno urbanističke saglasnosti sa planskim dokumentima i stručnom ocjenom, za građevine za koje je nadležna općinska služba,
- e) primjenom urbanističko-tehničkih građevinskih normativa i propisa;
- f) izgradnjom i korištenjem građevina i drugih zahvata u prostoru za koje odobrenje za građenje nadležna općinska služba,
- g) kvalitetom ugrađenih građevinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u građevinama i zahvatima uprostoru iz svoje nadležnosti.

Član 154.

(Prava i dužnosti inspektora u oblasti prostornog planiranja, uređenja i provođenja planskih dokumenata)

- (1) U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog planiranja, uređenja i provođenja planskih dokumenata inspektor ima pravo i dužnost:
 - a) narediti obustavu izrade i donošenja planskih dokumenata ako se obavlja protivno odredbama ovog zakona i drugih propisa, te utvrditi rok za otklanjanje tih nepravilnosti,
 - b) zabraniti provođenje planskog dokumenta koji nije u skladu sa odredbama ovog zakona i kantonalnih propisa za njegovo provođenje, ili je njegovo donošenje bilo u suprotnosti sa zakonom i drugim

propisima, te o tome obavijestiti donosioca plana,

- c) narediti obustavu svake aktivnosti koja se obavlja protivno propisima o zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa, te urbanog standarda,

- d) narediti obustavu provođenja planskog dokumenta ako utvrdi da prijeti opasnost da se promjenom namjene zemljišta u skladu sa tim planom ugrožavaju ili pogoršavaju uslovi na određenom području,

- e) prijaviti slučaj povrede zakona i propisa od strane subjekata prostornog planiranja Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi za prostorno planiranje.

- f) proglasiti ništavim dokument lokacijske informacije odnosno urbanističke saglasnosti ako utvrdi da nisu izdani u skladu s ovim zakonom, odnosno da nisu u saglasnosti sa odgovarajućim planskim dokumentom,

- g) narediti da se otklone u određenom roku utvrđene nepravilnosti u primjeni ovoga zakona i kantonalnih propisa za njegovo provođenje, ako u odredbama tačaka a) do d) ovog člana nisu određene druge mjere.

- (2) Inspektor može izdati odgovarajući prekršajni nalog, odnosno zahtjev za pokretanje krivičnog prekršajnog postupka zbog povrede odredbi ovog zakona u vezi sa prostornim planiranjem i uređenjem i provođenjem planskih dokumenata prema fizičkim licima, pravnim licima i njihovim odgovornim licima, drugim odgovornim licima i neposrednim izvršiocima tih krivičnih i prekršajnih postupaka.

Član 155.

(Prava i dužnosti inspektora u oblasti građenja, upotrebe, održavanja i uklanjanja građevine)

- (1) U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti građenja, upotrebe, održavanja i uklanjanja građevine, inspektor ima pravo i dužnost sudionicima u građenju:

- a) narediti otklanjanje nepravilnosti,
- b) narediti obustavu građenja,
- c) narediti uklanjanje građevine,
- d) narediti zabranu upotrebe.

- (2) Inspektor može izdati odgovarajući prekršajni nalog, odnosno zahtjev za pokretanje krivičnog i prekršajnog postupka zbog povrede odredbi ovog zakona u vezi sa građenjem, upotrebom, održavanjem i uklanjanjem građevine, prema svim fizičkim licima, pravnim licima, njihovim odgovornim licima i neposrednim izvršiocima tih krivičnih i prekršajnih postupaka.

Član 156.
(Otklanjanje nepravilnosti)

- (1) U provođenju inspeksijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost sudionicima u građenju rješenjem narediti da u primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi.
- (2) U provođenju inspeksijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti vlasniku postojeće građevine, odnosno investitoru da otkloni nedostatke na građevini koji su nastali ili su uočeni tokom njenog korištenja, ako utvrdi da ti nedostaci mogu ugroziti pouzdanost građevine, susjednih građevina, život i zdravlje ljudi, okolicu i nesmetan pristup osobama s umanjanim tjelesnim sposobnostima.
- (3) U provođenju inspeksijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da rješenjem naredi obustavu upotrebe građevine, ukoliko za nju nije pribavljeno odobrenje za probni rad, odnosno odobrenje za upotrebu, ili je istekao rok odobrenja.

Član 157.
(Obustava građenja)

- (1) Inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti obustavu daljeg građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova:
 - a) ako se građevina gradi ili rekonstruiše protivno odobrenju za građenje, odnosno protivno lokacijskoj informaciji ili urbanističkoj saglasnosti za građevine za koje nije potrebno odobrenje za građenje, te odrediti primjereni rok za usklađivanje izvedenog stanja s odobrenim projektom građevine, odnosno za dobivanje izmijenjenog ili dopunjenog odobrenja za građenje, odnosno izmijenjene i dopunjene urbanističke saglasnosti za građevine za koje nije potrebno odobrenje za građenje,
 - b) ako se nakon zaključka kojim se dozvoljava obnova postupka za odobrenje za građenje nastavi sa izvođenjem radova,
 - c) ako se građevina gradi, odnosno rekonstruiše, a da u roku određenom rješenjem nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci,
 - d) ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti u projektu ili izvođenju radova koji mogu ugroziti tehnička svojstva bitna za građevinu propisana ovim zakonom, te odrediti primjereni rok za otklanjanje tih nedostataka,
 - e) ako utvrdi da prijeti opasnost da se promjenom namjene zemljišta na kojem se gradi ili samim

građenjem mogu ugroziti ili pogoršati uslovi na određenom području,

- f) ako utvrdi da se radovi izvode na način da se ugrožava stabilnost susjednih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu, saobraćajne površine, komunalne i druge instalacije, te narediti hitne mjere zaštite,
 - g) ako utvrdi da radove izvodi ili vrši nadzor pravno ili fizičko lice koje nije registrovano za izvođenje ili nadzor te vrste radova, odnosno koje ne ispunjava posebne uslove propisane ovim zakonom,
 - h) ako se ni nakon ponovljenih pokušaja za uspostavu kontakta s investitorom on ne pojavi na gradilištu na kojem su utvrđene povrede propisa,
 - i) ako postoji osnovana sumnja da je odobrenje za građenje izdato u suprotnosti važećom planskom dokumentacijom, sa urbanističkom saglasnošću ili lokacijskom informacijom.
- (2) U slučajevima iz tačaka b) do h) stava (1) ovog člana inspektor će narediti na licu mjesta i zatvaranje gradilišta, odnosno građevine obilježavajući ga na propisani način, posebnom oznakom, nakon čega investitor i izvođač ne smiju nastaviti dalje građenje, odnosno izvođenje pojedinih radova.
 - (3) Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine propisati će Ministarstvo posebnim pravilnikom.

Član 158.
(Uklanjanje građevine)

- (1) Inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti investitoru da o svom trošku izvrši uklanjanje građevine ili njezinog dijela, ili otklanjanje posljedice izvršenih zahvata u prostoru i uspostavi prijašnje stanje:
 - a) ako se građevina gradi, odnosno rekonstruiše ili je izgrađena bez odobrenja za građenje ili se gradi odnosno rekonstruiše suprotno izdatom odobrenju za građenje,
 - b) ako se gradi protivno odobrenju za građenje ili protivno lokacijskoj informaciji ili urbanističkoj saglasnosti za građevine za koje nije potrebno odobrenje za građenje, a u određenom roku se nije uskladilo izvedeno stanje s odobrenim projektom građevine, odnosno nije dobila izmjena ili dopuna odobrenja za građenje, odnosno izmjena ili dopuna urbanističke saglasnosti,
 - c) ako se tokom građenja utvrde neotklonjivi nedostaci zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine ili

stabilnost okolnih građevina ili su na drugi način ugroženi životi ljudi ili okolica, inspektor će narediti, kada je to potrebno, i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga,

- d) ako utvrdi da je uslijed dotrajalosti ili većih oštećenja postojeće građevine neposredno ugrožena stabilnost građevine ili njezinog dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a ta se opasnost ne može na drugi način otkloniti, kada inspektor naređuje i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga (podupiranje konstrukcije, sklanjanje ljudi i sl.),
 - e) ako se u skladu sa ovim zakonom ne uklone privremene građevine izgrađene na gradilištu u okviru pripremnih radova, kao i privremene građevine iz člana 124. ovog zakona
- (2) U slučajevima iz tačaka a), b), c) i d) stava (1) ovog člana inspektor će prije donošenja rješenja na licu mjesta izvršiti zatvaranje gradilišta, odnosno građevine, obilježavajući ga na propisani način.
- (3) Ako se građevina iz tačke d) stava (1) ovog člana nalazi u naseljima ili dijelovima naselja, koja su upisana u registru spomenika kulture kao urbanistička cjelina, ili je građevina spomenik kulture ili se nalazi na zaštićenom dijelu prirode, rješenje o uklanjanju ne može se donijeti bez saglasnosti Ministarstva, odnosno institucije nadležne za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Postupak davanja saglasnosti Ministarstva, odnosno institucije nadležne za zaštitu kulturne i prirodne baštine je hitan.
- (4) Ako u slučajevima iz stava (1) ovog člana investitor, odnosno vlasnik ne postupi po rješenju inspektora o uklanjanju građevine ili njenog dijela, rješenje će se izvršiti pomoću drugog lica na trošak investitora, odnosno vlasnika.
- (5) Način izvršenja rješenja i druge uslove izvršenja uklanjanja građevine rješenjem određuje inspektor.
- (6) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove za objekte iz svoje nadležnosti, odnosno nadležna općinska služba dužni su shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH izvršiti izbor pravnog lica iz stava (4) ovog člana, čije usluge će se koristiti za izvršenje rješenja građevinske inspekcije.
- (7) Sredstva za troškove izvršenja inspekcijskog rješenja putem pravnog lica registrovanog za poslove građenja, obezbjeđuju se iz kantonalnog, odnosno općinskog budžeta do naplate od investitora.

Član 159. (Zabrana upotrebe)

- (1) Inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti zabranu upotrebe građevine ili njenog dijela u slučaju:
- a) da nije pribavljeno odobrenje za upotrebu za građevinu ili njen dio, odnosno rješenje o završetku građevine,
 - b) ukoliko je upotreba građevine opasna po život i zdravlje ljudi,
 - c) ukoliko za nju nije pribavljeno odobrenje za probni rad ili je rok za probni rad istekao a da nije dobiveno odobrenje za upotrebu,
 - d) ukoliko postoji osnovana sumnja da je građevina dobila upotrebnu dozvolu na osnovu pozitivnog mišljenja komisije za tehnički pregled, a koji nije bio obavljen u skladu sa članom 132. stav (1) ovog zakona.
- (2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana inspektor će izvršiti zatvaranje građevine obilježavajući ga na način propisan pravilnikom kojeg će donijeti Ministar.

Član 160. (Mjere naredene zapisnikom)

- (1) Inspektor može zapisnikom narediti izvršenje potrebnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu i u drugim hitnim slučajevima za koje smatra da su opravdani.
- (2) Rok za izvršenje naredenih mjera počinje teći od dana uručenja zapisnika.
- (3) Inspektor je dužan izdati i dostaviti subjektu nadzora pisano rješenje o naredenim mjerama u roku od tri dana od dana kada je zapisnikom naredeno izvršenje mjera.

Član 161. (Nepoznat investitor)

- (1) Ako inspektor utvrdi da se građenje vrši suprotno planskom dokumentu, protivno odredbama zakona, pri čemu je investitor nepoznat ili je nepoznato njegovo boravište, može donijeti rješenje i bez saslušanja investitora. Inspektor će odgovarajuće rješenje i zaključak o dozvoli izvršenja oglasiti na oglasnoj ploči nadležne inspekcije, a isto postaviti na građevini koja se gradi ili objektu kontrole.
- (2) Rok izvršenja mjera sadržanih u aktima iz stava (1) ovog člana kao i rok za žalbu počinje teći od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj ploči organa u kojem je organizovana inspekcija.

- (3) Inspektor može investitoru koji je nepoznat ili nepoznatog boravišta ostaviti pismeni poziv za saslušanje na građevini koja se gradi.
- (4) Ukoliko se, uprkos poduzetim mjerama iz stavova (1) i (3) ovog člana ne može stupiti u kontakt sa nepoznatim investitorom, a to bitno utječe na dalji razvoj nezakonitog građenja, inspektor je ovlašten da zatvori gradilište.
- (5) U slučaju više investitora, suvlasnika, suposjednika ili nepoznatih vlasnika, svi su solidarno i pojedinačno odgovorni za izvršenje akata donesenih po postupanju inspektora, isto važi i u slučaju spornog vlasničkog odnosa odnosno sudskog spora nad vlasništvom-suvlasništvom ili posjedništvom odnosno suposjedništvom objekata ili građevina, za primjenu odredbi ovog zakona.

Član 162.

(Rekonstrukcija građevine registrovane kao spomenik kulture)

- (1) U slučaju rekonstrukcije bez odobrenja za građenje građevine koja je registrovana kao spomenik kulture, inspektor ima pravo i dužnost na licu mjesta rješenjem narediti obustavu daljeg građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova, te narediti uspostavu prijašnjeg stanja odnosno popravak građevine. Inspektor ujedno naređuje zatvaranje gradilišta i vrši njegovo obilježavanje posebnom oznakom, kao i hitne mjere osiguranja ukoliko je to potrebno.
- (2) Rješenjem iz stava (1) ovog člana ujedno se naređuje investitoru da u roku od 3 dana, od institucije nadležne za zaštitu kulturne i prirodne baštine, zatraži određivanje načina uspostave prijašnjeg stanja, odnosno popravak građevine.
- (3) O slučaju iz stava (1) ovog člana inspektor je dužan obavijestiti instituciju nadležnu za zaštitu kulturne i prirodne baštine i nadležnu policijsku upravu.
- (4) Institucija nadležna za zaštitu kulturne i prirodne baštine dužna je nalaz i mišljenje o uspostavi prijašnjeg stanja, odnosno popravku spomenika kulture dostaviti nadležnom inspektoru.

Član 163.

(Žalba na rješenje inspektora)

- (1) U postupku inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.
- (2) Na rješenje kantonalnog i općinskog inspektora iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba u roku od

15 dana od dana prijema rješenja. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

- (3) Žalba se podnosi Ministarstvu.

Član 164.

(Obaveze inspektora)

Ukoliko inspektor smatra da rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno o odobrenju za građenje sadrži nepravilnosti koje su zakonom predviđene kao razlog ništavosti, dužan je obavijestiti Ministarstvo, odnosno nadležnu općinsku službu o postojanju razloga za proglašavanja rješenja ništavnim.

DIO SEDMI - KAZNE NE ODREDBE POGLAVLJE I. KRIVIČNA DJELA

Član 165.

- (1) Službeno lice u Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi koje vodi postupak izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti i donosi rješenje suprotno važećim planskim dokumentima i/ili uslovima propisanim ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine (član 66. stav (1) i član 69. stavovi (1) i (3)).
- (2) Službeno lice u nadležnoj općinskoj službi, koje priprema mišljenje u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti iz nadležnosti Ministarstva, suprotno planskim dokumentima i/ili uslovima propisanim ovim zakonom, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine (član 69. stav (2)).
- (3) Službeno lice u nadležnoj općinskoj službi koje priprema mišljenje u postupku izdavanja preduslova za odobravanje planirane promjene u prostoru iz nadležnosti Ministarstva, suprotno važećem planskom dokumentu i/ili uslovima propisanim ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, kaznit će se kaznom zatvora od u trajanju od tri mjeseca do tri godine (član 63. stav (2)).
- (4) Odgovorno lice u pravnom licu koje ima svojstvo investitora kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do tri godine, ako bez odobrenja za građenje, suprotno planskom dokumentu, pristupi:
- a) izgradnji nove građevine (član 110. stav (1),
 - b) rekonstrukciji, dogradnji ili nadogradnji postojeće građevine (član 114.)

- (5) Za krivična djela iz stava (4) ovog člana kazniće se kaznom zatvora i fizičko lice u trajanju do jedne godine.

POGLAVLJE II. PREKRŠAJI

Član 166.

- (1) Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kazniće se pravno lice ako:
- a) ako postupi suprotno članu 16. stav (4) ovog zakona.
 - b) obavlja poslove iz člana 21. ovog zakona, a nije registrovano za tu djelatnost,
 - c) ako kao nosilac izrade pristupi izradi ili izmjeni planskog dokumenta protivno ovom zakonu, propisima donesenih na osnovu ovog zakona, odluci o pristupanju izradi planskog dokumenta i ne osigura usklađenost sa planskim dokumentom šireg područja, (član 45. stavovi (5) i (6)).
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 167.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u Ministarstvu, odnosno nadležnoj općinskoj službi ako:
- a) ako postupi suprotno odredbama člana 27. stav (2) i (3),
 - b) pristupi izradi, odnosno izmjeni planskog dokumenta, prije donošenja odluke o pristupanju izradi, odnosno izmjeni planskog dokumenta, (član 42. stav (1),
 - c) izradu planskog dokumenta povjeri pravnom licu ili upravnoj organizaciji suprotno članu 45.
 - d) ako ne omogućiti slobodan pristup i ne daje informacije o usvojenim planskim dokumentima, ako ne stavi planski dokument na stalni javni uvid kod nadležnog organa, ili ako isti ne postavi na web-stranicu (član 48. stav (6) i (7),
 - e) ne izda lokacijsku informaciju odnosno urbanističku saglasnost, odobrenje za građenje, odobrenje za upotrebu ili rješenje o završetku građevine u propisanim rokovima, (član 62. stav (4), član 117. stav (2), član 135. i član 137.),

- f) izda lokacijsku informaciju odnosno urbanističku saglasnost, odobrenje za građenje, odobrenje za upotrebu i rješenje o završetku građevina suprotno odredbama ovog zakona, odnosno izda te akte a da organ ili služba kojim rukovodi nije nadležan za takve slučajeve, (član 66. stav (1) i (2), član 67., član 69., član 117., član 135. i član 137.),
- g) ne čuva tehničku dokumentaciju. (član 107., stav (5).

Član 168.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnoj općinskoj službi ako ne postupi po odredbi člana 54. stav (1).

Član 169.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj Javna preduzeća, agencije i druge subjekti ako ne postupe po odredbama člana 54. stav (2) i (3).
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u Javnom preduzeću, agenciji i drugim subjektima novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 170.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice - investitor ako:
- a) projektovanje, reviziju projekta, nadzor ili građenje povjeri pravnom ili fizičkom licu koje nije registrovano za obavljanje tih djelatnosti, (član 93. stav (2),
 - b) ne osigura stručni nadzor nad građenjem, (član 93. stav (3),
 - c) ne pribavi elaborat iskolčenje građevine u propisanom roku, (član 93. stav (7),
 - d) pristupi građenju bez odobrenja za građenje, ukoliko nije drugačije utvrđeno odredbama ovog zakona, (član 110. stav (1) i član 113.),
 - e) gradi protivno odobrenju za građenje, a nije osigurana izmjena i dopuna odobrenja za građenje, (član 121. stav (1))
 - f) koristi građevinu ili njezin dio bez odobrenja za upotrebu, (član 130. Stav (1)

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice investitora kao pravnog lica novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM.

Član 171.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 800 do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice - investitor ako:

- a) ne prijavi početak građenja u propisanom roku, (član 93. stav (8))
- b) u slučaju prekida radova ne osigura građevinu, susjedne građevine i površine, odnosno u određenom roku, ponovo ne prijavi početak radova, (član 93. stav (9))
- c) ne ukloni privremenu građevinu u određenom roku, (član 124. stav (2))
- d) po završetku građenja ne dovede zemljište u stanje propisano članom 128. stav (4)

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice investitora kao pravnog lica novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.500 KM.

Član 172.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice – vlasnik ako ukloni građevinu bez odobrenja za uklanjanje, (član 143. stav (1))

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i fizičko lice – vlasnik građevine novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

Član 173.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje gradi za

nepoznatog kupca ako nadzor ne povjeri drugom pravnom licu registrovanom za obavljanje nadzora. (član 93. stav (4))

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.500 KM.

(3) Novčanom kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se u iznosu od 500 do 5.000 KM za prekršaj i fizičko lice koje gradi za nepoznatog kupca ako nadzor ne povjeri pravnom licu registrovanom za obavljanje nadzora (član 93. stav (4)).

Član 174.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje projektuje ako:

- a) nije registrovano za projektovanje, (član 94. stav (2)),
- b) imenuje projektanta, projektanta voditelja ili koordinatora projekta koji ne ispunjava propisane uslove, (član 94. stav (5), (6) i (8)),
- c) izvedbeni projekat nije izrađen u skladu s glavnim projektom, (član 103. stav (2)),
- d) ne postupi po nalazu revidenta u određenom roku, (član 108. stav (3))

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu – projektantu novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM.

(3) Za prekršaje iz tačaka c) i d) stav (1) ovog člana kaznit će se projektant, projektant voditelj i koordinador projekta novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.000 KM.

Član 175.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se pravno lice ako ne postupi po usmenom ili pismenom nalogu ili naredbi nadležnog inspektora (član 156., član 157. stav (1) član 158., član 159., član 160., član 161. i član 162.)

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200 do 1.500 KM.

(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i fizičko lice u iznosu od 300 do 2.000 KM.

Član 176.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorni revident i revident ako:

- a) obavi reviziju projekta, ako je u cijelosti ili djelimično učestvovao u izradi projekta ili ako je taj projekat u cijelosti ili djelomično izrađen ili nostrificiran kod pravnog lica u kojem je zaposlen (član 95. stav (9),
- b) ne obavi reviziju u skladu sa članom 108. stav (1).

Član 177.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj izvođač pravno lice ako:

- a) nije registrovan za građenje građevina i vršenja drugih zahvata u prostoru, (član 96. stav (1))
- b) ne gradi u skladu s odobrenjem za građenje, (član 96. stav (6), tačka a),
- c) radove ne izvodi tako da tehnička svojstva građevine odgovaraju utvrđenim uslovima za odnosnu građevinu, (član 96. stav (6), tačka c),
- d) ne ugrađuje materijale, opremu i proizvode u skladu s standardima i normativima definisanim projektom, (član 96. stav (6) tačka d),
- e) ne osigura dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala proizvoda i opreme, (član 96. stav (6) tačka e),
- f) ne poduzme mjere za sigurnost građevine, radova, opreme i materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih građevina; (član 96. stav (6) tačka f),
- g) ne obavijesti nadležni organ kada u toku građenja ili izvođenja drugih zahvata u prostoru naiđe na građevine koje mogu imati obilježje prirodnog ili kulturno-historijskog nasljeđa i ne preduzme mjere zaštite nalazišta, (član 96. stav (6) tačka g),
- h) ne uredi, ne opremi i stalno ne održava gradilište u skladu sa propisima, (član 96. stav (6) tačka h),
- i) pristupi izvođenju radova bez odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti, odnosno lokacijske informacije (član 110. stav (1) i član 111. stav (2).

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i izvođač fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM.

(4) Za prekršaje iz stava (1) tačke c) do g) ovog člana kaznit će se i voditelj građenja odnosno pojedinih radova novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.500 KM.

Član 178.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj izvođač – pravno lice ako:

- a) ne vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. (član 96. stav (6) tačka i),
- b) ne imenuje voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova, odnosno ako imenuje voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova koji ne ispunjava propisane uslove, (član 96. stav (7), (8) i (9),
- c) ne uredi gradilište po završetku građenja, (član 128. stav (3),
- d) na gradilištu nema dokumentaciju iz člana 129.,

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se izvođač fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.000 KM.

(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.500 KM.

(4) Za prekršaje iz stava (1) tačka b) do d) ovog člana kaznit će se i voditelj građenja odnosno pojedinih radova novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

Član 179.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje provodi nadzor nad građenjem ako:

- a) nije registrovano za obavljanje poslova nadzora, odnosno projektovanja i građenja, (član 97. stav (1)
- b) imenuje nadzornog inženjera koji ne ispunjava propisane uslove, (član 97. stav (3)

(2) Za prekršaje iz stava (1) tačka a) i b) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM.

Član 180.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj nadzorni inženjer ako:

- a) u provođenju nadzora ne postupi u skladu sa članom 98. stav (1),
- b) ne obavijesti investitora o nepravilnostima uočenim tokom građenja, (član 98. stav (2)).

Član 181.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj investitor i izvođač ako nastave građenje odnosno izvođenje pojedinih radova nakon zatvaranja gradilišta odnosno građevine od strane inspekcije, (član 157. stav (2)).

Član 182.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako kao član komisije za tehnički pregled obavi tehnički pregled suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa, (član 132. stav (7)).

Član 183.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako dozvoli priključenje bespravno izgrađene građevine na električnu mrežu, javni vodovod, kanalizaciju i drugu komunalnu infrastrukturu, (član 141. stav (2)).
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM.

Član 184.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj vlasnik građevine pravno lice ako se:
 - a) građevina koristi suprotno njenoj namjeni, (član 142. stav (1),
 - b) ne održava građevina, (član 142. stav (2), (5), (6)).
- (2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se vlasnik građevine fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.000 KM.
- (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu koje je vlasnik građevine novčanom kaznom od 200 do 1.500 KM.

DIO OSMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 185.**

- (1) Planski dokumenti doneseni do dana stupanja na snagu ovog zakona kojima nije istekla važnost, smatraju se planskim dokumentima u smislu ovog zakona do isteka njihove važnosti, ili do donošenja planskih dokumenata, u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Postupak izrade i donošenja planskih dokumenata započet prema odredbama ranije važećih propisa nastaviti će se prema odredbama ovog zakona.

Član 186.

- (1) Izuzetno, ako dokumenti iz člana 69. stav (3) ovog zakona, propisani kao osnova za definisanje preduslova u urbanističkoj saglasnosti nisu doneseni, ili ako je istekao period za koji su doneseni, Ministarstvo, odnosno nadležna općinska služba utvrdiće preduslove u urbanističkoj saglasnosti na osnovu stručne ocjene komisije koju imenuje Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće, ili stručne ocjene nadležnog kantonalnog ili općinskog organa.
- (2) Stručna ocjena iz stava (1) ovog člana sadrži sve neophodne elemente za definisanje urbanističko-tehničkih i drugih uslova za planiranu promjenu u prostoru.
- (3) Komisiju iz stava (1) ovog člana čini 5 članova koji se biraju i imaju iskustvo iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, arhitekture, građevinarstva, geologije, prava, kulture i dr. Izbor članova komisije izvršiće se putem javnog oglasa objavljenog u najmanje jednom dnevnom listu.

- (4) Provjeru ispunjavanja uslova iz stava (3) ovog člana i sastavljanje liste kvalifikovanih stručnih osoba sa koje će se izvršiti izbor članova komisije, vrši komisija koju imenuje odgovorno lice Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe.

Član 187.

- (1) Općine su dužne donijeti svoje prostorne planove najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Do donošenja prostornih planova iz stava (1) ovog člana, primjenjivat će se Prostorni plan Kantona za period 2009-2029. godine.

- (3) Na području općina, koje ne donesu prostorni plan u propisanom roku, ne mogu se izdavati rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje.

Član 188.
(Započeti postupci)

- (1) Ako je upravni postupak pokrenut pred Ministarstvom, odnosno nadležnom općinskom službom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do toga dana nije doneseno prvostepeno rješenje, ili je rješenje bilo poništeno i vraćeno prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti prema odredbama ovog zakona.
- (2) Zahtjevi za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina podnijeti do 30.07.2013.godine, kao i započeti postupci legalizacije okončat će se po odredbama koje se odnose na legalizaciju iz Zakona o građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/05, 2/08, 15/09 i 13/11).
- (3) Skupština Zeničko-dobojskog kantona može, na prijedlog Vlade Kantona, donijeti poseban propis kojim će se regulisati bespravna gradnja građevina na području Zeničko-dobojskog kantona.

Član 189.
(Donošenje podzakonskog akta)

Ministarstvo će pravilnik iz člana 157. stav (3) ovog zakona donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 190.
(Prestanak važenja zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prostornom uređenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/04 i 2/08) i Zakon o građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/05, 2/08, 15/09 i 13/11).

Član 191.
(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 192.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-27107/13

Datum, 23.12.2013. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

2.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 51. sjednici održanoj dana 30.12.2013. godine, donosi:

ZAKON
O ZAŠTITI OD BUKE

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom utvrđuju se dozvoljeni nivoi buke, mjere zaštite od buke i način mjerenja buke; granični nivoi buke usklađeni sa namjenom prostora i dobu dana, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi, a posebno njihovo zdravlje, nadzor nad provođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu od buke.

Član 2.
(Značenje pojmova)

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- a) *Buka*, u smislu ovog zakona, je svaki zvuk čiji nivo prekoračuje najviše dozvoljene nivoe propisane ovim ili drugim zakonima s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
- b) *Izvor buke*, u smislu ovog zakona, smatra se svaki objekat sa sredstvima za rad i transport, uređajima i instalacijama, te bučne aktivnosti ljudi i životinja,

kao i drugi objekti i radnje od kojih se širi zvuk, a koji prelazi dopuštene nivoe (u daljem tekstu: izvori buke).

- c) *Vlasnik* izvora buke u smislu ovog zakona je pravno ili fizičko lice odgovorno za nastanak buke.
- d) *Imisija buke* je ukupni nivo buke na mjestu prijema u okolini, koji je povezan sa štetnim uticajima.
- e) *Emisija buke* je nivo buke koju izvor predaje u okolni prostor.
- f) *Prostor* su svi otvoreni i zatvoreni prostori u naseljima i izvan naselja u kojima ljudi rade i borave, trajno ili povremeno radi edukacije, odmora, rekreacije i slično.

Član 3.

(Izrazi, skraćenice i jedinice mjere)

Izrazi, skraćenice i jedinice mjere, korišteni u ovom zakonu, imaju slijedeće značenje:

- a) dB (Decibel)- 1/10 Bel(desetina Bel-a) - jedinica za mjerenje nivoa zvuka;
- b) dB (A) (Decibel A-skala)- međunarodna mjerna skala nivoa zvuka ili buke koja uzima u obzir različitu osjetljivost ljudskog uha na raznim frekvencijama pri raznim nivoima buke.
- c) $P_0 = 20 \text{ Pa} - 20 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ - nivo zvučnog pritiska na pragu čujnosti;
- d) $I_0 = 1 \text{ pW/m}^2 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ - nivo jačine zvuka;
- e) $L_{eq} \text{ dB(A)}$ je srednja energetska vrijednost buke promjenljivog nivoa ekvivalentna buci kontinuiranog nivoa mjerenoj u trajanju od najmanje 15 minuta u periodima 06 do 22 sata (dan) i 22 do 06 sati (noć), odnosno 07 do 23 sata (dan) i 23 do 07 sati (noć).
- f) $L_n \text{ dB (A)}$ je nivo zvučnog pritiska koji je iznad navedenog u n% vremena od perioda u kojem se mjeri;
- g) L_1 označava nivo buke koji je prekoračen 1% vremena, a najkraći period mjerenja je 15 minuta
- h) L_{AmaxT} je najviši nivo buke u zatvorenim prostorima tokom mjerenja standardizirana na vrijeme odjeka 0,5 sekunda

DIO DRUGI - NAJVIŠI NIVOI BUKE U dB (A) (decibel A-scale)I MJERE ZAŠTITE

Član 4. (Nivoi buke)

- (1) Izvori buke ne smiju izazvati buku u okolnom prostoru koja prelazi nivoe utvrđene ovim zakonom.
- (2) Najviše dozvoljeni nivoi buke, u smislu ovog zakona, utvrđeni su u tabelama 1. 2. i 3., a korekcija nivoa izmjerene buke u Tabeli 4.

Član 5. (Mjere zaštite od buke)

Zaštita od buke ostvaruje se:

- a) Sprečavanjem nastajanja buke,
- b) Kontrolom namjene prostora i prostornim rasporedom stvarnih i potencijalnih izvora buke u odnosu na prostore osjetljive na buku, što mora biti uključeno prije određivanja i odobravanja novih namjena u prostoru i objektima svih namjena gdje borave ljudi.
- c) Smanjenjem broja izvora buke,
- d) Propisanom zvučnom izolacijom u skladu sa namjenom prostora kod novih objekata
- e) Praćenjem i kontrolom nivoa buke,
- f) Zabranom rada za sve namjene, odnosno izvore buke, koji izazivaju buku iznad graničnih nivoa,
- g) Otklanjanjem i smanjivanjem buke na dozvoljeni nivo,
- h) Ograničavanjem rada izvora buke tokom noći i u neradne dane,
- i) Izradom karata buke postojećih izvora buke i monitoringom,
- j) Izradom karata buke na osnovu modela za sve planirane promjene u prostoru koje mogu ugroziti, odnosno povećati nivo buke u ugroženim prostorima prema odredbama ovog zakona i
- k) Uklanjanjem ili promjenom namjene objekta

Član 6. (Osiguravanje zaštite od buke)

- (1) Zaštitu od buke osiguravaju nadležni organi općine i Kantona.

(2) Zaštitu od buke osiguravaju i vlasnici izvora buke.

Član 7.

(Vrijeme provođenja mjera zaštite od buke)

- (1) Zaštita od buke provodi se danonoćno.
- (2) U smislu ovog zakona u zimskom periodu dan traje od 06 do 22 sata, a noć od 22 do 06 sati, a u ljetnom periodu od 07 do 23 sata dan i od 23 do 07 sati noć.

Član 8.

(Karte buke)

- (1) Kantonalni i općinski organi uprave, nadležni za poslove prostornog planiranja, u okviru svoje nadležnosti, osiguravaju izradu karte buke za predviđanje, bilježenje i praćenje nivoa buke.
- (2) Karta buke je grafički prikaz postojećih i planiranih nivoa buke i sastavni je dio planova prostornog uređenja. Početnu kartu buke organ iz stava 1. je dužan izraditi u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona i ažurirati je svake tri godine.

Član 9.

(Grafički prikaz buke)

- (1) U prostornom planu, urbanističkom planu i provedbenom (regulacionom) planu određuju se predviđeni nivoi buke na kartama odgovarajuće razmjere, kao i ugrožene zone sa planovima zaštite, mjerama i rokovima.
- (2) Kod visokih stambenih zgrada ili drugih objekata uz obavezni trodimenzionalni prikaz (3D) modela terena i objekata potreban je i prikaz vertikalnog rasprostiranja buke.
- (3) Predviđeni nivoi buke ne smiju preći najviše dopušteni nivo buke utvrđen ovim zakonom, a u skladu sa planiranim sadržajima i funkcijama u prostoru.

Član 10.

(Primjena mjera zaštite od buke u postupku izdavanja dozvola)

- (1) Za pogone i postrojenja za koje je propisana obaveza procjene uticaja na okoliš i za pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, mjere zaštite od buke obuhvaćene su u studiji uticaja na okoliš, odnosno okolinskoj dozvoli u skladu sa tabelama 1. i 2.
- (2) Dozvoljeni nivoi buke na radnom mjestu u industriji, zanatstvu itd. kojoj su izloženi radnici, reguliše se propisima o radu.

Član 11.

(Uslovi zaštite od buke)

- (1) Za pogone i postrojenja za koje nije potrebno pribavljanje okolinske dozvole, nadležni organ će kod izdavanja urbanističke saglasnosti propisati uslove zaštite od buke u skladu sa propisima o građenju i ovim zakonom.
- (2) Organ uprave nadležan za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ne može izdati odobrenje ako nisu ispunjeni uslovi zaštite od buke.

Član 12.

(Buka sa gradilišta)

- (1) Pravna i fizička lica koja otvaraju gradilište, dužna su u planu uređenja gradilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprečavanje širenja buke sa gradilišta iznad dozvoljenog nivoa.
- (2) Izuzetno, u određenim slučajevima, kada nije moguće primijeniti mjere za sprečavanje širenja buke sa gradilišta iznad dozvoljenih granica, fizička i pravna lica dužna su u planu o uređenju gradilišta predvidjeti mjere kojima se zaštićuju radnici i građani i odrediti vrijeme izvođenja radova, uz prethodno mišljenje organa uprave nadležnog za izdavanje odobrenja za građenje.

Član 13.

(Preispitivanje odobrenja za obavljanje djelatnosti)

Ukoliko u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu i odobrenja za obavljanje djelatnosti nije utvrđivano ispunjavanje uslova zaštite od buke, na zahtjev nadležne inspekcije, organ uprave koji je izdao odobrenje je dužan, u roku od 60 dana pokrenuti obnovu postupka, utvrditi činjenice i zavisno od utvrđenog stanja donijeti novo rješenje.

Član 14.

(Buka od saobraćaja i drugih izvora)

- (1) Zaštita od buke svih vrsta postojećeg saobraćaja uskladit će se sa nivoima buke utvrđene ovim zakonom reguliranjem prometa, vremenskim ograničenjem, zebra-nom korištenja bučnih prometnih sredstava, rekonstrukcijom kolovoza ili tračnica, izradom zvučnih barijera, uz poboljšanje zvučne izolacije prozora i fasada i dr. u roku od 10 godina od donošenja ovog zakona.
- (2) Kada nivo buke od saobraćaja poraste za više od 5 dB(A) u odnosu na prethodno utvrđeno stanje vlasniku izvora buke nalaže se poduzimanje hitnih mjera prije tog roka, a ne dužem od tri godine.

- (3) Za provođenje aktivnosti usklađivanja s dozvoljenim nivoima buke odgovorne su kantonalne institucije nadležne za upravljanje saobraćajnom infrastrukturom i za reguliranje saobraćaja.

Član 15. (Tehničke mjere)

- (1) Adekvatnu zvučnu izolaciju kao i druge tehničke mjere na novom objektu, u skladu sa potrebnom zvučnom zaštitom osigurava investitor objekta, u skladu sa Tabelom 1.
- (2) Zvučnu izolaciju na ranije izgrađenim objektima, u slučaju kada se vanjska buka ne može smanjiti, odnosno u svim slučajevima kada prelazi propisane nivoe utvrđene u tabeli 1. osigurava vlasnik novih izvora buke.
- (3) Ukoliko je, u cilju zaštite od prekomjerne buke ili novih izvora buke, potrebno ugraditi nove ili popraviti postojeće prozore, ugradnju odnosno opravku osigurava vlasnik izvora buke.
- (4) Kod novih objekata, izolacija prozora mora biti usklađena sa bukom okoline, a stacionirani izvori ne smiju u okolini prelaziti nivoe buke, propisane u tabeli 2. Vlasnik izvora buke koji nije proizvodio buku iznad dozvoljenog nivoa prije izgradnje novih objekata nije dužan snositi troškove zaštite od buke u novonastalim situacijama.
- (5) Nivo buke stacioniranih izvora na otvorenom prostoru mora biti niži od dozvoljenih nivoa utvrđenih u Tabeli 2. mjereno na udaljenosti od 5 metara od izvora, odnosno u skladu sa tabelom 1. u prostoru koji je ugrožen bukom tog izvora.

Član 16. (Povremeni izvori buke)

Povremeni izvori buke pojavljuju se rijetko, diskontinualno i pojedinačno (servisiranje opreme, ispuštanje pare, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, zvučno oglašavanje zvonima i elektroakustičnim uređajima i drugo). Dopušteni nivoi buke, za povremene izvore, izvan zgrade ne smiju biti veći od 70dB(A) danju i 55dB(A) noću.

Član 17. (Buka od akustičnih uređaja u zatvorenom prostoru)

- (1) Korištenje akustičnih uređaja u zatvorenim prostorima dozvoljeno je pod uslovima da nivo buke ne prelazi Leq 80 dB(A).

- (2) Izuzetno, u diskotekama, nivo buke od korištenja akustičnih uređaja smije preći Leq 90 dB(A) u trajanju max 4 sata dnevno.

- (3) Ukoliko je nivo zvuka u ugroženim prostorima iznad dopuštenih nivoa, utvrđenih u Tabeli 1. korisnik izvora zvuka dužan je, na uređaj za pojačanje zvuka, ugraditi elektronski regulator (uređaj za ograničavanje nivoa zvuka-limiter) koji se zapečati i kojim se regulira jačina zvuka do nivoa dozvoljenog ovim zakonom, u svim slučajevima kada nivoi buke ometaju okolne korisnike.

- (4) Akustični uređaji u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama mogu se koristiti samo ako imaju elektronski regulator reguliran tako da nivo buke bude usklađen sa Tabelom 1.

Član 18. (Buka od akustičnih uređaja u otvorenom prostoru)

- (1) Korištenje akustičnih uređaja (za emitovanje muzike i govora) na otvorenom prostoru dozvoljeno je ako nivo buke ne prelazi nivoe propisane u tabelama 1. i 2. i ako imaju ugrađen uređaj za ograničavanje nivoa reprodukcije zvuka.
- (2) Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organizovanja zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom prostoru i kada postoji mogućnost prekoračenja dozvoljenih nivoa buke, nadležni općinski organ će svojom odlukom odrediti mjesto održavanja i vrijeme trajanja navedenih aktivnosti.

Član 19. (Prekoračenje propisanog nivoa buke)

Prekoračenje najvišeg propisanog nivoa buke dozvoljeno je samo u slučaju otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete ili ugrožavaju zdravlje ljudi i njihove okoline, te u slučajevima iz člana 12. stav 2. ovoga zakona.

Član 20. (Zabrana obavljanja radova i djelatnosti)

- (1) Zabranjeno je obavljati radove, odnosno djelatnosti koje zbog prekomjerne buke, uključujući i emitovanje muzike, ometaju noćni mir i odmor u naseljenim mjestima, u vremenu od 22 do 06 sati u zimskom periodu i od 23 do 07 sati idućeg dana u ljetnom periodu.

(2) Zabrana iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na obavljanje radova za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete, ili ugroziti zdravlje ljudi i njihove okoline.

(3) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se i na radove i djelatnosti koje se po prirodi svog tehnološkog procesa moraju obavljati neprekidno danju i noću, odnosno samo noću, a ne postoji tehnička ili druga mogućnost da se spriječi širenje buke.

DIO TREĆI - MJERENJE, MONITORING I EVIDENTIRANJE BUKE

Član 21.

(Ovlaštenje za mjerenje buke)

- (1) Mjerenje buke obavlja pravno lice ovlašteno za obavljanje te djelatnosti, a ima u stalnom radnom odnosu stručno lice za mjerenje buke i opremu koja odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1., i EN 60804 mjerač zvuka sa integrisanjem i usrednjavanjem.
- (2) Ovlaštenje za obavljanje mjerenja buke daje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.
- (3) Kontrolna mjerenja radi utvrđivanja nivoa buke mogu da vrše nadležne inspekcije i policija. Uređaji za mjerenje buke moraju da zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana.

Član 22.

(Mjerenje buke na otvorenom prostoru)

- (1) Mjerenje nivoa buke na otvorenom prostoru vrši se tako da se mikrofoni postavi 1,2 m do 2 m iznad tla.
- (2) Kod posebnih mjernih zadataka ili posebnih uslova na terenu (npr. zasjenjenje zidom, nagib terena, veliko prigušenje na tlu i sl.), mikrofoni se može postaviti na visinu od 4 m iznad tla ili na mjestu gdje buka može ugroziti korisnike prostora.
- (3) Kod mjerenja buke u blizini zgrade, mikrofoni se postavlja na udaljenost najmanje 3 m od reflektirajućih površina.
- (4) Kod mjerenja buke na fasadi zgrade, mikrofoni se postavlja 0,5 m izvan zgrade, približno na sredini otvorenog prozora bukom ugroženog prostora.

(5) Mjerenje se provodi u skladu sa BAS ISO 17025:2005.

Član 23.

(Elaborat zaštite od buke)

(1) Mjerenje se vrši radi praćenja i kontrolisanja uticaja buke na otvorenom prostoru. Za praćenje i kontrolisanje buke na otvorenom prostoru radi se elaborat buke. Elaborat buke se radi za nove, kao i za postojeće prostorno planske dokumente.

(2) Elaborat buke sadrži:

- 3D prikaz terena sa lokacijama: izvora buke ugroženih objekata, mjernih mjesta, namjena prostora/objekata kao i svih elemenata koji utiču na prostiranje buke;
- Uticaj godišnjih doba i meteoroloških uvjeta,
- Prema vrsti izvora buke – stacionarni/pokretni, kontinuirani nivo, promjenljivi nivo, istaknuti tonovi, impulsna buka.
- Definiranje trajanja mjerenja, broj uzoraka i mjernih mjesta mjereno u 15 minuta,
- Kritične sate mjerenja tokom dana i noći na osnovu predvidivog stanja i vrste buke u prostoru, kao i eventualnu potrebu za 24-satnim mjerenjem kod specifičnih izvora buke u vrijeme kad se pojavljuju.
- Prognozu potrebnih ponovnih mjerenja buke, period ponavljanja, mjesece u godini, klimatske uvjete i druge aspekte koji garantiraju pouzdano praćenje ometajućeg uticaja buke za planski period.

(3) Izvještaj o rezultatima praćenja i kontroliranja buke mora sadržavati:

- Kartu buke šire lokacije pod uticajem buke sa položajem tačkastih, površinskih i linijskih izvora buke.
- Broj i vrijeme uzimanja uzoraka po jednom mjernom mjestu, te broj i položaj mjernih mjesta.
- Uzorke izmjenjenog nivoa buke sa podacima: L_{eq} dB(A), L_1 , L_{Amax} tokom perioda mjerenja prikazani pojedinačno u periodu mjerenja i druge podatke, prema potrebi (istaknuti tonovi, impulsna buka, razliku dB(A)- dB(C), a dobivene na osnovu 15-minutnih mjerenja kontinuirano, kao i podatke o meteorološkim uvjetima (temperatura, relativna vlaga, brzina i smjer vjetra, opisana količina i vrsta padavina, zasnježenost i druga opažanja značajna za mjerenje buke).

Član 24.
(Mjerenje buke u zatvorenom prostoru)

- (1) Mjerenje nivoa buke u zatvorenom prostoru vrši se tako da mjerna tačka bude udaljena 1m od zidova ili drugih reflektirajućih površina, a mikrofonski se postavlja na visinu 1,2 m do 1,5 m iznad poda.
- (2) Kod mjerenja buke u prostorijama sa zatvorenim prozorima i vratima mikrofonski se postavlja, po mogućnostima, u sredinu prostorije.
- (3) Mjerenje strukturnog zvuka (izvor u zgradi) ili kod vanjske niskofrekvencijske buke, vrši se pri zatvorenim prozorima, u sredini prostorije.

Član 25.
(Vrednovanje nivoa buke)

- (1) Karakteristična veličina koja se mjeri i na osnovu koje se vrši ocjena prema odredbama ovog zakona je ekvivalentni nivo buke u dB (A) ($L_{\text{aeq,T}}$) i nivo buke L koji se pojavljuje 1% vremena mjerenja u dB(A) kao i $L_{\text{A max}}$.
- (2) Mjerenje i vrednovanje nivoa buke se vrši prema međunarodnim standardima ISO 1996/1, 1996/2 i 1996/3, BAS ISO 9612 i BAS EN 60804.

Član 26.
(Standardi)

- (1) Zvučne izolacije razdjelnih zidova i stropova, kao i konstrukcija od zvuka udara propisane su standardom JUS. U.J6.201 i primjenjivat će se do donošenja tehničkih uputstava za najbolje raspoložive tehnike za ovu oblast.
- (2) Mjerenje se vrši prema grupi standarda BAS ISO 140 i to za mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima, za laboratorijska i terenska mjerenja, te mjerenja za svaki specifični slučaj.

DIO ČETVRTI - NADZOR

Član 27.
(Nadzor nad primjenom Zakona)

- (1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrše, u okviru svojih nadležnosti, nadležne kantonalne

inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i općinska komunalna inspekcija.

- (3) Nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona koje se odnose na buku u periodu od 22 do 06 sati, u zimskom periodu i od 23 do 07 sati, u ljetnom periodu, kojom se krši javni red i mir, vrše nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Član 28.
(Inspekcijski nadzor)

- (1) Nadležne inspekcije u vršenju nadzora, ovlaštene su:
 - Narediti akustička mjerenja kod pravnih i fizičkih lica koja koriste izvore buke u prostoru u kojem ljudi rade i borave,
 - Narediti preduzimanje propisanih mjera za zaštitu od buke,
 - Zabraniti upotrebu izgrađene, odnosno rekonstruisane građevine ako nisu provedene mjere za zaštitu od buke, dok se te mjere ne provedu,
 - Zabraniti upotrebu izvora buke dok se ne preduzmu mjere zaštite od buke,
 - Zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz prethodne alineje ovog člana,
 - Zabraniti obavljanje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako su ista započeta bez rješenja nadležnog organa kojim se utvrđuje da su provedene mjere za zaštitu od buke.
- (2) Žalba protiv rješenja inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

DIO PETI - KAZNENE ODREDBE

Član 29.
(Prekršaji)

Novčanom kaznom od 500 do 3.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave:

- ako ne postupi u skladu sa čl. 8., 9. i 10. ovog zakona
- ako izda odobrenje za obavljanje djelatnosti suprotno članu 11. ovog zakona;

**Član 30.
(Kazne)**

- (1) Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi u skladu sa članom 12., 14., 17., 18. i 20. ovog zakona
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1000 do 3.000 KM.
- (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 do 500 KM, izuzev za prekršaj iz člana 17. ovog zakona za koji se propisuje novčana kazna u iznosu od 500 do 1.000 KM.

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 31.
(Tabele dopuštenog nivoa buke)**

Sastavni dio ovog zakona su tabele dopuštenog nivoa buke:

Tabela 1. - Dozvoljeni nivoi buke od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni.

Tabela 2. - Dozvoljeni nivoi vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke.

Tabela 3. - Buka u radnim prostorima od vanjskih izvora.

Tabela 4. - Korekcija nivoa izmjerene buke prije poređenja sa dozvoljenim nivoima u Tabelama 1., 2. i 3.

**Član 32.
(Prestanak važenja)**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/08)

**Član 33.
(Stupanje na snagu Zakona)**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-27578/13
Datum, 30.12.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić, s.r.

Tabela 1. - Dozvoljeni nivoi buke od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni

Redni broj	NAMJENA PROSTORIJE	Najviši dozvoljeni nivo		
		15 min Leq (dBA)		L1
		danju (dBA)	noću (dBA)	(dBA)
A	Bolnice, klinike, domovi zdravlja			
A1	Bolesničke sobe	35	30	45
A2	Ordinacije	40	40	55
A3	Operacioni blok bez medicinskih uređaja i opreme	35	35	50
B	Hoteli, moteli, domovi, samački hoteli i sl.			
B1	Hotelske sobe 5 zvjezdica			
	Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade	35	30	45
	Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade	40	35	50
B2	Hotelske sobe 4 zvjezdice	40	35	50
	Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade	40	35	50
	Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade	45	40	55
B3	Spavaonice u domovima			
	Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade	40	35	55
	Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade	45	35	55
B4	Sobe u samačkim hotelima			
	Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade	40	35	50
	Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade	45	40	55
C	Škole, fakulteti, biblioteke i sl.			
C1	Amfiteatri i učionice	40	40	50
C2	Kabineti na fakultetima	35	35	50
C3	Kabineti u školama	40	40	50
C4	Čitaonice i biblioteke	40	40	45
D	Dvorane			
D1	Kino dvorane	35	35	45
D2	Pozorišta	30	30	35
D3	Koncertne dvorane	30	30	35
E	Ustanove za predškolsku djecu i sl.			
E1	Sobe za odmor djece			
	Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade	40	35	50
	Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade	45	35	50
E2	Sobe za rad sa djecom	45	45	50
F	Stambeni objekti			
F1	Spavaće sobe i dnevni boravci			
	Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade	40	30	45
	Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade	45	35	50

Tabela 2. - Dozvoljeni nivoi vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke

Područje (zona)	NAMJENA PODRUČJA	Najviši dozvoljeni nivoi (dBA)		
		Ekvivalentni nivoi Leq		Vršni nivoi
		dan	noć	L1
I	Bolničko-lječilišno	45	40	60
II	Turističko, rekreacijsko, oporavilišno	50	40	65
III	Čisto stambeno, odgojno obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine	55	45	70
IV	Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta	60	50	75
V	Poslovno, upravno, trgovačko-obrtničko, servisno (komunalni servis)	65	60	80
VI	Kombinovano-industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje u naseljenom mjestu	65	55	80
VII	Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanovanja	70	70	85

Napomena:

Vršni nivoi L1 su oni nivoi buke, koji su prekoračeni u trajanju od 1% ukupnog vremena mjerenja, odnosno perioda dan ili noć.

Tabela 3. - Buka u radnim prostorima od vanjskih izvora

Redni broj	NAMJENA PODRUČJA	Dopušteni nivoi buke Leq u dBA
1.	Rad pretežno intelektualnog karaktera koji zahtijeva koncentraciju ili rutinski rad	55
2.	Intelektualni rad usmjeren na kontrolu rada skupine ljudi, rad koji zahtijeva koncentraciju ili neposredno govorno ili telefonsko komuniciranje	50
3.	Intelektualni rad usmjeren na kontrolu rada skupine ljudi koja obavlja pretežno intelektualni rad. Rad koji zahtijeva koncentraciju ili neposredno govorno ili telefonsko komuniciranje. Rad isključivo vezan za razgovore preko komunikacijskih sredstava (telefon i dr.)	45
4.	Intelektualni rad koji zahtijeva veliku koncentraciju, isključivanje iz okoliša, preciznu psihomotoriku ili komuniciranje sa skupinom ljudi.	40
5.	Mentalni rad kao izrada koncepcija, rad vezan za veliku odgovornost, komuniciranje radi dogovora sa skupinom ljudi.	35

Tabela 4. – Korekcija nivoa izmjerene buke prije upoređivanja sa dozvoljenim nivoima u tabelama 1., 2. i 3.

Uticajni faktori	Korekcija za Leq (dBA)	Korekcija za L1 (dBA)
Buka avio	-5	-10
Buka željeznice	-5	-10
Impulsna buka	+5	+10
Istaknuti tonovi	+5	+5

3.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 51. sjednici održanoj dana 30.12.2013 godine, d o n o s i:

ZAKON O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet zakona)

Ovim zakonom propisuju se način i uslovi za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, subjekti za pružanje besplatne pravne pomoći, korisnici besplatne pravne pomoći, uslovi i način za ostvarivanje, organ nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći u Zeničko-dobojskom kantonu, (u daljem tekstu: Kanton), prava, dužnosti i ovlaštenja pravnih zastupnika, finansiranje i kontrola kvaliteta pružanja besplatne pravne pomoći, kao i nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za pružanje besplatne pravne pomoći.

Član 2. (Besplatna pravna pomoć)

- (1) Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog lica na pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima, čije troškove u cjelosti ili djelimično snosi nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći.
- (2) Odobrena besplatna pravna pomoć može se ograničiti samo pod uslovima propisanim u ovom zakonu.
- (3) Pravo na besplatnu pravnu pomoć obuhvata i pravo na oslobođanje od taksi koje se ostvaruje u skladu sa drugim zakonima i propisima.

Član 3. (Minimum prava)

- (1) Prava utvrđena ovim zakonom predstavljaju minimum prava koja se drugim zakonima i propisima ne mogu umanjivati.
- (2) Lice ostvaruje besplatnu pravnu pomoć kod nadležnog organa za pružanje besplatne pravne pomoći.
- (3) Lice koje ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć pred nadležnim organom u mjestu svog prebivališta odnosno boravišta, uživa to pravo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom.

- (4) Sa ciljem ostvarivanja prava iz stava (3) ovog člana, nadležni organi odnosno subjekti za pružanje besplatne pravne pomoći, ostvaruju međusobnu saradnju.

Član 4. (Značenje izraza)

- (1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
 - a) *Pravo na besplatnu pravnu pomoć*, u smislu ovog zakona, predstavlja pravo svakog fizičkog lica da uz ispunjenje određenih uslova traži i ostvari besplatnu pravnu pomoć u skladu sa ovim zakonom;
 - b) *Korisnik besplatne pravne pomoći* je svako fizičko lice kojem je odobrena besplatna pravna pomoć na osnovu ovog zakona;
 - c) *Licem lošeg imovinskog stanja* smatra se lice koje nema prihoda ili prema svom općem imovinskom stanju i stanju članova svog porodičnog domaćinstva, nema sredstava da plati punomoćnika i/ili radnje punomoćnika, te troškove postupka, bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice;
 - d) *Članovima porodičnog domaćinstva korisnika besplatne pravne pomoći* smatraju se osobe utvrđene Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine;
 - e) *dijete* –prema Međunarodnoj konvenciji o pravima djeteta i Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine
 - f) *Subjektima pružanja besplatne pravne pomoći* smatra se nadležni organ propisan ovim zakonom, službe za besplatnu pravnu pomoć pri općinama, advokati koji su članovi advokatskih komora u Bosni i Hercegovini, udruženja i fondacije registrovane za pružanje besplatne pravne pomoći i drugi subjekti, u skladu sa zakonom;
 - g) *Nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći* u Zeničko-dobojskom kantonu je Kantonalni zavod za pravnu pomoć (u daljem tekstu: Zavod);
 - h) *Oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći*, u smislu ovog zakona, su radnje i postupci kojima se korisniku besplatne pravne pomoći omogućava zaštita prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi;
 - i) *Pružalac besplatne pravne pomoći* je lice zakonom ovlašteno da za odobreni oblik besplatne pravne pomoći, korisniku pruži stručnu pravnu pomoć.

j) *Pravni zastupnik* je državni službenik nadležnog organa za pružanje besplatne pravne pomoći ovlašten da samostalno obavlja poslove pružanja besplatne pravne pomoći;

k) *Međunarodnim konvencijama* smatraju se svi međunarodni akti koji se odnose na pravo pojedinca na pravično suđenje i jednak pristup pravdi, a koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala.

Član 5.

(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrebljene u tekstu.

POGLAVLJE I - OBLICI OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I POSTUPCI U KOJIMA SE OSTVARUJE

Član 6.

(Oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći)

(1) Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:

- a) opće informacije o pravima i obavezama;
- b) pomoć u popunjavanju obrazaca;
- c) pravne savjete;
- d) pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta podnesaka;
- e) zastupanje pred organima uprave i institucijama;
- f) zastupanje na sudu;
- g) pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija).

(2) Pravo na opće informacije o pravima i obavezama i pomoć u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sva lica bez obzira na ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom.

(3) Pravni savjet je detaljno informisanje o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.

(4) Pravna pomoć iz stava (1) ovog člana pruža se bez naknade, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 7.

(Postupci u kojima se pruža besplatna pravna pomoć)

(1) Besplatna pravna pomoć pruža se korisnicima

besplatne pravne pomoći u postupcima u kojima se ostvaruju i štite njihova prava i na zakonu zasnovani interesi.

(2) Postupci iz stava (1) ovog člana su:

- a) parnični postupak;
- b) vanparnični postupak;
- c) izvršni postupak;
- d) krivični postupak, u skladu sa zakonima o krivičnom postupku;
- e) prekršajni postupak;
- f) upravni postupak;
- g) upravni spor.

Član 8.

(Postupci u kojima se ne pruža besplatna pravna pomoć)

Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć ne odnosi se na:

- a) postupak pred privrednim odjeljenjima nadležnih sudova;
- b) postupak registracije pravnih subjekata;
- c) postupak registracije preduzetničke ili obrtničke djelatnosti;
- d) postupak registracije udruženja i fondacija;
- e) postupak pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, te druge pravne radnje u vezi s građenjem, kao i postupci vezani za nepokretnu imovinu, izuzev postupaka za podjelu bračne stečevine nakon prestanka bračne ili izvanbračne zajednice;
- f) sastavljanje isprava o pravnim poslovima (jednostrani pravni poslovi, ugovori i sl.).

Član 9.

(Evidencija)

(1) O pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći (u daljem tekstu: nadležni organ), vodi evidenciju u manualnoj i elektronskoj formi.

(2) Način vođenja i sadržaj evidencija propisuje ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministar)

POGLAVLJE II - KORISNIK I ZABRANA DISKRIMINACIJE KORISNIKA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 10.

(Korisnik besplatne pravne pomoći)

Korisnik besplatne pravne pomoći, (u daljem tekstu: korisnik), je fizičko lice kojem se pravna pomoć pruža prema uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja pravne pomoći propisanim ovim zakonom i to:

- a) državljanin Bosne i Hercegovine koji ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Kantona i drugo fizičko lice koje ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine;
- b) fizičko lice koje se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine pod međunarodnom zaštitom u skladu sa međunarodnim standardom, a naročito tražioc azila, izbjeglica, lice pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, apatrid, žrtva trgovine ljudima, u skladu sa obavezama koje Bosna i Hercegovina ima prema međunarodnim konvencijama.

Član 11.

(Zabrana diskriminacije)

Korisnik besplatne pravne pomoći ima pravo na besplatnu pravnu pomoć pod uslovima propisanim ovim zakonom, bez obzira na njegovu rasu, boju kože, jezik, vjeru, etničku pripadnost, nacionalno ili socijalno porijeklo, veze s nacionalnom manjinom, političko ili drugo uvjerenje, članstvo u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanje, pol, polno izražavanje ili orijentaciju, kao i svaku drugu okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da mu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje, na ravnopravnoj osnovi, prava utvrđenih ovim zakonom.

Član 12.

(Obaveza zastupanja po međunarodnim konvencijama)

Pravna pomoć se pruža građanima po međunarodnim konvencijama koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala.

POGLAVLJE III - USLOVI, KRITERIJI I NAČIN OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 13.

(Ostvarivanje besplatne pravne pomoći po osnovu statusa)

Pravo na besplatnu pravnu pomoć po osnovu statusa ostvaruje:

- a) korisnik stalne novčane pomoći ostvarene prema propisu o socijalnoj zaštiti;
- b) dijete;
- c) lice kome je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu, ustanovu socijalne zaštite ili drugu specijaliziranu ustanovu;
- d) penzioner koji prima najnižu penziju, a nema drugih članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju redovna primanja i prihode;
- e) žrtva nasilja u porodici i nasilja u zajednici;
- f) žrtva silovanja tokom rata u BiH;
- g) nezaposleni demobilisani borac;
- h) član porodice šehida, poginulog borca, ratni vojni invalid i dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja u stvarima zaštite i ostvarivanju njegovih prava po tim osnovama i
- i) lica pod međunarodnom zaštitom iz člana 10. tačke b.) ovog zakona;
- j) civilne žrtve rata.

Član 14.

(Dokazivanje statusa)

Status lica iz člana 13. stav (1) ovog zakona dokazuje se odgovarajućim dokumentima izdatim od nadležnog organa, kojima je utvrđen status tog lica.

Član 15.

(Ostvarivanje besplatne pravne pomoći po osnovu lošeg imovinskog stanja)

- (1) Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje lice lošeg imovinskog stanja kada to odobri nadležni organ.
- (2) Licem lošeg imovinskog stanja se, po odredbama ovog Zakona, smatra lice čiji mjesečni prihod i ukupan mjesečni prihod članova njegovog porodičnog domaćinstva ne prelazi iznos od 30% prosječne isplaćene mjesečne neto plaće zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu, u prethodnoj kalendarskoj godini za jednog člana, i po 10% za svakog narednog člana njegovog porodičnog domaćinstva, a nema nekretnine i/ili drugu imovinu koja može biti predmet izvršenja po Zakonu o izvršnom postupku koji se primjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (3) Ne smatra se licem lošeg imovinskog stanja lice koje živi u zajedničkom domaćinstvu sa punoljetnim članom svoje porodice, a koji je takvog imovinskog stanja da je u mogućnosti da snosi njegove troškove advokatskih usluga.

- (4) Kod utvrđivanja slabog imovinskog stanja lica iz stava (2) ovog člana, neće se uzimati u obzir prihod i imovina članova njegove porodice, koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu, a protivstranka su u postupku.

POGLAVLJE IV - POSTUPAK OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 16.

(Zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći)

- (1) Zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći, uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova propisanih ovim zakonom, podnosi se nadležnom organu na obrascu koji propisuje ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Ministar).
- (2) Podnosilac zahtjeva uz zahtjev prilaže svoju ovjerenu pisanu izjavu i ovjerenu pisanu izjavu punoljetnih članova svog porodičnog domaćinstva o imovinskom stanju, kao i svoju ovjerenu pisanu izjavu i pisanu izjavu punoljetnih članova svog porodičnog domaćinstva o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i prihodima.
- (3) Za tačnost podataka navedenih u zahtjevu podnosilac zahtjeva odgovara krivično i materijalno.

Član 17.

(Provjera podataka)

- (1) Nadležni organ, prema vlastitoj procjeni, provjerava činjenice navedene u izjavi o imovinskom stanju podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova njegovog porodičnog domaćinstva.
- (2) Na zahtjev nadležnog organa, organi i pravna lica dužna su dostaviti podatke kojim raspolažu ili vode evidenciju o činjenicama navedenim u izjavi o imovinskom stanju podnosioca zahtjeva.

Član 18.

(Odlučivanje o zahtjevu)

O zahtjevu za pružanje besplatne pravne pomoći odlučuje ovlašteno lice nadležnog organa bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 19.

(Vremensko važenje odobrene pravne pomoći)

- (1) Odobrena besplatna pravna pomoć važi do pravo-snažnog okončanja postupka za koji je odobrena, ukoliko ranije nije otkazana ili opozvana.

- (2) U izuzetno opravdanim slučajevima, besplatna pravna pomoć se može odobriti i za postupke po vanrednim pravnim lijekovima i za postupke pred ustavnim sudom.

Član 20.

(Odbijanje pružanja besplatne pravne pomoći)

- (1) Besplatna pravna pomoć podnosiocu zahtjeva odnosno korisniku besplatne pravne pomoći, neće se pružiti ili će biti uskraćena:
- a) ako nisu ispunjeni kriteriji iz člana 13. odnosno člana 15. ovog zakona,
 - b) ako se radi o neopravdanom vođenju postupka,
 - c) ako se radi o zloupotrebi prava na besplatnu pravnu pomoć,
 - d) ako se podnosilac zahtjeva odnosno korisnik besplatne pravne pomoći ponaša izrazito nasilnički, nepristojno i uvredljivo prema pružaocu pravne pomoći i
 - e) u drugim opravdanim slučajevima.
- (2) Neopravdano vođenje postupka u smislu stava (1) tačka b) ovog člana postoji kada je podnosilac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć u očiglednom nesrazmjeru sa stvarnim izgledom za uspjeh, kao i kada želi da vodi postupak radi postizanja svrhe, koja je suprotna načelima poštenja i morala.
- (3) Zloupotreba prava na besplatnu pravnu pomoć, u smislu stava (1) tačka c) ovog člana postoji kada je podnosilac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć dao netačne podatke o ispunjavanju kriterija iz ovog zakona, ili ako u slučaju promijenjenih okolnosti u toku vođenja postupka, prema kojima ne bi imao pravo na besplatnu pravnu pomoć, iste nije prijavio nadležnom organu.
- (4) U slučaju iz stava (1) ovog člana, direktor Zavoda ili pravni zastupnik koga direktor ovlasti, će odbiti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć ili uskratiti dalje pružanje odobrene pravne pomoći, o čemu će pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć odnosno korisnika besplatne pravne pomoći.
- (5) Nezadovoljna stranka ima pravo, u roku od osam dana od dana prijema obavijesti iz stava (4) ovog člana, na istu izjaviti pritužbu Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.
- (6) O pritužbi rješenjem odlučuje ministar navedenog ministarstva u roku od osam dana od dana podnošenja pritužbe.

(7) Ukoliko se, nakon utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti, utvrdi da je pritužba bila osnovana, rješenjem iz stava (6) ovog člana će se naložiti Zavodu da postupi po zahtjevu stranke.

(8) Zavod je dužan postupiti po rješenju iz stava (6) odnosno stava (7) ovog člana.

Član 21.

(Slučajevi kada postoji obaveza plaćanja naknade za poduzete radnje)

- (1) Poslovi pružanja pravne pomoći od strane pravnih zastupnika Zavoda, obavljaju se besplatno.
- (2) Obaveza plaćanja pravne pomoći postoji kada se tokom postupka ili po njegovom završetku, po službenoj dužnosti ili po prijavi bilo kog lica, utvrdi da je korisnik pravne pomoći imao ili ima dovoljno sredstava za plaćanje zastupanja i da nije ispunjavao kriterije za pružanje besplatne pravne pomoći.
- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, direktor Zavoda ili pravni zastupnik koga on ovlasti, će donijeti rješenje o poništavanju ili izmjeni rješenja o pružanju pravne pomoći u slučaju da je postupak okončan, odnosno rješenje o obustavljanju pružanja pravne pomoći u slučaju da je postupak u toku.
- (4) Rješenjem iz stava (3) ovog člana ujedno će biti odlučeno o obavezi plaćanja naknade za sve radnje poduzete tokom pružanja pravne pomoći i zastupanja tog korisnika, kao i obavezi plaćanja drugih troškova nastalih u vezi s tim.
- (5) Iznosi naknada iz stava (4) ovog člana obračunavaju se prema advokatskoj tarifi i prihod su Budžeta Kantona.

DIO DRUGI - SUBJEKTI OVLAŠTENI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 22.

(Subjekti)

- (1) Besplatnu pravnu pomoć u skladu sa odredbama ovog zakona pruža Kantonalni zavod za pravnu pomoć.
- (2) Besplatnu pravnu pomoć mogu pružati: službe za besplatnu pravnu pomoć pri općinama odnosno državnim službenici koji su zaposleni u općini i koji ispunjavaju uslove propisane članom 32. stav (2) ovog zakona, advokati koji su članovi advokatskih komora u Bosni i Hercegovini, udruženja i fondacije registrovane za pružanje besplatne pravne pomoći i drugi subjekti, u skladu sa drugim zakonima.

Član 23.

(Pravo zastupanja)

- (1) Pravo zastupanja korisnika besplatne pravne pomoći u skladu sa procesnim zakonima u Bosni i Hercegovini imaju:
 - a) pravni zastupnici Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć (u svojstvu branioca i/ili punomoćnika), pod uslovima propisanim ovim zakonom,
 - b) advokati - članovi advokatskih komora u Bosni i Hercegovini,
 - c) zaposlenici općinskih službi za besplatnu pravnu pomoć odnosno državni službenici koji su zaposleni u općini i koji ispunjavaju uslove propisane članom 32. stav (2) ovog zakona,
 - d) članovi udruženja koja su registrovana za pružanje besplatne pravne pomoći, u skladu sa uslovima propisanim procesnim zakonima koji se odnose na punomoćnike stranke,
- (2) Pravni zastupnik iz stava (1) tačka a) ovog člana može biti postavljen za branioca licu lošeg imovnog stanja lišenom slobode, odnosno osumnjičenom ili optuženom, na način i po postupku utvrđenom Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br.35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07,9/09 , 12/10, 8/13).

POGLAVLJE I - KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ

Član 24.

(Status Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć)

Kantonalni zavod za pravnu pomoć, prema Zakonu o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:13/08, 3/10, 6/12), ima status samostalne upravne organizacije.

Član 25.

(Organizacija i način funkcioniranja Zavoda)

Organizacija i način funkcioniranja Zavoda regulisani su odredbama Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 35/05).

Član 26.

(Unutrašnja organizacija)

Unutrašnja organizacija Zavoda utvrđuje se pravilnikom, koji donosi direktor uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Član 27.**(Nadležnost Zavoda)**

- (1) Zavod osigurava pružanje besplatne pravne pomoći na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom kako bi se građanima omogućilo ostvarivanje prava na jednak pristup pravdi i pravo na pravično suđenje.
- (2) Zavod će pružati usluge besplatne pravne pomoći u svim općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, po načelu uredovnih dana, a bliže odredbe o tome regulirat će se u Pravilniku o načinu pružanja pravne pomoći po načelu uredovnih dana u općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, koji će donijeti ministar Ministarstva.

Član 28.**(Edukacija kadrova i kontrola kvaliteta)**

- (1) Zavod osigurava kontinuiranu edukaciju kadrova koji pružaju besplatnu pravnu pomoć.
- (2) Zavod kontinuirano kontroliše kvalitet i kvantitet pružanja besplatne pravne pomoći i predlaže mjere za unapređenje sistema upravljanja i pružanja besplatne pravne pomoći.

Član 29.**(Javnost rada i izvještavanje)**

- (1) Zavod osigurava kontinuirano pružanje informacija javnosti o ciljevima, načinu obezbjeđenja i drugim pitanjima iz oblasti besplatne pravne pomoći.
- (2) Radi praćenja i unaprijeđenja besplatne pravne pomoći, Zavod podnosi Vladi i Skupštini Kantona godišnji izvještaj o radu s prijedlogom mjera za unapređenje sistema pružanja pravne pomoći, koji sadrži podatke o broju korisnika besplatne pravne pomoći po oblastima u kojima je pružena pravna pomoć, broju i vrsti postupaka pred pravosudnim organima, organima uprave i drugim organima, broju predmeta koji su u toku i drugim pitanjima od značaja za izvještavanje o pružanju besplatne pravne pomoći.

ODJELJAK A - RUKOVOĐENJE I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA ZAVODA**Član 30.****(Rukovođenje)**

- (1) Radom Zavoda rukovodi direktor koji je rukovodeći državni službenik i koji se imenuje u skladu sa propisima koji regulišu postupak i način imenovanja direktora samostalnih kantonálnih upravnih organizacija.
- (2) Za direktora može biti imenovan diplomirani pravnik, koji pored općih i posebnih uslova utvrđenih zakonom,

ima položen pravosudni ispit i pet godina radnog iskustva u radu na pravnim poslovima, nakon položenog pravosudnog ispita.

- (3) Direktor je naredbodavac za raspolaganje budžetskim sredstvima određenim za finansiranje rada Zavoda.
- (4) Direktor za svoj rad odgovara Vladi Kantona.

Član 31.**(Vršenje dužnosti direktora)**

- (1) U slučaju da direktoru prestane radni odnos ili da nije u mogućnosti obavljati dužnost u dužem vremenskom periodu, Vlada Kantona može imenovati vršioca dužnosti direktora, ali najduže na period od šest mjeseci.
- (2) U slučaju privremene odsutnosti, dužnost direktora vrši pomoćnik direktora koga direktor pismenim aktom odredi.

Član 32.**(Pomoćnici direktora)**

- (1) Pomoćnici direktora su rukovodeći državni službenici koji se postavljaju na način i u postupku utvrđenom zakonom za rukovodeće državne službenike kantonálnih organa državne službe.
- (2) Pravilnikom iz člana 26. ovog Zakona se, pored ostalog, utvrđuje broj pomoćnika direktora i određuju uslovi za njihovo postavljenje s tim da, za pomoćnika direktora može biti postavljen diplomirani pravnik, koji pored općih i posebnih uslova utvrđenih zakonom, ima položen pravosudni ispit i tri godine radnog iskustva u radu na pravnim poslovima, nakon položenog pravosudnog ispita.
- (3) Pomoćnici direktora su ovlašteni za obavljanje svih poslova iz nadležnosti Zavoda, u skladu sa odredbama ovog Zakona, Pravilnika iz člana 26. ovog zakona i drugih propisa.

Član 33.**(Državni službenici i namještenici)**

Poslove u Zavodu, osim poslova koje vrše direktor i pomoćnici direktora, obavljaju i državni službenici i namještenici, što se utvrđuje Pravilnikom iz člana 26. ovog Zakona.

ODJELJAK B - PRAVA I DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA ZAVODA**Član 34.****(Prava zaposlenika)**

Zaposlenici u Zavodu, imaju pravo na plaću i druga lična primanja, kao i ostala prava iz radnog odnosa, u skladu sa

propisima kojima su ta prava utvrđena za rukovodeće državne službenike, odnosno državne službenike ili namještenike odgovarajućeg ranga u kantonalnim organima državne službe.

Član 35.

(Prava i dužnosti pravnih zastupnika)

- (1) Direktor i pomoćnici direktora su pravni zastupnici Zavoda.
- (2) Pravni zastupnik je ovlašten za samostalno pružanje besplatne pravne pomoći.
- (3) Pravni zastupnik je nezavisan i samostalan u vršenju svojih poslova i ima pravo i dužnost da u okviru dobijenog ovlaštenja poduzima sve pravne radnje koje su po njegovoj ocjeni u interesu korisnika pravne pomoći.
- (4) Pravni zastupnik ima pravo na uvećanje plaće u visini od 20% zbog posebnih uslova rada iz člana 30. stav (2) i člana 32. stav (2) i zbog posebnih ovlaštenja iz stava (2) i (3) ovog člana.

Član 36.

(Obaveza čuvanja službene tajne)

- (1) Pravni zastupnik je dužan da pruža pravnu pomoć savjesno i stručno, u skladu sa ustavom, zakonom i drugim propisima.
- (2) Pravni zastupnik je dužan da čuva kao službenu tajnu sve što je saznao ili mu je stranka povjerila, izuzev ako je u svojstvu branitelja oslobođen ove obaveze na osnovu izričitog ili prešutnog odobrenja stranke, kao i u slučajevima kada branitelj posumnja da predstoji izvršenje težeg krivičnog djela ili kada se pokrene parnica radi namirenja troškova i izdataka koje je stranka prouzrokovala Zavodu lažno prikazujući svoje imovinsko stanje, a u cilju obezbjeđenja besplatnog zastupanja.
- (3) Službenu tajnu iz stava 2. ovog člana dužni su čuvati i drugi zaposlenici koji rade ili su radili u Zavodu.

Član 37.

(Razlozi za odbijanje zastupanja)

- (1) Pravni zastupnik će odbiti odbranu i zastupanje u krivičnim stvarima:
 - a) ako je lično oštećen, odnosno ako je bračni ili vanbračni drug oštećenog ili tužitelja, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena,
 - b) ako je pozvan kao svjedok u istom predmetu,

- c) ako je postupao u istom predmetu u vršenju sudske i/ili tužilačke funkcije,
- d) u drugim slučajevima predviđenim posebnim zakonom.

- (2) Pravni zastupnik će odbiti zastupanje u parničnom postupku:

- a) ako je pružao pravnu pomoć suprotnoj stranci u istom predmetu ili po bilo kom pitanju vezanom za taj predmet,
- b) ako je suprotnoj stranci u istom predmetu, pravnu pomoć pružao drugi pravni zastupnik Zavoda,
- c) ako je postupao u istom predmetu u vršenju sudske i tužilačke funkcije ili kao ovlaštena službena osoba bilo kog organa
- d) ako on ili bilo ko drugi od zaposlenika Zavoda, ima lični interes koji je, ili može biti u sukobu sa interesima zastupane stranke.

- (3) Pravni zastupnik će odbiti odbranu i zastupanje u krivičnim i prekršajnim stvarima i zastupanje u građanskom i upravnom postupku i upravnom sporu i u drugim slučajevima predviđenim zakonima kojima se reguliše krivični, prekršajni, parnični i upravni postupak i upravni spor.

Član 38.

(Otkazivanje punomoći)

- (1) Odmah po saznanju za postojanje razloga i okolnosti iz člana 37. ovog Zakona, pravni zastupnik je dužan otkazati punomoć stranci.
- (2) Po otkazivanju punomoći pravni zastupnik je dužan u periodu od 30 dana nastaviti pružati pravnu pomoć, ako je to neophodno da se od stranke otkloni kakva šteta, osim u slučaju kada je stranka imenovala drugog zastupnika ili se preduzimanju tih radnji izričito protivi.
- (3) Pravni zastupnik nije dužan postupati u skladu sa stavom (2) ovog člana ako stranka otkáže punomoć, ali je dužan u momentu otkazivanja punomoći u pismenoj formi obavijestiti stranku o svim relevantnim rokovima kao i zakazanim terminima u konkretnom predmetu.

Član 39.

(Dužnosti pravnog zastupnika kao branioca)

- (1) Pravni zastupnik kao branilac tokom krivičnog postupka mora, zastupajući lice lišeno slobode, odnosno osumnjičenog ili optuženog, preduzimati sve

neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza koji idu u korist lica koje brane, kao i radi zaštite njegovih prava.

- (2) Prava i dužnosti pravnog zastupnika kao branioca ne prestaju u slučaju opoziva, sve dok ga sudija odnosno vijeće ne razriješe te dužnosti.

Član 40.

(Obaveza informisanja)

Pravni zastupnik je dužan da informiše stranku koju zastupa o preduzetim radnjama u postupku i o svim drugim činjenicama relevantnim za tok i ishod konkretnog postupka.

Član 41.

(Obaveze u ponašanju pravnog zastupnika)

Pravni zastupnik ne smije:

- a) dozvoliti da porodični, društveni, politički i/ili drugi odnosi utiču na vršenje njegovih službenih dužnosti,
- b) upotrijebiti ili se koristiti ugledom Zavoda da ostvari svoje privatne interese ili privatne interese drugih,
- c) postupati ili dopustiti drugima da postupaju na način da se stiče utisak da je bilo ko u posebnom položaju i da može vršiti utjecaj na pravnog zastupnika ili na ishod postupka.

Član 42.

(Zabrana obavljanja drugih poslova)

Pravni zastupnik ne smije obavljati dužnost, djelatnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim dužnostima, a naročito:

- a) ne smije obavljati dodatnu djelatnost za koju se plaća naknada, osim u slučaju kada je to posebno odobreno,
- b) ne smije biti član upravnih i drugih odbora političkih stranaka i ne smije slijediti upute političkih stranaka.

Član 43.

(Dužnosti pravnih zastupnika)

- (1) Pravni zastupnik je dužan razmotriti i postupati po svim predmetima koji su mu dodijeljeni, osim u predmetima u kojima postoje razlozi za njegovo izuzeće.
- (2) Pravni zastupnik je dužan da kontinuirano radi na usavršavanju i povećavanju nivoa svoje profesionalne stručnosti za obavljanje poslova pružanja pravne pomoći.

- (3) Pravni zastupnik je dužan preduzimati radnje u vršenju odbrane ili zastupanja na krajnje profesionalan, strpljiv i dostojanstven način, kako prema nosiocima sudske i tužilačke funkcije, tako i prema ostalim službenim licima, strankama koje zastupa i protivnim strankama, svjedocima, advokatima i drugim licima sa kojima službeno kontaktira.

Član 44.

(Način postupanja pravnog zastupnika)

- (1) Pravni zastupnik ne smije pokrenuti, dozvoliti niti uzimati u obzir razgovor sa sudijom bez prisustva suprotne stranke u vezi sa postupkom koji je u toku, osim na zakonom dopušten način.
- (2) Pravni zastupnik je obavezan da svoje poslove obavlja brzo, efikasno i pravično, uz poštovanje prava svih uključenih strana da budu saslušane i da se njihovi sporovi riješe bez nepotrebnog odgađanja i/ili troškova.

Član 45.

(Obavijest o nedozvoljenom ponašanju)

- (1) Ako neko dođe do saznanja da je pravni zastupnik ili drugi zaposlenik Zavoda postupio suprotno odredbama ovog Zakona ili bilo kog drugog zakona, što ga čini nepodobnim za vršenje poslova u Zavodu, ima pravo i dužnost da o tome obavijesti direktora Zavoda.
- (2) Pravni zastupnik koji posjeduje informaciju o mogućem kršenju ovog Zakona od strane drugog pravnog zastupnika, dužan je o tome obavijestiti direktora Zavoda, a ukoliko se ta informacija odnosi na direktora, dužan je o tome obavijestiti ministra pravosuđa, koji preispituje osnovanost primljene informacije i o tome obavještava Vladu Kantona.

DIO TREĆI - FINANSIRANJE, SARADNJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Član 46.

(Finansiranje)

- (1) Sredstva za organizovanje i pružanje besplatne pravne pomoći od strane nadležnog organa osiguravaju se u Budžetu Kantona.
- (2) Sredstva za pružanje pravne pomoći udruženjima i fondacijama registrovanim za pružanje besplatne pravne pomoći osiguravaju se na osnovu odobrenog projekta, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 47.

(Međusobna saradnja nadležnih organa)

- (1) Nadležni organ uspostavlja saradnju sa drugim organima osnovanim za pružanje besplatne pravne

pomoći, udruženjima i fondacijama registrovanim za pružanje besplatne pravne pomoći i drugim subjektima ovlaštenim za pružanje besplatne pravne pomoći, u cilju razmjene informacija i prakse u oblasti besplatne pravne pomoći.

- (2) Nadležni organ sarađuje sa centrima za socijalni rad, nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima, u cilju praćenja prakse primjene zakonskih odredbi u određenim oblastima i analize potrebe građana da svoja prava i obaveze definisane tim zakonima, rješavaju uz pružanje besplatne pravne pomoći.

Član 48.

(Edukacija kadrova i unapređenje kvaliteta)

- (1) Nadležni organ osigurava stručno usavršavanje pravnih zastupnika u svim oblastima prava kao i u oblasti međunarodnih standarda, propisa i prakse kako bi se osigurao kontinuirani razvoj kvaliteta pružene usluge.

- (2) Nadležni organ kontinuirano unapređuje kvalitet i kvantitet pružanja besplatne pravne pomoći.

Član 49.

(Odgovornost zaposlenika Zavoda)

Pravni zastupnici i ostali zaposlenici u Zavodu, odgovorni su za svoj rad shodno odredbama ovog zakona i drugih propisa kojima je to regulisano za rukovodeće državne službenike, državne službenike i namještenike organa državne službe.

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

(Nadzor nad primjenom zakona)

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo za pravosuđe i upravu Kantona.

Član 51.

(Podzakonski akti i obrasci)

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, obrazac izjave o imovinskom stanju, obrazac izjave o dopuštanju uvida u podatke o imovini korisnika i punoljenih članova njegovog porodičnog domaćinstva i Pravilnik o načinu pružanja pravne pomoći po načelu uredovnih dana u općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, donosi Ministar u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52.

(Stupanje na snagu zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-27579/13

Datum, 30.12.2013. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

4.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 52. sjednici održanoj dana 28.01.2014. godine, d o n o s i

Z A K O N

O IZMJENI ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE

Član 1.

(Predmet)

U Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/13), u članu 59. stav (1) riječi „u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona“ zamjenjuju se riječima „do 30.06.2014. godine“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjuje se od 07.01.2014. godine.

Broj: 01-02-2051/14

Datum, 29.01.2014. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

5.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 52. sjednici održanoj 28.01.2014. godine d o n o s i

Z A K O N

O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I

ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

- (1) Ovim Zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava članova porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; članova uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja; dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica; ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica i demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i druga pitanja iz oblasti zaštite branilaca i članova njihovih porodica, koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.
- (2) Pojam šehid ili pojam poginuli branilac, u smislu ovog Zakona, koristi se po slobodnom izboru korisnika prava.
- (3) Lica iz stava (1) ovog člana prava po ovom Zakonu ostvaruju kao dopunska, uz prava koja su za braniocima i članove njihovih porodica utvrđena Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 70/05, 61/06 i 9/10).

Član 2.

(Definicije)

U skladu sa odredbama zakona iz člana 1. stav (3) ovog Zakona, kod reguliranja prava i pogodnosti koja se tiču branilaca i članova njihovih porodica utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima na području Kantona, koriste se sljedeći pojmovi i definicije:

- a) Braniocem, odnosno demobiliziranim braniocem (u daljnjem tekstu: branilac) smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage) koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno) od 18.09.1991. do 23.12. 1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti i koji je demobiliziran rješenjem nadležnog vojnog organa, kao i lice koje je učestvovalo u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu prije 18.09.1991. godine a koje je angažirano od nadležnih organa;
- b) Pod učešćem u odbrani Bosne i Hercegovine podrazumijeva se učešće u oružanom otporu i djelovanje u direktnoj vezi sa pružanjem otpora;
- c) Dobrovoljcem i organizatorom otpora smatra se pripadnik vojnih jedinica koji je učestvovao u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu do 19.06.1992. godine, kao i drugo lice koje nije bilo vojni obveznik u vrijeme dobrovoljnog stupanja u Oružane snage i ostalo neprekidno u jedinicama do kraja rata, ili je ranije demobiliziran od nadležnog vojnog organa;
- d) Veteranom se smatra lice koje je stupilo u Oružane snage od 18.09.1991. godine do 31.12.1992. godine i ostalo neprekidno do 23.12.1995. godine, ili je ranije demobilizirano od nadležnog vojnog organa;
- e) Učesnikom rata smatra se svako lice koje je u sastavu Oružanih snaga provelo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine.

Član 3.

(Pojmovi korišteni u Zakonu)

- (1) Ratni vojni invalid, u smislu ovog Zakona, je branilac kojem je to svojstvo utvrđeno rješenjem nadležnog organa u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a po osnovu zadobivene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja zdravstvenog stanja, usljed čega je nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%.
- (2) Član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, u smislu ovog Zakona, je korisnik prava na porodičnu invalidninu, na osnovu rješenja nadležnog organa izdatog u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
- (3) Dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja, u smislu ovog Zakona, je član poro-

dice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, koje je u vrijeme gubitka oba roditelja bilo malodobno.

- (4) Djetetom dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja /ratnog vojnog invalida/ demobiliziranog branioca, u smislu ovog Zakona, smatra se dijete rođeno u braku/van braka, usvojeno dijete, kao i pastoriče koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu najmanje posljednju godinu dana.
- (5) Lice sa naročitim zaslugama u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, u smislu ovog Zakona, je dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i nosilac "Partizanske spomenice 1941".
- (6) Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, u smislu ovog Zakona je korisnik prava na mjesečni novčani dodatak, na osnovu rješenja nadležnog organa, u skladu sa odredbama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.
- (7) Nosilac "Partizanske spomenice 1941" i član uže porodice poginulog ili umrlog nosioca "Partizanske spomenice 1941", u smislu ovog Zakona je korisnik prava na mjesečni novčani dodatak, na osnovu rješenja nadležnog organa, u skladu sa odredbama Odluke o posebnim pravima nosilaca "Partizanske spomenice 1941" i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 6/06).
- (8) Sa braniocima, u smislu ovog Zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog-antifašističkog rata 1941.-1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

Član 4.

(Posebni korisnici prava po Zakonu)

Prava po ovom Zakonu, na način i pod uvjetima utvrđenim podzakonskim aktima, može koristiti i:

- a) dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, kojem je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – prava iz članova 6., 15. – 17. i 23. ovog Zakona, do navršene 35. godine života;
- b) dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, osim lica iz tačke a) ovog člana, kojem je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i dijete umrlog ratnog vojnog invalida koje nije korisnik prava na porodičnu invalidninu - prava iz članova 6., 16., 17. i 23. ovog Zakona, do navršene 30. godine života;
- c) dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije

godine i koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti - prava iz člana 6., 16., 17. i 23. ovog Zakona, do navršene 30. godine života;

- d) udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti, pod uvjetom da nema druge prihode i da nije stupila u brak ili vanbračnu zajednicu;
- e) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti.

DIO DRUGI - PRAVA

Član 5.

(Dopunska prava po Zakonu)

Branioci i članovi njihovih porodica, u skladu sa ovim Zakonom, ostvaruju slijedeća prava:

- a) Zdravstvena zaštita;
- b) Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);
- c) Profesionalna rehabilitacija;
- d) Osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje;
- e) Vanredna novčana pomoć;
- f) Prednosti u školovanju i stipendiranju;
- g) Rješavanje stambenog pitanja;
- h) Oslobođanje od plaćanja sudskih i administrativnih taksi;
- i) Sufinansiranje invalidskog sporta i obilježavanja značajnih datuma
- j) Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika;
- k) Pomoć u slučaju smrti;
- l) Izgradnja prilaza do stambene zgrade;
- m) Posebna prava.

POGLAVLJE I. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Član 6.

(Ostvarivanje prava)

- (1) Branioci i članovi njihovih porodica ostvaruju pravo

na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" broj 46/10 i 75/13) i Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

- (2) Ostvarivanje zdravstvene zaštite za lica koja nisu osigurana u skladu sa stavom (1) ovog člana, kao i prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica, posebnim propisom utvrđuje Skupština Zeničko-dobojskog kantona.
- (3) Propisom iz prethodnog stava naročito se reguliše pitanje nabavke ortopedskih i drugih pomagala i njihova opravka, te osiguranje potrebnih lijekova i sanitetskog materijala za liječenje rana i povreda, posljedično vezanih za učešće u ratu.

Član 7.

(Prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova)

Nadležni organi u ustanovama iz oblasti zdravstva osigurati će isticanje obavijesti na vidnim mjestima da prednost bez čekanja u redu imaju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, nosioci "Partizanske spomenice 1941", ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioaca, članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i članovi uže porodice poginulog ili umrlog nosioca "Partizanske spomenice 1941", koji će svoj status dokazivati odgovarajućim iskaznicama.

Član 8.

(Pravo na liječenje u inozemstvu)

- (1) Ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, demobilizirani branioци, nosioci "Partizanske spomenice 1941", članovi porodica šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, djeca ratnih vojnih invalida i djeca demobiliziranih branilaca, ostvaruju pravo na liječenje u inozemstvu prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji i u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisom o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inozemstvo.
- (2) Način i postupak ostvarivanja ovog prava, u skladu sa federalnim propisima koji regulišu ovu oblast, posebnim propisom utvrđuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona).

POGLAVLJE II. BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE (MEDICINSKA REHABILITACIJA)

Član 9.

(Korisnici prava)

- (1) Ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, demobilizirani branilac, nosilac "Partizanske spomenice 1941", član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioaca i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ima pravo na medicinsku rehabilitaciju u banjско-klimatskom lječilištu, ukoliko je prema medicinskim indikacijama takvo liječenje potrebno.
- (2) Izuzetno, na medicinsku rehabilitaciju može biti upućen i član invalidskog sportskog kluba i reprezentacije u invalidskom sportu, kao i pojedinac RVI-sportista, u pripremama za takmičenja.

Član 10.

(Sadržina prava)

Banjско-klimatsko liječenje, prema ovom zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od posljedica ranjavanja, povređivanja i bolesti koje su propisane kao indikacije za to liječenje, a koje se obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 11.

(Regulisanje pružanja usluga)

Sa ustanovama iz člana 10. ovog Zakona, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaključuje ugovore o banjско-klimatskom liječenju i rehabilitaciji, kojima se naročito regulišu pitanja u pogledu obima, kvaliteta i cijene pružanja zdravstvenih i drugih usluga, kao i druga međusobna prava i obaveze.

Član 12.

(Ostvarivanje prava)

- (1) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi uvjete, način i postupak upućivanja pripadnika branilačke populacije na medicinsku rehabilitaciju u banjско-klimatska lječilišta, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.
- (2) Propisom iz prethodnog stava za dobitnike ratnog priznanja ili odlikovanja i nosioce "Partizanske

spomenice 1941", osigurat će se ostvarivanje prava u obimu koji je propisan za ratne vojne invalide.

POGLAVLJE III. PROFESIONALNA REHABILITACIJA

Član 13. (Korisnici prava)

- (1) Ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i demobilizirani branilac, na osnovu preostale radne sposobnosti, ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju uključujući prekvalifikaciju i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži više stručna sprema od one koju ima, pod uvjetom da je nezaposlen i ako prema općem obrazovanju, godinama života, zdravstvenom stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspješnu rehabilitaciju.
- (2) Profesionalnom rehabilitacijom osigurava se osposobljavanje za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg zanimanja, stručno osposobljavanje za vršenje određenog zanimanja i stručno usavršavanje.

Član 14. (Ostvarivanje prava)

- (1) Pravo na profesionalnu rehabilitaciju se utvrđuje na osnovu pribavljenog nalaza, ocjene i mišljenja komisije stručne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
- (2) Uvjete, način i postupak za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju na osnovu preostale radne sposobnosti, propisuje posebnim pravilnikom ministar Ministarstva.

POGLAVLJE IV. OSIGURANJE POVOLJNIJIH UVJETA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Član 15. (Prednost pri zapošljavanju)

- (1) Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima i u skladu sa propisima iz oblasti radnog zakonodavstva.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana ne može ostvariti lice kojem je radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarene prednosti pri zapošljavanju, pretao njegovom krivicom ili je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu.

Član 16. (Prednost pri korištenju programa Službe za zapošljavanje)

Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, ima prednost pri korištenju programa iste Službe, namijenjenog trajnom zapošljavanju.

Član 17. (Dodjela kredita za zapošljavanje)

- (1) U cilju otvaranja novih radnih mjesta namijenjenih zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, mogu se dodijeliti kreditna sredstava.
- (2) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava za kreditiranje zapošljavanja, kriterije, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

POGLAVLJE V. VANREDNA NOVČANA POMOĆ

Član 18. (Novčana pomoć zbog vanrednih okolnosti)

Braniocima i članovima njihovih porodica, u slučaju vanrednih okolnosti kao što su elementarne nepogode i nesreće, smrt i bolest člana kućnog domaćinstva i u drugim slučajevima koji uzrokuju tešku ekonomsku situaciju, može se odobriti vanredna novčana pomoć u svrhu osiguranja sredstava za osnovne potrebe.

Član 19. (Uvjeti)

Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava koja mogu biti odobrena u svrhu vanredne novčane pomoći, uvjete, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

POGLAVLJE VI. PREDNOSTI U ŠKOLOVANJU I STIPENDIRANJU

Član 20. (Prednost pri upisu u obrazovne ustanove)

- (1) Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca, koji je redovni učenik i student, ima pravo prvenstva pod

jednakim uvjetima pri upisu u obrazovnu ustanovu čiji je osnivač Kanton ili općina, odnosno smještaju u đački i studentski dom na području Kantona.

- (2) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi uvjete, način i postupak realizacije prava iz ovog člana.

Član 21. (Besplatan upis)

Lice iz člana 20. ovog Zakona, ima pravo na besplatan upis u novu školsku/studijsku godinu u srednjoškolskoj i visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Kanton ili općina, u skladu sa uvjetima utvrđenim posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona.

Član 22. (Besplatni obavezni udžbenici)

Djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca, imaju pravo na besplatne obavezne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa uvjetima utvrđenim posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona.

Član 23. (Stipendiranje studija)

Branioци i članovi njihovih porodica, koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine, imaju pravo na dodjelu stipendije za redovni studij na visokoškolskim ustanovama, u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona, a kojim se naročito utvrđuje visina novčanih sredstava za stipendiranje, uvjeti, način i postupak dodjele stipendija, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

POGLAVLJE VII. RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA

Član 24. (Jednokratna novčana sredstva)

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobiliziran branilac koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioца i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, koji nema riješeno stambeno pitanje, a sa prebivalištem odnosno boravištem na području Kantona je u trajanju od najmanje tri godine neprekidno, ima pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu novčanih sredstava za rješavanje stambenih potreba.

Član 25.

(Prioritetno rješavanje stambenih pitanja)

U skladu sa važećim propisima, Vlada Kantona osigurava prioritetno rješavanje stambenih pitanja pripadnika branilačke populacije putem stambenog zbrinjavanja i pomoći u stambenom zbrinjavanju, po pravu prvenstva kako slijedi:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- b) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
- c) porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
- d) porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
- e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja;
- f) ostali ratni vojni invalidi i demobilizirani branioци.

Član 26.

(Stambeno zbrinjavanje povratnika u RS i raseljenih lica)

- (1) Lice iz člana 24. ovog Zakona, koje ima status povratnika u RS ili raseljenog lica, u svrhu osiguranja uvjeta za održivi povratak u mjesto u kojem je imalo prebivalište ili boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, može ostvariti pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana nema lice koje je na području Kantona riješilo svoje stambeno pitanje.

Član 27.

(Ostvarivanje prava)

Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava namijenjenih trajnom stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica, uvjete, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

POGLAVLJE VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH I ADMINISTRATIVNIH TAKSI

Član 28.

(Korisnici prava)

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni

invalid, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i nezaposleni demobilizirani branilac, oslobođen je plaćanja taksi u postupku pred sudovima u Kantonu, kantonalnih i općinskih administrativnih taksi.

Član 29.

(Posebni slučajevi oslobođanja)

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca, u postupku pribavljanja dokumentacije u cilju stipendiranja i pomoći u školovanju, kao prava predviđenih ovim zakonom, oslobođen je plaćanja kantonalnih i općinskih administrativnih taksi i naknada za sva uvjerenja potrebna u tu svrhu, izdata u školskim ustanovama, čiji je osnivač Kanton.

POGLAVLJE IX. SUFINANSIRANJE INVALIDSKOG SPORTA I OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA

Član 30.

(Sufinansiranje sportskih aktivnosti)

- (1) Invalidski sportski savez i invalidski sportski klub, čiji sastav pretežno čine ratni vojni invalidi sa područja Kantona, ostvaruje pravo na sufinansiranje troškova učešća u sportskim takmičenjima i manifestacijama, odnosno u organizovanju i održavanju sportsko-rekreacionih takmičenja i aktivnosti, te manifestacija u sportu i rekreaciji invalidnih lica.
- (2) Pravo na finansijsku pomoć za takmičarske aktivnosti može ostvariti i ratni vojni invalid -sportista pojedinac.
- (3) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava namijenjenih ostvarivanju ovog prava, uvjete, način i postupak dodjele istih.

Član 31.

(Sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma)

Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva, odobrava kantonalnom udruženju pripadnika branilačke populacije sufinansiranje troškova organizovanja i održavanja manifestacije povodom obilježavanja značajnog datuma i događaja iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Član 32.

(Sredstva za rad branilačkih udruženja)

Vlada Kantona odobrava sredstva za rad i aktivnosti

kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa, u skladu sa posebnim propisom kojim utvrđuje visinu, uvjete, način i postupak dodjele istih sredstava.

POGLAVLJE X. PODIZANJE NIŠANA–

NADGROBNOG SPOMENIKA

Član 33.

(Jedinstveno spomen obilježje šehida/poginulog branioca)

Svakom pripadniku Oružanih snaga RBiH koji je poginuo ili umro kao učesnik u odbrani Bosne i Hercegovine u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu i koji je sahranjen na području Kantona, osigurava se podizanje jedinstvenog spomen obilježja, izrađenog u skladu sa usvojenim idejnim rješenjem.

Član 34.

(Spomen obilježja za branioce ukopane izvan Kantona)

Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva, posebnim aktom odobrava podizanje nišana – nadgrobnog spomenika i za poginule pripadnike Oružanih snaga RBiH koji su ukopani izvan područja Kantona, a koji su početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu imali prebivalište na području Kantona.

Član 35.

(Naknada troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika)

- (1) Član porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca ili drugo lice koje vlastitim sredstvima izvrši podizanje nišana - nadgrobnog spomenika šehidu/poginulom braniocu iz člana 33. i 34. ovog Zakona, ima pravo na naknadu troškova u visini jedne i po prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini.
- (2) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi uvjete, način i postupak realizacije prava iz stava (1) ovog člana.

Član 36.

(Spomen obilježje dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja)

- (1) U slučaju smrti dobitnika ratnog priznanja "Zlatni ljiljan", "Red hrvatskog trolista" i nosioca "Partizanske spomenice 1941", osiguravaju se sredstva u svrhu naknade troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika, u visini dvije prosječne neto plaće

isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini.

- (2) U slučaju smrti ostalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja osiguravaju se sredstva u svrhu naknade troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika, u visini jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini.
- (3) Pravo na naplatu sredstava iz stava (1) i (2) ovog člana, pripada članu porodice, odnosno drugom fizičkom ili pravnom licu koje izvrši podizanje nišana/nadgrobnog spomenika umrlom braniocu.
- (4) Odluku o naknadi troškova podizanja spomen obilježja iz ovog člana, a na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza u tom smislu, donosi ministar Ministarstva.

POGLAVLJE XI. POMOĆ U SLUČAJU SMRTI

Član 37.

(Naknada troškova dženaze/sahrane)

- (1) U slučaju smrti dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i nosioca "Partizanske spomenice 1941", članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti ili drugo lice koje vlastitim sredstvima sahrani umrlog, imaju pravo na jednokratnu pomoć najmanje u visini jedne i pol prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.
- (2) U slučaju smrti ratnog vojnog invalida i demobiliziranog branioca, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti ili drugo lice koje vlastitim sredstvima sahrani umrlog, imaju pravo na jednokratnu pomoć najmanje u visini prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.
- (3) U slučaju smrti člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i člana uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, koji je prije smrti sa prebivalištem odnosno boravištem na području Kantona bio u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, član porodice ili drugo lice koje vlastitim sredstvima sahrani umrlog ima pravo na novčanu pomoć u svrhu naknade troškova dženaze - sahrane (troškovi prijevoza i prijenosa umrlog lica, opremanja i

ukopa) u iznosu jedne polovine prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, ukoliko istu pomoć ne može ostvariti po osnovu Federalnog zakona ili na drugi način.

- (4) Izuzetno, pomoć iz stava (3) ovog člana se može odobriti i u većem iznosu, ukoliko se član porodice koji sahranjuje umrlog nalazi u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji.
- (5) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi način i postupak dodjele ovih sredstava, dokumentaciju koju je korisnik prava dužan podnijeti, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 38.

(Prava u slučaju smrti lica sa naročitim zaslugama)

- (1) U slučaju smrti lica sa naročitim zaslugama u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, općina na području koje je isti imao prebivalište vrši obavještanje o smrti putem javnih medija.
- (2) U slučaju smrti dobitnika ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" i "Red hrvatskog trolista" i nosioca "Partizanske spomenice 1941", općina na području koje je isti imao prebivalište, u saradnji sa Kantonalnim udruženjem dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, organizuje ukop - sahranu uz državne počasti.
- (3) Općine na području Zeničko-dobojskog kantona poduzet će aktivnosti na određivanju i uređenju lokacija za ukop - sahranu lica sa naročitim zaslugama.

POGLAVLJE XII. IZGRADNJA PRILAZA DO STAMBENE ZGRADE

Član 39.

(Korisnik prava)

Ratni vojni invalid I grupe koji nije sposoban za kretanje bez invalidskih kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj stanuje i za korištenje stana.

Član 40.

(Uvjeti za ostvarivanje)

- (1) Pravo iz člana 39. ovog Zakona se može ostvariti jednokratno i pod uvjetom da se radi o stambenoj jedinici sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima.
- (2) Realizaciju ovog prava dužna je osigurati općina na području koje se stambena zgrada nalazi.

POGLAVLJE XIII. POSEBNA PRAVA

Član 41.**(Posebna prava lica sa naročitim zaslugama)**

- (1) Pod uvjetom da prebivalište odnosno boravište na području Kantona ima neprekidno najmanje tri godine prije stupanja na snagu ovog Zakona, dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i nosilac "Partizanske spomenice 1941" ima pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, u visini koju utvrdi Vlada Kantona, a prema dinamici isplate koju utvrdi Ministarstvo.
- (2) Pod uvjetom iz prethodnog stava, dobitniku ratnog priznanja ili odlikovanja za vrijeme nezaposlenosti odobrava se mjesečna novčana naknada u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona, a kojim se naročito utvrđuje visina novčanih sredstava u ovu svrhu, uvjeti, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.
- (3) U realizaciji prava na osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje (Poglavlje IV. članovi 15. do 17.) i prednosti u školovanju i stipendiranju (Poglavlje VI. članovi 20. do 23.) iz ovog Zakona, prednost u okviru branilačke kategorije kojoj pripada (ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca) ima dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja odnosno član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca - dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

Član 42.**(Prednost u korištenju usluga državnih organa i javnih ustanova)**

Članovi porodice šehida poginulih, umrlih, nestalih branilaca, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja i nosioci "Partizanske spomenice 1941", imaju prioritet u korištenju usluga državnih organa i javnih ustanova na području Kantona odnosno općina, o čemu su nadležni organi u istim pravnim licima dužni istaknuti obavijest na vidnim mjestima.

DIO TREĆI - OSTVARIVANJE PRAVA

Član 43.**(Izuzeci i ograničenja u korištenju prava)**

- (1) Prava utvrđena ovim Zakonom ne mogu koristiti lica kojima je ostvarenje istih omogućeno po drugom pravnom osnovu.
- (2) Prava utvrđena ovim Zakonom se mogu koristiti za period dok postoje propisani uvjeti za njihovo koriš-

tenje i ne mogu se nasljeđivati niti prenositi na druga lica.

Član 44.**(Lica koja ne mogu ostvariti prava)**

Prava prema ovom Zakonu, ne mogu ostvariti:

- a) lica koja su samovoljno, bez odobrenja nadležne komande napustila Oružane snage (dezertirala);
- b) lica koja su se sama ranila ili povrijedila radi izbjegavanja vojne dužnosti za ciljeve odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine;
- c) lica koja su osuđena pravosnažnom sudskom presudom zbog izvršenja težih krivičnih djela protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava i krivičnih djela protiv Oružanih snaga;
- d) članovi porodice lica koja su osuđena za djela iz tački a), b) i c) ovog člana.

Član 45.**(Prestanak prava)**

- (1) Prestanak svojstva dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i porodice umrlog ratnog vojnog invalida (korisnika prava na ličnu, odnosno porodičnu invalidninu ili mjesečni novčani dodatak) u skladu sa federalnim propisima iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, ima za posljedicu prestanak prava utvrđenih ovim Zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na osnovu tog svojstva i ukoliko ovim Zakonom nije drugačije rečeno.
- (2) Korisnik prava po ovom Zakonu je dužan u roku od 15 dana prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili gubitak prava utvrđenih ovim Zakonom.

Član 46.**(Dokazivanje statusa)**

U postupku ostvarivanja prava po ovom Zakonu, branioci i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležne općinske službe o priznavanju svojstva dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i člana uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ili uvjerenjem nadležnog organa, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

DIO ČETVRTI - PROVOĐENJE ZAKONA

Član 47.**(Rješavanje o pravima u prvostepenom postupku)**

- (1) Nadležna općinska služba, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, rješava u prvom stepenu o pravima iz ovog Zakona.
- (2) Službenu evidenciju o korisnicima prava po ovom Zakonu vode nadležne općinske službe.

Član 48.**(Rješavanje o pravima u drugostepenom postupku)**

- (1) Žalba na prvostepeno rješenje može se uložiti u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
- (2) Po žalbi izjavljenoj na prvostepeno rješenje rješava Ministarstvo.
- (3) Protiv rješenja donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Član 49.**(Primjena odredbi Zakona o upravnom postupku)**

U postupku za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 50.**(Izuzeci u primjeni odredbi)**

Odredbe iz člana 47. do 49. ovog Zakona o nadležnosti i postupku za ostvarivanje prava, ne primjenjuju se u slučajevima u kojima je Zakonom ili propisom donesenim u izvršenju istog drugačije regulirano.

DIO PETI - NAKNADA ŠTETE

Član 51.**(Obaveza povrata dodijeljenih sredstava)**

Lice kome je isplaćeno novčano primanje prema ovom Zakonu, na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos:

- a) ako je na osnovu netačnih podataka koje je znalo ili je moralo znati da su netačni, ili je na drugi protivpravni način ostvarilo novčano primanje prema ovom Zakonu, koje mu ne pripada, ili je ostvarilo novčano primanje u većem iznosu nego što mu pripada;
- b) ako je ostvarilo novčano primanje zbog toga što nije prijavilo nastale promjene koje utiču na gubitak, prestanak ili smanjenje obima nekog prava, a znalo je ili je moralo znati za te promjene;

- c) ako je primilo veći iznos od iznosa koje mu je određeno rješenjem.

Član 52.**(Zastara rokova potraživanja)**

- (1) Potraživanje iz člana 51. ovog Zakona zastarjeva protekom roka određenog zakonom kojim se uređuje zastarjelost potraživanja za odnosnu vrstu potraživanja. Ovi rokovi počinju teći od dana konačnosti rješenja kojim je utvrđeno da isplaćeno primanje ne pripada ili pripada u manjem obimu, odnosno od dana kada je izvršena nepravilna isplata.
- (2) Obaveza vraćanja nepravilno isplaćenog iznosa postoji bez obzira na to da li je rješenje kojim je tom licu pravo priznato, poništeno ili ukinuto.
- (3) Ukoliko je nepravilna isplata nastala kao posljedica greške organa koji je vodio postupak, isti organ je dužan nadoknaditi nepravilno isplaćena sredstva.

DIO ŠESTI - SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Član 53.**(Osiguravanje sredstava za provođenje Zakona)**

- (1) Sredstva za finansiranje prava propisanih ovim Zakonom se osiguravaju u budžetu Kantona i općina.
- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, koja se odnose na budžet Kantona, planiraju se u iznosu od najmanje 4% redovnih budžetskih sredstava.

Član 54.**(Troškovi postupka)**

- (1) Troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava prema ovom Zakonu, snosi organ koji vodi postupak.
- (2) U postupku za ostvarivanje prava po ovom Zakonu ne plaća se taksa.
- (3) Na novčana primanja prema ovom Zakonu, ne plaćaju se porezi i doprinosi.

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.**(Nadzor nad provođenjem Zakona)**

- (1) Nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega, te neposredan upravni i finansijski nadzor i kontrolu trošenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava po ovom Zakonu, vrši Ministarstvo.

(2) U izvršavanju svojih obaveza iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo kao kontrolor u smislu odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 49/06, 76/11 i 89/11) vrši obradu ličnih podataka neophodnih za utvrđivanje identiteta podnosioca zahtjeva za korištenje prava po Zakonu, uključivo jedinstveni matični broj građana.

(3) U skladu sa odredbama važećih propisa iz iste oblasti, Ministarstvo može putem web stranice Kantona izvršiti objavljivanje informacija koje se odnose na korisnike prava i odobravanje novčanih sredstava sa transfera Ministarstva u svrhu ostvarenja prava po ovom Zakonu.

Član 56.

(Donošenje provedbenih propisa)

- (1) Nadležni organi Kantona u smislu ovog Zakona dužni su donijeti provedbene propise za primjenu Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog.
- (2) Nadležni organi Kantona i općine u smislu ovog Zakona, dužni su usaglasiti odredbe važećih propisa sa odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog.
- (3) U izradi prijedloga provedbenih akata, obrađivač je obavezan osigurati učešće kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije.

Član 57.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na bratioce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 58.

(Stavljanje Zakona van snage)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/06 i 9/07) i Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 5/13).

Član 59.

(Primjena propisa u prijelaznom periodu)

- (1) Do donošenja provedbenih propisa iz člana 56. ovog Zakona, primjenjivat će se akti doneseni na osnovu zakona navedenih u članu 58. ovog Zakona.
- (2) U slučajevima suprotnog ili drugačijeg definisanja ili regulisanja pojedinih pitanja u podzakonskim aktima iz stava (1) ovog člana, vrši se direktna primjena odredbi ovog Zakona.

Član 60.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.

Broj: 01-02-2052/14

Datum, 29.01.2014. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

.....

VLADA

6.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2004. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Visoko, u iznosu od 309.657,17 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Visoko preuzima slijedeće okončane projekte iz 2004. godine:

- Izgradnja vodovoda B. Mahala, u iznosu od 78.160,00 KM,
- Izgradnja vodovoda D. Moštre, u iznosu od 48.531,05 KM,
- Izgradnja vodovoda Tušnjići, u iznosu od 6.230,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Kula-Banjer, u iznosu od 19.291,00 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Srhinje, u iznosu od 19.443,70 KM,

- Rekonstrukcija vodovoda Grdevac, u iznosu od 10.026,40 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Orašac, u iznosu od 8.994,60 KM,
- Izgradnja kanalizacije Smršnica, u iznosu od 37.935,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Porječani, u iznosu od 37.157,40 KM,
- Izgradnja vodovoda Vrtuljak, u iznosu od 38.634,60 KM,
- Izgradnja vodovoda Uvorići-Kovačići, u iznosu od 5.253,42 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Visoko je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2004. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26762/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

7.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE ZA 2004. GODINU

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 117.105,59 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Kakanj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2004. godine:

- Izgradnja vodovoda Tršće, u iznosu od 48.619,85 KM,
- Izgradnja vodovoda Semetiš, u iznosu od 6.570,18 KM,
- Izgradnja vodovoda Kreševac, u iznosu od 4.066,72 KM,
- Izgradnja vodovoda Dumanovac Desetnik, u iznosu od 3.489,30 KM,
- Izgradnja vodovoda Ričica, u iznosu od 4.809,52 KM,
- Izgradnja vodovoda Živalji, u iznosu od 4.949,00 KM,
- Izgradnja vodovoda Sopotnica, u iznosu od 7.129,50 KM,
- Izgradnja vodovoda Bukovlje, u iznosu od 6.378,72 KM,
- Izgradnja vodovoda Hrastovac, u iznosu od 2.251,10 KM,
- Izgradnja vodovoda Vrbica, u iznosu od 2.913,00 KM,
- Izgradnja vodovoda Lučani, u iznosu od 9.428,70 KM,
- Izgradnja vodovoda Kakanj, u iznosu od 16.500,00 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2004. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju,

te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuje predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26763/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

8.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2004. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica iznosu od 988.333,50 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte iz 2004. godine:

- Izgradnja vodovoda Varda, u iznosu od 39.321,27 KM,
- Izgradnja vodovoda Stranjani, u iznosu od 90.408,54 KM,
- Izgradnja vodovoda Kovačevići, u iznosu od 17.347,63 KM,
- Izgradnja vodovoda Putovići, u iznosu od 16.950,74 KM,
- Izgradnja vodovoda Janjići, u iznosu od 90.246,85 KM,
- Izgradnja vodovoda Konjevići, u iznosu od 23.764,27 KM,
- Izgradnja vodovoda Kovanići, u iznosu od 854,78 KM,
- Izgradnja vodovoda Jezero, u iznosu od 16.204,30 KM,
- Izgradnja vodovoda Starina, u iznosu od 20.805,84 KM,
- Izgradnja vodovoda Trešnjeva glava, u iznosu od 9.216,50 KM,
- Izgradnja vodovoda Vrhpolje, u iznosu od 9.470,05 KM,
- Izgradnja vodovoda Živkovići, u iznosu od 9.470,05 KM,
- Izgradnja vodovoda Lokvine sa stručnim nadzorom, u iznosu od 104.396,34 KM,
- Izgradnja vodovoda banlozi-Osredak, u iznosu od 42.437,61 KM,
- Izgradnja vodovoda Nemila, u iznosu od 58.547,55 KM,
- Izgradnja vodovoda Klopče, u iznosu od 25.651,40 KM,
- Izgradnja vodovoda Mošćanica, u iznosu od 53.159,50 KM,
- Izgradnja vodovoda Briznik, u iznosu od 26.735,40 KM,
- Izgradnja vodovoda G. Zenica, u iznosu od 10.000,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije, u iznosu od 2.440,00 KM;
- Izgradnja kanalizacije Podnožje, u iznosu od 38.362,03 KM,
- Izgradnja kanalizacije Arnauti, u iznosu od 9.648,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Pridražići, u iznosu od 29.094,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Klopče, u iznosu od 19.072,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Topčić Polje, u iznosu od 9.477,49 KM,
- Izgradnja kanalizacije Poratje, u iznosu od 25.315,00 KM,

- Izgradnja kanalizacije D. Gračanica, u iznosu od 4.880,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Gradišće, u iznosu od 28.745,79 KM,
- Izgradnja kanalizacije Puhovac, u iznosu od 18.018,47 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na području Općine Zenica, u iznosu od 129.760,77 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji vodovoda i kanalizacije Ze-do kantona, u iznosu od 8.746,12 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2004. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26764/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**9.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2004. godinu

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Vareš iznosu od 91.894,75 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Vareš preuzima slijedeći okončani projekt iz 2004. godine:

- Sufinansiranje izgradnje vodovoda u MZ Kokošići, u iznosu od 91.894,75 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Vareš je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2004. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26765/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

10.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2004. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići u iznosu od 89.082,05 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte iz 2004. godine:

- Izgradnja vodovoda Vozuća, u iznosu od 65.256,65KM,
- Izgradnja vodovoda Mahoje, u iznosu od 23.825,40 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2004. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26766 /13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

11.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2004. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Olovo iznosu od 44.024,51 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Olovo preuzima slijedeće okončane projekte iz 2004. godine:

- Izgradnja kanalizacije Olovske Luke, u iznosu od 33.724,51KM,
- Izgradnja vodovoda Kruševo, u iznosu od 10.300,00 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Olovo je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2004.

godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26767/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

12.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici, održanoj dana 11.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2004. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Breza, u iznosu od 180.000,00 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Breza preuzima slijedeći okončani projekt iz 2004. godine:

- Izgradnja kanalizacije-Potok Jasika, u iznosu od 180.000,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Breza je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekata iz 2004. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26768/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

13.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2004. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj iznosu od 84.202,96 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Tešanj preuzima slijedeći okončani projekat iz 2004. godine:

- Izgradnja kanalizacije Raduša, u iznosu od 84.202,96 KM,

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Tešanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2004. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26769/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

14.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa

kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica u iznosu od 771.025,48 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte iz 2005. godine:

- Izgradnja vodovoda u MZ Varda, u iznosu od 13.322,40 KM (planirano programom 2004. godine),
- Izgradnja vodovoda Janjići, u iznosu od 51.940,97 KM,
- Izgradnja vodovoda Osredak, u iznosu od 5.928,23 KM,
- Izgradnja vodovoda Putovići, u iznosu od 23.365,54 KM,
- Izgradnja vodovoda Kovanići, u iznosu od 10.661,67 KM,
- Izgradnja vodovoda Šibličići, u iznosu od 10.437,70 KM,
- Izgradnja vodovoda Arnauti, u iznosu od 47.580,32 KM,
- Izgradnja vodovoda Radinovići, u iznosu od 18.338,53 KM,
- Izgradnja vodovoda Palinovići, u iznosu od 7.712,84 KM,
- Izgradnja vodovoda Lokvine, u iznosu od 38.750,80 KM,
- Izgradnja vodovoda Mala rijeka, u iznosu od 12.760,85 KM,
- Izgradnja vodovoda Rajčevići u iznosu od 30.524,02 KM,
- Izgradnja vodovoda Živkovići, u iznosu od 7.644,33 KM,
- Izgradnja vodovoda Trešnjeva Glava, u iznosu od 21.246,17 KM,
- Izgradnja vodovoda Banlozi, u iznosu od 7.128,60 KM,
- Izgradnja vodovoda Poratje, u iznosu od 19.793,60 KM,
- Izgradnja vodovoda Vukotići, u iznosu od 21.770,12 KM,
- Izgradnja vodovoda Jastrebac, u iznosu od 15.786,08 KM,
- Izgradnja vodovoda Gorica, u iznosu od 19.998,08 KM,
- Izgradnja vodovoda Starina, u iznosu od 29.554,50 KM,
- Izgradnja vodovoda Repov potok, u iznosu od 9.506,02 KM,
- Izgradnja kanalizacije Putovičko polje, u iznosu od 19.553,36 KM,

- Izgradnja vodovoda Kotlina I i II, u iznosu od 49.856,49 KM,
- Izgradnja vodovoda Putovičko polje, Đulanovo vrelo, u iznosu od 61.323,63 KM,
- Izgradnja vodovoda Pojske, MZ Pojsle-Konjevići, u iznosu od 40.684,00 KM,
- Izgradnja vodovoda D. Gračanica, u iznosu od 4.928,00 KM,
- Izgradnja vodovoda Vrhpolje, u iznosu od 5.936,55 KM,
- Izgradnja vodovoda Zorkovac, u iznosu od 60.763,95 KM,
- Izgradnja kanalizacije Ričice, u iznosu od 24.956,14 KM,
- Izgradnja kanalizacije nemila, u iznosu od 29.328,38 KM,
- Izgradnja kanalizacije Podbrežje, u iznosu od 49.942,60 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26770/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

15.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj u iznosu od 241.169,25 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)I

Općina Tešanj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2005. godine:

- Izgradnja kanalizacije Raduša, u iznosu od 42.590,43 KM,
- Izrada projekta kanalizacije Bukva i izgradnja I faze kanalizacije Bukva, u iznosu od 37.178,01 KM,
- Izgradnja vodovoda Miljanovci, u iznosu od 149.632,41 KM,
- Izgradnja izvorišta Kraševo, u iznosu od 11.768,40 KM (avans).

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Tešanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26771/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

16.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Visoko u iznosu od 108.731,39 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Visoko preuzima slijedeće okončane projekte iz 2005. godine:

- Izgradnja vodovoda Dubrave, u iznosu od 10.657,19 KM,
- Izgradnja vodovoda Donje Moštre, u iznosu od 12.409,56 KM,
- Izgradnja vodovoda B. Mahala, u iznosu od 17.934,00 KM,
- Izgradnja rezervoara za vodovoda Grđevac, u iznosu od 16.746,34 KM,
- Regulacija Caričkog potoka, u iznosu od 8.100,00 KM,

- Izgradnja kanalizacije Upovac, u iznosu od 10.450,00 KM,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda Gornja Vratnica, u iznosu od 9.888,30 KM,
- Izgradnja kanalizacije Šareni Hanovi-Džafića kuća, u iznosu od 11.350,00 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji vodovoda Zbilje, u iznosu od 1.534,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije G. Smršnica, u iznosu od 9.662,00 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Visoko je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26772/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

17.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići u iznosu od 146.723,88 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte iz 2005. godine:

- Izgradnja vodovoda Stanica Kovači-Žilšci-D.Mustajbašići-OŠ Kovači-Ambulanta, u iznosu od 27.582,70 KM,
- Izgradnja rezervoara za vodovod Klobučara-Laz, u iznosu od 7.598,76 KM,
- Izgradnja vodovoda Biljevina Borovnica, MZ Gostović, u iznosu od 17.533,77 KM,
- Izgradnja vodovoda Šadići-Smailbašići, u iznosu od 6.725,73 KM,
- Izgradnja vodovoda Gosovo-MZ Ribnica, u iznosu od 6.279,74 KM,
- Izgradnja kanalizacije u Majdanu i Ridžali-Davulije-MZ Branioci grada, u iznosu od 11.682,00 KM,
- Izgradnja vodovoda Krajinići prenos iz 2004. godine, u iznosu od 1.616,30 KM,
- Izgradnja vodovoda Krajinići, u iznosu od 17.735,09 KM,
- Izgradnja vodovoda Lovnica prenos iz 2004. godine, u iznosu od 26.642,79 KM,
- Izgradnja kanalizacije Ridžali-Davulj prenos iz 2004. godine, u iznosu od 18.567,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Ridžali-Davulje, u iznosu od 11.682,00 KM,
- Stručni tehnički nadzor na izgradnji vodovoda, u iznosu od 3.490,00 KM,
- Stručni tehnički nadzor na izgradnji kanalizacije, u iznosu od 1.270,00 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26773/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

18.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Breza u iznosu od 161.044,00 KM (anex ugovora).

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Breza preuzima slijedeći okončani projekat iz 2005. godine:

- Ucjeljivanje potoka Jasika-II faza (anex ugovora) sa stručnim nadzorom, u iznosu od 161.044,00 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Breza je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26774/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

19.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Olovo u iznosu od 109.228,07 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Olovo preuzima slijedeći okončani projekat iz 2005. godine:

- Izgradnja vodovoda Kruševo-Vrela I faza sa vršenjem stručnog nadzora, u iznosu od 109.228,07 KM, koji čini iznos za radove od 107.995,54 KM i iznos za stručni nadzor od 1.232,53 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Olovo je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26775/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

20.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Vareš u iznosu od 214.974,98 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Vareš preuzima slijedeće okončane projekte iz 2005. godine:

- Izgradnja vodovoda Kokošići-II faza sa vršenjem stručnog nadzora, u iznosu od 89.552,39 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Lalića Mlin, u iznosu od 77.448,40 KM,
- Izgradnja vodovoda za MZ Budoželje sa vršenjem stručnog nadzora, u iznosu od 46.773,18 KM,
- Izgradnja kanalizacije Vareš, u iznosu od 1.201,01 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Vareš je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26776/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**21.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2005. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj u iznosu od 73.872,06 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Kakanj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2005. godine:

- Izgradnja vodovoda u naselju Brnj (izgradnja rezervoara), u iznosu od 4.810,00 KM,
- Izgradnja kanizacionog kolektora MZ Kakanj, podružnica Mile Plandište, u iznosu od 11.310,67 KM,
- Izgradnja vodovoda za naselje Krševac (Vratnići, Turalići, Podborje), u iznosu od 11.356,31 KM,
- Izgradnja vodovoda Bastašići, u iznosu od 8.605,58 KM,
- Izgradnja septičke jame za šire područje naselja Brežani, u iznosu od 4.572,77 KM,
- Izgradnja vodovoda za naselje Tršće sa stručnim nadzorom, u iznosu od 31.258,00 KM,
- Izgradnja vodovoda Kamen, u iznosu od 1.958,73 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2005. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26777/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

22.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 430.142,34 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Žepče preuzima slijedeće okončane projekte:

- Rekonstrukcija gradskog vodovoda po programu iz 2005. godine, u iznosu od 137.200,00 KM,
- Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Globarica po programu iz 2005. godine sa
- vršenjem stručnog nadzora, u iznosu od 118.287,81 KM,

- Rekonstrukcija gradskog vodovoda anex ugovora, u iznosu od 174.654,53 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26778/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

23.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj u iznosu od 351.649,81 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Tešanj preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izrada projekta-uređaj za prečišćavanje voda po programu iz 2005. godine, u iznosu od 6.150,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Bukva po programu iz 2005. godine(novo naselje Krndija, Osoje)- II faza i stručni nadzor na izgradnji kanalizacije Bukva, u iznosu od 75.102,17 KM,
- Izgradnja I faze kanalizacije Šije u iznosu od 23.400,00 KM,
- Regulacija korita rijeke Tešanjke-Liman u iznosu od 61.718,60 KM,
- Izgradnja vodovoda Miljanovci I faza po programu iz 2005. godine, u iznosu od 171.958,74 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji kanalizacije Raduša, u iznosu od 984,62 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji vodovoda Miljanovci, u iznosu od 12.335,66 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Tešanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26779/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**24.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Visoko, u iznosu od 411.889,40 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Visoko preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izgradnja vodovoda Sihinje, u iznosu od 8.592,50 KM,
- Izgradnja kanalizacije u naselju Buci, u iznosu od 61.617,50 KM,
- Izgradnja vodovoda Zbilje po programu iz 2005. godine, u iznosu od 65.524,18 KM,
- Izgradnja vodovoda Grđevac po programu iz 2005. godine, u iznosu od 18.725,18 KM,
- Izgradnja vodovoda Moštre po programu iz 2005. godine, u iznosu od 36.546,51 KM,
- Izgradnja rezervoara Brnj po programu iz 2005. godine, u iznosu od 11.818,08 KM,
- Izgradnja kanalizacije za naselje Buci, u iznosu od 61.617,50 KM,
- Izgradnja vodovoda u Gornjim Porječanima, u iznosu od 18.025,55 KM;
- Izgradnja kanalizacije za naselje K. Banjer, u iznosu od 14.756,26 KM,
- Izgradnja kanalizacije za naselje Bosnići, u iznosu od 10.679,76 KM,

- Izgradnja vodovoda za naselje G. Vratnica, u iznosu od 15.496,81 KM,
- Izgradnja vodovoda za naselje D. Vratnica, u iznosu od 15.496,81 KM,
- Izgradnja vodovoda Stojkovići-Orašac, u iznosu od 26.957,16 KM,
- Izgradnja vodovoda Haluge – Gračanica, u iznosu do 107.653,10 KM,

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Visoko je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26780/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

25.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona („Službene novine Zeničko–dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini**

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Olovo u iznosu od 253.519,74 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Olovo preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izgradnja vodovoda I faza iz 2005. godine, anex ugovora 105-25-23536-1/05, u iznosu od 100.563,85 KM,
- Izgradnja vodovoda za naselja Musići i Klinčići (nastavak radova iz 2005.godine), u iznosu od 90.000,00 KM,
- Izgradnja vodovoda Martinovići, u iznosu od 20.654,69 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji vodovoda Kruševo, u iznosu od 2.730,10 KM,
- Vršenje stručnog nadzora za općinu Olovo, u iznosu od 39.571,10 KM,

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Olovo je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke).

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26782/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

26.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Usora u iznosu od 83.435,27 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Usora preuzima slijedeće okončane projekte:

- Vodoopskrba MZ Bejići, Ularice, Makljenovac prema programima iz 2004. i 2005. godine, u iznosu od 50.000,00 KM,
- Izgradnja bunara za vodovod Ularice, Makljenovac, u iznosu od 17.646,27 KM,
- Izgradnja vodovoda Alibegovci sa vršenjem stručnog nadzora, u iznosu od 15.789,00 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Usora je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26783/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

27.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 1.456.999,56 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izgradnja kanalizacije Gorica, u iznosu od 34.994,38 KM,
- Izgradnja vodovoda Žičara, u iznosu od 9.969,21 KM,
- Izgradnja vodovoda Žičara-Putovičko Polje, u iznosu od 34.519,18 KM,
- Izgradnja kanalizacije Putovičko polje, u iznosu od 103.016,62 KM,
- Izgradnja vodovoda u MZ Dolača, u iznosu od 11.770,48 KM,

- Izgradnja vodovoda Jagodići, u iznosu od 49.508,48 KM,
- Izgradnja vodovoda Kotlovac, u iznosu od 60.743,56 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda u MZ Zorkovac, Klopče, u iznosu od 24.990,51 KM,
- Izgradnja vodovoda u MZ Arnauti-Donji do, u iznosu od 13.967,18 KM,
- Izgradnja vodovoda Luke u Mz Arnauti, u iznosu od 14.137,11 KM,
- Izgradnja kanalizacije Arnauti, u iznosu od 34.998,18 KM,
- Izgradnja kanalizacije u MZ Gradišće, u iznosu od 69.903,95 KM,
- Izgradnja kanalizacije Jastrebac u MZ Jastrebac, u iznosu od 21.920,55 KM,
- Izgradnja kanalizacije Mošćanica, u iznosu od 59.264,00 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda u MZ Lašva-Kruške, u iznosu od 25.163,55 KM,
- Izgradnja kanalizacije Vukotići, u iznosu od 19.941,64 KM,
- Izgradnja vodovoda Gornja Zenica, u iznosu od 39.995,64 KM,
- Izgradnja kanalizacije Gornja Zenica, u iznosu od 107.548,04 KM,
- Izgradnja kanalizacije Konjevići, u iznosu od 30.275,66 KM,
- Izgradnja vodovoda Poce, u iznosu od 20.001,13 KM,
- Izgradnja vodovoda I i II faza Sofića han-Kotlina, u iznosu od 29.985,04 KM,
- Izgradnja vodovoda Lubanova bara MZ Briznik, u iznosu od 3.285,36 KM,
- Izgradnja vodovoda O.Š Arnauti, u iznosu od 25.849,16 KM,
- Izrada projektne dokumentacije za vodovod Bistrica II i izgradnja vodovoda Bistrica II, u iznosu od 62.852,33 KM,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za vodovod Zabrce i izgradnja vodovoda Zabrce, u iznosu od 26.636,80 KM,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za vodovod Gornji Zahići i izgradnja vodovoda Gornji Zahići, u iznosu od 31.096,67 KM,
- Izgradnja kanalizacije Pridražići MZ banlozi, u iznosu od 14.979,26 KM,
- Priključenje vodovoda u MZ Putovičina vodovod repovački potok, u iznosu od 16.679,72 KM,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije Spahići i izgradnja vodovoda Spahići, u iznosu od 21.977,75 KM,
- Izgradnja vodovoda Radinovići, u iznosu od 16.068,90 KM,
- Uređenje lokalnog potoka kroz naselje Puhovac, MZ Puhovac, u iznosu od 33.062,80 KM,
- Izgradnja vodovoda Radanovac, u iznosu od 14.604,50 KM,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za vodovod Gornji Kovačevići i izgradnja vodovoda Gornji Kovačevići, u iznosu od 25.989,87 KM,
- Rekonstrukcija razvodne mreže zau naselju Obrenovci, MZ Lokvine, u iznosu od 56.257,95 KM,
- Izgradnja kanalizacije hece, u iznosu od 48.101,50 KM,
- Izgradnja vodovoda Janjići, u iznosu od 69.996,20 KM,
- Izgradnja vodovoda Dolac-Stranjani, u iznosu od 18.437,46 KM,
- Sanacija kanalizacione mreže naselja Šerići, MZ Šerići, u iznosu od 29.986,85 KM,
- Izgradnja kanalizacije Kovanići, u iznosu od 42.991,66 KM,
- Izgradnja kanalizacije Podbrežje, u iznosu od 38.437,22 KM,
- Izgradnja vodovoda Konjevići, MZ Pojske, u iznosu od 21.173,49 KM,
- Vršanje stručnog nadzora-općina Zenica, u iznosu od 21.919,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa

zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26784/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

28.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (‘‘Službene novine Zeničko–dobojskog kantona’’, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini

Član 1. (Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 368.771,69 KM.

Član 2. (Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izgradnja vodovoda Gosovo-Ribnica, u iznosu od 8.720,26 KM,
- Izgradnja vodovoda Smailbašići i vršenje stručnog nadzora na izgradnji rezervoara za vodovod Smailbašići i Ribnica, u iznosu od 16.547,03 KM,
- Izgradnja kanalizacije Brijeg, u iznosu od 7.487,34 KM,
- Izgradnja vodovoda Lovnica, u iznosu od 10.532,48 KM,

- Izgradnja kanalizacije Podubravlje-Parlovići, u iznosu od 13.261,95 KM,
- Izgradnja kanalizacije Majdan, u iznosu od 15.426,45 KM,
- Izgradnja vodovoda Vučja, MZ Asim Čamdžić, u iznosu od 32.985,58 KM,
- Izgradnja kanalizacije Grab, MZ Mečevići, u iznosu od 17.835,48 KM,
- Izgradnja vodovoda Žišci, u iznosu od 10.760,49 KM,
- Izgradnja vodovoda Stavci, u iznosu od 34.852,43 KM,
- Izgradnja vodovoda Kučište, u iznosu od 12.282,10 KM,
- Izgradnja vodovoda Jelina voda, MZ Pašin konak, u iznosu od 16.911,74 KM,
- Izgradnja kanalizacije Dubravica, u iznosu od 22.836,06 KM,
- Izgradnja vodovoda Borovnica, u iznosu od 8.418,15 KM,
- Izgradnja vodovoda Gosova-Nišani, u iznosu od 8.388,32 KM,
- Izgradnja kanalizacije Poljice, MZ D. Gostović, u iznosu od 13.910,13 KM,
- Izgradnja kanalizacije Ridžali, u iznosu od 21.805,62 KM,
- Izgradnja vodovoda Sljivici-Crnjevo, MZ Vozuća, u iznosu od 10.530,50 KM,
- Izgradnja vodovoda u MZ Brezik, u iznosu od 4.038,93 KM,
- Izgradnja kanalizacije Vučjak, u iznosu od 14.429,29 KM,
- Izgradnja vodovoda Memići-Lug Brezi po programu iz 2005. godine, u iznosu od 16.829,46 KM,
- Izgradnja kanalizacije Flos, MZ Klek, u iznosu od 12.949,40 KM,
- Izgradnja vodovoda Imamovići, MZ Pašin konak i kanalizacije Krčevine, MZ
- Mečevići, Potkleče, MZ Klek i kanalizacije Stipovići, u iznosu do 37.032,50 KM.

Član 3. (Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju,

te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

polju sa stručnim nadzorom, u iznosu od 113.696,75 KM.

**Član 4.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26786/13. **PREMIJER**
Datum, 11.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

29.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

**O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini**

**Član 1.
(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Maglaj, u iznosu od 113.696,75 KM.

**Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Maglaj preuzima slijedeći okončani projekt:
- Izvođenje radova na bušenju istražnih hidrogeoloških bušotina i izrada eksploatacionog bunara u Misuričkom

**Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Maglaj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

**Član 4.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26787/13. **PREMIJER**
Datum, 11.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

30.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

**O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2006. godini**

**Član 1.
(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini

Doboj Jug, u iznosu od 52.252,12 KM, koji čini iznos za izgradnju kanalizacije od 49.645,32 KM i stručni nadzor za općine: Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Tešanj i Žepče od 2.606,80 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Doboj Jug preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izgradnja dijela fekalne kanalizacije, u iznosu od 49.645,32 KM,
- Vršenje stručnog nadzora za općine: Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Tešanj i Žepče, u iznosu od 2.606,80 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Doboj Jug je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26788/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**31.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2007. godini

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 437.052,65 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izgradnja kanalizacije u naselju Mošćanica, MZ Mošćanica, u iznosu od 21.221,60 KM,
- Kanalizacija Arnauti, u iznosu od 26.803,75 KM,
- Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Gornja Zenica, u iznosu od 24.645,85 KM,
- Kanalizacija naselja Kovanići, KZ Kovanići, u iznosu od 6.430,53 KM,
- Kanalizacija naselja Smajići, MZ Bistričak, u iznosu od 43.616,55 KM,
- Kanalizacija u podružnici Kamberovići, MZ Crkvice, u iznosu od 37.359,39 KM,
- Kanalizacija Obrenovci-MZ Lokvine, u iznosu od 4.320,00 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Vražale, u iznosu od 35.007,00 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Pepelari, MZ Pepelari, u iznosu od 31.057,82 KM,
- Izgradnja vodovoda Ričice-MZ Ričice, u iznosu od 40.905,78 KM,
- Vodovod Rujev Do, u iznosu od 27.909,66 KM,
- Izgradnja vodovoda Janjići, u iznosu od 35.790,62 KM,
- Vodovod Klopče, u iznosu od 44.087,82 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Dobriljeno-MZ Dobriljeno, u iznosu od 32.596,28 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Roševići, MZ Gornja Gračanica, u iznosu od 2.640,00 KM,

- Uređenje lokalnog potoka kroz naselje Puhovac, MZ Puhovac, u iznosu od 22.660,00 KM.

Član 3. (Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4. (Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26789/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

32.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2007. godini

Član 1. (Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz programa

kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Visoko, u iznosu od 70.225,85 KM.

Član 2. (Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Visoko preuzima slijedeće okončane projekte:

- Izgradnja bunara u Gornjem Moštru, u iznosu od 26.217,75 KM,
- Izgradnja vodovoda u naselju Grđevac, MZ Poriječani, u iznosu od 18.862,90 KM,
- Izgradnja kanalizacije u naselju Mali Trnovci, MZ Gračanica, u iznosu od 13.128,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije u naselju Upovac, MZ Dobrinje, u iznosu od 12.017,20 KM.

Član 3. (Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Visoko je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4. (Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26790/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

33.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-

dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2007. godini

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 93.795,47 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte:

- Vodovod Mednjik (Mednjik i Hadrovići), MZ Rujnica, u iznosu od 7.237,51 KM,
- Vodovod Paljika MZ Gostović, u iznosu od 6.517,30 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Pejića rijeka, u iznosu od 5.917,50 KM,
- Kanalizacija Stipovići, MZ Stipovići-II faza, u iznosu od 10.547,00 KM,
- Kanalizacija Mećevići, u iznosu od 27.426,16 KM,
- Kanalizacija Dubravica, u iznosu od 36.150,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će

Broj: 02-14-26791/13.

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

34.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2007. godini

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 86.610,72 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Žepče preuzima slijedeći okončani projekat:

- Rekonstrukcija glavnog dovoda na potezu rezervoara kamentovac-VOp-gradski vodovod, u iznosu od 86.610,72 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa

zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26792/13. **PREMIJER**
Datum, 11.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

35.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2007. godini

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj, u iznosu od 31.082,66 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Tešanj preuzima slijedeći okončani projekt:

- Izgradnja kanalizacije Raduša iz 2004. godine, u iznosu od 31.082,66 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Tešanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26793/13. **PREMIJER**
Datum, 11.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

36.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2007. godini

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Usora, u iznosu od 19.328,16 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Usora preuzima slijedeći okončani projekt:

- Vodoopskrba Bejići Ularice i Makljenovac, u iznosu od 19.328,16 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Usora je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2007.

godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

**Član 4.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26794/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

37.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

**O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE u 2007. godini**

**Član 1.
(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 42.403,60 KM.

**Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Kakanj preuzima slijedeći okončani projekat:

- Izgradnja vodovoda u MZ Tršće-II faza, u iznosu od 42.403,60 KM.

**Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

**Član 4.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26795/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

38.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

**O D L U K U
O PRIJENOSU PRENESENIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2005. i 2006.
godine, koji terete Program za 2007. godinu**

**Član 1.
(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos prenesenih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2005. i 2006. godine, koji terete Program za 2007. godinu na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 71.159,47 KM.

Član 2. (Preuzimanje prenesenih projekata)

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane prenesene projekte iz 2006. godine, koji terete Program za 2007. godinu:

- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji kanalizacije „Flos“, u iznosu od 603,23 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji kanalizacije Džebe-Ridžali, u iznosu od 3.666,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije u MZ Stipovići sa stručnim nadzorom u iznosu od 1.444,81 KM,
- Izgradnja vodovoda Klobučar-Laz, u iznosu od 26.000,00 KM (anex ugovora),
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji vodovoda Klobučar-Laz, u iznosu od 1.032,00 KM,
- Izgradnja kanalizacije Dubrovački put sa stručnim nadzorom, u iznosu od 10.447,07 KM,
- Izgradnja rezervoara za vodovod Kuvelj-Mramorje, u iznosu od 14.585,40 KM,
- Izgradnja kanalizacije Vučjak II, u iznosu od 1.840,94 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji kanalizacije Vučjak, u iznosu od 717,21 KM,
- Izgradnja rezervoara Gosovo-Ribnica iz programa iz 2005. godine, u iznosu od 7.000,00 KM,
- Izgradnja rezervoara za vodovoda Šadići-Smailbašići iz programa iz 2005. godine, u iznosu od 3.822,81 KM.

Član 3. (Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja prenesenih projekata iz 2005. i 2006. godine, koji terete Program za 2007. godinu sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz tačke II ove Odluke.

Član 4. (Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26796/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

39.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U O REALIZACIJI PRENESENIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2006. godine, koji terete Program iz 2007. godine

Član 1. (Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos prenesenih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete Program za 2007. godinu, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 34.810,75 KM.

Član 2. (Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane prenesene projekte iz 2006. godine:

- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji vodovoda Vražale-Luke u iznosu od 23.812,00 KM;
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji kanalizacije Mošćanica u iznosu od 10.998,75 KM.

Član 3. (Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanih prenesenih projekata

iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26797/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

40.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O REALIZACIJI PRENESENIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2006. godine, koji terete Program iz 2007. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos prenesenih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete Programa za 2007. godinu na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj, u iznosu od 331.748,90. KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Tešanj preuzima slijedeće okončane prenesene projekte iz 2006. godine:

- Izgradnja II faze vodovoda Miljanovci sa stručnim nadzorom, u iznosu od 251.932,90 KM,

- Izgradnja I faze kanalizacije Šije sa stručnim nadzorom , u iznosu od 79.816,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Tešanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanih prenesenih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26798/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

41.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU PRENESENIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2005. i 2006. godine, koji terete Program za 2007. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos prenesenog projekta iz Programa

kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2005. i 2006. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Vareš, u iznosu od 71.701,18 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Vareš preuzima slijedeći okončani preneseni projekat iz 2006. godine:

- Izgradnja vodovoda u MZ Budoželje sa stručnim nadzorom, u iznosu od 71.701,18 KM,

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Vareš je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog prenesenog projekta iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26799/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

42.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU PRENESENIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2005. i 2006. godine, koji terete Program za 2007. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se realizacija prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete Program za 2007. godinu, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 164.689,66 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Kakanj preuzima slijedeće okončane prenesene projekte iz 2006. godine:

- Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Brežani, u iznosu od 54.013,70 KM,
- Kanalizacija Bjelavići-Čatići, u iznosu od 56.279,59 KM,
- Izgradnja kanalizacije u Mjesnoj zajednici Popi sa stručnim nadzorom, u iznosu od 26.035,87 KM,
- Izgradnja kanalizacije u MZ Haljinići sa stručnim nadzorom, u iznosu od 28.360,50 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanih prenesenih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će

objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Broj: 02-14-26800/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**43.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O REALIZACIJI PRENESENIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2006. godine, koji
terete Program iz 2007. godine**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos prenesenog projekta iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete Program iz 2007. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Maglaj, u iznosu od 912,50 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Maglaj preuzima slijedeći okončani preneseni projekat iz 2006. godine:

- Priključenje bunara u Misurićima na vodovodni sistem Maglaja-nadzor, u iznosu od 912,50 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Maglaj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog prenesenog projekta iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26801/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**44.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O REALIZACIJI PRENESENIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2006. godine, koji
terete Program iz 2007. godine**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos prenesenog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji tereti program iz 2007. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Doboj Jug, u iznosu od 59.216,26 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Doboj Jug preuzima slijedeći okončani preneseni projekat iz 2006. godine:

- Izgradnja kanalizacionih kolektora sa stručnim nadzorom, u iznosu od 59.216,26 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Doboj Jug je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog prenesenog projekta

iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4. (Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26802/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

45.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U O REALIZACIJI PRENESENIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2006. godine, koji terete Program iz 2007. godine

Član 1. (Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos prenesenog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Usora, u iznosu od 90.149,99 KM.

Član 2. (Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Usora preuzima slijedeći okončani preneseni projekat iz 2006. godine:

- Nabavka i ugradnja opreme za bunareve I i II u naseljenim mjestima Ularice i Makljenovac u iznosu od 90.149,99 KM.

Član 3. (Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Usora je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog prenesenog projekta iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4. (Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26803/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

46.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U O REALIZACIJI PRENESENIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2006. godine, koji terete Program iz 2007. godine

Član 1. (Predmet odluke)

Odobrava se prijenos prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006.

godine, koji terete Program iz 2007. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 72.560,50 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Žepče preuzima slijedeće okončane prenesene projekte iz 2006. godine:

- Izrada projektne dokumentacije regulacije dijela rijeke Željeznice u Željeznom Polju-I
- faza, u iznosu od 30.000,00 KM,
- Rekonstrukcija gradskog vodovoda, u iznosu od 37.092,67 KM,
- Vršenje stručnog nadzora na izgradnji staza za šetnju II faza, u iznosu od 5.467,83 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanih prenesenih projekata iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26804/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

47.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-

dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Vareš, u iznosu od 124.416,94 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Vareš preuzima slijedeće okončane projekte iz 2008. godine:

- Izgradnja vodovoda Kokošići-završetak projekta sa stručnim nadzorom, u iznosu od 49.417,07 KM,
- Izgradnja vodovoda u Mjesnoj zajednici Budoželje-završetak projekta, u iznosu od 74.999,87 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Vareš je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanju okončanih projekata iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26805/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

48.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 95.253,90 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Žepče preuzima slijedeći okončani projekt iz 2008. godine:

- Rekonstrukcija glavnog dovoda na potezu rezervoar Kamentovac-VOp-gradski vodovod-II faza sa stručnim nadzorom, u iznosu od 95.253,90 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanju okončanog projekta iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će

objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26806/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

49.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj, u iznosu od 203.773,63 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Tešanj preuzima slijedeći okončani projekat iz 2008. godine:

- Izgradnja vodovoda u MZ Radunice, u iznosu od 38.173,45 KM,
- Izgradnja vodovoda Kraševo-Mravići, u iznosu od 165.600,18 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Tešanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanju okončanog projekta iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26807/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

50.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Visoko, u iznosu od 97.535,61 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Visoko preuzima slijedeće okončane projekte iz 2008. godine:

- Nabavka i doprema materijala za primarni cjevovod vodovoda Krečane-Radovlje, u iznosu od 96.539,53 KM,
- Izgradnja rezervoara za izvorište Stubla Grđevac, Mjesna zajednica Poriječani, u iznosu od 996,08 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Visoko je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanju okončanih projekata iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26808/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

51.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 127.860,80 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Kakanj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2008. godine:

- Proširenje gradske vodovodne mreže Mjesna zajednica Dobj III, u iznosu od 28.000,00 KM,
- Izgradnja kanalizacionog kolektora Pope-Malješ, u iznosu od 14.423,36 KM,
- Izgradnja kanalizacije u Mjesnoj zajednici Bjelavići-Čatići-kanalizacija Hrasno, u iznosu od 29.036,90 KM,
- Vodovoda Kučići-dogradnja i rekonstrukcija, u iznosu od 15.000,00 KM,
- Izgradnja vodovoda Krševac, u iznosu od 10.538,70 KM,
- Izgradnja kanalizacije Papratnica, u iznosu od 30.861,84 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26809/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

52.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za

poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 507.199,20 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte iz 2008. godine:

- Izgradnja vodovoda Selište, MZ Ričice, u iznosu od 43.290,03 KM,
- Kanalizacija Arnauti, u iznosu od 80.420,48 KM,
- Vodovod Kotlovac-Lokvine, Grm, MZ Lokvine, u iznosu od 39.739,25 KM;
- Rekonstrukcija vodovoda Roševići, MZ Gornja Gračanica, u iznosu od 25.755,62 KM,
- Kanalizacija naselja Smajići, MZ Bistričak, u iznosu od 32.691,21 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Ponirak-MZ Koprivna u iznosu od 20.700,80 KM;
- Vodovod Drugavci-MZ Babaino, u iznosu od 25.077,10 KM,
- Kanalizacija MZ Perin Han, u iznosu od 28.046,45 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Dusina-MZ Lašva, u iznosu od 23.081,37 KM
- Rekonstrukcija vodovoda Brist-MZ Staro Radakovo, u iznosu od 19.131,50 KM,
- Kanalizacija naselja Obrenovci-MZ Obrenovci, u iznosu od 169.265,39 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26810/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

53.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 85.590,15 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte iz 2008. godine:

- Izgradnja vodovoda Jelina voda na području Mjesne zajednice Pašin konak, u iznosu od 19.277,27 KM,

- Vodovod Mednjik, Mjesna zajednica Rujnica, u iznosu od 29.730,46 KM,
- Vodovod Klobučara-Laz, Mjesna zajednica Pašin konak, u iznosu od 21.432,64 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Čauševac, Mjesna zajednica Brezik, u iznosu od 8.994,68 KM,
- Izgradnja gradskog vodovoda Stavci, u iznosu od 6.155,10 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanju okončanih projekata iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz tačke 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26811/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

54.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Maglaj, u iznosu od 169.208,52 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Maglaj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2008. godine:

- Izgradnja filtera za prečišćavanje pitke vode na vodovodu DUBA Kopice, u iznosu od 27.752,40 KM,
- Izgradnja bunara za pitku vodu za vodovod Misurići, u iznosu od 141.456,12 KM,

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Maglaj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26812/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

55.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Doboj Jug, u iznosu od 3.620,80 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Doboj Jug preuzima slijedeći okončani projekat iz 2008. godine:

- Vršenje stručnog nadzora na rekonstrukcija vodovoda Mravići i spajanje sa vodovodom Matuzići-III faza, u iznosu od 3.620,80 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Doboj Jug je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će

objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Broj: 02-14-26813/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**56.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta prenesenog iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Vareš, u iznosu od 54.132,86 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Vareš preuzima slijedeći okončani projekt iz 2006. godine:

- Izgradnja vodovoda za MZ Budoželje II faza (nastavak iz 2006. godine) u iznosu od 54.132,86 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Vareš, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog projekta iz 2006. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26814/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**57.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007. godine, koji tereti Program iz 2008. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 14.680,57 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Žepče preuzima slijedeće okončane projekte iz 2007. godine:

- Rekonstrukcija glavnog dovoda na potezu rezervoara Kamentovac-VOp-gradski vodovod (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 3.361,57 KM,
- Izgradnja vodovoda u MU Radunice, u iznosu od 11.319,00 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Žepče, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanih projekata iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenin novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26815/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

58.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne

objekte iz 2007. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Maglaj, u iznosu od 21.959,72 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Maglaj preuzima slijedeći okončani projekt iz 2007. godine:

- Izgradnja bunara u Misurićima (neopravdani avans iz 2007. godine) u iznosu od 21.959,72 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Maglaj, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenin novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26816/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

59.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007. godine, koji tereti Program iz 2008. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj, u iznosu od 100.000,00 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Tešanj preuzima slijedeći realizovani projekat iz 2007. godine:

- Vodosnabdijevanje Pousorja (Miljan, N. Miljan, Piljužići)-III faza (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 100.000,00 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Tešanj, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26817/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**60.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007. godine, koji tereti Program iz 2008. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Visoko, u iznosu od 24.690,55 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Visoko preuzima slijedeći realizovani projekat iz 2007. godine:

- Izgradnja vodovoda u naselju Radovlje-Krečane-nastavak radova (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 24.690,55 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Visoko je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenin novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26818/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

61.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007. godine, koji tereti Program iz 2008. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Usora, u iznosu od 20.671,84 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Usora preuzima slijedeći realizovani projekat iz 2007. godine:

- Vodoopskrba Bejići, Ularice i Makljenovac (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 20.671,84 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Usora, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenin novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26819/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

62.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007, koji treće Program iz 2008. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 73.798,86 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte iz 2006. i 2007. godine:

- Izgradnja vodovoda Stavci-G. Kovači, u iznosu od 10.678,18 KM,

- Izgradnja kanalizacije Mečevići, u iznosu od 29.706,31 KM,
- Izgradnja vodovoda Šljivići-Crnjevo, MZ Vozuća (nastavak iz 2006. godine) u iznosu od 12.001,04 KM;
- Izgradnja vodovoda Kuvelj-Mramorje (nastavak iz 2006. godine) u iznosu od 810,30 KM;
- Vodovod Klobučara-Laz, MZ Pašin konak (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 20.603,03 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Zavidovići, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2006. i 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26820/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

63.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji
terete Program iz 2008 godine**

Član 1.**(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007. godine, koji terete Program iz 2008. godinr, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 19.902,28 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte iz 2007. godine:

- Izrada glavnog projekta vodovoda u MZ Topčić Polje (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 5.793,10 KM;
- Izrada glavnog projekta vodovoda Selište, MZ Ričice (nastavak iz 2007. godien) u iznosu od 14.109,78 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator Općina Zenica, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26821/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

64.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji terete Program iz 2008 godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007. godine, koji terete Program iz 2008. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 48.201,53 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Kakanj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2007. godine:

- Kanalizacija Bjelavići-Čatići (nastavak iz 2006. godine) u iznosu od 41.655,27 KM;
- Izgradnja vodovoda u MZ Tršće-II faza (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 6.546,26 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Kakanj, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja realizovanih projekata iz 2006. i 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26822/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

65.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2007. godinu, koji terete Program iz 2008 godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz proteklog perioda iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2007. godine, koji tereti Program iz 2008. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Doboj Jug, u iznosu od 62.472,14 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Doboj Jug preuzima slijedeći okončani projekt iz 2007. godine:

- Izgradnja dijela fekalne kanalizacije II faza (nastavak iz 2007. godine) u iznosu od 62.472,14 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator Općina Doboj Jug, je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2007. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju,

te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26823/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

66.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2008. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Breza, u iznosu od 27.495,00 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Breza preuzima slijedeći okončani projekat iz 2008. godine:

- Rekonstrukcija i tehnološko poboljšanje filterskog postrojenja Medića pumpa, u iznosu od 27.495,00 KM:

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Breza je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2008. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupi daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26824/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

67.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2009. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 81.628,35 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Kakanj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2009. godine:

- Izgradnja septičke jame-Brežani, u iznosu od 3.113,52 KM,
- Izgradnja kanalizacionog kolektora Pope-Malješ, u iznosu od 34.254,36 KM,
- Izgradnja vodovoda Kučići, u iznosu od 12.980,29 KM,
- Izgradnja vodovoda Krševac, u iznosu od 9.387,95 KM,
- Izgradnja kanalizacije Papratnica, u iznosu od 21.892,23 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2009. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26825/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**68.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za

poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2009. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Doboj Jug, u iznosu od 40.235,71 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Doboj Jug preuzima slijedeći okončani projekt iz 2009. godine:

- Izgradnja dijela fekalne kanalizacije-II faza, u iznosu od 40.235,71 KM:

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Doboj Jug je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2009. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26826/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

69.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2009. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Maglaj, u iznosu od 10.743,26 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Maglaj preuzima slijedeći okončani projekt iz 2009. godine:

- Izrada horizontalnih bunara za vodu iz vodozahvata Bosna iz Tvornice Natron, u iznosu 10.743,26KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Maglaj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2009. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedeni projekta iz člana ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će

objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26827/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

70.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2009. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Vareš, u iznosu od 314,20 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Vareš preuzima slijedeći okončani projekt iz 2009. godine:

- Izrada vodovoda za MZ Budoželje II faza-nadzor po aneksu, u iznosu od 314,20 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Vareš je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2009. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa

zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će bit objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26828/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

71.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2009. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 598,81 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Zavidovići preuzima slijedeći okončani projekt iz 2009. godine:

- Izgradnja vodovoda Klobučara-Laz, MZ Pašin Konak (nastavak iz 2007. godine)- nadzor, u iznosu od 598,81 KM,

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2009. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju,

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26829/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

72.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2009. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 77.439,17 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Žepče preuzima slijedeće okončane projekte iz 2009. godine:

- Rekonstrukcija glavnog dovoda na potezu rezervoar Kamentovac-VOp.gradski vodovod, u iznosu od 41.535,65 KM,

- Izgradnja vodovoda Orčevići, u iznosu od 35.903,52 KM.

godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Breza, u iznosu od 40.000,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2009. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26830/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

73.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2010. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Breza preuzima slijedeći okončani projekt iz 2010. godine:

- Rekonstrukcija filtera na pumpnoj stanici „Medića pumpa“, u iznosu od 40.000,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Breza je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2010. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26831/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

74.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2010. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 84.945,17 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Žepče preuzima slijedeći okončani projekt iz 2010. godine:

- Izgradnja fekalne kanalizacije za MZ Bistrica-naredna faza, u iznosu od 84.945,17 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2010. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26832/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

75.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona („Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10

od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2010. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 221.568,01 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte iz 2010. godine:

- Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Gornja Zenica, u iznosu od 39.599,22 KM,
- Izgradnja kanalizacije Podbrežje, u iznosu od 79.999,74 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Janjac, MZ Janjac, u iznosu od 43.547,53 KM,
- Sanacija vodovoda Donja Vraca, MZ Donja Vraca, u iznosu od 22.230,24 KM,
- Izrada projekta za kanalizaciju MU Orahovica, u iznosu od 26.214,00 KM,
- Izrada projekta za kanalizaciju Vukotići, MZ Vukotići, u iznosu od 6.300,08 KM,
- Izrada projekta za rekonstrukciju vodovoda Sebuje, u iznosu od 3.677,20 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2010. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Član 4.
(Predmet Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26833 /13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

76.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2010. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Vareš, u iznosu od 49.770,15 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Vareš preuzima slijedeći okončani projekt iz 2010. godine:

- Izgradnja vodovoda za naselje Zubeta, u iznosu od 49.770,15 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Vareš je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2010. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Broj: 02-14-26834/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

77.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2010. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Tešanj, u iznosu od 69.993,29 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Tešanj preuzima slijedeći okončani projekt iz 2010. godine:

- Izgradnja vodovoda Dobropolje-Mekiš, u iznosu od 69.993,29 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Tešanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2010. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26835/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**78.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2010. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Doboj Jug, u iznosu od 25.000,00 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanog projekta)**

Općina Doboj Jug preuzima slijedeći okončani projekt iz 2010. godine:

- Rekonstrukcija vodovoda općine Doboj Jug i objedinjavanje sistema Matuzići-Mravići, u iznosu od 25.000,00 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Doboj Jug je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2010. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26836/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**79.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE iz 2009. godine, koji
terete Program iz 2010. godine****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2009. godine, koji terete Program iz 2010. godine, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, iznosu od 72.137,03 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte iz 2009. godine, koji terete program za 2010. godinu:

- Izgradnja rezervoara za vodovod naselja Vučjak na području MZ Asim Čamdžić, u
- iznosu od 49.743,28 KM,
- Izgradnja vodovoda Mednjik, MZ Rujnica, u iznosu od 22.393,75 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih prenesenih projekata iz 2009. godine koji terete Program za 2010. godinu sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26837/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**80.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 8.687,30 KM.

Član 2.**(Preuzimanje okončanih projekata)**

Općina Kakanj preuzima slijedeće okončane projekte iz 2011. godine:

- Izgradnja vodovoda Tršće-III faza, u iznosu od 53.426,65 KM,
- Izgradnja vodovoda Krševac, u iznosu od 35.260,65 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2011. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će

objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Broj: 02-14-26838/13. **PREMIJER**
Datum, 11.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

81.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Olovo, u iznosu od 50.000,00 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Olovo preuzima slijedeći okončani projekt iz 2011. godine:

- Izgradnja vodovoda Martinovići, u iznosu od 50.000,00 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Olovo je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2011. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa

Broj: 02-14-26839/13. **PREMIJER**
Datum, 11.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

82.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Usora, u iznosu od 17.953,65 KM.

Član 2.
(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Usora preuzima slijedeći okončani projekt iz 2011. godine:

- Zaštita izvorišta „Alibegovci“, u iznosu od 17.953,65 KM.

Član 3.
(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Usora je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2011. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju,

te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26840/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**83.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 81.902,04 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zavidovići preuzima slijedeće okončane projekte iz 2011. godine:

- Dogradnja gradskog vodovoda za vodosnabdijevanje naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnica, MZ D. Gostović, u iznosu od 32.989,78 KM,

- Izgradnja vodovoda Beljevnice u MZ Gostović, u iznosu od 24.140,33 KM,

- Izgradnja vodovoda Bijeli potok (Sige) u MZ Brezik, u iznosu od 24.771,93 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2011. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26841/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**84.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011.

godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 62.764,00 KM.

dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

Član 2.

(Preuzimanje okončanih projekata)

Općina Zenica preuzima slijedeće okončane projekte iz 2011. godine:

- Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Gornja Zenica, u iznosu od 10.399,79 KM,
- Sanacija vodovoda Donja Vraca, MZ Donja Vraca, u iznosu od 41.992,21 KM,
- Rekonstrukcija vodovoda Gornje Sviće-izrada projekta, u iznosu od 5.002,00 KM,
- Izrada projekta za kanalizaciju za naselje Putovići, u iznosu od 5.370,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz 2011. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26842/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

85.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu (sredstva rezerve)

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini iz sredstava rezerve, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Breza, u iznosu od 10.000,00 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Breza preuzima slijedeći okončani projekt iz 2011. godine (sredstva rezerve):

- Rekonstrukcija vodovoda u ul. Salke Bešlagića, u iznosu od 10.000,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Breza je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekata iz 2011. godine (sredstva rezerve) sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26843/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

86.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu
(sredstva rezerve)

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini iz sredstava rezervi, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 10.732,30 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Kakanj preuzima slijedeći okončani projekt iz 2011. godine (sredstva rezerve):

- Interventna pomoć za izgradnju vodovoda Krševac, u iznosu od 10.732,30 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2011. godine (sredstva rezerve) sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26844/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

87.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu
(sredstva rezerve)

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini iz sredstava rezervi, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zenica, u iznosu od 1.878,64 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Zenica preuzima slijedeći okončani projekt iz 2011. godine (sredstva rezerve):

- Izrada glavnog projekta G. Sviće-dodatno, u iznosu od 1.878,64 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zenica je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2011. godine (sredstva rezerve) sa pravom uknjižbe u

knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26845/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

88.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2011. godinu (sredstva rezerve)

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini iz sredstava rezervi, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 8.340,00 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Žepče preuzima slijedeći okončani projekt iz 2011. godine (sredstva rezerve):

- Izrada idejnog rješenje i glavnog projekta desnoobalnog kolektora r. Bosna, u iznosu od 8.340,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2011. godine (sredstva rezerve) sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26846/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

89.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2012. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012.

godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Kakanj, u iznosu od 10.732,30 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Kakanj preuzima slijedeći okončani projekt iz 2012. godine:

- Interventna pomoć za izgradnju vodovoda Krševac, u iznosu od 10.732,30 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Kakanj je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2012. godine, sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26847/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

90.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2012. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Usora, u iznosu od 1.994,85 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Usora preuzima slijedeći okončani projekt iz 2012. godine:

- Zaštita izvorišta „Alibegovci“, u iznosu od 1.994,85 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Usora je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekata iz 2012. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-26848/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

91.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2012. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Visoko, u iznosu od 83.711,96 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Visoko preuzima slijedeći okončani projekt iz 2012. godine:

- Rekonstrukcija sa proširenjem vodovoda u MZ Goduša, u iznosu od 83.711,96 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Visoko je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2012. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će

objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26849/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

92.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2012. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Zavidovići, u iznosu od 7.841,97 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Zavidovići preuzima slijedeći okončani projekt iz 2012. godine:

- Izgradnja vodovoda Beljevnice u MZ Gostovići, u iznosu od 7.841,97 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Zavidovići je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekata iz 2012. godine sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju nevedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa

zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26850/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**93.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2012. godinu

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012. godini, na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 8.340,00 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Žepče preuzima slijedeći okončani projekt iz 2012. godine:

- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta desnoobalnog kolektora r. Bosna, u iznosu od 8.340,00 KM.

Član 3.

(Knjigovodstvena evidencija)

Implementator općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekata iz 2012. godine, sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju,

te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekata iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26851/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**94.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko–dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj. 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 140. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine, donosi

O D L U K U
O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
VODOPRIVREDNE OBJEKTE za 2012. godinu
(sredstva rezerve)

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012. godini (sredstva rezerve), na upravljanje i održavanje implementatoru Općini Žepče, u iznosu od 47.607,17 KM.

Član 2.

(Preuzimanje okončanog projekta)

Općina Žepče preuzima slijedeći okončani projekt iz 2012. godine (sredstva rezerve):

- Sufinansiranje radova na izgradnji vodovoda Lug-Branković, u iznosu od 47.607,17 KM.

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Implementator općina Žepče je dužna provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanog projekta iz 2012. godine (sredstva rezerve) sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenog projekta iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i pod zakonskim aktima, realizuju predmetnu Odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-26852/13.

PREMIJER

Datum, 11.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

95.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 142. sjednici, održanoj 24.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine

Član 1.**(Utvrdjivanje visine osnovice)**

Visina osnovice za obračun plaće (u daljem tekstu: osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine, utvrđuje se u iznosu od 432,00 KM (slovima: četiristo-

tinetrisedesetdvije konvertibilne marke), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM.

Član 2.**(Izuzeće od primjene)**

Osnovica iz člana 1. ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/05, 22/09 i 55/13).

Član 3.**(Realizacija)**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4.**(Stupanje na snagu, primjena i objavljivanje)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.12.2013. godine i objavit će se „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27341/13.

PREMIJER

Datum, 24.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

96.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I. Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 142. sjednici, održanoj 24.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine

Član 1.**(Izmjena člana 2.)**

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine, u članu 2., riječi: „u roku do 90 dana od dana prijenosa sredstava“, zamjenjuju se riječima: „do 30.06.2014. godine“.

Član 2.**(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27342/13.

PREMIJER

Datum, 24.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**97.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I. Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 142. sjednici, održanoj 24.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine****Član 1.****(Izmjena člana 2.)**

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine, u članu 2., riječi: „u roku do 90 dana od dana prijenosa sredstava“, zamjenjuju se riječima: „do 30.06.2014. godine“.

Član 2.**(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27343/13.

PREMIJER

Datum, 24.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**98.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I. Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 142. sjednici, održanoj 24.12.2013. godine, donosi

O D L U K U**o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine****Član 1.****(Izmjena člana 2.)**

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine, u članu 2., riječi: „u roku do 90 dana od dana prijenosa sredstava“, zamjenjuju se riječima: „do 30.06.2014. godine“.

Član 2.**(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27344/13.

PREMIJER

Datum, 24.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**99.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I. Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 142. sjednici, održanoj 24.12.2013. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine

**Član 1.
(Izmjena člana 2.)**

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine, u članu 2., riječi: „u roku do 90 dana od dana prijenosa sredstava“, zamjenjuju se riječima: „do 30.06.2014. godine“.

**Član 2.
(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27345/13. **PREMIJER**
Datum, 24.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

100.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a u vezi sa Odlukom o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 142. sjednici, održanoj 24.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine

**Član 1.
(Predmet)**

Prihvata se Izvještaj Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu

sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, prikupljenim u Kantonalnoj direkciji za robne rezerve, koja je postupila na slijedeći način:

– dio rashodovanih stalnih sredstava i sitnog inventara, željezni otpad, izvršila je prodaju na osnovu najpovoljnije ponude od strane tri privredna društva, koja se bave otkupom sekundarnih sirovina.

**Član 2.
(Realizacija odluke)**

Za provođenje ove odluke zadužuje se Komisija za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine i Ministarstvo finansija – Odsjek za računovodstvo.

**Član 3.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27346/13. **PREMIJER**
Datum, 24.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

101.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona –Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10), a u vezi sa Odlukom o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 142. sjednici , održanoj 24.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine

**Član 1.
(Predmet)**

Daje se saglasnost da se predložena rashodovana stalna sredstva po redovnom godišnjem popisu na stanjem na

dan 31.12.2012. godine, trajno rashoduje, a u skladu Odlukom o prihvatanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Član 2.

(Vrijednost rashodovane opreme)

Trajno rashodovana stalna sredstava iz tačke I. u ove odluke su nabavne vrijednosti 892.559,79 KM, otpisane vrijednosti 826.876,17 KM, sadašnje vrijednosti 65.683,62 KM.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija - Odsjek za računovodstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27347/13.

PREMIJER

Datum, 24.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

102.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 7/10), člana 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 95/12), člana 21. stav (5) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 19/12), a u vezi sa Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-28-27752-1/12 od 27.12.2012. godine, na prijedlog Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12. 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu od 33.333,33 KM (slovima: tridesettri hiljade tristotine-tridesettri/33 konvertibilnih maraka) za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec decembar 2013. godine.

Član 2.

(Raspored sredstava)

Sredstva iz člana 1. Ove Odluke raspoređuju se na način da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno klubovima poslanika političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se klubovima poslanika, srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 3.

(Trenutak raspodjele)

Kao trenutak raspodjele sredstava iz člana 2. ove Odluke smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona o raspodjeli istih.

Član 4.

(Budžetska organizacija i ekonomski kod)

Isplata sredstava iz člana 1. ove odluke će se izvršiti na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 19/12), sa razdjela 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, ekonomski kod 614300 „Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika.“

Član 5. (Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona i Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 6. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27580/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

103.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa tačkama II i III Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-19832/13 od 19.09.2013. i tačkom II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-17941/10, od 11.06.2010.godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o prijenosu okončanih projekata iz Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2012.godinu

Član 1. (Predmet Odluke)

Odobrava se prijenos okončanih projekata iz Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2012.godinu u ukupnoj vrijednosti od 86.335,86 KM, na upravljanje i održavanje implementatoru - Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Član 2. (Preuzimanje okončanih projekata)

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva preuzima okončane projekte iz ugovora o kupoprodaji nekretnina, kako slijedi:

Nekretnine koje su predmet kupoprodajnog Ugovora broj : OPU-IP broj: 129/2012 potpisanog dana 21.12.2012. godine između prodavca Jozić Petra iz Zenice i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona – kupca predmetnih nekretnina: šumsko zemljište označeno sa k.č. 65, zvano „Lišće“, u naravi livada IV klase, ukupne površine 5.770 m² KO SP Vraca – starog premjera, što odgovara parceli novog premjera označenoj kao k.č. 411, upisanoj u KO Gornja Vraca, općina Zenica , u ukupnoj površini od **4.562 m²**.

Vrijednost nekretnina iznosi ukupno **5.274,07 KM** (kupoprodajna cijena nekretnine u iznosu od 4.562,00 KM uvećana za porez na promet nekretnina u iznosu od 228,10 KM i notarske usluge i druge troškove u iznosu od 483,97 KM).

Nekretnine koje su predmet kupoprodajnog Ugovora broj: OPU-IP broj: 130/2012 potpisanog dana 20.12.2012.godine između prodavateljice Đerzić Emine iz Zavidovića i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona – kupca predmetnih nekretnina: šuma i šumsko zemljište označeno kao k.č. 1048/2, , zvana „Vrela“, u naravi pašnjak V klase, ukupne površine 1.060 m², k.č. 1048/3, zvana „Vrela“, u naravi pašnjak V klase, ukupne površine 585 m² i k.č. 1049/3, zvana „Vrela“, u naravi šuma V klase, ukupne površine 21.156 m², upisane u KO Vozuća, općina Zavidovići, PL BR. 153, u ukupnoj površini od **22.801 m²** Vrijednost nekretnina iznosi ukupno **55.068,14 KM** (kupoprodajna cijena nekretnine u iznosu od 51.645,36 KM uvećana za porez na promet nekretnina u iznosu od 2.582,30 KM i notarske usluge i druge troškove u iznosu od 840,48 KM).

Nekretnine koje su predmet kupoprodajnog Ugovora broj: OPU-IP broj: 128/2012 potpisanog dana 21.12.2012.godine između prodavaca – suvlasnika šume i šumskog zemljišta: Salibašić Vahida i Salibašić Sakiba iz Olova i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona – kupca predmetnih nekretnina: šuma i šumsko zemljište označeno kao k.č. 3631, zvana „Do“, u naravi livada V klase, ukupne površine 6.187 m², k.č. 3632, zvana „Do“, u naravi voćnjak III klase, ukupne površine 6.569 m² i k.č. 3633, zvana „Do“, u naravi livada V klase, ukupne površine 1.699 m², sve upisane u KO Solun I, općina Olovo, ZK-a uložak broj 737, u ukupnoj površini od **14.455 m²**.

Vrijednost nekretnina iznosi ukupno **25.993,65 KM** (kupoprodajna cijena nekretnina u iznosu od 24.027,28 KM uvećana za porez na promet nekretnina u iznosu od 1.201,00 KM i notarske usluge i druge troškove u iznosu od 765,37 KM).

Član 3.**(Knjigovodstvena evidencija)**

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dužno je provesti sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata iz ugovora o prodaji nekretnina sa pravom uknjižbe istih u knjigovodstvenu evidenciju, te pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata iz tačke II ove odluke.

Član 4.**(Provođenje Odluke)**

Za provođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija, svako u svojoj nadležnosti.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“

Broj: 02-26-27586/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

104.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), i člana 29. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Glinište“ / Faza III / OPĆINI TEŠANJ

Član 1.**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva OPĆINI TEŠANJ u iznosu 25.000,00 KM (slovima: dvadesetpethiljada

konvertibilnih maraka) na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Glinište“ /Faza III, objedinjeni Korak 1. i Korak 2. (Izrada izvedbenog projekta zone/.

Član 2.**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ na transakcijski račun Općine Tešanj, broj:1603000330017641 kod Vakufska Banka d.d. Sarajevo, Filijala Tešanj.

Član 3.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i biće objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27594/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

105.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), i člana 29. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U**o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje
troškova organizacije i izgradnje poslovne zone
„Glinište“ / Faza IV / OPĆINI TEŠANJ****Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva OPĆINI TEŠANJ u iznosu 281.725,77 KM (slovima: dvjestoosamdeset-jednahiljadestodvadesetpet konvertibilnih maraka i 77/100 KM) na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Glinište“ /Faza IV, objedinjeni Korak 1. i Korak 2. (Opremanje zemljišta zone komunalnom infrastrukturom/.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ na transakcijski račun Općine Tešanj, broj:1603000330017641 kod Vakufska Banka d.d. Sarajevo, Filijala Tešanj.

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i biće objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27595/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

106.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog

kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje
troškova organizacije i izgradnje poslovne zone
„Liješnica“ /Korak 1. i 2. - Faza I i Korak 1. – Faza II/
OPĆINI MAGLAJ****Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva – OPĆINI MAGLAJ u iznosu od 29.000,00 KM (slovima: dvadesetdevethiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Liješnica“ /Faza I – Korak 1. i 2.- Ugovor o izradi studije i Studija o opravdanosti i uspostavljanju industrijske – poslovne zone „Liješnica“ Maglaj i Faza II – Korak 1. - sufinansiranje otkupa zemljišta/, na lokalitetu Liješnica, Općina Maglaj.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 – IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“.

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27596/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

107.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju dijela marketinških troškova
za proizvode nagrađene na sajamskim
manifestacijama Zeničkoj industriji mlijeka „ZIM“
d.d. Zenica**

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Zeničkoj industriji mlijeka „ZIM“ d.d. Zenica, koji se bavi proizvodnjom, preradom i prometom mlijeka i mliječnih preradevina, u iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 154-300-11000141-10 kod Intesa Sanpaolo banke.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27597/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

108.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju investicija kod obrta iz područja
prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i
starih zanata Miji Jozeljiću, vlasniku obrta „Jozeljčić“
Očevije, Vareš**

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku Jozeljčić Miji, vlasniku obrta „Jozeljčić“ Očevije, općina Vareš, koji se bavi tradicionalnim starim zanatom-kovanjem, u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz oblasti prerađivačkih djelatnosti i obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 33858 0222 402 4415 kod UniCredit Bank d.d.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27598/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

109.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju investicija kod obrta iz područja
prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i
starih zanata Draženu Jozeljčiću, vlasniku obrta
„Stjepeljka“ Očevije, Vareš**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku Jozeljčić Draženu, vlasniku obrta „Stjepeljka“ Očevije, općina Vareš, koji se bavi tradicionalnim starim zanatom-kovanjem, u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz oblasti prerađivačkih djelatnosti i obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 33 858 0222 4198 433 kod UniCredit Bank d.d..

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit

će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27599/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

110.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju investicija kod obrta iz područja
prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i
starih zanata Gogić Augustu, vlasniku obrta „Gogić“
Očevije, Vareš**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku Gogić Augustu, vlasniku obrta „Gogić“ Očevije, općina Vareš, koji se bavi tradicionalnim starim zanatom-kovanjem, u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz oblasti prerađivačkih djelatnosti i obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 33 858 0222 3991 532 kod UniCredit Bank d.d..

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27600/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**111.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju investicija kod obrta iz područja
prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i
starih zanata Vijačkić Alojziju, vlasniku obrta
„Vijačkić“ Očevije, Vareš**

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku Alojziju Vijačkiću, vlasniku obrta „Vijačkić“ Očevije, općina Vareš, koji se bavi tradicionalnim starim zanatom-kovanjem, u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz oblasti prerađivačkih djelatnosti i obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije

preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 33 858 0222 4198 433 kod UniCredit Bank d.d..

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27601/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**112.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju investicija kod obrta iz područja
prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i
starih zanata Nešetuh Mehinagiću, vlasniku obrta
„CIPELIĆ“ Zavidovići**

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku Nešetuh Mehinagiću, vlasniku obrta „CIPELIĆ“ Zavidovići, koji se bavi tradicionalnim starim zanatom od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz oblasti prerađivačkih djelatnosti i obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se

iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 134-030-00000234-87 kod IK banke d.d. Zenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27602/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

113.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Ćorić Mehi - Farma koka nosilja „Poljoprivredna djelatnost“ Tešanj

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova samostalnom privredniku Ćorić Mehi vlasniku Farme koka nosilja „Poljoprivredna djelatnost“ Tešanj u iznosu od 8.000,00 KM (slovima: osamhiljad konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 200,37 m², namjenjen za uzgoj peradi – proizvodnja jaja, na lokalitetu Oraš Planje b.b., općina Tešanj.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1990460004369947 kod Sparkasse Bank d.d..

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27603/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

114.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „DELIBAŠIĆ POLIURETANI“ d.o.o. Kakanj

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova privrednom društvu „DELIBAŠIĆ POLIURETANI“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 28.000,00 KM (slovima: dvadesetosamhiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za

izgrađeni objekat proizvodne površine 891,13 m², namjenjen za prerađu poliuretanske pjene, u općina Kakanj.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1542602000630030 kod Intesa sanpaolo Bank d.d. Bosna i Hercegovina.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27604/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

115.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog ministra Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „BOSITEX“ d.o.o. ŽEPČE

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova investitoru „BOSITEX“ d.o.o. ŽEPČE, u iznosu 32.000,00 KM (slovima:tridesetdvije-

hiljade konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 1.224,0 m², namjenjen za proizvodnju zaštitne opreme (medicinska radna odjeća), na lokalitetu Donja Golubinja, Općina Žepče.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj:3385502200403184 kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Filijala Visoko.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27605/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

116.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „H-AKI“ d.o.o. Visoko

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova privrednom društvu „H-AKI“

d.o.o. Visoko u iznosu od 36.000,00 KM (slovima: tridesetšest hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 1.488,00 m², namjenjen za tov pilića, u općini Visoko.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1990470051893981 kod Sparkasse Bank d.d..

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27606/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

117.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju administrativnih troškova kod
pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih
subjekata, faza- izrada Poslovnog plana**

**Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva gospodi Ferijadi Kubat za pokretanje poslovne ideje (obrta), proizvodnja radnih odijela, mantila, posteljine, šiveni program HTZ opreme, XXXL konfekcijske brojeve, modne konfekcije-izrada i popravke, u iznosu od 2.500,00 KM (slovima: dvije hiljadepetstotina konvertibilnih maraka) na ime subvencioniranja izrade Poslovnog plana.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 194-112-29831031-22, broj klijenta 1229831, kod ProCredit banke.

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27607/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

118.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu „MAKRO-DRVO“ d.o.o. Žepče**

**Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „MAKRO-DRVO“ d.o.o. Žepče, koje se bavi finalnom preradom drveta, u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda FSC CoC.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 161 075 000 3360 005 kod Raiffeisen bank..

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27608/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**119.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu „MUZURI“ d.o.o. Visoko**

**Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „MUZURI“ d.o.o. Visoko, koje se bavi finalnom preradom drveta, u iznosu od 7.000,00 KM (slovima: sedam hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda HACCP-System.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 140 601 001 869 2459 kod SBER BANK.

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27609/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**120.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o odobravanju finansijskih sredstava-
subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu „UGARAK-Produkt“ d.o.o.
Visoko**

Član 1.**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „UGARAK-Produkt“ d.o.o. Visoko, koje se bavi finalnom proizvodnjom, montažom i servisiranjem PVC i Al stolarije, u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda CE znak.

Član 2.**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 161 075 000 3360 005 kod Raiffeisen bank..

Član 3.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27610/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**121.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih
subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu
„VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko**

Član 1.**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko, u iznosu od 11.117,90 KM (slovima: jedanaest hiljadastotinasedamnaest i 90/100 konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.-27.06.2013. godine.

Član 2.**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 134070000009790 otvoren kod „IK Banke“ Zenica.

Član 3.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27611/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**122.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih
subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu
„UGARAK-PRODUKT“ d.o.o. Visoko**

Član 1.**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom društvu „UGARAK-PRODUKT“ d.o.o. Visoko, u iznosu od 41.829,40 KM (slovima: četrdesetjedinahiljada-osamstotinadvaesetdevet, 40/100 konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.-26.10.2013. godine.

Član 2.**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1540011100027694 otvoren kod „Intesa Sanpaolo Banke“ Zenica.

Član 3.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27612/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

123.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog

kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih
subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu
„CROMONT“ d.o.o. Žepče**

Član 1.**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom društvu „CROMONT“ d.o.o. Žepče, u iznosu od 7.451,00 KM (slovima: sedamhiljadačetiristotinedesetjednakonvertibilna marka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 29.04.2013. godine.

Član 2.**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 338-310-22 00115 117 kod UniCredit Bank d.d Mostar, regija Zenica.

Član 3.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27613/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

124.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Minis-

tarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

rstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih
subvencioniranju troškova izvoza privrednom
subjektu „BBB” d.o.o. Visoko**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom subjektu „BBB” d.o.o. Visoko, u iznosu od 12.553,90 KM (slovima: dvanaest hiljada-pestopedesettri i 90/100 konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 11.06.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 199-047-0048861-32 kod SPARKASSE Bank d.d Sarajevo, filijala Visoko.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27614/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

125.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Minista-

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih
subvencioniranju troškova izvoza privrednom
subjektu „Mramor Prom” d.o.o. Jelah**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom subjektu „Mramor Prom” d.o.o. Jelah, u iznosu od 2.490,00 KM (slovima: dvijehiljade-četiristotinedvedeset konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 06.08.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1011600000509305 kod Privredne Banke Sarajevo, filijala Tešanj.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27615/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

126.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva

za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih
subvencioniranju troškova izvoza privrednom
subjektu „TTI“ d.o.o. Zavidovići**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom subjektu „TTI“ d.o.o. Zavidovići, u iznosu od 61.315,00 KM (slovima: šezdesetjednihiljadatristopetnaest konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 31.05.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610550009720014 kod Raiffeisen banke, glavna filijala Zenica, agencija Zavidovići.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27616/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

127.

N Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih
subvencioniranju troškova izvoza privrednom
subjektu „EUROIMPEX-AN“ d.o.o. Zavidovići**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom subjektu „EUROIMPEX-AN“ d.o.o. Zavidovići, u iznosu od 25.874,00 KM (slovima: dvadesetpethiljadaosamstosedamdesetčetiri konvertibilne marke), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 03.10.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 194-112-14531001-03 kod ProCredit banka, d.d. Sarajevo.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27617/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

128.

N Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Minis-

tarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom subjektu „BUDO EXPORT“ d.o.o. Žepče

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom subjektu „BUDO EXPORT“ d.o.o. Žepče, u iznosu od 47.068,00 KM (slovima: četrdesetsedamhiljadašezdesetosam konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 28.11.2013. godine.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610750003260095 kod Raiffeisen banke, glavna filijala Zenica, filijala Žepče.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27618/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

129.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „ED.EN“ d.o.o. Visoko

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „ED.EN“ d.o.o. Visoko, u iznosu od 28.411,00 KM (slovima: dvadesetosamhiljadačetiristotinejedanaest konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 28.11.2013. godine.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 134-070-00000111-48 kod Investiciono-komercijalna banka d.d BiH.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27619/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

130.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko –

dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko -dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „Frutti-Funghi“ d.o.o. Visoko

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „Frutti-Funghi“ d.o.o. Visoko, u iznosu od 37.409,00 KM (slovima: tridesetsedam-hiljadačetiristinedevet konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.2013. godine – 27.11.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610150007060003 kod Raiffeisen banka d.d., glavna filijala Zenica, agencija Visoko .

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27620/13.

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

131.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29.

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena subvencioniranju troškova izvoza, privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica, u iznosu od 32.666,00 KM (slovima: tridesetdvije-hiljadešeststinašesdesetšest konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja troškova izvoza za period od 01.01.-02.12.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1941120960100125 otvoren kod „ProCredit Bank“, filijala Zenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27621/13.

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

132.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj

Član 1. (Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu u iznosu do 6.000,00 KM (slovima: šest hiljada konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.
- (2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u “Našoj riječi”.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610400009500074 kod Raiffeisen Bank – Filijala Tešanj.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27622/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

133.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „PERO“ d.o.o. Zenica

Član 1. (Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva-regres privrednom društvu „PERO“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu u iznosu do 5.100,00 KM (slovima: pet hiljadastotinu konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.
- (2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u “Našoj riječi”.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1340100000097993 kod IK Banke – Zenica.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27623/13. **PREMIJER**
Datum, 31.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

134.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „NORD ENT“ d.o.o. Tešanj

Član 1.
(Predmet)

U Odluci o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „NORD ENT“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/13) u članu 2. (Ekonomski kod) broj žiro-računa broj: „3386902210052577“, zamjenjuje se brojem „3385502200379128“.

Član 2.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27624/13. **PREMIJER**
Datum, 31.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

135.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa kamata privrednom subjektu „INŽINJERING“ d.o.o. Jelah

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva namjenjena-regres privrednom subjektu „INŽINJERING“ d.o.o. Jelah za 2013. godinu u iznosu od 57.774,00 KM (slovima: pedesetsedam hiljadasedamstosedamdesetičetiri konvertibilne marke), na ime regresiranja kamata na investicioni kredit (odnosno 3 x 19.258,00 konvertibilnih maraka) po osnovu uredno realiziranog lizing aranžman.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610400002760029 kod Raiffeisenbank, glavna filijala Zenica, agencija Jelah.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27625/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

136.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava –
subvencioniranjepodsticanja turizma u seoskim
domaćinstvima, Josipu Klarić iz Zvijezde, općina
Vareš

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva - subvencioniranje podsticanja turizma u seoskim domaćinstvima, Josipu Klarić iz Zvijezde, općina Vareš – pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu u objektu „Izletište - Šimin potok“ Vareš, koja se dodjeljuju jednokratno u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka).

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na

žiro-račun broj: 3385802224187763 kod UniCredit Bank, filijala Vareš.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27626/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

137.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava –
subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta
u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Motelu
„Bosnia“ Breza

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva - subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Motelu „Bosnia“ Breza, u iznosu od 6.440,00 KM (slovima: šestiljadačetiristotinečetredeset konvertibilnih maraka), na ime refundacije subvencioniranja dijela troškova smještaja turističkih grupa za period od 01.01.2012. godine – 03.07.2013. godine.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu,

razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 160109000006034 kod Vakufska banka, filijala Sarajevo.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27627/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

138.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava –
subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta
u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“,
Javnoj zdravstvenoj ustanovi banjско-rekreativni
centar „Aquaterm“ Olovo**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Javnoj zdravstvenoj ustanovi banjско-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, u iznosu od 20.000,00 KM (slovima: dvadeset hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije subvencioniranja dijela troškova smještaja turističkih grupa za period od 01.01.2012. godine – 31.12.2012. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 3389002208044669 kod UniCredit Bank, filijala Olovo.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27628/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

139.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava –
subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta
u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Društvu
sa ograničenom odgovornošću „DUBROVNIK“
Zenica**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Društvu sa ograničenom odgovornošću „DUBROVNIK“ Zenica, u čijem je sklopu Hotel „Dubrovnik“ Zenica, u iznosu od 19.272,00 KM

(slovima: devetnaest hiljada dvjestotina sedamdeset dvije konvertibilne marke), na ime refundacije subvencioniranja dijela troškova smještaja turističkih grupa za period od 01.01.2013. godine – 31.12.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1340100000278122 kod IK Banka Zenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27629/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

140.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranja troškova certifikacije energetske efikasnosti nestambenog objekta Lemeš Ibrahima u naselju Gračanica, Općina Visoko

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti nestambenog

objekta Lemeš Ibrahimu, naselje Gračanica, Općina Visoko, u iznosu 14.294,00 KM (slovima: četrnaest hiljada dvjesto devedeset četiri konvertibilne marke i 80/100 KM), na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za utopljeni nestambeni objekat (farma za tovu piladi), Energetskog razreda „B“, Korisne površine 714,74 m², u naselju Gračanica, Općina Visoko.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ na žiro-račun broj: 134-070-00000009-63 kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27630/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

141.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U**o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Bitić (Huseina) Almiru u Visokom****Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskih objekata za privatnu stambenu kuću Bitić (Huseina) Almiru u ulici Buzić Mahala br. 13 u Visokom, u iznosu od 4.112,00 KM (slovima: četirihiljadestotinudvanaest konvertibilnih maraka), na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za izgrađeni objekat korisne površine 205,60 m², namjenjen za boravak ljudi, u općini Visoko.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 – IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“, na žiro-račun broj: 1613000042710610 kod Raiffeisen Bank d.d..

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27631/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

142.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 46. Zakona o izvršavanju

Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Durmić (Zaima) Ejubu u Zenici****Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskih objekata za privatnu stambenu kuću Durmić (Zaim) Ejubu u ulici Gornjozenička br. 13 u Zenici, u iznosu od 4.154,00 KM (slovima: četirihiljadestotinupedesetčetiri konvertibilnih maraka), na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za izgrađeni objekat korisne površine 207,70 m², namjenjen za boravak ljudi, u općini Zenica.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 – IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“, na žiro-račun broj: 1340100000000120 (134-010-01271642-10) kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica.

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27632/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

143.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti stambenog objekta ĐIKIĆ EKREMU u naselju Buzići mahala, Općina Visoko

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti stambenog objekta Đikić Ekremu, naselje Buzići mahala, Općina Visoko, u iznosu 4.172,00 KM (slovima:četirihiljadestosedamdesetdvije konvertibilne marke), na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za utopljeni stambeni objekat, Energetskog razreda „B“, Korisne površine 208,6 m², u naselju Buzići mahala, Općina Visoko.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“, kod INTESA SAN PAOLO BANKA d.d. Filijala Zenica, Poslovnica Visoko na ime Đikić Ekrem, transakcijski račun banke:1540010000001910, račun klijenta:954055-21-314836.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27633/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

144.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv.Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti Rkt Župni ured sv.Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj, u iznosu 8.002,5 KM (slovima: osamhiljadaidvije konvertibilne marke i 50/100) na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za utopljeni objekat, Energetskog razreda „A“, Korisne površine 266,75 m², u naselju Jelah, Općina Tešanj.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ na žiro-račun broj:134-070-00000009-63 kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima,

realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27634/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

145.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje
troškova certifikacije energetske efikasnosti
građevinskog objekta džamije Medžlisa Islamske
zajednice Visoko

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskih objekata džamije Medžlisa Islamske zajednice Visoko u iznosu od 19.417,50 KM (slovima: devetnaest hiljada četiristina sedamnaest konvertibilnih maraka i 50/100), na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za izgrađeni objekat proizvodne površine 647,25 m², namjenjen za obavljanje vjerskih obreda, u općini Visoko.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 – IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“, na žiro-račun broj: 1608010000002778 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27635/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

146.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje
troškova certifikacije energetske efikasnosti
građevinskog objekta privrednom društvu
„FIRING“ d.o.o. Visoko

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskih objekata privrednom društvu „FIRING“ d.o.o. Visoko u iznosu od 12.960,00 KM (slovima: dvanaest hiljada devetstotinašesdeset KM) na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za izgrađeni objekat proizvodne površine 432,00 m², u općini Visoko.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 – IAD002, pozicija

„Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“, na žiro-račun broj: 1990470004025063 kod Sparkasse Bank d.d.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27636/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

147.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Zaključka Vlade broj: 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine i Zaključka Vlade broj: 02-14-19832/13 od 19.09.2013. godine, na prijedlog Stručne službe Vlade, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o preknjiženju ulaganja u zgradu “RMK – prometa” d.o.o. Zenica sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Službu za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobrava se preknjiženje ulaganja u zgradu “RMK – prometa” d.o.o. Zenica u iznosu od **70.327,37 KM** (slovima: sedamdeset hiljadatristotinedvadesetsedam konvertibilnih maraca i 37/100) sa razdjela 12 Stručna služba Vlade, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 0115, konto 011519 – Ulaganja u tuđa osnovna sredstva i njegovo uknjiženje na Službu za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Preknjižavanje okončanih ulaganja)

Sa Stručne službe Vlade na Službu za zajedničke poslove preknjižavaju se sljedeća ulaganja:

- Projekat iz 2004. godine “Popravka ulaznih vrata” na zgradi RMK – prometa iz Zenice u ukupnom iznosu od 11.811,00 KM
- Projekat iz 2004. godine “Ulaganja u zgradu RMK – prometa – građevinski dio i opremanje Pisarnice” u ukupnom iznosu od 58.516,37 KM.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo finansija, Stručna služba Vlade i Služba za zajedničke poslove da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-14-27639/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

148.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-19832/13 od 19.09.2013. godine, na prijedlog Stručne službe Vlade, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o preknjiženju osnivačkog uloga sa Stručne službe Vlada Zeničko-dobojskog kantona i njegovom uknjiženju na Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobrava se preknjiženje osnivačkog uloga u iznosu od **100.000,00 KM** (slovima: stotinuhiljada konvertibil-

nih maraka) sa razdjela 12 Stručna služba Vlade, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 0115, konto 011529 - Ostala osnivačka ulaganja – osnivački kapital Javnog preduzeća „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići“ i njegovo uknjiženje na Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Član 2.

(Obaveze učesnika preknjiženja)

Ministarstvo finansija i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu“ su dužni provesti sve aktivnosti na preknjiženju predmetne knjigovodstvene promjene u svoje knjigovodstvene evidencije, na odgovarajući konto i iznos, kao i provesti sve ostale aktivnosti vezane za preknjižavanje.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Javno preduzeće „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići“ da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27640/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**149.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-19832/13 od 19.09.2013. godine, na prijedlog Stručne službe Vlade, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o preknjiženju zajedničkih ulaganja u sportske objekte sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobrava se preknjiženje projekata ulaganja u sportske objekte u iznosu od **40.000,00 KM** (slovima: četrdeset hiljada konvertibilnih maraka sa razdjela 12 Stručna služba Vlade, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 0115, konto 011519 – Ulaganja u tuđa osnovna sredstva i njegovo uknjiženje na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Preknjižavanje okončanih ulaganja)

Sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona preknjižavaju se Projekat iz 2006. godine “Finansiranje izgradnje atletske staze Kamberovića polje - Općina Zenica” u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo finansija, Stručna služba Vlade i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27641/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

150.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-19832/13 od 19.09.2013. godine, na prijedlog Stručne službe Vlade, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o preknjiženju zajedničkih ulaganja u rekonstrukciju stadiona “Bilino polje” sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobrava se preknjiženje projekata ulaganja u rekonstrukciju stadiona “Bilino polje” u iznosu od 250.000,00 KM (slovima: dvjestotinepedesethiljada konvertibilnih maraca) sa razdjela 12 Stručna služba Vlade, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 0115, konto 011519 – Ulaganja u tuđa osnovna sredstva i njihovo uknjiženje na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Preknjižavanje okončanih ulaganja)

Sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona preknjižavaju se projekti:

- Projekat iz 2004. godine – Rekonstrukcija stadiona “Bilino polje” - koji se vodi na kontu 011512 – Stalna sredstva u obliku prava – Licence oko korištenja zemljišta, patenata u iznosu od 150.000,00 KM.
- Projekat iz 2007. godine – Rekonstrukcija stadiona “Bilino polje” - koji se vodi na kontu 011512 – Stalna sredstva u obliku prava – Licence oko korištenja zemljišta, patenata u iznosu od 100.000,00 KM.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo finansija, Stručna služba Vlade i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-14-27642 /13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

151.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10) i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-14-4034/13 od 14.02.2013.godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 31.12.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju dodatnih sredstava za sufinansiranje Projekta izgradnje lokalnog puta Hadrovac, Jašarevići, Grlići i Kremenjaši-raskrsnica na putu za Osovu i Vrbicu, općina Zavidovići

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se Općini Zavidovići dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka) kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije Projekta izgradnje lokalnog puta Hadrovac, Jašarevići, Grlići i Kremenjaši-raskrsnica na putu za Osovu i Vrbicu, općina Zavidovići.

Član 2.

(Analitička konta)

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:19/12), razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika KAD 202, pozicija Budžeta: «Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica.

Član 3.

(Uplata sredstava)

Odobrena sredstva će se uplatiti na depozitni račun Općine Zavidovići broj: 1020320000027070 otvoren

kod Union banka, vrsta prihoda 732114; ID broj: 4218234570005, sa naznakom Svrha uplate: „Sufinansiranje izgradnje lokalnog puta Hadrovac, Jašarevići, Grlići i Kremenjaši-raskrsnica na putu za Osovu i Vrbicu“, općina Zavidovići.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

(1) Ovlašćuje se Ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Ugovor o sufinansiranju Projekta izgradnje lokalnog puta Hadrovac, Jašarevići, Grlići i Kremenjaši-raskrsnica na putu za Osovu i Vrbicu“, općina Zavidovići.

(2) Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo finansija i Općina Zavidovići, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realiziraju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5.

(Izvjestavanje)

Obavezuje se Općina Zavidovići da Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-27647/13.

PREMIJER

Datum, 31.12.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

152.

Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13), člana 19. stav 1. tačka 2), člana 21. stav 4. i člana 23. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/07, 24/09 i 44/10), člana 9. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,

broj: 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 144. sjednici održanoj dana 15.01.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Pokretanje procedure kreditnog zaduženja)

Pokreće se procedura dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u iznosu od 16.100.000,00 KM, plus pripadajuće kamate, a u svrhu finansiranja budžetskog deficita Kantona.

Član 2.

(Provođenje procedure javne nabavke usluga)

Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Ministarstvom finansija provest će proceduru javne nabavke radi kreditnog zaduženja, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13).

Član 3.

(Pribavljanje saglasnosti i dostava konačne Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona da u postupku provođenja procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona pribavi sve potrebne saglasnosti u skladu sa zakonom, te da nakon okončane procedure javne nabavke i utvrđivanja konačnih uslova kredita, a prije zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, Vladi Kantona dostavi konačan tekst prijedloga Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona sa svim elementima zaduženja, u skladu sa članom 21. stav 5. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.“

Broj: 02-14-1151/14.

PREMIJER

Datum, 15.01.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

153.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 144. sjednici, održanoj 15. 01.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv.Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj

Član 1. (Predmet)

U Odluci o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv.Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj, broj: 02-14-27634/13 od 31.12.2013. godine, u članu 2. (Ekonomski kod) riječi: „na žiro-račun broj:134-070-00000009-63 kod Investiciono-komercijalne banke d.d.Zenica“, zamjenjuju se riječima: „na žiro-račun broj:3385502256087683 kod UniCredit Bank d.d. Mostar“.

Član 2. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-1152/14.

PREMIJER

Datum, 15.01.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

154.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu

(„Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 144. sjednici, održanoj dana 15.01.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „UGARAK-Produkt“ d.o.o. Visoko

Član 1. (Predmet)

U Odluci o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju troškova uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „UGARAK-Produkt“ d.o.o. Visoko, broj: 02-14-27610/13 od 31.12.2013. godine, u članu 2. (Ekonomski kod) riječi: „na žiro-račun broj: 161 075 000 3360 005 kod Raiffeisen bank“, zamjenjuju se riječima: „na žiro-račun broj: 154-001-11000276-94 kod INTESA SAN PAOLO BANKA“.

Član 2. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-1153/14.

PREMIJER

Datum, 15.01.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

155.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 10. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 19/12 i 14/13), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 144. sjednici održanoj 15.01.2014. godini, d o n o s i

O D L U K U

o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za stvorene obaveze budžetskih korisnika sa 31.12.2013. godine

**Član 1.
(Predmet)**

U cilju poštivanja računovodstvenog načela sveobuhvatnosti, principa modificiranog nastanka događaja, te realnog finansijskog izvještavanja o stvorenim obavezama i zatvaranja računovodstvenog perioda, nalaže se Ministarstvu finansija-Odsjeku za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za obaveze pojedinih budžetskih korisnika stvorene do 31.12.2013. godine iznad nivoa odobrenih sredstava u operativnim planovima novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

**Član 2.
(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se nadležna ministarstva, uprave, službe i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i prozakonskim aktima realizuju ovu odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 3.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-14-1154/14.

PREMIJER

Datum, 15.01.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**156.**

Na osnovu člana 16.stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćen tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), a u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100-pozicija”Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014.

godinu, na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 145. sjednici, održanoj dana 23.01.2014. godine, d o n o s i

**O D L U K U
o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica**

**Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se sredstva JU Kantonalna bolnica Zenica u ukupnom iznosu od 506.517,30 KM (slovima: petstotinašestiljadapetstotinasedamnaest i 30/100 konvertibilnih maraka) za refundaciju troškova finansiranja nabavljene opreme od firme “Siemens” d.o.o. Sarajevo po ranije zaključenim ugovorima i to:

1. Ugovor o prodaji i instalaciji sistema Magnetom Avanto Tim 1,5T i sistema CT Somatom Definition AS40 kao i sufinansiranje troškova pripreme prostora za smještaj opreme broj: 20/1-1296 od 19.03.2009. godine
2. Aneks I Ugovora o prodaji i instalaciji sistema Magnetom Avanto Tim 1,5T i sistema CT Somatom Definition AS40 kao i sufinansiranje troškova pripreme prostora za smještaj opreme broj: 20/1-5639 od 19.11.2009. godine (Projekat informatizacije Službe za radiloiju PACS/RIS)
3. Ugovor o nabavci medicinske opreme (nabavka teledirigovanog RTG sistema za digitaliziranu radiografiju i digitalnu fluoroskopiju SIEMENS AXIOM Iconos MD) broj: 20/1-4004 od 26.07.2010. godine
4. Ugovor o izmještanju i nadogradnji CT uređaja SIEMENS za potrebe Službe za radiologiju broj: 20/1-3624 od 22.06.2011. godine.

Refundacija troškova finansiranja vrši se u iznosima kako slijedi:

Po Ugovoru pod rednim brojem 1. (4 rate po 98.577,42 KM)	394.309,68 KM
Po Ugovoru pod rednim brojem 2. (3 rate po 13.629,74 KM)	40.889,22 KM

Po Ugovoru pod rednim brojem 3. (1 rata po 11.686,35 KM)	11.686,35 KM
Po Ugovoru pod rednim brojem 4. (dio jedne rate)	18.402,03 KM
Po Ugovoru pod rednim brojem 4. (2 rate po 20.615,01 KM)	41.230,02 KM
UKUPNO	506.517,30 KM

Član 2. **(Analitička konta)**

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13) sa razdjela 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“.

Član 3. **(Provođenje Odluke)**

Za provođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4. **(Izvrještavanje)**

JU Kantonalna bolnica Zenica dužna je izvijestiti Ministarstvo zdravstva o namjenskom utrošku sredstava.

Član 5. **(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-1693/14. **PREMIJER**
Datum, 15.01.2014. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

157.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa tačkom 3. do 8. Uredbe o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/04, 5/08 i 7/11), na prijedlog direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj dana 31.12.2013. godine, d o n o s i

RJEŠENJE **o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta,** **načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite** **Zeničko-dobojskog kantona**

Član 1.

U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/11), u članu 1. riječi:

„Raif Seferović“ zamjenjuju se riječima:

„Edin Terzić“.

Član 2.

Član 5. briše se.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-27645/13. **PREMIJER**
Datum, 31.12.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

158.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 144. sjednici održanoj dana 15.01.2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se tekst Obavještenja o podnošenju prijedloga tražitelja izvršenja Vladi Zeničko-dobojskog kantona za zaključenje vansudske nagodbe za izvršenje novčanih potraživanja koja su određena rješenjima o izvršenju nadležnog suda na osnovu pravosnažnih sudskih odluka (daljem tekstu: vansudska nagodba), a koje je sastavni dio ovog zaključka.

II.

Obavještenje iz tačke I. ovog zaključka objavit će se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, u jednim dnevnim novinama i Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Zadužuju se Stručna služba Vlade-Odjeljenje za informatičku podršku, Služba za zajedničke poslove i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovaj zaključak svako u okviru svojih nadležnosti.

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-14-1157/14.

PREMIJER

Datum, 15.01.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

Na osnovu člana 2. Odluke o mjerilima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi na teret budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/13 i 14/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona d a j e

O B A V J E Š T E N J E

I.

Obavještavaju se svi tražitelji izvršenja (povjerioci) da mogu podnijeti Vladi Zeničko-dobojskog kantona prijedlog za zaključenje vansudske nagodbe za izvršenje novčanih potraživanja koja su određena rješenjima o

izvršenju nadležnog suda na osnovu pravosnažnih sudskih odluka (daljem tekstu: vansudska nagodba).

II.

Prijedlog za zaključivanje vansudske nagodbe podnosi se u pisanoj formi koja sadrži oznaku i broj izvršnog naslova i izjavu o:

1. spremnosti za najveće procentualno odricanja od visine ukupnog duga
 - a) ili dijela glavnog duga,
 - b) i/ili dijela ili u cjelosti pripadajuće zakonske kamate,
 - c) i/ili dijela ili u cjelosti sudskih troškova,
2. suglasnost na isplatu usaglašenog iznosa duga u dogovorenim ratama,
3. suglasnost da će nakon zaključivanja vansudske nagodbe povući prijedlog za izvršenje podnesen nadležnom sudu.

III.

Rok za podnošenje prijedloga Vladi Zeničko-dobojskog kantona za razmatranje prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe je do 28.2.2014. godine.

Prijedlozi se podnose poštom ili putem protokola Kantona, na adresu; Kućukovići broj 2, 72 000 Zenica sa naznakom „Komisija za razmatranje prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe - ne otvarati“.

Broj: 02-14-1156/14.

PREMIJER

Datum, 15.01.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

159.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), nakon provedenog postupka po Oglasu za popunu upražnjenih pozicija u reguliranim tijelima što su u nadležnosti Vlade Zeničko – dobojskog kantona, odnosno Ministarstva za privredu, a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 145. sjednici, održanoj 23.01.2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o proglašenju neuspjelim postupka za popunu
upražnjenih pozicija u Nadzornom odboru u
privrednom društvu „Velepromet-maloprodaja“
d.d. Visoko

I.

Zbog neispunjavanja uslova nijednog od prijavljenih kandidata, a koji su traženi Oglasom za popunu upražnjenih pozicija u reguliranim tijelima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstva za privredu, objavljenom u listu „Dnevni avaz“ 09.12.2013. godine i „Služenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 98/13 od 11.12.2013. godine, proglašava se neuspjelim postupak za popunu upražnjenih pozicija u Nadzornom odboru privrednog društva „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko i to za sljedeće oglašene pozicije:

- Član Nadzornog odbora privrednog društva „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko – tri člana.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-1766/14.

PREMIJER

Datum, 23.01.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

160.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/05), člana 15. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (prečišćeni tekst) („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), člana 178. Stav 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06), i člana 125. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07), ministar Ministarstva za

poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona donosi

ODLUKU

o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz
oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za
program utroška sredstava vodnih naknada za 2014.
godinu

Član 1.
(Predmet Odluke)

- (1) Ovom Odlukom definišu se kriteriji za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za Program utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu, postupak i način kandidovanja projekata od strane općina Zeničko-dobojskog kantona, uslovi za uvrštenje kandidovanih projekata.
- (2) Planiranje ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada u Programu ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2014. godinu u projekte od općinskog značaja vršit će se na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, dostavljenih na zahtjev Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u namjene definirane u članu 178. stav 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06), i u članu 125. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07).

Član 2.
(Kriteriji za rangiranje projekata)

Rangiranje prioritetnih projekata za Program utroška sredstava vodnih naknada u 2014. godini koji su po Zakonu o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06) i Zakonu o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07) **od općinskog značaja** - zaštitne objekte, objekte za odvodnjavanje, objekte za iskorištavanje voda, te objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama – izrada tehničke dokumentacije i dr, iz tačke I ove Odluke, Općina je dužna izvršiti na osnovu sljedećih kriterija:

Član 7.**(Uvrštenje projekata u Program utroška)**

Kriteriji	Max. bodovi
1. Projekti koje sufinansiraju donatori, kreditori ili drugi subjekti	30
2. Projekti koji su u fazi realizacije (ranije započeti)	25
3. Projekti koji imaju veći stepen vlastitog učešća	25
4. Projekti koji postižu najveće efekte na području gdje se realizuju	20

(1) Ministarstvo će u Program utroška sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2014. godini uvrstiti kandidovani projekat, odnosno projekte prema dostavljenoj listi prioriteta Općine, u skladu sa Odlukom o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada za 2014. godinu.

(2) U slučaju manje raspoloživih sredstava od zahtjeva Općine za prioritetni projekat, utvrdit će se dio aktivnosti iz projekta koji će se finansirati iz sredstava vodnih naknada.

Član 3.**(Dostavljenje izvještaja o evaluaciji)**

Općina je dužna provesti evaluaciju projekata iz člana 1. ove Odluke sa područja cijele općine i Ministarstvu dostaviti dokumentaciju – zapisnik, izvještaj ili sl. o provedenoj evaluaciji sa utvrđenom bodovnom listom projekata, u skladu sa navedenim kriterijima, odnosno detaljnije razrađenim podkriterijima.

Član 4.**(Dostavljanje liste prioriternih projekata)**

Uz dokumentaciju iz člana 3. ove Odluke, Općina je dužna dostaviti listu projekata koji se kandidiraju za Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, po utvrđenim prioritetima.

Član 5.**(Dostavljanje obrazaca OPP)**

Za svaki projekat sa liste iz člana 4. ove Odluke, općina je dužna dostaviti popunjen OPP obrazac, koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 6.**(Uslovi za uvrštenje kandidovanih projekata)**

- (1) Uslov za uvrštavanje kandidovanih projekata je urađena i revidovana projektna dokumentacija, a uslov za provođenje tenderske procedure je izdato odobrenje za građenje. Za svaki projekat koji se kandiduje Općina je dužna dostaviti revidovanu projektnu dokumentaciju i predmjer radova koji se kandiduje za izvođenje u 2014. godini.
- (2) Ukoliko se kandiduje izrada projekta, dostaviti ovjeren projektni zadatak.

Član 8.**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 05-25-1145/14

Zenica, 22.01.2014.godine

MINISTAR**Bojan Bošnjak, s.r.****MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU****161.**

Na osnovu člana 27. stav 2. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 75/05), ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i

RJEŠENJE

o obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne sprema u Zeničko-dobojskom kantonu

I.

Obrazuje se Komisija za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne sprema u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Komisija), koja se sastoji od predsjednika i četiri člana koji imaju zamjenike.

II.

U Komisiju iz tačke I. se imenuju:

1. Meliha Omerspahić, predsjednik
2. Aida Mujić, član,
3. Benjamin Sinanović, član,
4. Berjana Ačkar, član i
5. Elma Hećimović, član,

za zamjenike se imenuju:

1. Haris Hrgić, zamjenik predsjednika
2. Miralem Duraković, zamjenik člana,
3. Adisa Hadžić, zamjenik člana,
4. Nira Hadžidulbić, zamjenik člana
5. Dijana Dedić, zamjenik člana,

III.

Članovi Komisije iz tačke II. ovog Rješenja su ispitivači za predmete:

Osnove ustavnog prava:

1. Meliha Omerspahić,
2. Haris Hrgić.

Organizacija organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. Aida Mujić
2. Miralem Duraković

Upravni postupak:

1. Benjamin Sinanović
2. Adisa Hadžić

Radni odnosi u organima državne službe:

1. Berjana Ačkar,
2. Nira Hadžidulbić

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje u organima državne službe

1. Elma Hećimović,
2. Dijana Dedić.

III.

Komisija ima zapisničara, koji obavlja administrativno-tehničke poslove za Komisiju i koji unosi podatke u Evidencijsku knjigu u skladu sa članom 25. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u

organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zapisničar Komisije ima zamjenika.

IV.

Za zapisničara Komisije imenuje se Azra Hećo, a za zamjenika zapisničara Melita Dizdar

V.

Predsjedniku, članovima Komisije i zapisničaru pripada naknada za rad u Komisiji, koju određuje ministar posebnim rješenjem.

VI.

Mandat Komisije je dvije godine.

VII.

Komisija poslove obavlja van radnog vremena u prostorijama Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

VIII.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

IX.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne sprema u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 06/02-34-32242/11 od 22.12.2011. godine

Broj: 06-34-1301/14

MINISTRICA

Zenica, 09.01.2014. godine

dipl. pravnica Romana Brkić, s.r.

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU
I IZBJEGLICE**

162.

Na osnovu člana 166. stav (1) tačka b) 1. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11) i u vezi sa članom 13a, 13b. i 7a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08) ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona donosi:

U P U T S T V O

**o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu priznavanja
prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje
osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica,
koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu**

(2) Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 09-37-15175-2/10

Datum, 10.01.2014. godine

MINISTAR**Ivica Ćurić, s.r.**
.....**Član 1.**

Uputstvo Ministra o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, broj: 09-37-15175/10 od 24.10.2010. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/10 i 10/10 – u daljem tekstu: Uputstvo) i to član 4. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Službena evidencija korisnika zdravstvene zaštite vodi se kroz knjigu evidencije i u elektronskoj formi (program excel) koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,
- prezime (ime roditelja ili startelja) ime,
- jedinstveni matični broj građana,
- mjesto boravišta ili prebivališta,
- korisnik prava u skladu sa članom 2. Uputstva,
- broj akta o priznavanju prava na osnovu kojeg neko lice stiče svojstvo korisnika zdravstvene zaštite,
- datum prijavljivanja korisnika Kantonalnom zavodu i izdavanja zdravstvene legitimacije,
- datum odjavljivanja korisnika kod Kantonalnog zavoda,
- napomena.“

Član 2.

Član 9. Uputstva mijenja se i glasi:

„Nadležni prvostepeni organ je obavezan da svakog mjeseca, najdalje do 10-og u tekućem mjesecu, dostavi izvještaj o broju lica korisnika prava na zdravstvenu zaštitu i broju odjavljenih lica za prethodni mjesec, u zaštićenoj elektronskoj formi ovom Ministarstvu.“

Član 3.

(1) Ostale odredbe Uputstva ostaju nepromjenjene i na snazi.

OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-13-001 183
Tešanj, 26.12.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku predlagača Kotorić Džafera sin Mustafe iz Tešnja, Jelah- Braće Kotorić bb radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predlagača Ćuran r. Kotorić Paši, Kotorić (Ibre) Smajlu, Kotorić (Ibre) Fikreti i Šarić r. Kotorić Nusreti koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 9134 k.o. SP- Tešanj, te Kapetanović r. Ajanović Mejri, Smailbegović r. Ajanović Šećeri, Ajanović (Behče) Hamdi, Ajanović (Behče) Dedi, Ibrahimkadić (Mahme) Hamidu, Amidžić (Zorke) Dušanu, Hujdur (Huseina) Smaji, Kasumagić r. Ajanović Šahzi, Galijašević (Numana) Fajki, Unkić (Rame) Azemu, Kajganić (Aziza) Samiji, Erceg (Ivana) Zoranu, Kalabić (Alije) Samilu, Sopta r. Ramić Nedžidi, Sopta (Joze) Ivanu, Ramić r. Avdić Smaili, Erceg (Ivana) Stipi, Stevanović (Branka) Vojku, Stevanović (Branka) Dragoljubu, Bašić (Muniba) Hajrudinu, Zeničanin (Muje) Safetu, Unkić r. Škapurević Bademi, Deljkić (Hamze) Hakiji, Deljkić (Hamze) Mahmi, Deljkić (Hamze) Muhamedu, Savović r. Deljkić Behiji, Šehović r. Deljkić Rasemi, Pilav (Osmana) Muhamedu, Plančić Refiji, Ramić r. Vujnović Nadeždi, Ajanović Ismeti, Čehajić r. Ajanović (Bešče) Mevlidi i Đonlagić r. Ajanović (Bešče) Kaniti koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 9135 k.o. SP- Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-001 183 od 26.12.2013.godine privremenog zastupnika u osobi Prnjavorac Fuad, advokat iz Tešnja, pošto su navedena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Aldin Šabanović, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 024913 13 P
Kakanj, 20.12.2013. godine

Općinski sud u Kaknju, sudija Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja Smolo Irfan sin Refika iz Kaknja, Čatići bb, koga zastupa punomoćnik Šljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tuženih, 1.Bojić Jelka kći Stjepana, 2. Bojić

Anđelka kći Ante, 3. Bojić Andrijana kći Ante, 4. Delić Zijad sin Ejuba, iz Kaknja, Čatići –Polje bb, 5. Subašić Anda kći Franje, 6. Subašić Pero sin Franje, 7.Bošnjak Marijan sin Ante, 8.Bojić Branko sin Marijana, 9. Smolo r. Agić Đulsa kći Age, 10. Smolo r. Rojo Zubejda kći Ibrahima, iz Kaknja, Čatići-Polje br.9, 11. Smolo Tufik sin Refika, 12. Neimarlija r. Smolo Hajrija kći Refika iz Kaknja, Slijevnice bb, 13. Trako r. Smolo Ifeta kći Ifeta iz Kaknja, Vatrogasna 106., 14. Smolo Amela kći Refika iz Kaknja, Čatići-Polje bb, 15. Bošnjak r. Smolo Amira kći Refika iz Busovače, Zagrebačka bb, radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljište knjige, izdao je slijedeći

O G L A S

Rješenjem ovog suda od 20.12.2013.godine, tuženim: 1.Bojić Jelka kći Stjepana, 2.Bojić Anđelka kći Ante, 3.Bojić Andrijana kći Ante, 5. Subašić Anda kći Franje, 6. Subašić Pero sin Franje, 7.Bošnjak Marijan sin Ante, 8.Bojić Branko sin Marijana, 9. Smolo r. Agić Đulsa kći Age, 11. Smolo Tufik sin Refika, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Obralijs Mesuda, advokata iz Kaknja, jer bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao duže, uslijed čega bi mogle nastati štetne posljedice za tužitelja.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Sudija

Nina Šabić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 023889 13 P
Kakanj, 09.01.2014. godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Nedžad Šljuka, u pravnoj stvari tužitelja Jašarspahić Halida sin Šukrije iz Kaknja, zatupan po punomoćniku Obralijs Mesudu, advokatu iz Kaknja, A. Izetbegovića bb., protiv tuženih 1. Zaimović Muje sin Bečira, 2. Zajimović udato Brkić Čimke, 3. Zaimović Lutve sin Bečira, 4. Zaimović Uzeira sin Bečira, 5. Zaimović Nume sin Omera, svi nepoznatog prebivališta- boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, v.s. 1.000,00 KM.

Rješenjem broj 36 0 P 023889 13 P od 26.11.2013.godine tuženom u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Kokić Edvina, advokata iz Kaknja, na temelju čl. 296. st. 2. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika bi dugo trajao, pa bi za stranku mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Nedžad Šljuka, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU
Broj: 36 0 P 024233 13 P
Kakanj, 09.01.2014. godine

O G L A S

Općinski sud u Kakanju, sudija Nedžad Šljuka, u pravnoj stvari tužitelja Hrusto Esada sin Šabana iz Kakanja, zatupan po punomoćniku Obralijs Mesudu, advokatu iz Kakanja, A. Izetbegovića bb., protiv tuženih 1.Begovac Ismeta sin Avdije, 2.Begovac Esed sin Avdije, 3. Begovac Šefika sin Avdije, 4.Mioković rođ. Begovac Mirsade kći Derviša, svi nepoznatog prebivališta- boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, v.s. 1.000,00 KM.

Rješenjem broj 36 0 P 024233 13 P od 26.11.2013.godine tuženom u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Kokić Edvina, advokata iz Kakanja, na temelju čl. 296. st. 2. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika bi dugo trajao, pa bi za stranku mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Nedžad Šljuka, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-13-001 394
Tešanj, 17.01.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku predlagača Tokić Peje sin Franje iz Srednje Omanjske, zastupan po punomoćniku Džido Martinu- advokatu iz Jelaha, radi uspostave zemljišnoknjižnog uložka protivnicima predlagača Mandić (Mate) Ivi, Mandić (Ilije) Andriji, Mandić (Ilije) Miji, Katić (Ante) Marijanu, Katić (Ante) Ivici, Nikić r. Katić (ž. Franje) Kati, Tokić (Pranje) Ivanu, Mandić (Ilije) Marku i Mandić (Franje) Augustinu koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 450 k.o. SP- Omanjska, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-001 394 od 17.01.2014.godine privremenog zastupnika u osobi Mularifović Arif- advokat iz Tešnja, pošto su navedena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Aldin Šabanović, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-13-001 391

Dana,16.01.2014.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

O G L A S O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Hasanićević Seada sina Hasana iz Jevadžija, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uložka.

Protivnicima predlagača Hadžimujić Rabiji, Mulabdić Ibrahimu, Mulabdić Sulejmanu, Mulabdić Jusufu, Mešić Arifi, Mešić Jusi, Mešić Omeru, Hadžić Šefiki, Mulabdić Zlati, Korajlić Ahmetu, Korajlić Abazu, Korajlić Halimi, Korajlić (Avdo) Halimi, Korajlić Zemki, Terzić Hanki, Hafizović Lutviji, Korajlić Sulji, Mulabdić Zijadu, Mulabdić Hamzaliji, Mulabdić Rešadu, Mulabdić Huseinu, Mulabdić Muharemu, Korajlić Smajlu, Korajlić Osmanu, Korajlić Muji, Korajlić Mehmedu, Mulabdić Salihu, Jusufović Sulji i Mešić Mini, a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 9154 i 9155 K.O.SP-TEŠANJ, označene kao k.č.broj 629/3 Krč, njiva 6 kl.u pov.6034 m2 i k.č.broj 634 Krč, njiva 6 kl.u pov.1150 m2, postavlja se privremeni zastupnik Advokatsko društvo Adil Lozo i drugi doo Travnik, po prijedlogu predlagača, pošto su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli a nasljednici nepoznate adrese ili su nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i ista će izvršavati do okončanja postupka.

O postavljenju privremenog zastupnika obavjestit će se i Organ starateljstva Općine Tešanj, dostavom ovog rješenja u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

S obzirom na to da je privremeni zastupnik postavljen protivnicima predlagača i zbog razloga navedenih u Članu 296 stav 2 tačka 4 citiranog zakona, sud će izraditi Oglas koji će se objaviti u Službenim novinama F BiH i Službenim novinama ZE-DO kantona i na oglasnoj ploči suda.

Zemljišnoknjižni referent

Nedžad Ljevaković, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 P 050940 11 P
Zenica, 16.01.2014.. godine

OPĆINSKI SUD U ZENICI, sudija Nina Makivić, u pravnoj stvari tužioca Jelena Grbavac koju zastupa Jonjić Anto, advokat iz Zenice protiv tuženog Sreten Konstatinović, radi uztvrđenja i uknjižbe, vanraspravno, dana 16.01.2014.. godine, donio je sljedeće:

R J E Š E N J E

Tuženom Sreten Konstatinović u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u ličnosti advokata Nikolić Stjepana.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik vršit će sve dok se punomoćnik tuženog ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

O postavljanju privremenog zastupnika tuženom obavještava se organ starateljstva - dostavljanjem ovog rješenja.

Budući da je privremeni zastupnik postavljen tuženom iz razloga označenog u članu 296. stav 5. Zakona o parničnom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), Sud će izdati oglas koji će objaviti u „Sl. novinama FBiH“, Službenim novinama Ze-do Kantona i na oglasnoj tabli Suda (član 298. ZPP-a).

Sudija

Nina Makivić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 P 068357 12 P
Zenica, 24.01.2014. godine

OPĆINSKI SUD U ZENICI, sudija Nina Makivić, u pravnoj stvari tužioca Jp"Grijanje"Zenica, protiv tuženog Kosta Jovanović iz Zenice ul. Crkvice br. 3 B radi nakande štete, vanraspravno, dana 24.01.2014.. godine, donio je sljedeće:

R J E Š E N J E

Tuženom Kosta Jovanović u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u ličnosti advokata Kokić Edvina iz Kaknja.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik vršit će sve dok se punomoćnik tuženog ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

O postavljanju privremenog zastupnika tuženom obavještava se organ starateljstva JU Cenatr za socijalni rad Zenica dostavljanjem ovog rješenja.

Budući da je privremeni zastupnik postavljen tuženom iz razloga označenog u članu 296. Zakona o parničnom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), Sud će izdati oglas koji će objaviti u „Sl. novinama FBiH“, Sl. novinama Ze-do Kantona i na oglasnoj tabli Suda (član 298. ZPP-a).

Sudija

Nina Makivić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU

Broj: 42 1 P 005602 13 P

Datum: 29.01.2014.godine

Općinski sud u Zavidovićima Odjeljenje u Maglaju izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Tuženom Topić Nikici iz Maglaja, Strupina br. 26., napoznatog boravišta postavlja se privremeni zastupnik u osobi Bašić Eldin, advokat iz Maglaja.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i dužnosti zakonskog zastupnika.

Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik obavljat će sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

Troškove postavljanja privremenog zastupnika snosi tužitelj.

O postavljanju privremenog zastupnika sud će najkasnije u roku od 8 dana izdati oglas koji će objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZE-DO kantona, te na oglasnoj ploči ovog suda.

Sudija

Bradarić Seka, s.r.

.....

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12) i članom 26. Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence („Službene novine Bosne i Hercegovine“, broj: 14/07, 41/07 i 13/13), objavljuje:

O G L A S

o nevažećoj licenci ispitivača iz poznavanja prve pomoći

Licenca ispitivača iz poznavanja prve pomoći, broj: 009/13 izdata dana 29.03.2013. godine od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na ime Samra Limo, a koju licencu je navedeno lice izgubilo, oglašava se nevažećom.

Broj: 10-27-241-3/14

MINISTAR

Zenica; 21.01.2014. godine

Mirko Trifunović, s.r.

.....

SADRŽAJ

SKUPŠTINA

1. Zakon o prostornom uređenju i građenju	1
2. Zakon o zaštiti od buke	61
3. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	71
4. Zakon o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.....	79
5. Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica	80

VLADA

6. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	89
7. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	90
8. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	91
9. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	92
10. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	93
11. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	93
12. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	94
13. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2004. godinu.....	94
14. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	95
15. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	96
16. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	97
17. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	97
18. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	98
19. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	99
20. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	99
21. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2005. godinu.....	100
22. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	101
23. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	101

24.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	102
25.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	103
26.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	104
27.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	104
28.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	106
29.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	107
30.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini.....	107
31.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini.....	108
32.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini.....	109
33.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini.....	109
34.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini.....	110
35.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini.....	111
36.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini.....	111
37.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini.....	112
38.	Odluka o prijenosu prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2005. i 2006. godine, koji terete program za 2007. godinu.....	112
39.	Odluka o realizaciji prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete program iz 2007. godine.....	113
40.	Odluka o realizaciji prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete program iz 2007. godine.....	114
41.	Odluka o prijenosu prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2005. i 2006. godine, koji terete program za 2007. godinu.....	114
42.	Odluka o prijenosu prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2005. i 2006. godine, koji terete program za 2007. godinu.....	115
43.	Odluka o realizaciji prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete program iz 2007. godine.....	116
44.	Odluka o realizaciji prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete program iz 2007. godine.....	116
45.	Odluka o realizaciji prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete program iz 2007. godine.....	117
46.	Odluka o realizaciji prenesenih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2006. godine, koji terete program iz 2007. godine.....	117
47.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	118
48.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	119

49.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	119
50.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	120
51.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	120
52.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	121
53.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	122
54.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	122
55.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	123
56.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	124
57.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	124
58.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	125
59.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	125
60.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	126
61.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	127
62.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	127
63.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	128
64.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	129
65.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2007. godinu, koji terete program iz 2008 godine	129
66.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu.....	130
67.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2009. godinu.....	130
68.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2009. godinu.....	131
69.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2009. godinu.....	132
70.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2009. godinu.....	132
71.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2009. godinu.....	133
72.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2009. godinu.....	133
73.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2010. godinu.....	134

74.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2010. godinu.....	134
75.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2010. godinu.....	135
76.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2010. godinu.....	136
77.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2010. godinu.....	136
78.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2010. godinu.....	137
79.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte iz 2009. godine, koji terete program iz 2010. godine.....	137
80.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu.....	138
81.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu.....	139
82.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu.....	139
83.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu.....	140
84.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu.....	140
85.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu (sredstva rezerve).....	141
86.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu (sredstva rezerve).....	142
87.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu (sredstva rezerve).....	142
88.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2011. godinu (sredstva rezerve).....	143
89.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2012. godinu.....	143
90.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2012. godinu.....	144
91.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2012. godinu.....	145
92.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2012. godinu.....	145
93.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2012. godinu.....	146
94.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2012. godinu (sredstva rezerve).....	146
95.	Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće uposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine.....	147
96.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine.....	147
97.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine.....	148
98.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine.....	148

99.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine.....	148
100.	Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine	149
101.	Odluka o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine	149
102.	Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine.....	150
103.	Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2012. godinu	151
104.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Glinište“ / Faza III / OPĆINI TEŠANJ	152
105.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Glinište“ / Faza IV / OPĆINI TEŠANJ	152
106.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Liješnica“ /Korak 1. i 2. - Faza I i Korak 1. – Faza II/ OPĆINI MAGLAJ	153
107.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama Zeničkoj industriji mlijeka „ZIM“ d.d. Zenica	154
108.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Miji Jozeljčić, vlasniku obrta „Jozeljčić“ Očevije, Vareš	154
109.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Draženu Jozeljčić, vlasniku obrta „Stjepeljka“ Očevije, Vareš	155
110.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Gogić Augustu, vlasniku obrta „Gogić“ Očevije, Vareš	155
111.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Vijačkić Alojziju, vlasniku obrta „Vijačkić“ Očevije, Vareš.....	156
112.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Nešet Mehinagiću, vlasniku obrta „CIPELIĆ“ Zavidovići	156
113.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Čorić Mehi - Farma koka nosilja „Poljoprivredna djelatnost“ Tešanj	157
114.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „DELIBAŠIĆ POLIURETANI“ d.o.o. Kakanj	157
115.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „BOSITEX“ d.o.o. ŽEPČE.....	158
116.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „H-AKI“ d.o.o. Visoko	158
117.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, faza- izrada Poslovnog plana	159
118.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „MAKRO-DRVO“ d.o.o. Žepče	159
119.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „MUZURI“ d.o.o. Visoko	160
120.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „UGARAK-Produkt“ d.o.o. Visoko	160

121.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko.....	161
122.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „UGARAK-PRODUKT“ d.o.o. Visoko	161
123.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „CROMONT“ d.o.o. Žepče.....	162
124.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom subjektu „BBB“ d.o.o. Visoko	162
125.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom subjektu „Mramor Prom“ d.o.o. Jelah	163
126.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom subjektu „TTI“ d.o.o. Zavidovići	163
127.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom subjektu „EUROIMPEX-AN“ d.o.o. Zavidovići	164
128.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom subjektu „BUDO EXPORT“ d.o.o. Žepče.....	164
129.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „ED.EN“ d.o.o. Visoko	165
130.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „Frutti-Funghi“ d.o.o. Visoko.....	165
131.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica	166
132.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj.....	167
133.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „PERO“ d.o.o. Zenica	167
134.	Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „NORD ENT“ d.o.o. Tešanj.....	168
135.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa kamata privrednom subjektu „INŽINJERING“ d.o.o. Jelah	168
136.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje podsticanja turizma u seoskim domaćinstvima, Josipu Klarić iz Zvijezde, općina Vareš	169
137.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Motelu „Bosnia“ Breza	169
138.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Javnoj zdravstvenoj ustanovi banjско-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo	170
139.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Društvu sa ograničenom odgovornošću „DUBROVNIK“ Zenica.....	170
140.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti nestambenog objekta Lemeš Ibrahima u naselju Gračanica, Općina Visoko	171
141.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Bitić (Huseina) Almiru u Visokom	171
142.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Durmić (Zaima) Ejubu u Zenici	172
143.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti stambenog objekta ĐIKIĆ EKREMU u naselju Buzići mahala, Općina Visoko.....	173
144.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv.Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj	173
145.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta džamije Medžlisa Islamske zajednice Visoko	174

146.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta privrednom društvu „FIRING“ d.o.o. Visoko	174
147.	Odluka o preknjiženju ulaganja u zgradu “RMK – prometa” d.o.o. Zenica sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Službu za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona	175
148.	Odluka o preknjiženju osnivačkog uloga sa Stručne službe Vlada Zeničko-dobojskog kantona i njegovom uknjiženju na Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	175
149.	Odluka o preknjiženju zajedničkih ulaganja u sportske objekte sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona	176
150.	Odluka o preknjiženju zajedničkih ulaganja u rekonstrukciju stadiona “Bilino polje” sa Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona	177
151.	Odluka o odobravanju dodatnih sredstava za sufinansiranje Projekta izgradnje lokalnog puta Hadrovac, Jašarevići, Grlići i Kremenjaši-raskrsnica na putu za Osovu i Vrbicu, općina Zavidovići.....	177
152.	Odluka o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona.....	178
153.	Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv.Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj	179
154.	Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „UGARAK-Produkt“ d.o.o. Visoko	179
155.	Odluka o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za stvorene obaveze budžetskih korisnika sa 31.12.2013. godine	179
156.	Odluka o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica	180
157.	Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.....	181
158.	Zaključak - Obavještenje.....	181
159.	Zaključak o proglašenju neuspjelim postupka za popunu upražnjenih pozicija u Nadzornom odboru u privrednom društvu „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko	182

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

160.	Odluka o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu.....	183
------	--	-----

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

161.	Rješenje	184
------	----------------	-----

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE

162.	Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu	185
------	--	-----